

# Sudski poslovnik

Poslovnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. [26/2011](#), [44/2012](#) i [2/2014](#).

## PRVI DIO

### GLAVA I

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1

Sudskim poslovnikom (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuju se organizacija i način unutrašnjeg poslovanja u sudovima u Crnoj Gori.

Odredbe ovog poslovnika primjenjuju se u postupku učešća notara u ostavinskim postupcima, ako pojedina pitanja nijesu drukčije riješena posebnim propisima o radu notara.

Primjenom ovog poslovnika obezbjeđuje se uredno i blagovremeno vršenje poslova sudske uprave, administrativno-tehničkih i drugih poslova značajnih za organizaciju i unutrašnje poslovanje sudova.

##### Član 2

Unutrašnje poslovanje, u smislu ovog poslovnika, obuhvata poslove sudske uprave i administrativno-tehničke poslove, kao i poslove korišćenja Pravosudnog informacionog sistema.

Pravosudni informacioni sistem je jedinstveni elektronski informacioni sistem za upravljanje sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računarske i komunikacione opreme i infrastrukture i baze podataka u koju se unose, čuvaju i prenose podaci iz upisnika u sudovima.

Unutrašnje poslovanje odvojeno je od suđenja.

##### Član 3

Unutrašnje poslovanje u sudovima organizuje se tako da sud svoju funkciju može zakonito, blagovremeno i efikasno ostvarivati i da se strankama omogući da što prije i sa manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.

##### Član 4

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) daje opšta uputstva i obavještenja u pogledu primjene ovog poslovnika.

Predsjednik suda stara se o neposrednom sprovođenju ovog poslovnika i odgovoran je za njegovu primjenu. Predsjednik suda može davati uputstva i objašnjenja o primjeni pojedinih odredaba ovog poslovnika.

Sudije, službenici i namještenici suda u okviru djelokruga svojih poslova neposredno primjenjuju ovaj poslovnik.

##### Član 5

Predsjednik suda, po potrebi, a najmanje jednom godišnje obavještava Ministarstvo o stanju i problemima u vezi primjene ovog poslovnika.

##### Član 6

Izrazi koji se u ovom poslovniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

## GLAVA II

### SUDSKA UPRAVA

#### 2.1. Poslovi sudske uprave

##### Član 7

Poslovima sudske uprave obezbjeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima kojima se obezbjeđuju uslovi za redovno i efikasno vršenje sudske vlasti.

Za sudove koji imaju više od deset sudija, poslovi sudske uprave vrše se u kabinetu predsjednika suda.

Za vršenje poslova sudske uprave u kabinetu predsjednika suda određiće se, po potrebi, jedan ili više službenika i namještenika koji će te poslove vršiti po uputstvima predsjednika suda.

#### 2.2. Ovlašćenja i dužnosti predsjednika suda

##### Član 8

Predsjednik suda je odgovoran za vršenje poslova sudske uprave.

Vršenje pojedinih poslova sudske uprave u većim sudovima predsjednik suda može povjeriti zamjeniku predsjednika suda, predsjednicima odjeljenja, sudijama ili službenicima suda.

##### Član 9

U cilju urednog i blagovremenog vršenja poslova u sudu predsjednik suda nadzire rad sudskih odjeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišnika, stalnim upisivanjem predmeta čije rješavanje duže traje, pribavljanjem izvještaja, kao i na drugi odgovarajući način.

Predsjednik suda stara se o pravilnom odnosu sudija, službenika i namještenika prema strankama, državnim organima, pravnim licima i drugim organizacijama i o pravilnim odnosima između zaposlenih u sudu.

O pojavama u sudu kojima se u znatnoj mjeri narušavaju međuljudski odnosi u sudu, ometaju građani u ostvarivanju svojih prava, zloupotrebljava ili prekoračuje službeni položaj ili ovlašćenje ili na drugi način šteti ugledu suda, predsjednik suda dužan je da obavijesti predsjednika neposredno višeg suda.

Predsjednik suda preduzima i druge mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, u skladu sa zakonom.

##### Član 10

Ako se pri razmatranju godišnjeg izvještaja utvrdi da je u sudu, odnosno u sudskim odjeljenjima, broj neriješenih predmeta viši od tromjesečnog priliva, predsjednik suda donosi program rješavanja tih predmeta (u daljem tekstu: program) najkasnije do 31. januara naredne godine.

Programom se uvode mjere radi blagovremenog vršenja poslova u sudu, kao što su izmjene unutrašnje organizacije suda, uvođenje prekovremenog rada, privremena preraspodjela radnog vremena, poslovni sastanci i druge odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i ovim poslovníkom.

Predsjednik suda može, u okviru pripreme i sprovođenja programa, da predloži upućivanje sudija na rad u drugi sud i donese izmjenu godišnjeg rasporeda poslova.

Predlog programa predsjednik suda dostavlja na razmatranje sjednici sudija.

O donijetom programu predsjednik suda obavještava predsjednika neposredno višeg suda i predsjednika Vrhovnog suda.

Predsjednik suda mjesečno prati i nadzire sprovođenje programa radi izmjena i dopuna programa, odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovođenja.

#### Član 11

Predsjednik suda usklađuje rad sudskih odjeljenja i drugih organizacionih jedinica u sudu. Kad predsjednik suda uoči u radu odjeljenja, vijeća, sudije pojedinca i sudije za istragu nejednako postupanje ili postupanje protivno važećim propisima ili odstupanje od ustaljene sudske prakse, izničeće svoja zapažanja radi zauzimanja jedinstvenog stava na sjednicama sudskih odjeljenja odnosno sudija.

#### Član 12

Predsjednik suda je dužan da sam ili preko lica koja odredi, provjeri svaku pritužbu stranaka na rad suda ili pojedinih sudija, službenika i namještenika. Prije nego što, u najkraćem roku, odgovori na pritužbu, predsjednik sa njom upoznaje lice na čiji rad se odnosi, traži od njega usmeno ili pisano izjašnjenje, pregleda predmet i vrši druge radnje neophodne za utvrđivanje osnovanosti pritužbe.

Provjera na način iz stava 1 ovog člana vrši se i po anonimnim pritužbama.

Sve usmene i pisane pritužbe upisuju se u "Su" upisnik.

#### Član 13

Predsjednik suda izvještava viši sud o svim pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za rad suda.

U stvarima sudske uprave predsjednici viših sudova prate rad nižih sudova i preduzimaju mjere za sprovođenje ovog poslovníka i pravilno funkcionisanje sudske uprave u tim sudovima. Ovu dužnost ostvaruju obilaskom sudova, pribavljanjem izvještaja, održavanjem sastanaka sa sudijama, službenicima i namještenicima u sudu i pregledom poslovanja u stvarima sudske uprave.

Predsjednik Vrhovnog suda izrađuje godišnji plan kontrole sudova od strane predsjednika viših sudova i dostavlja ga svim sudovima.

#### Član 14

Predsjednik Vrhovnog suda i Apelacionog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Apelacioni sud) i predsjednici viših sudova mogu organizovati sastanke sa predsjednicima i sudijama pojedinih sudova radi razmatranja pitanja od značaja za unapređenje organizacije rada suda i sudske uprave.

#### Član 15

Radi usklađivanja rada i blagovremenog vršenja poslova predsjednik suda ili lice koje on odredi, po potrebi, saziva radne sastanke svih službenika i namještenika suda ili službenika i namještenika koji obavljaju iste ili slične poslove.

#### Član 16

Predsjednik suda, po potrebi, saziva radne sastanke sa sudijama-porotnicima, sudskim vještacima i sudskim tumačima radi razmatranja pitanja od značaja za njihovo učešće u radu suda.

#### Član 17

Predsjednik suda može da sazove radne sastanke sa organima otkrivanja i gonjenja izvršilaca krivičnih djela, drugim organima ili organizacijama i advokatima, kad je to od interesa za vršenje sudske vlasti.

#### Član 18

Sudije i službenici imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje edukacija u pravosudnim organima.

Radi ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1 ovog člana i razmjene mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa, sudovi organizuju i učestvuju na savjetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija o kojima predsjednik suda obavještava sudije i službenike.

Stručno usavršavanje sudija i službenika može se sprovoditi i u toku radnog vremena.

Predsjednik suda određuje sudije i službenike koji će, zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu, učestvovati na savjetovanjima i sastancima iz stava 2 ovog člana.

Program, metode i organizaciju osposobljavanja sudija, službenika i namještenika za korišćenje Pravosudnog informacionog sistema određuje Sudski savjet.

### GLAVA III

## UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

#### Član 19

Unutrašnja organizacija se utvrđuje zavisno od vrste i obima poslova i potrebe ažurnog i efikasnog rada suda.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, predsjednik suda utvrđuje organizacione jedinice suda i njihov djelokrug i sva pitanja sudske uprave koja nijesu uređena ovim poslovníkom.

### 3.1. Sudska odjeljenja

#### Član 20

Sudska odjeljenja se osnivaju za pojedinu pravnu oblast.

Pojedino sudsko odjeljenje može imati jedno ili više vijeća.

#### Član 21

Sudskim odjeljenjem rukovodi predsjednik odjeljenja koji je određen godišnjim rasporedom poslova.

Godišnjim rasporedom poslova određuje se i zamjenik predsjednika odjeljenja.

Predsjednik odjeljenja se stara o tekućem i stručnom radu u odjeljenju, kao i o racionalnoj i ravnomjernoj dodjeli predmeta u skladu sa pravilima o dodjeljivanju predmeta i godišnjim rasporedom poslova.

Raspodjela predmeta vrši se korišćenjem Pravosudnog informacionog sistema (matematičkog algoritma) koji obezbjeđuje da na kraju jednog ciklusa raspodjele sve sudije imaju podjednak broj predmeta u radu i da budu podjednako opterećeni. Trajanje jednog ciklusa raspodjele, koji ne može biti kraći od jednog mjeseca, svaki sud određuje u skladu sa godišnjim prilivom predmeta, godišnjim rasporedom poslova i brojem sudija.

+ **Vidi:**

**[čl. 1. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)**

#### Član 22

U sudovima se obezbjeđuje praćenje i proučavanje sudske prakse.

U sudovima se može organizovati odjeljenje za praćenje i proučavanje sudske prakse kojim rukovodi predsjednik odjeljenja određen godišnjim rasporedom poslova.

Praćenje i proučavanje sudske prakse obuhvata naročito: praćenje sudske prakse prvostepenih i drugostepenih sudova, praćenje načelnih pravnih stavova i načelnih pravnih mišljenja, pripremanje nacrti pravnih stavova za sjednice sudskih odjeljenja i obavljanje drugih poslova od značaja za sudsku praksu.

### 3.2. Sudska pisarnica

#### Član 23

Administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u sudskoj pisarnici.

U sudovima sa većim obimom poslova u okviru sudske pisarnice mogu se obrazovati odsjeci za rad na predmetima pojedinih odjeljenja (odsjek za krivične, parnične, vanparnične, izvršne i druge predmete), kao i posebne organizacione jedinice kao što su: prijemna kancelarija, kancelarija za ovjeru, ekspediciju pošte i druge.

U višim sudovima za predmete organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u okviru sudske pisarnice organizuju se posebni odsjeci.

#### Član 24

Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj sudske pisarnice, koji istovremeno može vršiti i druge poslove iz djelokruga rada sudske pisarnice.

Upravitelj sudske pisarnice stara se o blagovremenom i urednom vršenju administrativnih poslova.

Kad je sudska pisarnica podijeljena na više odsjeka, radom pojedinih odsjeka rukovodi šef odsjeka pod nadzorom upravitelja sudske pisarnice.

### 3.3. Posebne službe

#### Član 25

Sud može imati računovodstvenu službu.

Računovodstvena služba može se organizovati i za više sudova.

U sudovima sa manjim obimom finansijsko-materijalnog poslovanja predsjednik suda određuje da namještenik na radnom mjestu računopolagača, pored svoje redovne dužnosti vrši i administrativne poslove.

#### Član 26

Sudovi mogu osnovati službu za informacioni sistem.

Više sudova ili organa korisnika Pravosudnog informacionog sistema (sud i državno tužilaštvo) u okviru iste zgrade ili opštine mogu imati zajedničku službu za informacioni sistem.

Služba za informacioni sistem daje podršku radu suda, stara se o elektronskoj opremi i pravilnom korišćenju Pravosudnog informacionog sistema.

#### Član 27

Služba za besplatnu pravnu pomoć obrazuje se u okviru osnovnog suda u skladu sa zakonom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

### 3.4. Biblioteka

#### Član 28

Svaki sud ima stručnu biblioteku.

Ako se u zgradi suda nalazi više sudova, za te sudove može se organizovati zajednička stručna biblioteka.

Vrhovni sud ima Centralnu sudsku biblioteku.

#### Član 29

Stručnu biblioteku čine izdanja zakona i drugih propisa, knjige i časopisi, službeni listovi, publikacije sudske prakse i druge stručne publikacije i njihova elektronska izdanja.

Predsjednik suda ili sudija koga on odredi stara se o nabavci knjiga i pretplati na časopise i druge publikacije i održavanju knjižnog fonda i elektronske baze podataka o knjižnom fondu.

#### Član 30

Stručna biblioteka se, po pravilu, nalazi u posebnoj prostoriji.

Stručnom bibliotekom upravlja bibliotekar, koji može uz poslove upravljanja bibliotekom, vršiti i druge poslove.

U sudovima sa većim obimom poslova, za upravljanje stručnom bibliotekom može se odrediti službenik koji radi na poslovima evidencije sudske prakse.

U stručnoj biblioteci se vodi evidencija o knjigama, časopisima, službenim listovima i drugim periodičnim publikacijama.

#### Član 31

Novi brojevi službenih listova dostavljaju se na uvid odjeljenjima i službama, a zatim predaju stručnoj biblioteci na čuvanje.

Predsjednik suda organizuje da se važniji propisi, koji se odnose na rad sudova, dostave sudijama, službenicima i namještenicima ili unesu u elektronsku bazu podataka.

Predsjednik suda će organizovati da se sudije, službenici i namještenici u sudu, pisano ili usmeno, upoznaju sa novim propisima i izmjenama i dopunama postojećih propisa.

### 3.5. Godišnji raspored poslova

#### Član 32

Godišnjim rasporedom poslova određuje se broj odjeljenja i vijeća i sudije koje ih čine, predsjednici odjeljenja i vijeća i sudije koji će ih zamjenjivati, kao i službenici koji će raditi u vijeću.

Osnov za utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova je program rada suda za godinu za koju se donosi. Prilikom utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova vodi se računa o sposobnostima i sklonostima sudija i službenika za vršenje pojedinih poslova, kao i da se tim rasporedom obezbijedi njihova puna zaposlenost i maksimalno korišćenje njihovih znanja i drugih sposobnosti.

Sudska vijeća u sastavu odjeljenja označavaju se brojevima.

#### Član 33

Godišnjim rasporedom poslova utvrđuje se djelokrug odjeljenja, pojedinih vijeća i sudija pojedinaca.

U toku jedne godine sudiji se dodjeljuju u rad predmeti iste pravne oblasti. U slučaju potrebe (nedovoljna opterećenost, nedovoljan broj sudija i dr.), određuje se da se sudiji dodijele u rad i predmeti druge pravne oblasti.

Kad u sudu ima dovoljno predmeta jedne vrste (iste grupe krivičnih djela, istog pravnog osnova u građanskoj oblasti i dr.), predsjednik suda može godišnjim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno vijeća, rade isključivo po tim predmetima (krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja, radni sporovi, razvodi braka, eksproprijacije, sporovi u vezi stečaja i dr.).

U sudovima sa malim obimom poslova i u sudovima u kojima zbog nedovoljnog broja sudija nije moguće rasporediti poslove na način iz stava 1 ovog člana, vodi se računa da se istovremeni rad jednog sudije po krivičnim i parničnim predmetima svede na najmanju mjeru.

Godišnjim rasporedom poslova određuje se administrator Pravnog informacijskog sistema u sudu (u daljem tekstu: administrator sistema).

+ **Vidi:**

**čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

#### **Član 34**

Godišnjim rasporedom poslova vrši se raspoređivanje savjetnika.

Savjetnicima se povjerava da samostalno ili pod nadzorom sudije vrše poslove u kojima učešće sudije nije obavezno, a naročito: pripremanje i obradu referata za sudiju izvjestioca, izradu nacrtu sudskih odluka, radnje u sudskim postupcima u kojima nije neophodno da ih vrše sudije, evidenciju, objavljivanje i proučavanje sudske prakse, pripremanje pravnih stavova za sjednice sudija, odnosno sudskih odjeljenja i dr.

#### **Član 35**

Za vršenje administrativno-tehničkih poslova sudske uprave i drugih poslova u sudu, aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuje se potreban broj namještenika čije se raspoređivanje vrši godišnjim rasporedom poslova.

#### **Član 36**

Prilikom raspoređivanja službenika i namještenika naročito se vodi računa o ravnomjernoj podjeli poslova u skladu sa potrebama vršenja sudske funkcije (obim poslova, broj zaposlenih i dr.).

### **3.6. Obuka sudijskih pripravnika i volontera u sudu**

#### **Član 37**

Predsjednik suda u skladu sa programom obuke sudijskih pripravnika organizuje rad sudijskih pripravnika i volontera, raspoređuje ih na rad u pojedina odjeljenja i službe i preduzima druge mjere za njihovo osposobljavanje za praktičan rad, pri čemu vodi računa da se tokom obuke upoznaju sa svim poslovima u sudu.

#### **Član 38**

Za svakog sudijskog pripravnika i volontera vodi se evidencija u koju se upisuju podaci o vremenu provedenom na obuci u pojedinim odjeljenjima i službama, kao i o poslovima na kojima je pripravnik odnosno volonter radio. Podatke ovjerava sudija, odnosno predsjednik odjeljenja ili rukovodilac službe kod koga je pripravnik odnosno volonter bio na obuci.

### **3.7. Radno vrijeme i godišnji odmor**

#### **Član 39**

Raspored radnog vremena za sve sudove određuje predsjednik Vrhovnog suda.

Radno vrijeme se objavljuje na oglasnoj tabli suda i na ulazu u sud.

Radnje u postupku za koje je propisano da se smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vrijeme.

Započeti pretres i ročišta, čije bi odlaganje izazvalo nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka, dovršiće se i nakon isteka radnog vremena.

#### **Član 40**

U vrijeme kad sud ne radi vrše se samo oni poslovi koji ne trpe odlaganje.

Predsjednik suda raspoređuje sudiju za istragu i službenike i namještenike koji će biti u pripravnosti da dođu u sud. O tom rasporedu obavještavaju se nadležno državno tužilaštvo i organ uprave nadležan za policijske poslove.

Predsjednik suda određuje pripravnost i drugih sudija, službenika i namještenika radi vršenja poslova koji ne trpe odlaganje.

#### **Član 41**

Sudije, službenici i namještenici suda koriste godišnji odmor, po pravilu, u julu i avgustu.

Raspored korišćenja godišnjeg odmora predsjednik sačinjava tako da u sudu ostane dovoljan broj sudija, službenika i namještenika, kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje postupka u predmetima koji su zakonom određeni kao hitni (pristupni predmeti; predmeti krivičnog postupka prema maloljetnicima; nasilje u porodici; radni sporovi; sporovi o zakonskom izdržavanju; smetanje državnine; čuvanje i vaspitavanje djece; mjenični, čekovni i zemljišno-knjižni sporovi; privredni sporovi koji se vode u toku stečaja; sporovi po predlozima za obezbjeđenje dokaza, predlozima za izdavanje, ograničenje ili ukidanje privremene mjere i dr.).

### **3.8. Sudska praksa**

#### **Član 42**

U sudu se vodi opšti registar pravnih stavova, u koji se u sažetom obliku unose pravni stavovi usvojeni u odlukama suda u pojedinim predmetima i u odlukama primljenim od višeg suda koje su od značaja za sudsku praksu.

Sudovi vode i poseban registar u koji se unose pravni stavovi usvojeni na kolegijumu, sjednicama odjeljenja, savjetovanjima i radnim sastancima sudija.

Opšti i posebni registar pravnih stavova vode se odvojeno za svaku pravnu oblast.

#### **Član 43**

Odjeljenje sudske prakse Vrhovnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Vrhovni sud) prikuplja odluke od značaja za sudsku praksu, vrši njihovu metodološku klasifikaciju, analizira, ažurira i čuva ih u elektronskoj bazi podataka, u skladu sa poslovníkom o radu sudskih odjeljenja i Opšte sjednice Vrhovnog suda.

Odjeljenje sudske prakse Vrhovnog suda održava elektronsku bazu podataka koja sadrži kratak sadržaj svih odluka Vrhovnog suda i kratak sadržaj važnih odluka drugih sudova.

Poslovníkom o radu sudskih odjeljenja i Opšte sjednice Vrhovnog suda utvrđuje se način na koji se izvodi iz evidencije sudske prakse daju na korišćenje sudovima, drugim državnim organima i zainteresovanim subjektima.

Na način iz stava 1 ovog člana postupaju odjeljenja sudske prakse drugih sudova.

#### **Član 44**

Kad se poslovi praćenja sudske prakse vrše na računaru, primjenjuju se jedinstvena metodologija i računarski programi utvrđeni u Pravosudnom informacijskom sistemu.

#### **Član 45**

Sudske odluke od značaja za sudsku praksu objavljuju se u publikaciji koju izdaje Vrhovni sud, kao i na internet stranici Vrhovnog suda.

Sudovi mogu objavljivati odluke od značaja za sudsku praksu i u drugim stručnim publikacijama.

### **3.9. Izvještaji, evidencije i statistika**

#### **Član 46**

Na osnovu evidencija i statističkih podataka u sudu se sastavljaju periodično i povremeno pregledi rada radi vršenja nadzora i boljeg organizovanja rada u sudu.

#### Član 47

Statistiku i evidenciju sud vodi u skladu sa uputstvom predsjednika Vrhovnog suda i organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Statistički obrasci su sastavni dio uputstava iz stava 1 ovog člana.

Prilikom sakupljanja statističkih podataka o ažurnosti suda uzima se u obzir ukupan broj riješenih predmeta i broj riješenih predmeta po jednom sudiji.

Svakom sudiji se uzima u obzir vrijeme provedeno na poslu u toku godine i broj predmeta koje treba da riješi za to vrijeme.

Prilikom izrade godišnjeg izvještaja o radu suda, u odnosu na neriješene predmete u kojima je odluka suda ukinuta, posebno se iskazuje podatak o godini u kojoj je pokrenut postupak.

Ažurnost se izračunava tako što se ukupan broj riješenih predmeta podijeli sa prosječnim brojem riješenih predmeta po jednom sudiji u skladu sa propisom kojim se utvrđuju orijentaciona mjerila za određivanje broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu.

#### Član 48

- brisan -

+ **Vidi:**

[čl. 3. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 49

U godišnjem izvještaju o radu suda pored stalnih podataka treba da se prikaže i analizira rad suda i iznesu problemi i nedostaci u radu suda i mjere koje se preduzimaju i koje bi trebalo preduzeti da se ostvari potrebna efikasnost u radu, kao i iznos sredstava koja su isplaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

#### Član 50

Sudovi prikupljaju, sređuju i dostavljaju statističke podatke o svom radu na propisanim obrascima (statističkim listovima, izvještajima i dr.). Statistički izvještaji popunjavaju se po posebnim propisima na osnovu podataka iz pojedinih upisnika, sudskih odluka i na drugi odgovarajući način odnosno vođenjem elektronske statistike.

Popunjeni statistički obrasci i redovni izvještaji dostavljaju se nadležnim organima u određenim rokovima u pisanom i elektronskom obliku.

U višim sudovima predsjednik suda je dužan da odredi posebno statističko praćenje predmeta iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja.

#### Član 51

Radi obezbjeđenja blagovremenog podnošenja statističkih podataka i dostavljanja drugih evidencija za sudsku statistiku, sud vodi popis rokova izvještavanja sa podacima kojem organu se, kad i na osnovu kojih uputstava dostavljaju statistički podaci i druge evidencije. Popis rokova služi kao podsjetnik predsjedniku suda, upravitelju sudske pisarnice odnosno namješteniku određenom za vođenje sudske statistike.

#### Član 52

Sve poslove u vezi sa statistikom u sudu vrši, pod nadzorom predsjednika suda, po pravilu, upravitelj sudske pisarnice odnosno namještenik koji pomaže predsjedniku suda u vršenju poslova sudske uprave, a u sudovima sa većim obimom poslova namještenik određen za vođenje sudske statistike.

#### Član 53

Namještenik određen za vođenje sudske statistike sastavlja periodično, a najmanje jednom tromjesečno, pregled rada sudija odnosno sudskih odjeljenja i službi na osnovu podataka iz upisnika i drugih evidencija o radu.

Namještenik određen za vođenje sudske statistike iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja sastavlja izvještaj o radu na tim predmetima jednom mjesečno na osnovu podataka iz upisnika i pregleda rada sudija u specijalizovanom odjeljenju.

Iz pregleda rada mora biti vidljiv ukupni obim poslova svakog odjeljenja odnosno pojedinog vijeća i svakog sudije, broj predmeta u radu na početku izvještajnog perioda, broj primljenih predmeta, broj održanih, odloženih i neodržanih ročišta u tom periodu, broj riješenih predmeta i način rješavanja i broj predmeta koji su na kraju izvještajnog perioda ostali neriješeni.

Predsjednik suda može, po potrebi, narediti da se u pregled rada unesu i drugi podaci.

### 3.10. Javnost rada

#### Član 54

Javnost glavnog pretresa i glavne rasprave obezbjeđuje se u skladu sa pravilima postupka propisanim zakonom.

#### Član 55

Sud informiše javnost o svom radu organizovanjem konferencije za medije najmanje jedanput godišnje.

Sud može informisati javnost o svom radu i na drugi odgovarajući način.

#### Član 56

Prilikom davanja informacija o pojedinim predmetima moraju se poštovati odredbe o tajnosti postupka, ugled, privatnost i poslovni interes stranaka i drugih učesnika u postupku.

Informacija o krivičnom postupku može da sadrži podatke o vrsti podnesenog procesnog akta, zakonskom određenju krivičnog djela i opštem opisu događaja. Ne mogu se davati podaci koji bi štetili interesima krivičnog postupka i podaci iz iskaza koji se u skladu sa zakonom moraju izuzeti iz spisa.

U informaciji koja se odnosi na postupke protiv maloljetnika ne daju se podaci na osnovu kojih bi se mogao odrediti identitet maloljetnika.

U informaciji o krivičnom postupku u kojem je javnost isključena ne daju se podaci o izvršiocu i oštećenom koji bi na bilo koji način omogućili njihovo prepoznavanje.

Informacija o odluci u predmetu daje se nakon objavljivanja presude, a ako odluka nije objavljena, nakon dostavljanja odluke strankama.

Drugostepeni sud ne može davati obavještenja o donijetim odlukama koje nijesu poslate prvostepenom sudu.

#### Član 57

Ukoliko data informacija nije vjerodostojno iznijeta u medijima ili ako objavljena informacija neobjektivno prikazuje rad suda, predsjednik suda će zahtijevati objavljivanje odgovora ili ispravke.

Ukoliko sud ocijeni da je u vezi sa izvještavanjem medija potreban odgovor načelne prirode, o tome obavještava Vrhovni sud.

#### Član 58

Sudovi prate izvještavanje medija o svom radu.

O praćenju izvještavanja medija i o datim informacijama vodi se evidencija u "Su" upisniku.

#### Član 59

Na suđenju nije dozvoljeno fotografisanje, audio i audiovizuelno snimanje osim kad za određeno suđenje to odobri predsjednik Vrhovnog suda, o čemu mora biti upoznat sudija koji postupava u predmetu i to najmanje 24 časa prije početka suđenja.

Ako je fotografisanje i snimanje iz stava 1 ovog člana na suđenju odobreno, vijeće može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini djelovi suđenja ne snimaju.

Fotografisanje, audio i audiovizuelno snimanje sudije, odnosno člana vijeća nije dozvoljeno.

#### **Član 60**

Sudije, službenici i namještenici suda ne smiju iznositi podatke do kojih dođu u vršenju službe koji se u skladu sa zakonom smatraju tajnim podacima.

Sudije, službenici i namještenici suda ne smiju u javnosti iznositi svoje mišljenje o pitanjima koja se tiču predmeta koji se rješava u sudu.

#### **Član 61**

Nakon izvršenja pravosnažne sudske odluke, službenici suda moraju, na način koji obezbjeđuje zaštitu podataka o ličnosti, uništiti sve suvišne kopije pismena iz određenog sudskog spisa i izbrisati elektronske verzije pismena iz računara.

### **3.11. Slučajna dodjela predmeta**

#### **Član 62**

Predmeti se dodjeljuju pojedinim sudijama na sljedeći način, i to:

- dnevno prispjeli zahtjevi za pokretanje sudskog postupka po redu podnošenja prvog zahtjeva, poštujući azbučni red početnih slova prezimena sudija,

- ukoliko je istog dana podnijeto više zahtjeva, predmeti se razvrstavaju po azbučnom redu početnih slova prezimena odnosno imena stranaka, odnosno učesnika protiv kojih je podnjet procesni akt i dodjeljuju se prema azbučnom redu početnih slova prezimena sudija.

Na način iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se hitni predmeti koji su kao takvi određeni zakonom ili ovim poslovníkom, pri čemu se o dodjeljivanju ovih predmeta vodi posebna evidencija.

Ukoliko se u odjeljenju vode upisnici po različitim vrstama predmeta, predmeti se dodjeljuju sudijama po azbučnom redu početnih slova prezimena sudija za svaku vrstu predmeta posebno.

Dodjeljivanje spisa predmeta sudiji upisuje se u upisnik tako da dodjele prate azbučni red početnih slova prezimena sudija.

#### **Član 63**

Ukoliko je sudija kome je predmet bio dodijeljen, po preuzimanju predmeta izuzet ili mu je predmet oduzet, predmet se dodjeljuje sudiji koji je sljedeći po redosljedu za dodjelu predmeta.

Kad predmete koji su bili dodijeljeni u rad sudiji koji u tom sudu više ne vrši funkciju nije moguće dodijeliti na način iz stava 1 ovog člana, dodijeliće se novoizabranom sudiji.

#### **Član 64**

Ukoliko sudija zbog dužeg odsustvovanja ili preopterećenosti ne može blagovremeno da rješava dodijeljene predmete, njegovi već dodijeljeni predmeti dodjeljuju se ostalim sudijama u sudskom odjeljenju, odnosno pravnoj oblasti po dnevnom redosljedu podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka, uz poštovanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija, o čemu odlučuje predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije.

#### **Član 65**

Predmet u kojem je već bio podnjet zahtjev za pokretanje postupka, pa je zahtjev povučen dodjeljuje se sudiji kome je bio ranije dodijeljen.

Predmet u kojem je odluka ukinuta dodjeljuje se sudiji prvostepenog suda koji je u predmetu ranije postupao.

Predmet koji je od suda koji postupava po pravnim lijekovima dostavljen nižem sudu na otklanjanje nedostataka, dodjeljuje se istom sudiji izvjestiocu.

Predmet koji je bio ukinut, prilikom ponovnog dostavljanja sudu koji postupava po pravnim lijekovima, po pravilu se dodjeljuje istom sudiji izvjestiocu.

#### **Član 66**

Sudiji koji zbog preopterećenosti ili predviđenog dužeg odsustvovanja ne može blagovremeno rješavati dodijeljene predmete, može se za određeno vrijeme obustaviti dodjeljivanje predmeta. U tom slučaju se predmeti dodjeljuju ostalim sudijama u sudskom odjeljenju, odnosno pravnoj oblasti po dnevnom redosljedu podnošenja zahtjeva za pokretanje sudskog postupka, uz uvažavanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija.

O obustavljanju dodjeljivanja predmeta za određeno vrijeme odlučuje predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije.

#### **Član 67**

Ukoliko je protiv stranaka ili učesnika u postupku podneseno više procesnih akata i sud u skladu sa pravilima postupka propisanih zakonom odluči da se predmeti spoje zbog jedinstvenog rješavanja, predmet se dodjeljuje sudiji čijem predmetu su pripojeni drugi predmeti.

Ukoliko sud, u skladu sa pravilima postupka propisanih zakonom, odluči da postupak protiv jedne stranke ili učesnika izdvoji i završi posebno, izdvojeni predmet dodjeljuje se sudiji koji odlučuje u predmetu iz stava 1 ovog člana.

#### **Član 68**

Ukoliko je u kraćem vremenskom periodu podnesen veći broj zahtjeva za pokretanje sudskog postupka, sa suštinski istim činjeničnim i pravnim stanjem, po vremenskom redosljedu podnošenja zahtjeva prvi predmet se dodjeljuje sudiji uz poštovanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija u upisniku, a ostali predmeti se posebno označavaju i po pravilu dodjeljuju istom sudiji.

#### **Član 69**

U vrijeme godišnjeg odmora, u skladu sa članom 41 ovog poslovníka, sudijama koji nisu na godišnjem odmoru dodjeljuju se samo hitni predmeti, koji su kao takvi određeni zakonom ili ovim poslovníkom.

#### **Član 70**

U hitnim predmetima kad je sudija kome je predmet bio dodijeljen nepredviđeno odsutan, a već je zakazan glavni pretres, glavna rasprava ili sjednica vijeća, predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije, određuje sudiju kome će se taj predmet dodijeliti.

#### **Član 71**

Predsjednik suda dostavlja godišnji raspored poslova administratoru sistema, najkasnije do 15. januara za tekuću godinu.

Administrator sistema unosi podatke iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam za dodjelu predmeta najkasnije do 20. januara tekuće godine.

Kabinet predsjednika suda ili sekretar suda dostavlja obavještenje ili podatke o izostanku sudije sa rada administratoru sistema koji ih unosi u Pravosudni informacioni sistem najkasnije u roku od tri dana od dana prijema istih.

Administrator sistema iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam upisuje podatke o vrstama predmeta na kojima pojedine sudije ili savjetnici rade prema šifarniku vrste predmeta.

Dodjela novih predmeta u rad sudijama vrši se kroz algoritam za slučajnu dodjelu predmeta koji je sastavni dio aplikacije Pravosudnog informacionog sistema, nakon što u sistem budu upisani osnovni podaci o predmetu.

Prije prvog unosa parametara iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam predsjednik suda dužan da zatraži od administratora sistema izvještaj postojećih radnih opterećenja sudija. Na osnovu tog

izvještaja izračunava se radna opterećenost sudija i u Pravosudni informacijski sistem unose odgovarajući korektivni faktori i početne vrijednosti opterećenja koje omogućavaju izjednačavanje radne opterećenosti svih sudija u daljoj dodjeli predmeta.

Kad sudija počne sa radom u toku kalendarske godine u Pravosudni informacijski sistem upisuje se broj radnih dana u godini i množi sa odgovarajućim korektivnim faktorom prisutnosti na radu kako bi se njegova radna opterećenost ujednačila sa radnom opterećenošću ostalih sudija.

Kad je sudija zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da radi, na osnovu obavještenja dobijenog od predsjednika ili sekretara suda o izostanku, sudiji se isključuje elektronska slučajna dodjela predmeta za vrijeme izostanka, a po povratku na rad njegovo radno opterećenje se množenjem sa odgovarajućim korektivnim faktorom prisutnosti na radu ujednačava sa radnim opterećenjem ostalih sudija.

Nakon što sudija ili savjetnik prestane sa radom u sudu, nakon izmjene godišnjeg rasporeda poslova gasi se elektronska slučajna dodjela predmeta za tog sudiju, a preraspodjela njegovih predmeta na nove sudije ili savjetnike izvršiće se na način kao da se predmeti prvi put dodjeljuju u rad.

Ako se ukinuta odluka vraća istom sudiji, upisom u predviđeno polje algoritam isti predmet automatski dodjeljuje sudiji čija je odluka ukinuta.

Ako se ukinuta odluka vraća drugom sudiji, upisom u predviđeno polje algoritam isti predmet elektronski dodjeljuje u rad novom sudiji.

U slučajevima izuzeća ili drugim opravdanim slučajevima spriječenosti sudije kome je predmet dodijeljen u rad, predsjednik suda određuje ponovnu elektronsku slučajnu dodjelu predmeta čime će algoritam dodijeliti predmet u rad novom sudiji.

Predmeti dodijeljeni u rad pojedinom sudiji u slučaju njegovog dužeg izostanka (više od tri mjeseca), na osnovu odluke predsjednika suda mogu se elektronskom slučajnom dodjelom predmeta dodijeliti novom sudiji.

+ **Vidi:**

**[čl. 4. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)**

### 3.12. Sudije-porotnici

#### Član 72

U sudu se vodi spisak sudija-porotnika koji se sastavlja na osnovu odluke o njihovom izboru.

Evidencija podataka o sudijama-porotnicima vodi se po sistemu kartoteke (obrazac broj 1).

#### Član 73

Predsjednik suda, na osnovu prijave za pozivanje sudija-porotnika (obrazac broj 2), a u skladu sa godišnjim rasporedom poslova, određuje koje će sudije-porotnike pozvati radi suđenja u pojedina vijeća.

Prijava iz stava 1 ovog člana upisuje se u evidenciju pozvanih sudija-porotnika po sistemu kalendara (obrazac broj 3).

#### Član 74

Raspored sudije-porotnika u pojedina vijeća utvrđuje se godišnjim rasporedom poslova, pri čemu se vodi računa o prirodi predmeta, kao i sposobnostima i zvanjima sudija-porotnika koja mogu biti od značaja za pravilno raspravljanje i presuđenje po određenom predmetu.

#### Član 75

O zahtjevima sudija-porotnika za određivanje nagrada i naknada u vezi sa vršenjem sudijske funkcije, odlučuje predsjednik suda rješenjem, u skladu sa posebnim propisima.

Ukoliko sudija-porotnik ima pravo na naknadu zarade za vrijeme dok je zbog sudijske dužnosti odsustvovao sa rada, izdaće mu se potvrda o vremenu provedenom na sudijskoj dužnosti.

## GLAVA IV

# ODNOS IZMEĐU SUDOVA, SUDOVA I DRUGIH ORGANA I SUDA I STRANAKA

### 4.1. Orijentacija u zgradi suda i raspored sudskih prostorija

#### Član 76

Natpis sa nazivom suda postavlja se uz desnu stranu glavnog ulaza zgrade u kojoj je smješten sud.

Ako je u zgradi suda smješteno više sudova, natpisi se postavljaju uz desnu stranu glavnog ulaza, tako što se prvo postavlja natpis višeg suda, a onda natpisi drugih sudova.

Ako je u zgradi suda smješteno više pravosudnih organa, natpisi drugih pravosudnih organa postavljaju se uz lijevu stranu ulaza, u istoj visini sa natpisima sudova istog stepena.

#### Član 77

Sud ima šalter za informisanje javnosti koji se nalazi na ulazu u zgradu suda.

Zaposleni koji radi na šalteru iz stava 1 ovog člana, pruža tražene informacije strankama ili ih upućuje u organizacioni dio suda u kojem mogu dobiti tražene informacije.

Na šalteru za informisanje nalaze se brošure namijenjene informisanju stranaka i građana.

#### Član 78

Predsjednik suda određuje raspored radnih prostorija u zgradi suda.

Radne prostorije raspoređuju se tako da se obezbijedi uredno i brzo vršenje poslova, a naročito rad sa strankama.

Radne prostorije određene za prijem pismena i prostorije u kojima se sudi, po pravilu, raspoređuju se bliže ulazu u zgradu suda, a ako to nije moguće na drugo najpristupačnije mjesto.

#### Član 79

U zgradi suda se na vidnom mjestu postavlja orijentaciona tabla koja sadrži pregled radnih prostorija po vrstama poslova koji se u njima vrše.

Na ulazu u svaku radnu prostoriju stavlja se natpis sa oznakom poslova koji se u njoj vrše, a na ulazu u prostorije u kojima rade predsjednik suda i sudije stavlja se i njihova imena.

#### Član 80

Na oglasnu tablu suda ističu se oglasi i saopštenja za koja je to propisano zakonom, radno vrijeme suda, vrijeme primanja stranaka, godišnji raspored poslova i njegove izmjene i lista zakazanih suđenja, osim suđenja u onim predmetima u kojima je javnost isključena.

Lista zakazanih suđenja koju sedmično priprema upravitelj sudske pisarnice obuhvata: poslovni broj predmeta, datum i čas početka suđenja i broj radne prostorije u kojoj će se suđenje obaviti.

#### Član 81

Sud je dužan da na vidnom mjestu u prizemlju zgrade suda postavi kutiju za pritužbe i predstavke. Na kutiju se stavlja natpis kojim se jasno ističe njena svrha.

Pritužbe i predstavke na rad sudija, službenika i namještenika u sudu dostavljaju se predsjedniku suda, pisanim ili elektronskim putem.

Pritužbe i predstavke naročito sadrže oznaku predmeta, razlog podnošenja, ime i prezime, adresu i kontakt telefon podnosioca pritužbe ili predstavke.

Predsjednik suda može postupiti i po pritužbi i predavki koja ne sadrži sve podatke iz stava 3 ovog člana.

## Član 82

Predsjednik Vrhovnog suda propisuje obrazac za pritužbe i predstavke koji se u odgovarajućem broju primjeraka stavlja pored kutije za pritužbe i predstavke, a koji je javno dostupan i na drugi način (internet stranica Vrhovnog suda i dr.).

## Član 83

Pritužbe i predstavke se po prijemu upisuju u upisnik "Su" i po njima postupa predsjednik suda u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odgovor na pritužbe i predstavke dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja.

### 4.2. Kućni red

## Član 84

Predsjednik suda donosi kućni red. Ako je u istoj zgradi smješteno više sudova, kućni red donosi predsjednik višeg suda, a u zgradi gdje se nalaze sudovi istog stepena, kućni red sporazumno donose predsjednici sudova.

Ukoliko se u zgradi nalazi više pravosudnih organa, kućni red se donosi na osnovu sporazuma starješina tih organa, osim ako su prostorije suda potpuno odvojene.

Kućnim redom se uređuje način korišćenja radnih i drugih prostorija u zgradi suda, način ulaska i zadržavanja stranaka i drugih lica u zgradi suda, raspolaganje ključevima ulaznih vrata, mjere za održavanje reda i čistoće u zgradi suda, mjere bezbjednosti zgrade i lica u zgradi, mjere za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu, korišćenje zemljišta i parking prostora koji pripadaju zgradi i dr.

Kućnim redom uređuju se i dužnosti službenih lica na koja se kućni red odnosi.

Sa kućnim redom upoznaju se sudije, službenici i namještenici suda i druga službena lica na koja se kućni red odnosi, a izvod iz kućnog reda, u dijelu koji se odnosi na građane, ističe se na vidnom mjestu u sudu.

## Član 85

Po završetku radnog vremena sudski predmeti, službeni materijal, pečati, štambilji, žigovi, kancelarijski materijal i predmeti veće vrijednosti zaključavaju se.

### 4.3. Odnos suda sa strankama i drugim licima

## Član 86

U sudnici je desno od sudije mjesto tužioca, a branioca ili okrivljenog odnosno tuženog lijevo od sudije.

Stranke, punomoćnici, branioci, sudski vještaci i svjedoci u toku saslušanja i prilikom postavljanja pitanja po pravilu stoje pred sudijom.

## Član 87

Vrijeme prijema stranaka i drugih lica određuje se rasporedom poslova i objavljuje na oglasnoj tabli suda.

Na vratima službene prostorije ističe se vrijeme prijema stranaka u toj prostoriji.

## Član 88

Lica kojima je zbog udaljenosti i drugih opravdanih razloga otežan ponovni dolazak u sud, primaju se i van vremena određenog za prijem stranaka, po prethodnom odobrenju predsjednika suda.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u drugim opravdanim slučajevima.

## Član 89

Stranke i druga lica van suđenja mogu primati samo predsjednik suda ili njegov zamjenik, kao i službenici određeni rasporedom poslova.

Sudije primaju samo pozvane stranke.

## Član 90

Stranke, branioci, punomoćnici i druga lica mogu doći u sud nepozvani radi pribavljanja informacija u vezi sa postupkom, razgledanja, prepisivanja i kopiranja sudskih spisa, izdavanja prepisa sudske odluke, uvjerenja i podnošenja pritužbi u vezi sa postupanjem suda.

## Član 91

Ako je službeniku i namješteniku koji radi sa strankama neophodno da za izvjesno vrijeme prekine rad, blagovremeno mu se obezbjeđuje odgovarajuća zamjena.

## Član 92

Stranke ili njihovi branioci razmatraju i kopiraju spise i razgledaju predmete prikupljene u postupku na za to određenom mjestu i pod nadzorom namještenika sudske pisarnice.

Sva pismena moraju biti propisno povezana. Nezapečaćeni zapisnici o vijećanju i glasanju, nacrti sudskih odluka i sudijske zabilješke prethodno će se izdvojiti iz spisa.

Spisi se dostavljaju drugom sudu ili državnom organu radi razmatranja na određeno vrijeme, a rok do kad spis treba da bude vraćan obavezno se evidentira u spisku poslatih spisa koje treba vratiti (obrazac broj 4).

## Član 93

Dozvolu za razgledanje predmeta u sudovima izdaje sudija, odnosno predsjednik vijeća, a za završene predmete predsjednik suda.

Ako postoje tehnički i drugi uslovi sud može licima koja su ovlašćena da razgledaju i kopiraju spise omogućiti uvid u određene podatke u predmetu pomoću posebnog modula za pregledanje podataka.

Razmatranje i kopiranje spisa iz Pravosudnog informacionog sistema vrši se u sudskoj pisarnici pod nadzorom namještenika sudske pisarnice.

Dostavljanje spisa drugom sudu radi uvida evidentira se u Pravosudnom informacionom sistemu, uz naznaku roka do kojeg spis treba vratiti, što je vidljivo u pregledu aplikacije Pravosudnog informacionog sistema.

+ **Vidi:**

[čl. 5. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 94

Sudski spis ili dio spisa u predmetu koji nije pravosnažno okončan može se po odobrenju sudije dati van zgrade suda samo sudskom tumaču, sudskom vještaku i licu koje raspolaže potrebnim stručnim znanjem u skladu sa članom 100a Zakona o sudovima, uz potvrdu o preuzimanju spisa.

Licima iz stava 1 ovog člana, spis ili dio spisa daje se samo u sudskoj pisarnici, a ukoliko žive van sjedišta suda, na teritoriji drugog suda, spis ili dio spisa, uz potvrdu o preuzimanju uručuje mu se u sudskoj pisarnici zamoljenog suda.

Namještenik koji radi na poslovima zapisničara upisuje uručeni spis u spisak poslatih spisa koje treba vratiti.

## Član 95

U sudskoj pisarnici daju se obavještenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Obavještenja će se ograničiti samo na nužne podatke o stadijumu postupka u kojem se predmet nalazi i na druga slična obavještenja. Obavještenje se može dati i izdavanjem izvoda iz upisnika.

Službeniku i namješteniku suda nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji ili odluka ili o vjerovatnom ishodu spora.

Obavještenja o stanju u spisima daju se llicima ovlašćenim da razgledaju spise u skladu sa zakonom.

Obavještenja se daju u pisanoj formi, a kratka i hitna obavještenja mogu se dati telefonom ukoliko je to po prirodi stvari moguće.

+ **Vidi:**

**čl. 6. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

## Član 96

Na zahtjev stranke i trećih lica koja učine vjerovatnim svoj pravni interes i kad je to propisima određeno, izdaje se uvjerenje o činjenicama o kojima sud vodi službenu evidenciju ili koje su sadržane u spisima.

Sud, na zahtjev lica, izdaje uvjerenje da se protiv tog lica ne vodi krivični postupak. Ako se utvrdi da se protiv lica vodi postupak, izdaće se uvjerenje u kojem će se to konstatovati i navesti broj predmeta, ime i prezime okrivljenog, jedinstveni matični broj i podaci o fazi postupka i o krivičnom djelu (pravna kvalifikacija).

O sadržaju sudskih odluka, zapisnika i drugih pismena u predmetu, strankama u postupku ne izdaje se uvjerenje već samo prepis ili izvod tih pismena.

## 4.4. Sudijska toga

### Član 97

Sudija nosi sudijsku togu na glavnom pretresu, glavnoj raspravi, sjednici vijeća i na sjednici sudija.

Sudijska toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda.

Sudijska toga je posebna odjeća crne boje koju sudija oblači preko svoje odjeće.

Kroj i tkanina sudijske toge jedinstveni su za sve sudije.

Na lijevoj strani sudijske toge nalazi se obilježje.

Sudijska toga sudije osnovnog suda ima obilježje zlatne boje, višeg i privrednog suda sive boje, Apelacionog suda Crne Gore i Upravnog suda Crne Gore zelene, a sudije Vrhovnog suda bordo boje.

Predsjednik Vrhovnog suda na prednjoj strani sudijske toge ima zlatni vez.

Predsjednik suda je dužan da obezbijedi sudijsku togu za sudije.

Sudija je dužan da se brine za dostojanstven izgled i održavanje svoje sudijske toge.

## 4.5. Besplatna pravna pomoć

### Član 98

Besplatna pravna pomoć pruža se u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Informacije o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se objavljivati u medijima ili uručivanjem informativnih brošura u zgradi suda.

### Član 99

U građanskom postupku sud može dostaviti pisano obavještenje koje sadrži pouku o pravu na: oslobađanje od plaćanja troškova postupka, besplatnu pravnu pomoć, medijaciju i dr.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ročište za glavnu raspravu, lično ili preko punomoćnika, kao i u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, ukoliko sud procijeni da je to potrebno, u skladu sa zakonom.

## 4.6. Pravna pomoć između sudova

### Član 100

Zamolnice za ukazivanje pravne pomoći upućene drugim sudovima treba da budu jasne i potpune, da sadrže oznaku predmeta, lična imena stranaka, predmet, kratku sadržinu zahtjeva, oznaku da li je sa rasprave, odnosno pretresa javnost isključena, da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tražile da svjedok prije svjedočenja položi zakletvu.

Ako se zahtijeva saslušanje, navešće se sve okolnosti o kojima saslušani treba da se izjasne.

Ukoliko se predmet u kojem se traži pravna pomoć dostavi zamoljenom sudu, sudska pisarnica formira pomoćni omot, u koji stavlja kopiju zamolnice za ukazivanje pravne pomoći i unosi datum predevencije. Rok za vraćanje predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje treba vratiti.

Ukoliko postoje okolnosti koje sprečavaju da se postupi po zamolnici za ukazivanje pravne pomoći u primjerenom roku, zamoljeni sud je dužan da o tome odmah obavijesti sud koji je poslao zamolnicu.

U odgovoru po zamolnici za ukazivanje pravne pomoći drugim sudovima i organima navodi se njihova oznaka predmeta.

## 4.7. Međunarodna pravna pomoć

### Član 101

U predmete međunarodne pravne pomoći spadaju ovjere dokumenata za korišćenje u inostranstvu, zamolnice stranih sudova za obavljanje procesnih ili drugih radnji i drugi poslovi međunarodne pravne pomoći.

### Član 102

Ovjeru dokumenata za upotrebu u inostranstvu vrši predsjednik suda ili lice koje on ovlasti, a ostale predmete međunarodne pravne pomoći sudija određen godišnjim rasporedom poslova.

Prilikom ovjere dokumenata za upotrebu u inostranstvu, sud je dužan da obrati posebnu pažnju na obim i čitkost pojedinih pismena, na kvalitet papira, otisak pečata i na druge elemente od značaja za urednost isprave.

Ako isprava ne ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana, predsjednik suda će uskratiti ovjeru isprave i uputiti podnosioca isprave da podnese urednu ispravu, koja je po izgledu podobna za upotrebu u inostranstvu.

### Član 103

Predsjednik osnovnog suda svojim potpisom i pečatom suda potvrđuje autentičnost potpisa službenog lica i pečata nadležnog organa koji je izdao ispravu.

Tekst ovjere stavlja se neposredno iza posljednjeg reda teksta isprave.

Predsjednik osnovnog suda i lice koje je ovlastio za ovjeru isprava koje se upotrebljavaju u inostranstvu deponuju u Ministarstvu svoje potpise.

### Član 104

Ukoliko dokument obuhvata više listova, listovi se lijepe ili spajaju na drugi adekvatan način koji onemogućava razdvajanje dokumenta, a lijepljeni listovi ovjeravaju se pečatom.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i kad je originalnom dokumentu priložen prevod tog dokumenta ovjeren od strane sudskog tumača.

Ukoliko je za ovjeru priložen dokument na četvrtini strane, klauzula o ovjeri utiskuje se na poledini. Ukoliko su potrebne nadovjere dodaje se novi list koji se pričvrsti za dokument u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana.

#### **Član 105**

Sud izdaje stranci ovjeren dokument radi dalje ovjere kod Ministarstva.

#### **Član 106**

Dokumenti za koje međunarodnim ugovorima nije određeno da ih je potrebno ovjeriti radi njihove upotrebe u državi potpisnici ugovora, moraju biti ovjereni pečatom suda i potpisom sudije.

#### **Član 107**

Potpisi lica koja su ovlašćena za potpisivanje i otiske službenih pečata upisuju se u upisnik "Su", označavaju rednim brojem i čuvaju u posebnom spisu. Ovaj spis se prilaže upisniku "Su" za tekuću godinu.

Promjena lica iz stava 1 ovog člana unosi se u odgovarajući redni broj "Su" upisnika, a u koloni za napomene sačinjava se odgovarajuća zabilješka.

#### **Član 108**

Sudska pismena, odnosno sudska akta koja treba da se uruče u drugoj državi moraju biti pisana na cijelim listovima uz koje se prilaže prevod koji se spaja sa originalom.

Na svakom aktu se upisuje, osim oznake spisa, i redni broj pismena koje treba da se uruči.

#### **Član 109**

Zamolnice (zajedno sa priložima) stranim sudovima da obave procesne radnje kao i zamolnice za uručenje pismena sastavljaju se na jeziku odnosno prilaže im se prevod na jeziku koji je predviđen međunarodnim ugovorima ili se po ustaljenoj praksi upotrebljava u predmetima međunarodne pravne pomoći.

U zamolnicama za izvršenje procesnih radnji mora biti precizno i jasno navedeno koje dokaze treba izvesti za razjašnjenje činjenica i okolnosti, kao i navesti pitanja koja zamoljeni sud treba da postavi učesnicima u postupku.

#### **Član 110**

Prilikom zakazivanja ročišta na koja poziva stranke ili svjedoke iz druge države, sud će voditi računa o vremenu potrebnom za uručenje dostavnice.

Prilikom pružanja međunarodne pravne pomoći državama sa kojima nijesu sklopljeni međunarodni ugovori o pružanju pravne pomoći, sva akta moraju biti prevedena na jezik zamoljene države.

#### **Član 111**

Kad zamolnici stranog suda za uručenje pisanog akta nije priložen prevod na službenom jeziku, iako međunarodnim ugovori određuju da pisana akta koja se uručuju moraju biti na jeziku zamoljene države, sud mora upozoriti stranku koju prvi put poziva zbog uručjenja stranog sudskog akta bez prevoda da će joj sudski akt biti uručen poštom, ukoliko se ne odazove sudskom pozivu, i da neće imati mogućnosti da prijem stranog sudskog akta odbije.

Stranku koja dođe u sud zbog ličnog uručjenja stranog sudskog akta bez prevoda sud mora upozoriti da ima pravo da odbije prijem.

### **GLAVA V**

## **ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU SUDOVA**

### **5.1. Poslovanje van zgrade suda**

#### **Član 112**

Pojedine radnje sud obavlja van zgrade suda, ako je to propisima predviđeno ili ako se drukčije ne mogu obaviti.

Predsjednik suda se stara da se u okviru vršenja sudskih radnji van zgrade suda obavi što više službenih poslova, vodeći računa da se time troškovi stranaka ne povećaju.

#### **Član 113**

Prevoz radi vršenja radnji van zgrade suda vrši se vozilom suda, vozilom drugog državnog organa ili sredstvima javnog prevoza, a izuzetno, po odobrenju predsjednika suda i vozilom službenog lica.

### **5.2. Prepisi sudskih odluka i akata**

#### **Član 114**

Pisano izrađena odluka se zadržava u odgovarajućim spisima i strankama se dostavlja u ovjerenom prepisu (otpravak).

Potvrde i uvjerenja suda izdaju se strankama u izvorniku, a u sudskom spisu zadržava se prepis (kopija izvornika).

#### **Član 115**

Otpravak je prepis pisano izrađene odluke koji se izrađuje po službenoj dužnosti radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima.

Prepis je ponovno kucanje, fotokopiranje i štampanje sačuvanog teksta odluke.

Prepisi se izrađuju, po pravilu, istovremeno sa pisano izrađenom odlukom, u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa odlukom.

Prepisi moraju biti uredni, jasni i čitki, a sadržina mora odgovarati pisano izrađenoj odluci.

Pisano izrađene odluke i prepisi mogu se sačiniti odgovarajućim popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sličnosti cjelishodno.

Prije otpravljanja prepisi se sravnjuju sa pisano izrađenom odlukom i potpisuju.

#### **Član 116**

Tačnost prepisa ovjerava ovlašćeni službenik.

Na prepis se unosi ime i prezime predsjednika vijeća odnosno sudije pojedinca koji je potpisao odluku, a ispod toga otiskuje štambilj o ovjeri tačnosti prepisa, sa potpisom ovlašćenog službenika uz stavljanje otiska službenog pečata suda sa lijeve strane potpisa.

Na svim prepisima odluka protiv kojih je dozvoljeno podnošenje redovnog pravnog lijeka, staviće se ispod teksta izvornika, a iznad štambilja o ovjeri tačnosti otppravka sa izvornikom, pouka o pravnom lijeku koja sadrži uputstvo o tome u kojem roku i kome pravni lijek stranka može da izjavi, odnosno preda i u kolikom se broju primjeraka pravni lijek predaje.

### **5.3. Oblik i način pisanja i potpisivanja sudskih odluka i drugih pismena**

#### **Član 117**

Tekst sudskih odluka treba pisati jasno, sažeto i čitko.

U pisanim odlukama koristi se zakonska terminologija, izbjegava se suvišna upotreba stranih riječi, a riječi koje nijesu opšteusvojene u radu suda svode se na najmanju potrebnu mjeru.

Način izlaganja mora biti jasan i razumljiv, sa korišćenjem prihvaćenih izraza za pojedine pojmove.

Vremensko trajanje kazne, iznos novčane kazne, kao i novčani iznos tužbenog zahtjeva u pamičnim stvarima, označavaju se u izreci odluke brojem i slovima.

U izreci odluke stranke se uvijek označavaju njihovim imenom i prezimenom, odnosno nazivom, a ne po redu njihovog nabiranja (prvo tužilac, drugo optuženi i sl).

U tekstu se mogu upotrebljavati skraćenice samo ako su opšteusvojene i lako razumljive i ako ne daju povoda sumnji o njihovom pravom značenju.

Naziv zakona i drugog propisa može se u tekstu navesti u skraćenom obliku (ZKP, ZPP, KZ) ako je prethodno naveden pun naziv sa brojem i godinom službenog lista u kojem je objavljen.

## Član 118

Sva akta sudske uprave potpisuje predsjednik suda ili sudija koji ga zamjenjuje.

Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odjeljenjima potpisuje predsjednik vijeća, odnosno sudija pojedinac.

Upravitelj sudske pisarnice, odnosno odsjeka sudske pisarnice može potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pisane odluke ili uputstva predsjednika vijeća, odnosno sudije pojedinca, a odnose se na pozivanje stranaka, svjedoka, sudskih vještaka, dostavljanje tužbe, odgovora na tužbu i druge poslove koji spadaju u samostalni djelokrug sudske pisarnice.

## Član 119

U slučaju trajne spriječenosti ili nastupanja drugih okolnosti usljed kojih ne postoji mogućnost da predsjednik vijeća, sudija ili zapisničar potpišu odluku koja je donijeta, ali nije izrađena, odnosno potpisana, odluku će izraditi ili potpisati umjesto predsjednika vijeća, drugi sudija, a umjesto zapisničara drugi zapisničar, odnosno namještenik suda koga odredi predsjednik suda. Neizrađena odluka izradiće se prema sadržaju objavljene odluke i prema podacima iz spisa.

Ukoliko je zaključena rasprava, odnosno pretres, a odluka nije objavljena, predsjednik će predmet dati u rad drugom predsjedniku vijeća ili sudiji pojedincu da otvori raspravu, odnosno pretres i da sprovede postupak.

## Član 120

Sudske odluke, ostali akti i prepisi odluka, moraju biti čitljivi, uredno otkucani na računaru na bijelom papiru formata A4.

Ako tekst sudske odluke ima dvije ili više strana, strane moraju biti spojene i označene rednim brojevima.

Sudske odluke pišu se na cijelom listu sa dovoljno praznog prostora sa obje strane ruba (u širini od 2 cm) bez podvlačenja, boldovanja, korišćenja italik slova i uz upotrebu fonta Arial sa veličinom slova 12.

Uvod, izreka i obrazloženje odluka moraju biti vidljivo odvojeni.

U odlukama i drugim pismenima koja nemaju poseban uvod, u gornji lijevi ugao stavlja se: Grb Crne Gore, riječi Crna Gora, naziv suda, oznaka predmeta, datum i sjedište suda.

U gornjem desnom uglu u svim odlukama stavlja se oznaka spisa (poslovni broj) u kojem je donesena odluka.

+ **Vidi:**

[čl. 7. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 121

Kad je predlog odluke u postupku u kojem nije predviđeno saslušanje protivne stranke, tako sastavljen da potpuno odgovara rješenju koje bi se imalo donijeti, sud može donijeti rješenje stavljanjem otiska štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rješenje.

Sudovi će nastojati da stranke, u stvarima po kojima se mogu izdati skraćeni prepisi, predaju sudu podneske u potrebnom broju primjeraka koji su podobni da se upotrijebe kao skraćeni prepisi.

Prepisi će se sačiniti skraćeno samo pod uslovom da je na izvorniku rješenje suda stavljeno štambiljem.

Sve odluke i akta donijeta u sudu unose se u Pravosudni informacioni sistem.

+ **Vidi:**

[čl. 8. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## 5.4. Obrasci i štambilji

### Član 122

Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju štambilje i obrasce.

Štambilji i pečati mogu biti spojeni (na primjer na jednom dijelu prijemni štambilj, na njemu pečat suda i datumar i dr.).

Sud će za svoje potrebe i za potrebe stranaka, sastavljati i umnožavati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se često ponavljaju (uobičajeni dopisi, potvrde, izvještaji, zahtjevi za izdavanje uvjerenja i slična pismena).

### Član 123

Za pojedine kratke i česte zabilješke, potpise, oznake, naredbe, uputstva za rad i slična postupanja upotrebljavaju se odgovarajući štambilji.

Pored štambilja propisanih ovim poslovnikom, sud može upotrebljavati i druge štambilje koje odredi predsjednik suda.

## Član 124

Kao obavezni u sudovima se upotrebljavaju sljedeći štambilji:

- 1) "Hitno!",
- 2) "Maloljetnik!",
- 3) "Pritvor",
- 4) "Izdržavanje",
- 5) "Radni spor",
- 6) "Smetanje državine",
- 7) "Obezbjedenje dokaza",
- 8) Konstatacija o žalbi,
- 9) Daktilografski štambilj,
- 10) Konstatacija o naplati takse,
- 11) Konstatacija o odobrenom oslobađanju od plaćanja troškova postupka,
- 12) Rješenje o usvajanju platnog naloga,
- 13) Rješenje o dozvoli izvršenja,
- 14) Ovjera tačnosti prepisa,
- 15) Potvrda o pravosnažnosti odluke,
- 16) Potvrda o izvršnosti odluke,
- 17) Konstatacija o zaduženju u kontovniku naplate,

- 18) Dostavljanje žalbe na odgovor,
- 19) Prijem optužnice na kontrolu i potvrđivanje,
- 20) Ovjera potpisa,
- 21) Ovjera prepisa,
- 22) Prijem pismena,
- 23) Prijem pismena (skraćena zabilješka),
- 24) Štambilj o upisu izrečenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi,
- 25) Opomena za plaćanje takse.

Tekst, oblik i veličina štambilja iz stava 1 ovog člana dati su na obrascu broj 5.

Za predmete po kojima postupaju specijalizovano odjeljenje koristi se štambilj: "ORGANIZOVANI KRIMINAL".

+ **Vidi:**

[čl. 9. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 125

Na prepise (otpravke odluka, dopise, potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama, sudovima, drugim organima i organizacijama), stavlja se otisak okruglog pečata suda.

Za pečaćenje voskom upotrebljava se metalni žig, koji ima isti tekst kao i okrugli pečat suda.

## Član 126

Pečati, štambilj i žigovi se evidentiraju i njima se zadužuju i rukuju sudije, službenici i namještenici određeni godišnjim rasporedom poslova. Pečati, žigovi i štambilji moraju se držati zaključani. Najmanje jednom godišnje evidencija o pečatima, štambiljima i žigovima se spravlja.

Štambilji koji se upotrebljavaju u radu sudske pisarnice, čuva upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice.

Predsjednicima vijeća izdaje se štambilji koji se upotrebljavaju u vijećima.

Podaci o pečatima, štambiljima, žigovima i o tome kod koga se nalaze unose se u spisak pečata, žigova i štambilja (obrazac broj 6).

Štambiljem se smatra i tekst štambilja odštampan kao formular ili otkucan na pismenu ili zapisniku.

## 5.5. Obnavljanje spisa

### Član 127

Ako se spisi predmeta u cjelosti ili djelimično izgube, unište ili oštete tako da se više ne mogu upotrijebiti, spisi će se obnoviti, što se evidentira u rubrici za napomene.

Obnavljanje spisa po kojima je postupak u toku i sve radnje obnavljanja upisuju se pod istim brojem u upisnik u kojem je evidentiran izgubljeni, oštećeni ili uništeni spis.

Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravosnažno okončan evidentira se u "Su" upisnik, a nakon donijetog rješenja kojim se naređuje obnavljanje spisa.

Obnovljeni spis zadržava redni broj odgovarajućeg upisnika spisa koji je izgubljen.

Obnavljanje spisa zasniva se i na podacima unesenim u Pravosudni informacioni sistem.

+ **Vidi:**

[čl. 10. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## 5.6. Naplata takse

### Član 128

Namještenik koji prima pismena vodi računa o tome koja pismena podliježu plaćanju takse, o visini takse, o postojanju zakonskog osnova za oslobađanje od plaćanja takse i dr.

Ako se prilikom pregleda pošiljke primljene poštom utvrdi da taksa nije plaćena ili nije plaćena u propisanom iznosu, to se konstatuje u otisku prijemnog štambilja.

Za pismena koja podliježu plaćanju takse namještenik će upozoriti stranku na obavezu plaćanja takse, upoznati je sa posljedicama neplaćanja i odrediti rok od tri dana za plaćanje takse.

Upozorenje iz stava 3 ovog člana konstatuje se na sudskom spisu.

### Član 129

Ako je uz pismeno upućeno sudu poštom priložen novac, taksa će se uplatiti, a dokaz o uplati ostaviti uz pismeno.

Višak novca, kao i novac za koji se ne zna čemu je namijenjen predaje se blagajni suda, uz zabilješku. Prijem novca potvrđuje se na način što se na pismenu stavlja broj pod kojim je knjiženje izvršeno, a pismeno predaje nadležnom odjeljenju u rad.

### Član 130

Predsjednik suda, predsjednik vijeća, sudija pojedinac i upravitelj sudske pisarnice redovno kontrolišu naplatu takse.

Kad je naložena prinudna naplata takse u predmetu postoji dokaz da je nadležni organ taj nalog primio, smatraće se da je taksa naplaćena.

Predmet se ne može arhivirati dok ovlašćeni službenik suda svojim potpisom ne ovjeri zabilješku da je taksa naplaćena.

Otisak štambilja sa zabilješkom da je taksa naplaćena stavlja na naslovnu stranu omota spisa, u desni gornji ugao, ispred oznake predmeta.

## 5.7. Oslobađanje od plaćanja takse i troškova postupka

### Član 131

Kad je stranka oslobođena plaćanja takse i troškova postupka, to se konstatuje stavljanjem otiska odgovarajućeg štambilja u lijevi gornji ugao omota spisa, a na zapisnicima i drugim pismenima na prvoj strani lista na dan kad je donijeta odluka o oslobađanju plaćanja troškova postupka (štambilj broj 11).

Iznos troškova postupka koje stranka nije platila zbog oslobađanja od plaćanja, unosi se u evidenciju troškova postupka od kojih je stranka oslobođena "Ktp" (obrazac broj 7).

Po završenom postupku stranka se poziva da neplaćene troškove i takse plati ako je na to obavezna u skladu sa zakonom. U slučaju da stranka ne plati troškove postupka sud će pokrenuti postupak za prinudnu naplatu.

Predmet se ne može arhivirati dok sud ne odluči o naknadi troškova i taksu i dok ih ne naplati ili odredi njihovu prinudnu naplatu.

## 5.8. Polaganje predujma

### Član 132

Kad stranke treba da polože predujam za troškove koji će nastati usljed izvođenja dokaza, sud će rješenjem odrediti da stranke na prolazni depozit suda polože potreban novčani iznos.

U rješenju kojim se određuje plaćanje predujma, navodi se iznos koji treba uplatiti, račun na koji treba izvršiti uplatu, rok do kojeg treba izvršiti uplatu i posljedice koje mogu nastupiti ako se uplata ne izvrši.

## 5.9. Naknada za izgublenu zaradu

### Član 133

Licu koje je pozvano u sud i koje to zahtijeva izdaće se potvrda radi ostvarivanja naknade za izgublenu zaradu.

## 5.10. Deponovanje generalnog punomoćja

### Član 134

Kad se punomoćnik stranke poziva na generalno punomoćje koje se nalazi u spisima sudske uprave, upravitelj sudske pisarnice će, prije dostavljanja predmeta sudiji, provjeriti da li je predmetu priložen prepis punomoćja, kao i da li to punomoćje postoji i da li je opozvano, što se konstatuje u predmetu uz navođenje poslovnog broja pismena uz koja je priložen izvornik punomoćja, odnosno redni broj u "Su" upisniku pod kojim je deponovano generalno punomoćje.

## 5.11. Upotreba telefona, telegrama, telefaksa i elektronske pošte

### Član 135

Telefon se koristi kad se na taj način službeni poslovi mogu brže, uspješnije i ekonomičnije obaviti i nije predviđen pisani oblik komunikacije.

Na način iz stava 1 ovog člana naročito se prikupljaju obavještenja od Državnog tužilaštva, drugih organa, organizacija, privrednih društava i pravnih lica u hitnim predmetima; obavještavaju sudije za istragu i drugi zaposleni u sudu; pozivaju stranke, njihovi zastupnici i punomoćnici, svjedoci i sudski vještaci, sudije porotnici; ubrzava dostavljanje traženih spisa, predmeta, izvještaja i ostalih akata od nadležnih organa.

U slučajevima propisanim zakonom, telefonom se može pozivati na ročišta, kao i pribavljati podaci i obavještenja tokom rasprave ili ročišta čiji bi nedostatak prouzrokovao odlaganje rasprave ili ročišta.

Radnje koje se vrše u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana mogu se vršiti i putem elektronske pošte, uz obavezu da se ispis elektronske pošte doda u spis predmeta.

### Član 136

O obavljenom telefonskom razgovoru, izvršenom pozivanju ili predatom saopštenju i dr. sačinjava se službena zabilješka sa bitnim podacima, datumom i potpisom službenika ili namještenika koji je obavio razgovor.

Službena zabilješka unosi se u Pravosudni informacijski sistem kao posebna vrsta akata, a zatim se štampa, potpisuje i uvezuje u spis.

+ **Vidi:**

[čl. 11. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### Član 137

Telegram, telefaks i elektronska pošta se upotrebljavaju samo u hitnim slučajevima ili ako se na drugi način ne bi mogla otkloniti moguća šteta.

Sud je dužan da istovremeno sa upućivanjem telegrama, telefaksa, odnosno elektronske pošte uputi i original pismeno.

Primljeni telegram, faks poruka i elektronska pošta moraju se odštampati, odnosno kopirati i sa njima se postupa na način određen za druge podneske. Ukoliko su elektronskoj pošti priložene datoteke većeg obima ili multimedijalne datoteke (crteži, fotografije i dr.) te datoteke snimaju se na optički medij i smatraju prilogom elektronske pošte.

Upotrebu sredstava komunikacije iz stava 3 ovog člana određuje sudija za istragu, predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac koji rješava predmet, a u ostalim slučajevima predsjednik suda ili predsjednik odjeljenja.

## DRUGI DIO

## TOK SUDSKOG POSTUPKA

### GLAVA I

## POSTUPANJE SA PISMENIMA UPUĆENIM SUDU

### 1.1. Prijem pismena

#### Član 138

Pismena (podnesci, dopisi, spisi i dr.) koja su sudu dostavljena poštom ili ih je stranka predala sudu neposredno, prima namještenik suda koji je za to ovlašćen.

Prijem pismena koja se odnose na deponovanje novca, dragocjenosti, mjenica ili drugih vrijednosnih papira vrši se u skladu sa čl. 370 do 379 ovog poslovnika.

#### Član 139

Prijem pismena vrši se za vrijeme redovnog radnog vremena.

Van redovnog radnog vremena, kao i u dane kad se ne radi, po pravilu, pismena koja se odnose na hitne predmete primaju sudije, službenici i namještenici koji su u pripravnosti.

Pošiljke koje stignu van redovnog radnog vremena prima, i po potrebi, otvara za to određen namještenik. Hitne pošiljke i telegrame koji sudu stignu van redovnog radnog vremena može primiti i namještenik koji je određen za čuvanje zgrade, ali ih ne može otvarati već ih predaje namješteniku određenom za otvaranje pošiljke koje stignu van redovnog radnog vremena.

U slučaju iz stava 3 ovog člana namještenik koji primi hitnu pošiljku ili telegram dužan je da te pošiljke ili telegrame preda namješteniku zaduženom za prijem pismena početkom prvog narednog radnog dana.

#### Član 140

Podnesci u predmetima po kojima postupa specijalizovano odjeljenje predaju se posebnom odsjeku sudske pisarnice određenom za prijem tih podnesaka.

Hitne pošiljke i telegrame u predmetima po kojima postupa specijalizovano odjeljenje koji su primljeni u sud van redovnog radnog vremena, prima i otvara predsjednik suda, sudija ili drugi službenik i namještenik koji su određeni za rad sa tim predmetima.

#### Član 141

Ovlašćeni namještenik koji prima pismena neposredno od stranke, ne smije odbiti prijem pismena upućenog sudu.

Ako pismeno sadrži formalne nedostatke (nije potpisano, nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke ili je zbog rukopisa, nekvalitetnog papira ili drugih razloga nečitko i sl.), namještenik podnosiocu pismena ukazuje na te nedostatke i objašnjava kako da ih otkloni.

Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se pismeno primi, namještenik će to pismeno primiti, a na pismeno staviti zabilješku o upozorenju iz stava 2 ovog člana.

Ako sud nije nadležan za rad po primljenom pismenu, namještenik će na to upozoriti podnosioca i uputiti ga da pismeno preda nadležnom organu. Ako podnosilac i pored upozorenja zahtijeva da se pismeno primi, namještenik će to pismeno primiti, a na pismeno staviti zabilješku o upozorenju, upisati ga u upisnik za razne predmete i nakon toga dostaviti nadležnom organu.

#### Član 142

Ovlašćeni namještenik potvrđuje prijem pismena stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručuje stranci i opomenu za plaćanje takse. Opomena za plaćanje takse može se staviti i štambiljem.

Na zahtjev stranke izdaće se potvrda o prijemu pismena koje je vezano za rok, a namještenik je dužan da u prijemnom štambilju naznači vrijeme prijema.

### Član 143

Prijem pismena preko dostavne knjige potvrđuje se stavljanjem datuma i potpisa u knjigu, kao i na dostavnicu, povratnicu ili kopiju pismena čiji se original prima, ako su priložene. Pored potpisa stavlja se i službeni pečat. Vrijeme prijema (čas, minut), stavlja se u svim slučajevima kad je to propisima predviđeno ili kad to odredi predsjednik vijeća ili sudija pojedinac. Podatak o vremenu prijema unosi se i na primljenom pismenu, odnosno na njegovom omotu u slučaju da namještenik koji je pismeno primio nije ovlašten da ga otvori.

### Član 144

Pismena koja se sudovima dostavljaju poštom prima i podiže iz poštanskog pregratka ovlašćeni namještenik.

Ovlašćeni namještenik ne smije podići pošiljku na kojoj je označena vrijednost, kao i preporučenu pošiljku, ako utvrdi da je pošiljka oštećena. U tom slučaju mora zahtijevati od pružaoca poštanskih usluga da se stanje i sadržina pošiljke komisijski utvrdi, a zatim preuzima pošiljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu.

### Član 145

Ako lice koje primi pošiljku nije ovlašteno da je otvori, dužno je da odmah po prijemu, nakon što na omot konstatuje datum i vrijeme prijema (čas i minut), preda pošiljku namješteniku ovlaštenom za njeno otvaranje. Ovo naročito važi za pošiljke upućene lično predsjedniku suda ili sudiji za istragu, za pošiljke koje imaju oznaku "strogo tajno", "tajno", "povjerljivo" ili "interno", kao i za pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursom i dr.

Obične pošiljke predaju se neposredno namješteniku ovlaštenom za otvaranje pošiljke, dok se preporučene i pošiljke sa oznakom "strogo tajno", "tajno", "povjerljivo" ili "interno" i druge pošiljke čiji je prijem pisano potvrđen, predaju preko dostavne knjige.

## 1.2. Otvaranje i pregledanje pošte

### Član 146

Sve obične pošiljke primljene u zatvorenim omotima otvara namještenik sudske pisarnice koji je određen za prijem.

Pošiljku sa oznakama tajnosti i pošiljke upućene predsjedniku suda, namještenik predaje lično predsjedniku suda ili sudiji kome je upućena, bez otvaranja.

Pošiljku koja prema oznaci na omotu sadrži izjavu posljednje volje ili se odnosi na istragu otvara nadležni sudija.

Vrijednosne pošiljke otvara komisija koju formira predsjednik suda.

### Član 147

Prilikom otvaranja pošte treba paziti da se ne oštete omoti sa poštanskim žigom pismena, da se prilozi raznih pismena ne pomiješaju, a neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu, kao i da se provjeri da li se brojevi napisani na omotu slažu sa brojevima primljenih pismena i dr.

Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez prpratnog akta ili se ne vidi ko je pošiljalac, to se utvrđuje službenom zabilješkom, uz koju se prilaže omot.

U slučajevima iz stava 2 ovog člana, ukoliko je to moguće, sudska pisarnica o tome odmah obavještava pošiljaoca.

Kad se iz samog pismena ne može utvrditi mjesto odakle je poslato i ime pošiljaoca ili kad datum predaje pošti može biti od važnosti za računanje rokova (žalba, konkurs i dr.), a ovi podaci su označeni na omotu, uz primljeno pismeno prilaže se omot.

Ako je u jednom omotu više poslatih pismena uz koje bi trebalo priložiti omot, omot se prilaže uz jedno pismeno, a na ostala se stavlja broj iz upisnika pod kojim je evidentirano pismeno uz koje je priložen omot (na primjer Omot uz I broj 137/04).

Kad je datum poštanskog žiga na omotu nečitak, tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi dan predaje pošiljke, a na drugi način se ne može utvrditi blagovremenost, tražiće se izvještaj od pružaoca poštanskih usluga.

Ako su omoti sudske pisarnice predati oštećeni ili ako postoji sumnja o neovlaštenom otvaranju, pošiljku treba otvoriti u prisustvu troje namještenika suda. Nedostaci i nepravilnosti utvrđeni prilikom otvaranja pošiljke konstatuju se zabilješkom (ako pismenu nedostaju prilozi, staviće se "primljeno bez priloga", ako mu nedostaju samo pojedini prilozi treba navesti njihove nazive i dr.).

Ako se u omotu nađe pismeno upućeno drugom sudu ili drugom organu pismeno se na najpogodniji način dostavlja onome kome je upućeno uz zabilješku. Ovakvo pismeno se ne upisuje u upisnik.

Ako se prilikom otvaranja pošiljke utvrdi da je uz pismeno priložen novac ili neka druga vrijednost, na primljenom pismenu kratkom zabilješkom konstatovaće se njihova vrsta i iznos. Primljeni novac i vrijednosti poslije evidentiranja pismena predaju se u sudski depozit.

Ako je uz pismeno priložena dostavnica, na njoj će se potvrditi prijem stavljanjem datuma, potpisa i službenog pečata, nakon čega se vraća pošiljaocu.

### Član 148

Unos podataka o podnesku u Pravosudnom informacionom sistemu vrši, po pravilu, namještenik određen za prijem određene vrste podneska.

Ako je podnesak primljen u vrijeme kad Pravosudni informacioni sistem nije dostupan, namještenik će na podnesak staviti odgovarajuću zabilješku.

Sve informacije o prilozima podnesku, pošiljci u kojoj je podnesak primljen, kao i napomene o nedostatku podneska ili pošiljke, sadržaju i posebnom postupanju unose se u Pravosudni informacioni sistem, a po potrebi i na podnesak.

Podnesci u elektronskom obliku mogu se u sudu primati uz pomoć sistema za prijem elektronskih podnesaka.

Primljeni elektronski podnesci automatski se unose u Pravosudni informacioni sistem.

## 1.3. Stavljanje štambilja o prijemu

### Član 149

Na svaki primjerak pismena primljenog u sudu stavlja se otisak štambilja o prijemu (štambilj broj 22) i to, po pravilu, na prvu stranu u sredini gornjeg dijela pismena. Ako tu nema dovoljno mjesta otisak se stavlja na pogodno mjesto na prvoj stranici, a ako to nije moguće, na poledini pismena u gornjem lijevom uglu. Ako su sve stranice pismena u cjelini ispunjene tekstem, otisak štambilja o prijemu stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i ovjerava pečatom, ili se prilaže odgovarajući obrazac.

Na ostale primjerke pismena stavlja se skraćena zabilješka o prijemu pismena (štambilj broj 23).

### Član 150

Na zapisnik o prijemu usmenih podnesaka ne stavlja se zabilješka o prijemu, već se taj zapisnik predaje neposredno upravitelju sudske pisarnice.

Zapisnici o prijemu usmenih podnesaka koji se odnose na upis u javne evidencije, predaju se odmah namješteniku određenom za prijem pismena radi stavljanja zabilješke o prijemu.

Ako je podnošenje pismena vezano za rok, dan prijema u sudu, odnosno predaje pružaocu poštanskih usluga, označava se i slovima, a ako se rok računa na časove, označava se slovima i čas prijema pismena.

Na vraćene dostavnice, primljene raspise, uputstva i drugu službenu prepisku stavlja se skraćena zabilješka o prijemu pismena.

## 1.4. Raspoređivanje primljenih pismena

### Član 151

Primljena pismena sređuju se prema oznakama odgovarajućih upisnika i predaju upravitelju sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice.

Pismena specijalizovanog odjeljenja ili koja se odnose na hitne predmete ili po kojima treba odmah postupiti, predaju se bez odlaganja, a ostala pismena u toku dana u vrijeme koje je određeno aktom kojim se uređuje radno vrijeme suda.

Pismena koja su vezana za rok i pismena sa važnim ispravama, sređuju se i predaju odvojeno.

Na pismena iz st. 2 i 3 ovog člana stavljaju se i propisane oznake u skladu sa propisima kojima se uređuju pojedine vrste postupaka.

## Član 152

Ako se uz pismeno prime predmeti, novac, vrijednosni papiri ili dragocjenosti, pri vrhu pismena crvenom olovkom stavlja se oznaka "Depozit", a sa pismenom se dalje postupa u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju suda.

## GLAVA II

# RAD PO PRIMLJENIM PISMENIMA U SUDSKOJ PISARNICI

### 2.1. Osnivanje predmeta

#### Član 153

Upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice, dijeli primljena pismena namještenicima koji su određeni za obavljanje pojedinih poslova u sudskoj pisarnici.

Primljena pismena kojima se osniva novi predmet, upisuju se u odgovarajući upisnik odmah po prijemu, redosljedom kojim su primljena uz naznačenje datuma i časa prijema.

Ako se zbog velikog broja ili iz drugih opravdanih razloga primljena pismena ne mogu upisati istog dana kad su primljena, upisuju se najkasnije sljedećeg radnog dana, prije upisa nove pošte, i to pod datumom prijema.

Pismena primljena do završetka radnog vremena u petak moraju se unijeti u Pravosudni informacijski sistem najkasnije narednog radnog dana.

+ **Vidi:**

[čl. 12. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.2. Oznaka spisa

#### Član 154

Svaki spis ima oznaku (poslovni broj).

Oznaka spisa sastoji se od skraćenog naziva upisnika, rednog broja upisnika i od posljednja dva broja godine u kojoj je primljeno pismeno upisano u upisnik (na primjer K. broj 450/10).

#### Član 155

Ako se u toku postupka nastavi vođenje spisa pod oznakom drugog upisnika ili se izmijeni oznaka spisa istog upisnika, ranija oznaka na omotu precrtava se, a ispod nje se stavlja nova. Ako se promijeni i sud, precrtava se naziv tog suda i stavlja se naziv novog suda.

Nova oznaka spisa stavlja se u popis spisa.

Nova pismena i kasnije sudske odluke dobijaju novu oznaku predmeta, a podbrojevi listova vode se daljim redom.

#### Član 156

Podnesci i sva druga pismena unose se u Pravosudni informacijski sistem i ulažu se u odgovarajući spis vremenskim redosljedom kojim su primljeni ili nastali u sudu, o čemu se staraju službenici koji rukuju spisima, a naročito oni koji su zaduženi za unos podataka.

+ **Vidi:**

[čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.3. Omot spisa

#### Član 157

Omot spisa je po pravilu od tvrdog papira koji je po boji različit za pojedine postupke (obrazac broj 8).

Ukoliko je spis zbog velikog broja akata preobiman, može se podijeliti na pojedine omote koji se označavaju rimskim brojevima, a redni i dokumentacioni brojevi nastavljaju se i ulažu u dodatni tvrdi omot.

Kod elektronski obrađenih upisnika, omot spisa može da predstavlja elektronski ispis koji se ulaže u poseban plastični omot ili spaja sa omotom spisa.

Svi spisi mogu imati i dodatni omot određene boje kao posebnu oznaku hitne ili određene vrste predmeta (pritvor, pomilovanje, privremena mjera i dr.), dok se za stare predmete stavlja dodatni omot crvene boje.

Stari predmeti su predmeti u kojima je od pokretanja postupka proteklo više od tri godine i koji imaju prioritet u rješavanju.

+ **Vidi:**

[čl. 13. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.4. Popis spisa

#### Član 158

Svaki spis mora imati popis spisa. U popis spisa uvodi se prvo pismeno na osnovu kojeg je spis osnovan i ujedno označava broj lista. Uvođenje drugih pismena u popis i označavanje listova vrši se hronološkim redom.

U popis spisa unose se pismena po redosljedu prijema. Redni broj popisa označava se na pismenu (podbroj).

Listovi spisa označavaju se tekućim brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje, bez obzira na podbroj. Broj lista upisuju se i u odgovarajuću rubriku popisa spisa. Ne unose se u popis spisa kratki izvještaji koji nisu od značaja za tok postupka (dostava adrese i dr.). Vraćene dostavnice po kojima je izvršena dostava sudskih odluka, unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koju se odnose i lijepe se na odluci, a dostavnice koje nemaju značaj za dalji tok postupka izdvajaju se iz spisa.

#### Član 159

- brisan -

+ **Vidi:**

[čl. 14. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.5. Združivanje

#### Član 160

Kasnije primljena pismena koja se odnose na predmete u toku združuju se sa tim predmetima.

Kad se primijeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovođenja jedinstvenog postupka o tome se obavještava upravitelj sudske pisarnice koji dalje obavještava nadležnog sudiju.

Nakon spajanja spisa, podnesci, podaci o kretanju spisa i podaci o odluci upisuju se u sistem onog predmeta u kojem se donosi zajednička odluka.

+ **Vidi:**

**čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

## **2.6. Sređivanje spisa**

### **Član 161**

Pismena se ulažu u omot spisa i povezuju redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, optužba se ulaže u omot spisa ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema, što se konstatuje u primjedbi popisa spisa.

Namještenici koji unose pismena u popis dužni su da ih odmah povežu.

Sređeni spisi se povezuju perforiranjem i odgovarajućom vrpcom.

Prilozi koji se zbog obima ne mogu uložiti u spise drže se odvojeno, o čemu se u predmetu sačinjava zabilješka.

### **Član 162**

Sudije, službenici i namještenici koji postupaju po predmetu staraju se da se sa predmetima pažljivo rukuje i da pismena budu uvijek sređena i povezana. Pismena se ne smiju podvlačiti i po njima pisati primjedbe.

Sud kojem je dostavljen nesređen predmet vratiće ga odmah sudu od kojeg je predmet primio, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema.

## **2.7. Postupanje sa dostavnicama i povratnicama**

### **Član 163**

Dostavnice i povratnice ulažu se bez odlaganja u spis na koji se odnose.

## **2.8. Predaja pismena u rad**

### **Član 164**

Sudska pisarnica predaje predmete u rad nadležnom vijeću, odnosno sudiji pojedincu ili službama, ukoliko dalja radnja ne treba da se izvrši u sudskoj pisarnici. Predmeti specijalizovanog odjeljenja i hitne prirode predaju se odmah i preko reda.

Predaja predmeta sudiji, savjetniku i drugim službama u sudu i vraćanje sudskoj pisarnici, evidentira se u upisniku običnom olovkom u rubrici za kretanje predmeta, odnosno u rubrici za primjedbe.

Zahjev za izuzeće odmah se predaje predsjedniku suda.

### **Član 165**

O primljenim predmetima u vijeću i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zaduženju sudije i predsjednika vijeća.

### **Član 166**

Sudska pisarnica predaje predmete i pismena sudijama i službama preko dostavne knjige za sud, koja se vodi posebno za svako vijeće, sudiju pojedinca i službu.

## **GLAVA III**

# **RAD U VIJEĆU I KOD SUDIJE POJEDINCA**

## **3.1. Redosljed rješavanja predmeta**

### **Član 167**

Predmeti se rješavaju po redu prijema.

Po prijemu spisa sudija odmah pregleda i svrstava predmete prema hitnosti, prirodi i značaju.

Sudija je dužan da bez odlaganja uzme u rad predmete za koje je zakonom propisano da su hitni.

## **3.2. Zakazivanje**

### **Član 168**

Sudija zakazuje ročište ili glavni pretres naredbom, odnosno rješenjem kojim određuje dan, datum, čas i mjesto njegovog održavanja.

Naredba odnosno rješenje sadrži naročito:

- ime, prezime, punu adresu i svojstvo lica koje će se pozvati;
- način dostavljanja poziva;
- šta i kom licu treba dostaviti;
- koji dokazi će se pribaviti do dana za koji je ročište određeno i od koga;
- da li treba pozvati sudije-porotnike.

Za naredbe kojima se zakazuju pretresi ili ročišta mogu se koristiti odgovarajući obrasci ili štambilji.

Za više predmeta ne mogu se odrediti pretresi, odnosno ročišta u isti čas, osim ako su spojeni, radi jedinstvenog vođenja postupka.

Prilikom pozivanja lica koja stanuju van sjedišta suda, vodi se računa o saobraćajnim i vremenskim prilikama, udaljenosti mjesta stanovanja od sjedišta suda, mogućnosti blagovremenog dostavljanja poziva i drugim okolnostima. Ako stranka u sudu ima više predmeta, sud će nastojati da ove predmete zakaže za isti dan.

### **Član 169**

Broj ročišta u toku jednog dana određuje se prema uobičajenom trajanju pojedinih procesnih radnji.

U slučaju kad se ročište odloži ili prekine sudija će nastojati da se odmah odredi dan i čas kad će se ročište održati ili nastaviti i ujedno odrediti lica koja treba pozvati, s tim što će se prisutnim licima, ako su obuhvaćena rješenjem o odlaganju odnosno prekidanju ročišta, saopštiti da tog dana dođu radi prisustvovanja na ročištu.

Ročišta se upisuju u dnevnik za sudove koji se vodi po sistemu kalendara (obrazac broj 9).

### **Član 170**

Spise dodijeljene u rad sudija zadržava samo koliko je potrebno da se po njima izda odgovarajuća naredba, odnosno izradi odgovarajuća odluka.

Sudija spise vraća upisničaru.

Sudija u naredbi iz stava 1 ovog člana jasno i potpuno određuje šta treba uraditi i kako postupiti. Ako se sa spisom dostavlja izrađena odluka ili neko drugo pismeno, sudija određuje u koliko primjeraka ih treba prepisati, kome sve otpravak treba dostaviti i do kojeg roka spis treba držati u evidenciji.

Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtjevima složenije i obimnije sadržine sudija je dužan da izradi izvornik.

### Član 171

Kad sudija vrati spis upisničar vrši, prema sadržaju naredbe, potrebna razvođenja u upisniku, a nakon toga spis predaje u rad službeniku ili namješteniku koji vrši pozivanje stranaka i drugih lica, prepisivanje, savnjivanje i otpremanje spisa, stavljanje potrebnih zabilješki i druge radnje.

Službenik ili namještenik koji postupuje po naredbi sudije dužan je, po pravilu, da ispod teksta naredbe stavi zabilješku o tome da je po naredbi postupio, a ako po njoj nije postupio da navede i razlog za to.

### Član 172

U odluci za dostavljanje sudija određuje kome se, na koji način i preko koga odluka dostavlja. Za fizička lica označava se lično ime, zanimanje i tačna adresa, a za pravna lica puni naziv.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se dati na obrascu prilikom čega predsjednik vijeća ili sudija pojedinac u obrascu precrtavaju nepotreban tekst.

### Član 173

U odluci kojom se određuje pretres ili ročište sudija određuje rok predevidencije, a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje, rok evidencije.

Datum rokova unosi se u odgovarajuću rubriku, u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa.

Predmeti u kojima su određena ročišta vode se u ročišniku Pravosudnog informacionog sistema, kao i sve naredbe i ostala uputstva za rad izdata sudskoj pisarnici. Za naredbe i rješenja o određivanju ročišta odnosno o sprovođenju neke druge sudske radnje koriste se odgovarajuće funkcije sistema i unose podaci o licima koje treba pozvati, vremenu vršenja sudske radnje, dostavljanju poziva i dr.

+ **Vidi:**

[čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## 3.3. Zapisnici

### Član 174

O svakoj sudskoj radnji sačinjava se zapisnik u skladu pravilima postupka propisanim zakonom.

U zapisniku se označava tačno vrijeme početka i završetka određene sudske radnje.

Zapisnici o glavnim raspravama, pripremnim i ostalim ročištima, kao i zapisnici sastavljeni u vezi sa vršenjem drugih sudskih radnji, sačinjavaju se prema određenim obrascima sa dovoljno ostavljenog praznog prostora na obje strane (u širini od 2 cm), bez proreda, sa odvojenim stavovima na lijevoj strani lista. Podaci o ličnosti okrivljenog, svjedoka, sudskih vještaka i drugih lica koja daju svoje izjave na zapisnik kod suda pišu se uvučeno za oko 4 cm od lijevog kraja stranice i odvojeno od teksta njihovih izjava, a ime i prezime ispisuju se velikim slovima.

Odluke donesene tokom rasprave koje se odnose na upravljanje postupkom ili odluke o glavnoj stvari koje su objavljene na raspravi unose se u zapisnik odvojeno od ostalog teksta i označavaju nazivom, u posebnom redu, velikim rastavljenim slovima ("P R E S U D A", "R J E Š E N J E"). Tekst donesene odluke ispisuje se u posebnom stavu, uvučen za oko 4 cm od lijevog kraja stranice.

U završnom dijelu zapisnika konstatovaće se vrijeme dovršenja radnje (uz oznaku časa i minuta) ispod čega će se u lijevom uglu, neposredno ispod teksta, unijeti zabilješka o utvrđenoj visini sudske takse.

### Član 175

Zapisnik potpisuje sudija ili službenik koji sprovodi određenu radnju, ispod teksta sa desne strane. Zapisničar stavlja svoj potpis ispod teksta sa lijeve strane.

Na sredini zapisnika ostavlja se prostor za potpisivanje stranaka, ako je to propisano.

Potpisi na zapisniku moraju biti čitljivi.

Ukoliko je to potrebno, ime i prezime ostalih potpisnika unijet će se računom.

+ **Vidi:**

[čl. 15. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### Član 176

Zapisnik koji se sastavlja povodom vršenja sudske radnje van zgrade suda može se izuzetno pisati hemijskom olovkom, ako nema mogućnosti za upotrebu računara, u kom slučaju se zapisnik mora prepisati računom odmah nakon dolaska u sud.

Prepis zapisnika iz stava 1 ovog člana ovjerava predsjednik vijeća ili sudija pojedinac, odnosno drugi službenik koji je vršio određenu sudsku radnju, svojim potpisom i stavljanjem sudskog pečata. Zapisnik pisan rukom zadržavaće se u spisu i istom će se priložiti prepis.

Zapisnici o obavljenim izvršnim radnjama, prepisaće se računom samo u izuzetnim slučajevima (ako je uložena pravna lijek i dr.).

+ **Vidi:**

[čl. 15. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### Član 177

Kad u skladu sa zakonom nije nužno sastavljanje zapisnika (prijem manje važnih izjava ili podataka od stranaka, razna saopštenja stranaka) može se sačiniti službena zabilješka u kojoj se označava izvršena službena radnja, datum i mjesto izvršenja.

Službenu zabilješku iz stava 1 ovog člana potpisuje sudija ili službenik koji je sastavio. Ako zabilješka sadrži izjavu stranke ili saopštenje učinjeno stranci koja je prisutna, i ta stranka će se potpisati.

## 3.4. Knjiga sjednica vijeća

### Član 178

O svakoj sjednici vijeća koje odlučuje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sjednica vijeća (obrazac broj 10) koja sadrži: oznaku vijeća, datum održavanja sjednice, ime predsjednika, članova vijeća i zapisničara, ko je od članova vijeća bio izvjestilac, oznaku predmeta o kojem je rješavano, o kakvom se i čijem zahtjevu odlučivalo i kakva je odluka donesena. Odluka se označava u najkraćem obliku ("presuda", "rješenje", "potvrđeno", "ukinuto", "preinačeno", "prigovor odbijen" i dr.).

Evidenciju iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik vijeća i zapisničar.

## 3.5. Zapisnik o vijećanju i glasanju

### Član 179

Zapisnik o vijećanju i glasanju dobija oznaku predmeta po kojem je vijeće odlučivalo i potpisuju ga svi članovi vijeća i zapisničar.

Zapisnik o vijećanju i glasanju zapisničar stavlja u poseban omot sa oznakom: "Zapisnik o vijećanju i glasanju", na koji unosi datum. U desni gornji ugao stavlja se oznaka predmeta i pečat suda.

Omot sa zapisnikom o vijećanju i glasanju povezuje se u predmet po kojem je odlučivano, pečati i spaja sa zapisnikom o pretresu ili ročištu.

Ako je vijeće višeg suda odlučivalo u predmetu tog suda van glavnog pretresa, zapisnik o vijećanju i glasanju povezuje se u taj predmet.

## Član 180

Zapisnik o vijećanju i glasanju sadrži dan vijećanja, ime i prezime predsjednika, imena i prezimena članova vijeća i izvjestioca, kao i oznaku da li je odluka donijeta jednoglasno ili sa izdvojenim mišljenjem.

Zapisnik o vijećanju i glasanju potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar.

Ukoliko član vijeća ima izdvojeno mišljenje, to mišljenje se sa obrazloženjem dodaje zapisniku o vijećanju i glasanju i čini njegov sastavni dio.

### 3.6. Ostali rad u vijeću

#### Član 181

Sudijama se obezbjeđuje daktilograf za izradu presuda i drugih obimnijih odluka. Odluke manjeg obima sudija, po pravilu, izrađuje sam.

Ako je u sudu organizovan rad sa diktafonom, odluke izdiktirane u diktafon prepisuju se računarnom odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke. Prepisani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primjerak.

+ **Vidi:**

[čl. 15. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 182

Pisano izradene odluke dostavljaju se sudskoj pisarnici sa dovoljnim brojem prepisa i sa uputstvom za njihovu dostavu.

Uputstvom se određuje i da li sudska pisarnica treba da drži predmet u predevenciji ili evidenciji ili da izvrši spajanje sa nekim drugim predmetom, kao i druge radnje potrebne za pravilan rad po donesenoj odluci.

Ako odluka nije saopštena strankama na pretresu, odnosno ročištu, sudije i službenici ne mogu saopštavati sadržaj odluke prije njenog otpremanja iz suda.

#### Član 183

Predmeti po kojima su održani pretresi ili ročišta i po kojima je donesena odluka za dalje postupanje vraćaju se sudskoj pisarnici istog, a najkasnije sljedećeg dana, radi razvođenja po upisnicima i postupanja po odluci.

### 3.7. Rad u vijeću drugostepenih sudova

#### Član 184

Predsjednik vijeća, u sporazumu sa članovima vijeća, može odrediti da sudija izvjestilac u pojedinim složenijim predmetima izradi pisani referat i da ga dostavi članovima vijeća radi pripreme za sjednicu.

Vijeće može odrediti saizvjestioca ako to traži izvjestilac ili vijeće nađe za potrebno.

#### Član 185

Prilikom donošenja odluke vijeće ocjenjuje da li pravni stav usvojen u toj odluci treba da se upiše u evidenciju sudske prakse.

#### Član 186

Ako vijeće nađe da po pravnom pitanju o kojem rješava treba utvrditi pravni stav radi obezbjeđenja jedinstvene primjene propisa, obavještava o tome predsjednika odjeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sjednici odjeljenja, odnosno sjednici sudija, osim u predmetima koji su po svojoj pravnoj strukturi hitni i ne trpe odlaganje.

#### Član 187

Pisano izradenu odluku predsjednik vijeća dostavlja odjeljenju sudske prakse.

Ako predsjednik odjeljenja ili odjeljenje sudske prakse ukaže da se u donesenoj odluci odstupilo od jedinstvene primjene propisa, predsjednik vijeća ponovo iznosi stvar na sjednicu vijeća. Ako vijeće ne promijeni odluku, predmet se upućuje predsjedniku odjeljenja radi iznošenja na sjednici odjeljenja.

#### Član 188

Kad je ustanovljeno da se nije odstupilo od jedinstvene primjene propisa, pismeno izrađena odluka dostavlja se sudskoj pisarnici radi prepisa i otpremljanja. Na pisano izradenu odluku stavlja se dostavna naredba (D-na) za prepis (ako je potreban) i dostavljanje.

## GLAVA IV

## RAD NA SJEDNICAMA SUDIJA I SJEDNICAMA SUDSKIH ODJELJENJA

### 4.1. Sjednica sudija

#### Član 189

Na sjednici sudija raspravlja se o pitanjima koja su iz njene nadležnosti u skladu sa zakonom.

#### Član 190

U radu sjednice sudija na kojoj se raspravlja o pitanjima značajnim za primjenu zakona i sudsku praksu mogu učestvovati savjetnici.

#### Član 191

Poziv za sjednicu sudija sadrži dnevni red, a prilažu mu se i materijali o kojima će se raspravljati.

Poziv se dostavlja svakom sudiji i savjetniku. Svi pozvani dužni su da prisustvuju sjednici, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.

#### Član 192

Predsjednik suda može sudiji, savjetniku ili sudskom odjeljenju povjeriti obradu pojedinih pitanja vezanih za primjenu propisa i sudsku praksu radi razmatranja na sjednici.

#### Član 193

O pripremi sjednice na kojoj se raspravlja o potrebi za promjenom načelnog pravnog stava ili načelnog pravnog mišljenja, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu zakona, stara se odjeljenje sudske prakse.

O zaključcima sjednice koji su od šireg značaja za rad suda, predsjednik suda može obavijestiti Vrhovni sud, neposredno viši sud i Ministarstvo.

Ako dođe do podjele glasova na jednake djelove na sjednici sudija, smatra se prihvaćenim onaj zaključak za koji je glasao predsjednik suda.

## Član 194

O radu sjednice sudija vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano ili neopravdano odsutan, sva mišljenja iznijeta u toku raspravljanja, kao i rezultat glasanja. Zapisnik potpisuje predsjednik suda i savjetnik koji je sačinio zapisnik.

### 4.2. Sjednica sudskih odjeljenja

#### Član 195

Predsjednik sudskog odjeljenja priprema sjednicu sudskog odjeljenja, saziva je po svojoj inicijativi ili na zahtjev nekog od članova vijeća, odnosno sudija u sudskom odjeljenju ili na zahtjev predsjednika suda, predlaže izvjestioca i saizvjestioce, stara se o formulisanju pravnih stavova i mišljenja i zaključaka donijetih na sjednici, kao i o izvršenju poslova potrebnih za ostvarenje funkcije sudskih odjeljenja i izvršenje zadataka iz programa.

#### Član 196

Kad je potrebno da u rješavanju nekog pravnog pitanja sarađuju dva sudska odjeljenja, zajedničku sjednicu tih odjeljenja sazivaju predsjednici odjeljenja, s tim da svako određuje izvjestioca.

Zajedničkom sjednicom rukovodi predsjednik onog sudskog odjeljenja u čiji djelokrug spada materija o kojoj se raspravlja na sjednici.

Prilikom glasanja na zajedničkoj sjednici potrebno je da se za zajednički stav izjasni većina članova svakog sudskog odjeljenja.

#### Član 197

Savjetnici u sastavu sudskog odjeljenja imaju pravo da na sjednicama sudskih odjeljenja ili zajedničkim sjednicama raspravljaju o pitanjima stavljenim na dnevni red, bez prava glasa.

#### Član 198

Ako dođe do podjele glasova na jednake djelove u sjednici sudskog odjeljenja ili do razlike u stavovima dva sudska odjeljenja, na zajedničkoj sjednici, sporno pitanje se iznosi na sjednici sudija.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u slučaju kad sudija ili vijeće pri ponovnom odlučivanju ne postupi u skladu sa pravnim stavom sudskih odjeljenja.

#### Član 199

Tekst pravnog stava usvojenog na sjednici sudskog odjeljenja izrađuje izvjestilac, a ako je glasao protiv usvojenog pravnog shvatanja, sudija koga sjednica odredi.

Konačni tekst pravnog stava potpisuju svi članovi sudskog odjeljenja.

Sudija koji se ne slaže sa usvojenim pravnim stavom, bilo sa izrekom ili obrazloženjem, neće potpisati pravni stav već će svoje mišljenje odvojeno izložiti i priložiti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja.

Konačni tekst pravnog stava dostavlja se odjeljenju sudske prakse.

#### Član 200

Na način sazivanja i rada sjednice sudskih odjeljenja shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sjednicu sudija.

### 4.3. Sjednice odjeljenja sudske prakse

#### Član 201

Na sjednici odjeljenja sudske prakse, na osnovu dostavljenih odluka, pravnih stavova i drugih podataka od sudskih odjeljenja i službi, prati se sudska praksa i sastavljaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji će se iznijeti na sjednici sudija, radi zauzimanja određenog stava u cilju ujednačavanja prakse.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, o pripremi sjednice sudija stara se odjeljenje sudske prakse.

Na sjednici sudija odjeljenje sudske prakse iznosi mišljenja i predloge do kojih se došlo proučavanjem pojava koje su zapažene u vezi sa radom suda.

## GLAVA V

# RAD SUDSKE PISARNICE NAKON DONIJETIH ODLUKA

### 5.1. Postupanje po odlukama

#### Član 202

Nakon donijetih odluka upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice dijeli primljene predmete namještenicima koji su rasporedom poslova raspoređeni na pojedine poslove.

Prema sadržaju odluke sudska pisarnica, odnosno odsjek sudske pisarnice razvodi predmet kroz upisnik i vrši druge radnje.

Na pismeno izradenu odluku uvijek se stavlja zabilješka o otpremanju u skladu sa odlukom o dostavljanju.

Ako je određeno samo pribavljanje predmeta, dostavnice, izvještaja i dr. ispod teksta odluke se stavlja kratka zabilješka da je po odluci postupljeno, a ako nije navode se razlozi za to.

Prilikom izrade odluke istovremeno će se odštampati potreban broj prepisa za stranke i sud. Sudska pisarnica će sravniti prepise i napraviti zabilješku o otpremanju.

+ **Vidi:**

[čl. 16. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 203

Razvođenje po upisnicima vrše namještenici raspoređeni na poslovima upisničara.

Razvođenje po upisnicima vrši se na način što se u upisnik upisuju datumi pretresa ili ročišta, datum i vrsta donijetih odluka, izrečene sankcije, vaspitne i druge mjere, datum dostavljanja predmeta sudu koji odlučuje po pravnom lijeku, vrsta drugostepene odluke, datum pravosnažnosti odluke, datum dostavljanja izvršne odluke sudu nadležnom za izvršenje i dr.

U odgovarajućoj rubrici upisnika ili ako takve rubrike nema, u rubriku za primjedbe, odnosno u odgovarajuće polje upisnika u elektronskom obliku upisuju se rokovi predevencije i evidencije, podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda i dr., tako da se iz upisnika može vidjeti gdje se predmet nalazi i u kojem je stadijumu postupka.

+ **Vidi:**

[čl. 17. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 204

Stranke i druga lica pozivaju se na pretrese i ročišta korišćenjem obrasca poziva, prema vrsti predmeta i svojstvu lica, za svako lice posebno.

Obrazac poziva popunjavaju računarom, jasno i potpuno, namještenici sudske pisarnice ili zapisničari.

Na poziv se mora upisati ime i prezime sudije. Poziv potpisuje sudija ili za tačnost otpavka odgovara upravitelj sudske pisarnice odnosno šef odsjeka sudske pisarnice ili namještenik koji je poziv popunio.

Pozivu se prilaže odgovarajući omot sa povratnicom (obrazac broj 11), odnosno dostavnicom (obrazac broj 12) nakon što se ispune jasno i potpuno.

Na povratnici, odnosno dostavnici, u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevencije.

+ **Vidi:**

## 5.2. Pisanje i sravnjivanje

### Član 205

Zamolnice, nalozi strankama i drugi dopisi izrađuju se u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u predmetu. Ako je u odluci da se neka radnja izvrši putem zamolnice data potpuna sadržina zamolnice, odnosno naloga izradiće se samo jedan primjerak.

Zamolnice potpisuje sudija.

+ **Vidi:**

[čl. 19. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### Član 206

Svi prepisi pažljivo se sravnjuju sa izvornikom.

Prepise sravnjuju, po pravilu, dva namještenika koji su rasporedom poslova za to određeni. Nakon sravnjivanja teksta namještenici stavljaju u odgovarajuću rubriku štambilja datum i svoje potpise.

Ako su prilikom prepisivanja učinjene takve greške da je potrebno precrtavanje, brisanje i slično u većem obimu, upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice narediće da se ponovo prepiše cijela odluka ili njen dio.

## 5.3. Otpremanje i dostavljanje pismena

### Član 207

Dostavljanje sudskih odluka i drugih pismena vrši se, po pravilu, preko pružaoca poštanskih usluga, a može se vršiti i preko sudskog namještenika, neposredno u sudu, preko dostavne službe drugih državnih organa i ovlaštenog pravnog lica registrovanog za vršenje poslova dostave i elektronskim putem.

### Član 208

Ako je za sudsku odluku ili drugo pismeno koje se dostavlja preko pružaoca poštanskih usluga potreban dokaz o prijemu, dostavljanje se uvijek vrši u omotu, sa povratnicom. U ostalim slučajevima prilaže se dostavnica.

Dostavljanje kratkih obavještenja strankama vrši se u omotu bez dostavnice.

### Član 209

Odluke i druga pismena otprema namještenik sudske pisarnice određen za to rasporedom poslova, a u sudovima sa većim obimom posla, posebna organizaciona jedinica u sastavu sudske pisarnice.

Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom poštom ili preko sudskog namještenika odmah po prijemu. Pismena primljena nakon zaključenja dostavnih knjiga, ako nijesu hitna, otpremaju se sutradan.

Na primjerku pismena koje ostaje u sudu ili ispod teksta odluke za dostavljanje stavlja se zabilješka o otpremanju, datum otpreme i potpis namještenika koji otprema poštu, broj dostavnica, omota i drugih pismena koji se otprema, kao i način otpremanja, a zatim se predmet vraća upravitelju sudske pisarnice, odnosno šefu odsjeka sudske pisarnice, radi razvođenja i stavljanja predmeta u rokovnik, odnosno ročišnik.

Pismena koja se istog dana upućuju na istu adresu preko organa lokalne samouprave i lokalne uprave stavljaju se po pravilu u jedan omot.

### Član 210

Pošiljke koje se otpremaju preko pružaoca poštanskih usluga, razvrstavaju se u tri grupe: obične, preporučene i sa povratnicom, i tim redom upisuju u dostavnu knjigu za poštu, koja služi kao evidencija o otpremi.

Ako se poštarina plaća gotovinski, iznos poštarine se nakon otpremanja upisuje u kontrolnik poštarine.

Kad se dostava vrši elektronskom poštom, odštampan elektronski izvještaj o poslatom pismenu prilaže se spisima predmeta kao dokaz da je dostava izvršena.

### Član 211

Ako se pismeno dostavlja preko organa ili pravnog lica registrovanog za poslove dostave u jedan omot se mogu staviti pismena za više lica, a ako je potrebna potvrda primaoca o izvršenoj dostavi, za svako lice će se priložiti posebna dostavnica.

Sudska pismena u mjestu suda dostavljaju namještenici suda.

### Član 212

Sudija, nakon zaključenja glavne rasprave, određuje mjesto i vrijeme uručenja odluke u sudu.

Licu koje je pozvano u sud da mu se uruči odluka dostavu će izvršiti namještenik sudske pisarnice određen za to rasporedom poslova.

Licu koje se zatekne u sudu pismeno će se uručiti u sudu ako je lice poznato namješteniku koji otprema pismena ili ako se na vjerodostojan način utvrdi identitet tog lica.

Advokatima i drugim licima kojima se često dostavljaju pismena predsjednik suda može na njihov zahtjev dozvoliti da pismena svakog dana primaju neposredno u sudu. U tom slučaju pismena se stavljaju u pregradak tog lica, a kad se javi, pismena mu uručuje namještenik sudske pisarnice. Namještenik sudske pisarnice redovno provjerava da li ova lica preuzimaju pismena, a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana, dostavljaju im se kao i drugim strankama.

Prijem pismena u sudu potvrđuje se potpisom na dostavnici.

### Član 213

Pismena koja namještenici dostavljaju bez dostavnice upisuju se u dostavnu knjigu za mjesto i knjigu zaduženja namještenika primljenim pismenima za dostavljanje (obrazac broj 13).

Neuručena pismena vraćaju se sudskoj pisarnici odmah, uz označavanje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno, a namještenik se razdužuje u dostavnoj knjizi.

### Član 214

Pismena koja namještenici dostavljaju uz dostavnicu upisuju se u knjizi zaduženja namještenika primljenim pismenima za dostavljanje.

Dostavnice o izvršenoj dostavi i neuručeni pozivi i druga pismena vraćaju se odmah sudu, uz označavanje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno.

Na svakoj dostavnici u desnom uglu označava se redni broj knjige pod kojim je dostavnica upisana. Knjigu vodi namještenik sudske pisarnice određen godišnjim rasporedom poslova. Namještenik koji vrši dostavu ne može voditi dostavnu knjigu za poštu.

Podaci o datumu dostave pismena, datumu pokušaja dostave, razlogu neizvršene dostave i napomene vezane uz dostavu unose se u Pravosudni informacijski sistem.

+ **Vidi:**

[čl. 20. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### Član 215

Ako se poštarina ne plaća gotovinski, radi evidentiranja i pravdanja utroška poštanskih maraka sudska pisarnica vodi kontrolnik poštarine, u povezanoj knjizi sa unaprijed numerisanim stranicama, koji ovjerava predsjednik suda.

Podaci o kretanju spisa nastaju kao rezultat dostave pismena pomoću Pravosudnog informacionog sistema koji prikazuju hronološki kretanje spisa, uključujući datum slanja i potvrde prijema i

organizacionu jedinicu koja šalje i koja prima pismo.

+ **Vidi:**

**čl. 21. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

## 5.4. Postupanje po predmetima vezanim za rok

### Član 216

Predmeti po kojima je postupak u toku drže se po pravilu u sudskoj pisarnici u rokovniku ročišta i rokova, osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti vijećima, kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje namještenicima sudske pisarnice.

Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti radi suđenja, predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti radi određivanja pretresa ili ročišta ili donošenja odluka za druga postupanja, ali ne duže od petnaest dana, osim kad je u pitanju izrada odluke u kom slučaju se primjenjuju rokovi određeni zakonom.

O prekoračenju roka iz stava 2 ovog člana, obavještava se predsjednik suda.

Evidenciju o tome gdje se i u kojem stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi sudska pisarnica stavljanjem zabilješke o kretanju predmeta u odgovarajuću rubriku upisnika, a ako takva rubrika ne postoji u rubrici za primjedbe u upisniku.

Zabilješka o kretanju predmeta vodi se na način da se uvidom u odgovarajući upisnik može vidjeti gdje je predmet, a iz drugih upisa i u kojem se stadijumu postupka nalazi taj predmet.

Zabilješke u upisnicima moraju biti jasne, tako da se bez teškoća može pratiti kretanje predmeta.

## 5.5. Rokovnik

### Član 217

Predmeti u kojima su određeni pretresi, ročišta ili rokovi drže se u sudskoj pisarnici u rokovniku predmeta, zaključani u zatvorenom ormaru koji je podijeljen na pregrade obilježene od jedan do 31.

Predmeti se stavljaju u odgovarajuću pregradu prema roku, odnosno predevidenciji i evidenciji, bez obzira na mjesec i godinu, sređeni po rednim brojevima oznake predmeta, prvo za tekuću, a zatim za raniju godinu.

Ako se predmet prije isteka određenog roka vodi za privremenu upotrebu, u rokovnik se stavlja na mjesto predmeta zabilješka gdje se nalazi.

U sudovima sa većim obimom posla postoji, prema potrebi, poseban ormar za rokove (rokovnik), a poseban za pretrese i ročišta (ročišnik).

Datumi pretresa, ročišta i rokovi upisuju se u upisnik, pretresi i ročišta u određenu rubriku, a rokovi u rubriku primjedbi.

Prilikom stavljanja predmeta u rokovnik, ročišta se upisuju u dnevnik za sudove.

## 5.6. Evidencija i predevidencija

### Član 218

Ako su dan i čas suđenja već saopšteni strankama i drugim licima, a nije potrebno drugo postupanje, predmeti se stavljaju u pregradu rokovnika koja odgovara danu određenog suđenja.

Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na određeno vrijeme prije roka ili dana za koji je određen pretres ili ročište provjeri izvršenje određenih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mjere za održavanje pretresa, ročišta i rokova.

Rok predevidencije određuje se, po pravilu, tako da od roka predevidencije do ročišta, odnosno roka, ostane dovoljno vremena da se potrebne mjere mogu blagovremeno preduzeti.

Sudija određuje rok predevidencije, odnosno evidencije odlukom u predmetu uz označavanje dana i mjeseca, a po potrebi i časa kad rok ističe (na primjer "Predev. 15.05.2010. god. u 10 časova", Ev. 15.05.2010. god. u 11 časova").

Predmeti po kojima su određeni pretresi i ročišta stavljaju se u rok za predevidenciju, a predmeti po kojima su određeni drugi rokovi samo po potrebi.

### Član 219

Predmet se stavlja po datumu u odgovarajuću pregradu rokovnika odnosno ročišnika, a ispod potpisa sudije namještenik stavlja svoj potpis.

Sudska pisarnica svakodnevno pregleda rokove i ročišta koji dospijevaju narednog dana.

Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan predaju se sudiji dan uoči isteka roka za vršenje odgovarajuće radnje, ukoliko za pojedini slučaj sudija nije drukčije odredio.

U predmetima po kojima je određena predevidencija pregleda se da li je u svemu postupljeno po odluci odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvršenoj dostavi vraćene i združene u predmetu, da li su traženi izvještaji primljeni i združeni i slično u kom slučaju se predmet iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije.

Ako potrebne radnje nijesu izvršene ili o tome nema dokaza ili su nepravilno izvršene, sudska pisarnica, sama ili na osnovu odluke sudije, preduzima potrebne mjere: urgiranje da se povratnice i dostavnice vrte sudu, da se dostave traženi izvještaji, da se izvrši ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu, da se ukloni uočena nepravilnost i slično i, ukoliko za to ima vremena, određuje novi rok predevidencije.

U slučaju da se zbog smetnji pretres odnosno ročište ne može održati, namještenik sudske pisarnice će na to ukazati sudiji, radi donošenja odluke o odlaganju ročišta.

Sudija je dužan da o odlaganju ročišta, kad je to moguće, i o danu i času novog pretresa, odnosno ročišta, obavijesti sva pozvana lica kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi.

Određivanje termina ročišta i drugih radnji vrši se upisivanjem radnji u aplikaciji Pravosudnog informacionog sistema.

+ **Vidi:**

**čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

## 5.7. Spajanje i razdvajanje predmeta

### Član 220

Kad se više predmeta spoji radi vođenja zajedničkog postupka, predmet po kojem je kasnije pokrenut postupak spaja se sa predmetom po kojem je postupak pokrenut ranije. Ako se spajaju predmeti iz nadležnosti sudije pojedinca sa onima za čije je rješavanje nadležno vijeće ili viši sud, svi spojeni spisi ulažu se u najstariji predmet iz nadležnosti vijeća odnosno višeg suda.

Na omotu zajedničkog predmeta označava se predmet koji je spojen radi zajedničkog raspravljanja (na primjer "Spojen mu P. 70/09"), a ako na omotu spojenog predmeta postoje posebne oznake, prenose se na omot zajedničkog predmeta.

U popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ročištu, u popis spisa unosi se samo zapisnik. U oba slučaja u rubrici za primjedbe treba naznačiti koji je predmet spojen radi zajedničkog raspravljanja.

Spojeni spisi iskazuju se kao završeni sudiji koji je donio odluku u zajedničkom predmetu kad odluka bude izrađena i otpremljena.

Kad se jednom predmetu prilaže drugi samo radi uvida, neće se postupiti na način iz st. 1 do 4 ovog člana, već se na omotu predmeta kojem se drugi prilaže crvenom olovkom označava koji je predmet priložen (na primjer "Priložen P. 12/09"). U slučaju da predmet bude izdvojen, oznaka na omotu predmeta se precrtava.

### Član 221

Kad se predmet prije završetka postupka razdvoji radi odvojenog postupanja, u odvojeni predmet ulažu se ovjereni prepisi pismena koja se samo na taj predmet odnose.

Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake koje se odnose samo na taj predmet i iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedničkog predmeta.

Za odvojeni predmet sačinice se novi popis spisa.

## GLAVA VI

# OSTALE ODREDBE O RADU SUDSKE PISARNICE

## Član 222

Namještenici sudske pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vrijeme, a naročito da se postupa u propisanim ili određenim rokovima, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom radu sudija po predmetima, a odnosi se na djelokrug rada sudske pisarnice, da sudijama na vrijeme budu predati svi predmeti u rad čim stigne podnesak ili izvještaj po kojem treba donijeti odluku ili preduzeti neku drugu radnju.

Namještenici sudske pisarnice staraju se da sudije, službenici i namještenici blagovremeno vraćaju predmete sudskoj pisarnici radi upisivanja u upisnicima.

Upravitelj sudske pisarnice će ukazati sudiji ili službeniku odnosno namješteniku koji postupa po predmetu na protek pojedinih rokova ili na očigledne greške u zapisnicima i izvornicima odluka, kao i na očigledne greške i propuste u vezi sa obračunom i naplatom takse, određivanjem rokova i ročišta i dr.

Upravitelj sudske pisarnice redovno, a najmanje jedanput mjesečno izvještava predsjednika suda o odlukama koje nijesu izrađene, a rok propisan zakonom za izradu tih odluka je istekao. O tim slučajevima za svakog sudiju vodi se posebna evidencija.

Namještenik sudske pisarnice stavlja u predmet odgovarajuće konstatacije u pogledu postupanja, odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica, kao i u vezi rada sudske pisarnice (na primjer "dostavnica nije vraćena", "traženi izvještaj nije primljen", "nije stigao odgovor na tužbu", "nije uložena žalba", "stranka nije postupila u ostavljenom roku", i dr.).

Podneseni pravni lijek dostavlja se na odgovor protivnoj stranci i na pravnom lijeku utiskuje štambilj "Dostavljanje žalbe na odgovor".

Kad se kompletira spis za dostavljanje drugostepenom sudu, sudska pisarnica priprema nacrt izvještaja o dostavljanju predmeta višem sudu, koji podnosi sudiji na odobrenje i potpis.

Upravitelj sudske pisarnice provjerava da li je pravni lijek blagovremen i dozvoljen i ako smatra da je pravni lijek neblagovremen ili nedozvoljen na podnesku koji sadrži pravni lijek običnom olovkom stavlja oznaku "neblagovremeno" ili "nedozvoljeno" i predmet predaje sudiji.

## Član 223

Kretanje predmeta u sudskoj pisarnici (prepis, sravnjivanje, otpravljanje i dr.), po pravilu, se ne unosi u upisnik, ako se predmet bez dužeg zadržavanja (u toku dana ili odmah) vraća.

Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu, drugim organizacionim jedinicama suda ili drugom organu, u rubriku za primjedbe u upisniku, odnosno u odgovarajuće polje upisnika u elektronskom obliku, upisuje se kad i kome je predmet dostavljen.

+ **Vidi:**

[čl. 22. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 224

Vraćene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvršena ulažu se odmah u predmet.

U sudovima sa većim obimom poslova kad su dostavnice i povratnice uredno uručene, mogu se držati složene po datumima rokova i ročišta u posebnom ormaru sa pregradama, a neposredno prije nastupanja rokova, odnosno ročišta ulažu se u predmet.

Po prijemu neuručениh ili nepravilno uručениh poziva i drugih pismena postupa se odmah, bez obzira na rok predevicije i evidencije.

Povratnice i dostavnice o uručенju odluka i drugih pismena ulažu se u predmete i lijepe na odluku na koju se odnose.

## Član 225

Sudska pisarnica stara se o spisima i pribavlja potrebne podatke, izvještaje i obavještenja od drugih sudova, organa i ustanova.

Namješteniku sudske pisarnice može se povjeriti vršenje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudije, kao što su: sastavljanje jednostavnih podnesaka, pripremanje nacrta izvještaja i dopisa.

## Član 226

Sudska pisarnica:

- 1) konstatuje pravosnažnost i izvršnost odluke;
- 2) ovjerava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;
- 3) daje usmena i pisana obavještenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
- 4) prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka saopštenja i izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promjeni adrese, mjestu boravka i danu prijema odluke kad povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kad u njima nije naznačen dan dostave i dr.
- 5) pregleda službene listove u cilju utvrđivanja da li su pojedini oglasi u vezi sa pojedinim predmetima objavljeni i sačinjava zabilješke o tome;
- 6) ponavlja zahtjev (urgira) u slučajevima kad po podnesenim zahtjevima nije postupljeno i kad za urgiranje nije potrebna odluka sudije;
- 7) otklanja nedostatke na podnescima u okviru poslova koje vrši namještenik određen za prijem podnesaka;
- 8) preduzima odgovarajuće mjere da se novčane kazne i troškovi postupka poslije izdate naredbe suda uredno i brzo naplate;
- 9) stara se da se takse pravilno naplate i preduzima propisane mjere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;
- 10) stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz predračunskih sredstava;
- 11) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude.

Predsjednik suda može narediti da se, pored poslova iz stava 1 ovog člana i drugih poslova iz nadležnosti sudske pisarnice, u sudskoj pisarnici vrše i druge radnje i poslovi za koje nije nužno da ih vrše sudije i savjetnici.

### 6.1. Dostavljanje predmeta višem sudu

#### Član 227

Povodom pravnih lijekova izjavljenih protiv odluke suda, predmet se dostavlja nadležnom višem sudu uz izvještaj (obraci br. 14 i 15), odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kompletiranja spisa.

Spisi se smatraju kompletiranim nakon dostavljanja žalbe, odnosno odgovora na žalbu protivnoj stranci i povraćaja dostavnica.

Predmet u kojem je izjavljen pravni lijek protiv drugostepene odluke prvostepeni sud dostavlja drugostepenom sudu. Drugostepeni sud pridružuje svoj predmet i sve dostavlja Vrhovnom sudu. Tako se postupa i u slučajevima kad je Vrhovni sud nadležan da odluči o pravnom lijeku koji je izjavljen protiv odluke njegovog vijeća.

#### Član 228

Sa predmetom koji se dostavlja višem sudu dostavljaju se i sve isprave koje se čuvaju odvojeno od predmeta. U slučaju da u predmetu postoje prepisi tih isprava, izvornici se dostavljaju višem sudu samo na njegov zahtjev.

Prije nego što se predmet otpremi višem sudu, službenik suda koji je pripremao izvještaj iz člana 227 stav 1 ovog poslovnika, dužan je da provjeri da li su predmetu priložene odgovarajuće dostavnice i potreban broj prepisa odluka povodom kojih je pravni lijek izjavljen, kao i da li je predmet sređen. Na isti način se postupa i kad se spis dostavlja na uvid drugom sudu ili drugom državnom organu.

### 6.2. Postupanje sa predmetom u višem sudu

#### Član 229

Po prijemu predmeta povodom pravnog lijeka kod višeg suda osniva se novi predmet pod oznakom odgovarajućeg upisnika višeg suda. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se izvještaj kojim je predmet dostavljen.

## Član 230

Viši sud odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana pisano izrađene odluke, vraća predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primjeraka svoje odluke za stranke i sud, kao i primjerak zapisnika sjednice vijeća održane u prisustvu stranaka, odnosno zapisnika sa glavnog pretresa ako je održan.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u slučaju kad trećestepeni sud vraća predmet drugostepenom sudu povodom pravnog lijeka protiv odluke drugostepenog suda.

U predmetu višeg suda ostaje ovjeren prepis odluke prvostepenog suda, izvornik odluke i zapisnik o vijećanju i glasanju višeg suda, kao i druga pismena i odluke koje se odnose isključivo na postupak pred višim sudom. Ako je odlučivao trećestepeni sud, u predmetu tog suda ostaje i ovjeren prepis presude drugostepenog suda i prvostepenog suda.

Prilikom odlučivanja o pravnim lijekovima podnesenim protiv odluka koje se odnose na isti predmet, prvo će se postupati po pravnim lijekovima podnesenim protiv rješenja o određivanju ili produženju pritvora, sredstava obezbjeđenja, odnosno protiv odluka koje su prethodnog ili privremenog karaktera i dr., a nakon toga će se postupati po pravnim lijekovima izjavljenim protiv odluke o glavnoj stvari.

### 6.3. Postupanje sa predmetom koji je vraćen neposredno od strane višeg suda

## Član 231

Kad sud primi predmet od višeg suda, namještenik suda vrši razvođenje u odgovarajućem upisniku. Ako je odluka od strane višeg suda u cjelini ili djelimično ukinuta, namještenik suda će predmet upisati pod novim brojem odgovarajućeg upisnika i bez odlaganja ga dostaviti sudiji. Sudija je dužan da najkasnije u roku od mjesec dana zakaže ročište za raspravljanje i istovremeno odredi da se strankama uz poziv za ročište dostavi prepis drugostepene odluke. Ako zbog opravdanih razloga nije moguće zakazati ročište u ovom roku, odluka višeg suda dostaviće se strankama bez odlaganja.

## GLAVA VII

# ARHIVIRANJE, ČUVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA

## Član 232

Pravosnažno riješeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu odluke za stavljanje spisa u arhivu koju potpisuje sudija ili za to ovlašćeni službenik suda koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilju određuju da je predmet za arhiviranje.

Formiraju se dvije vrste arhive: priručna i opšta arhiva. Priručna arhiva se nalazi u sastavu sudske pisarnice, po pravilu, u posebnoj prostoriji. Završeni predmeti u priručnoj arhivi mogu se držati najduže dvije godine, a nakon isteka ovog roka predaju se na čuvanje opštoj arhivi zajedno sa odgovarajućim upisnicima. Opšta arhiva je zajednička za sve vrste spisa i drži se odvojeno od sudske pisarnice u posebnoj prostoriji. U arhivi se čuvaju upisnici i imenici iz ranijih godina, ako nijesu potrebni za tekući rad.

Predmeti moraju biti zaštićeni od vlage i požara i obezbijedjeni od oštećenja, uništenja i krađe.

## Član 233

Prije arhiviranja predmeta treba:

- 1) izdvojiti predmete koji su bili priloženi predmetu, a postupak nije spojen;
- 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva, dostavnice i povratnice (osim za lično dostavljanje) i dr.;
- 3) spise složiti hronološkim redom;
- 4) provjeriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama ili nekom drugom organu, kao i da li je predmet konačno završen;
- 5) provjeriti da li je na omotu spisa stavljen otisak štambilja o tome da je taksa naplaćena ili da li je dat nalog poreskom organu za prinudnu naplatu takse;
- 6) provjeriti da li je u krivičnom predmetu sudija konstatovao da je obaviješten organ nadležan za izvršenje sankcije, da je donijeta odluka o troškovima krivičnog postupka koji su isplaćeni iz budžetskih sredstava i da su ti troškovi, novčana kazna i paušal naplaćeni ili unijeti u kontrolnik novčanih kazni, paušala i troškova, združene povratnice i dostavnice i da su izvršene sve druge potrebne radnje;
- 7) provjeriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlučeno;
- 8) provjeriti da li su popunjeni i izdvojeni statistički listići;
- 9) provjeriti da li su nadležnom državnom organu dostavljeni podaci o osuđenim licima;
- 10) provjeriti da li je izvršeno dostavljanje odluka svim licima i organima kojima je odluku trebalo dostaviti;
- 11) provjeriti da li je oštećeni obaviješten o pravosnažnoj odluci.

Ako su omoti obimnijih predmeta oštećeni te predmete treba prije arhiviranja staviti u nove omote.

## Član 234

Testamenti i druge važne isprave koje se nalaze na čuvanju kod suda, ne predaju se arhivi niti se mogu zadržavati u priručnoj arhivi, već se čuvaju u sudskom depozitu.

## Član 235

Pojedini predmeti od istorijskog i naučnog značaja, kao i drugi predmeti za koje predsjednik suda tako odluči mogu se čuvati na posebnom mjestu. Na njihovo mjesto u arhivi staviće se pomoćni omot sa zabilješkom o mjestu čuvanja.

Na omotu u kojem se nalazi spis staviće se oznaka predmeta, naziv predmeta i razlog odvojenog čuvanja (istorijski, naučni, politički).

## Član 236

Završeni predmeti sređuju se u arhivi po vrsti predmeta (parnični, krivični, vanparnični, izvršni i dr.) i po rednim brojevima spisa pojedinih upisnika u posebne fascikle. Na omote fascikle, na prednjoj strani, stavlja se skraćena oznaka i godina predmeta, kao i redni brojevi predmeta (na primjer 0. 1/09, P. 200/09).

Na police u arhivi postavlja se jedan ili više uočljivih natpisa o tome šta je na njima složeno.

## Član 237

Arhiviranim predmetima rukuje namještenik sudske pisarnice (arhivar).

Predmeti se iz arhive izdaju samo na zahtjev predsjednika suda ili sudije ili lica koje odredi predsjednik suda. Drugim sudovima, državnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pisanom odlukom odobri predsjednik suda ili sudija. Na mjesto gdje se nalazio izdati predmet stavlja se pomoćni omot spisa sa zahtjevom i odobrenjem.

Arhivar vodi spisak predmeta izdatih iz arhive (obrazac broj 16) sa naznačenjem vremena kad predmet treba da bude vraćen arhivi. Arhivar najmanje jedanput mjesečno provjerava da li su predmeti vraćeni u predviđenim rokovima, a ako nijesu o tome obavještava upravitelja sudske pisarnice.

### 7.1. Čuvanje i izdvajanje spisa

## Član 238

Čuvanje, odabiranje i izdvajanje spisa, upisnika, imenika i drugih pomoćnih knjiga vrši se u skladu sa propisima o čuvanju, prikupljanju i izlučivanju arhivskog materijala i ovim poslovnikom.

Nakon pravosnažnog okončanja sudskog postupka pregledaće se spisi i donijeti odluka o stavljanju u arhivu.

Pojedini spisi stavlja se u arhivu na osnovu pisane odluke sudije nakon što su izvršene sve potrebne radnje u vezi dostave, prikupljanja dostavnica i povratnica o izvršenoj dostavi, kao i radnje koje se odnose na izvršenje kazni ili naplatu troškova postupka.

## 7.2. Spisi koji se trajno čuvaju

### Član 239

Ukoliko nije zakonom drukčije određeno, u sudu se trajno čuvaju:

- 1) spisi koji su zbog svog sadržaja i zbog lica na koja se odnose od historijskog ili naučnog značaja, kao i spisi koji su od značaja za opštu ili mjesnu historiju;
- 2) spisi koji se odnose na zgradu suda i pravne odnose u pogledu zgrade suda i drugih nepokretnosti koje su date na korišćenje sudu, zajedno sa odgovarajućim planovima, skicama, ugovorima o građenju i slično;
- 3) sudski registri sa ispravama;
- 4) testamenti i ostale isprave koje su povjerene sudu na čuvanje zajedno sa popisima isprava i odgovarajućim upisnicima;
- 5) spisi u krivičnim predmetima zbog krivičnih djela za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 ili više godina;
- 6) presude i sudska poravnanja iz spisa koja se odnose na statusne privredne sporove, nasljednopravne sporove i sporove o nepokretnostima, smrtovnice i rješenja o nasljeđivanju;
- 7) rješenja o proglašenju nestalih lica umrlim i o dokazivanju smrti;
- 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti;
- 9) godišnji izvještaji i analize o radu suda;
- 10) personalni dosijei službenika i namještenika suda;
- 11) upisnici i njima odgovarajući imenici koji se odnose na predmete koji se trajno čuvaju;
- 12) opšti akti suda.

## 7.3. Rokovi čuvanja spisa u arhivi

### Član 240

Rokovi čuvanja pojedinih spisa u arhivi, ukoliko se trajno ne čuvaju, su sljedeći:

- 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarnopravnim zahtjevima na nepokretnostima, trideset godina;
- 2) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju preko deset godina, trideset godina;
- 3) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju preko tri do deset godina, dvadeset godina;
- 4) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora do tri godine, deset godina;
- 5) za spise u kojima je izrečena novčana kazna ili sudska opomena, pet godina;
- 6) za spise u kojima je krivični postupak pokrenut privatnom tužbom ili po predlogu, pa je postupak obustavljen ili je donesena presuda kojom je optužba odbijena, dvije godine;
- 7) za spise koji se odnose na platne naloge, deset godina;
- 8) za spise koji se odnose na izvršni postupak, pet godina;
- 9) za sve drugostepene spise, pet godina;
- 10) za spise sudske uprave, deset godina;
- 11) za spise koji se odnose na upravni postupak, deset godina;
- 12) za sve ostale spise, deset godina.

Rokovi iz stava 1 ovog člana računaju se od dana pravosnažno okončanog postupka.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana spisi se izdvajaju iz arhive radi uništenja ili predaje nadležnom arhivu.

### Član 241

Upisnici i imenici, osim iz člana 239 stav 1 tačka 11 ovog poslovnika, čuvaju se za vrijeme dok se čuvaju spisi na koje se odnose.

Upisnici za ovjeru i novčane knjige čuvaju se deset godina od zadnjeg godišnjeg zaključenja.

## 7.4. Zbirke sudskih odluka

### Član 242

Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka u koje se, na kraju svake godine, uvezuju sve presude i druge odluke koje su postale pravosnažne.

Odluci koja se stavlja u zbirku prilaže se, po mogućnosti, i odluka višeg suda donesena povodom uloženog pravnog lijeka koja se zajedno sa odlukom na koju se odnosi uvezuje u zbirku.

Odluke se uvezuju po rednom broju oznake spisa, po godini kad je spis osnovan.

Posebne zbirke osnivaju se za pojedine vrste predmeta (krivične, parnične, ostavinske i vanparnične).

Uvezane zbirke čuvaju se u opštoj arhivi suda.

## TREĆI DIO

## UPISNICI I POMOĆNE KNJIGE

### GLAVA I

## OPŠTE ODREDBE

### 1.1. Osnivanje i oznake

#### Član 243

Sudovi vode upisnike i pomoćne knjige u skladu sa ovim poslovníkom, a po potrebi i druge upisnike i pomoćne knjige.

Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (na primjer "Su. 2009", "P. 2009").

Sudovi sa većim obimom poslova mogu za predmete iste vrste voditi dvije ili više knjiga upisnika (na primjer samo za bračne sporove, samo za imovinsko-pravne sporove i dr.), pri čemu se prva knjiga upisnika označava sa rimskim brojem "I", druga rimskim brojem "II" i tako redom (na primjer P: 2009/I, P: 2009/II).

Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za više godina. Na sredini prve strane lista kojim počinje nova godina stavlja se oznaka godine.

Upisnici u elektronskom obliku i pomoćne knjige vode se u skladu sa programskim rješenjem Pravosudnog informacionog sistema.

Na način iz st. 2, 3 i 4 ovog člana osnivaju se imenici i druge pomoćne knjige, ukoliko ovim poslovníkom nije drukčije određeno.

+ **Vidi:**

[čl. 23. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 244

Upisnike i pomoćne knjige vode namještenici suda određeni rasporedom poslova.

Upisnici se vode tako da se uvidom u njih može utvrditi u kojem je stadijumu postupak po određenom predmetu i gdje se predmet nalazi, kao i stanje poslovanja u sudu u odnosu na određenu vrstu predmeta.

Upisnici i pomoćne knjige drže se van radnog vremena u zaključanim ormarima ili plakarima.

Upisnici i pomoćne knjige vode se i u Pravosudnom informacionom sistemu.

+ **Vidi:**

[čl. 24. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 1.2. Vođenje upisnika

#### Član 245

Upisivanje pismena u upisnike vrši se hronološkim redom.

Svaki predmet u upisniku vodi se do okončanja postupka pod istim rednim brojem, osim u slučajevima iz člana 220 ovog poslovnika.

Kad je postupak pokrenut od strane više lica i protiv više lica, predmet se uvodi u upisnik pod rednim brojem, s tim što se ispred imena lica koja su pokrenula postupak stavljaju mala slova (a, b, v) po azbučnom redu, a ispred imena lica protiv kojih je pokrenut postupak arapski brojevi (1, 2, 3).

#### Član 246

Prva pismena kojima se pokreće postupak ili traži neka sudska radnja upisuju se u odgovarajuće upisnike i pomoćne knjige.

Pismena koja se odnose na već upisane predmete, a koja zbog njihovog značaja treba da budu vidljiva u upisniku (žalba, prigovor i dr.) upisuju se u upisnik pod rednim brojem predmeta. Ostala pismena ulažu se u odgovarajući predmet bez posebnog upisivanja u upisnik.

U slučaju kad u upisniku kod ranijeg upisa nema dovoljno mjesta za upisivanje daljih upisa, nastaviće se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu iza posljednjeg zauzetog rednog broja u upisniku. Radi označavanja veze sa tako nastavljenim upisom, stavlja se ispred oznake rednog broja predmeta, čiji se upisi nastavljaju, crvenom olovkom ili crvenim mastilom, redni broj predmeta iza kojeg slijedi nastavljeni upis. Red gdje se nalaze nastavljeni upisi nosi redni broj predmeta na koji se nastavljeni upis odnosi.

#### Član 247

Upisivanje u upisnike i pomoćne knjige vrši se hemijskom olovkom.

Zabilješke o kretanju spisa i druge zabilješke upisuju se grafitnom olovkom i brišu kad postanu bespredmetne. Crvenom olovkom upisuju se samo one zabilješke za koje je to određeno ovim poslovníkom.

## Član 248

Upisi se ne mogu brisati niti na drugi način poništavati.

Ako je neki predmet pogrešno upisan u upisnik ili pomoćnu knjigu, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu cijeli upis kosom crtom, a u rubrici za primjedbe stavlja se oznaka "pogrešan upis".

Predmet koji se upiše iza pogrešno upisanog predmeta dobija sljedeći redni broj. Poništeni redni brojevi pri zaključivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od posljednjeg rednog broja.

Drugi pogrešni upisi u upisnicima i pomoćnim knjigama ispravljaju se unošenjem tačnog upisa, s tim što se preko pogrešnog teksta povlači tanka vodoravna crta, tako da precrtani tekst ostane čitak.

Pogrešni upisi u upisnicima u elektronskom obliku ispravljaju se prema programskom rješenju Pravosudnog informacionog sistema.

+ **Vidi:**

[čl. 25. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 1.3. Označavanje završenih predmeta

#### Član 249

Kad je predmet riješen, ispred rednog broja stavlja se oznaka predmeta (na primjer 585).

Predmet se označava kao riješen kad je odluka otpremljena bez obzira da li je pravosnažna.

Predmet koji se odnosi na više lica (više okrivljenih, više tužilaca, tuženih i dr.), označava se kao konačno riješen kad je postupak okončan i odluka otpremljena svim licima. Kad je predmet riješen samo u pogledu nekih lica, oznaka konačnog rješenja stavlja se samo kod slova ili brojeva koji se odnose na ta lica.

Predmet koji je djelimično riješen označava se tako što se ispred rednog broja upisnika stavlja oznaka "L" crvenom olovkom.

Ako se upisnici vode na računaru, svi završeni predmeti mogu se prenijeti u posebnu bazu podataka, a u postojećoj bazi podataka ostaje samo oznaka da je predmet završen sa osnovnim podacima stranaka.

Predmeti u upisnicima u elektronskom obliku razvode se kao završeni prema programskom rješenju Pravosudnog informacionog sistema.

+ **Vidi:**

[čl. 26. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 250

Kad su svi predmeti upisani na jednoj stranici upisnika ili pomoćne knjige označeni kao riješeni, u donjem lijevom uglu te stranice stavlja se crvenom olovkom ili štambiljem znak "(1\_\_1)".

Znakom iz stava 1 ovog člana uokviruje se i redni broj predmeta kad se taj predmet stavlja u arhivu.

### 1.4. Spajanje predmeta u upisnicima

#### Član 251

Kad se više predmeta spoji radi vođenja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta označava se u rubrici za primjedbe u upisniku (zajednički predmet) sa kojim je taj predmet spojen (na primjer "Spojen sa predmetom P. 50/09").

U rubrici za primjedbe u upisniku pod rednim brojem zajedničkog predmeta stavlja se zabilješka (na primjer "Spojen mu predmet K. 50/09").

Spojeni predmet se vodi dalje pod oznakom zajedničkog predmeta, a u upisniku se razvodi kao završen na drugi način.

#### Član 252

Izuzetno od člana 251 ovog poslovnika, u slučaju kad se predmet prilaže drugom samo radi uvida, prilaganje predmeta upisuje se grafitnom olovkom u rubrici za primjedbe predmeta koji se prilaže (na primjer "priložen predmet P.30/09" i stavlja datum prilaganja).

Zabilješka iz stava 1 ovog člana stavlja se i u rubrici za primjedbe u upisniku pod rednim brojem onog predmeta kojem je drugi predmet priložen (na primjer "priložen je K.50/09").

## 1.5. Razdvajanje predmeta u upisnicima

### Član 253

Kad sud odluči da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivičnih djela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahtjeva u istoj tužbi, odvojeno raspravi, predmet će se u upisniku razdvojiti tako što će se prepisati pismena koja se odnose na izdvojeni predmet i upisati kao nov predmet. O tome se u rubrici za primjedbe kod novog predmeta unosi zabilješka, na primjer "izdvojeno iz K. 40/09", a kod ranije zajedničkog predmeta: "odvojen K. 30/09". U oba slučaja označava se i datum razdvajanja.

Zabilješke iz stava 1 ovog člana stavljaju se i u popis spisa.

Upisi koji se odnose na izdvojeni dio predmeta prenose se u odgovarajuće rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

## 1.6. Zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga

### Član 254

Upisnici i pomoćne knjige se zaključuju na kraju godine tako što se iza posljednjeg upisanog rednog broja unose sljedeći podaci: dan, mjesec i godina zaključenja, redni broj posljednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, broj riješenih predmeta i broj predmeta koji su na kraju godine ostali neriješeni (zabilješka o zaključivanju upisnika).

Ispod zabilješke iz stava 1 ovog člana, potpisuju se upisničar, upravitelj sudske pisarnice i predsjednik suda.

## 1.7. Prenošenje i prevođenje starih predmeta

### Član 255

Predmeti koji su na kraju godine ostali neriješeni prenijet će se u upisnik naredne godine tako što se na prvoj stranici upisnika navode redni brojevi tih predmeta. Svi upisi koji se odnose na te predmete vrše se i dalje u ranijem upisniku. Kad se predmet riješi u tekućoj godini, u ranijem upisniku stavlja se kod rednog broja predmeta oznaka konačnog rješenja, a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se redni broj.

### Član 256

Ako se pojedini predmeti konačno ne riješe u godini u kojoj su upisani i u narednoj godini, prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom evidentiranja prvog pismena) u upisnik za tekuću godinu i upisuju se prije novih predmeta. Prevedeni predmeti zadržavaju oznaku upisnika i broj tako da se prije upisuju ranije primljeni predmeti. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena.

U rubrici za primjedbe u upisniku, iz koga se prevode predmeti, upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik, a kod rednog broja stavlja oznaka konačnog rješenja.

Ispod posljednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povlači se crvenom olovkom vodoravna linija, a pismena primljena u tekućoj godini upisuju se ispod te linije počev od rednog broja 1.

### Član 257

Ako je iz jedne od prethodnih godina ostalo neriješeno najmanje stotinu predmeta iz istog upisnika, predsjednik suda može odlučiti da se ne vrši prenošenje predmeta u skladu sa odredbama ovog poslovnika, što se konstatuje ispod zabilješke o zaključivanju upisnika.

## 1.8. Ponovno upisivanje

### Član 258

Kad se u predmetu koji je u upisniku označen kao konačno riješen postupak nastavi usljed ukidanja odluke (u cjelini ili djelimično), ponavljanja ili prekida postupka, predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima, a novoj oznaci predmeta dodaju se posljednje dvije cifre godine u kojoj je predmet prvi put evidentiran. U rubrici za primjedbe upisuje se ranija oznaka i oznaka drugostepene odluke, a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije).

## 1.9. Uvođenje u imenik

### Član 259

Predmet upisan u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik.

## 1.10. Pregled

### Član 260

Upravitelj sudske pisarnice i šef odsjeka sudske pisarnice pregledaju najmanje jedanput mjesečno, po slučajnom izboru, upise u svim upisnicima, imenicima i ostalim pomoćnim knjigama. Tom prilikom upoređuju upise sa spisima i provjeravaju da li su tačni i potpuni. O izvršenom pregledu šef odsjeka obavještava upravitelja sudske pisarnice, a upravitelj sudske pisarnice predsjednika suda i predsjednika odjeljenja.

Predsjednik suda najmanje dva puta godišnje pregleda upisnike i pomoćne knjige.

Prilikom pregleda ukazuje se na propuste, ispravljaju zapažene greške i daju potrebna objašnjenja.

Izvršen pregled konstatuje se potpisom i datumom iza posljednjeg pregledanog upisa.

## GLAVA II

## UPISNICI

### 2.1. Upisnici koje vode svi sudovi

#### Član 261

Svi sudovi vode:

- 1) Upisnik sudske uprave - "Su" (obrazac broj 17),
- 2) Upisnik sudske uprave za podatke stepena tajnosti "strogo tajno", "tajno" ili "povjerljivo" - "Su-tajno" (obrazac broj 17),
- 3) Upisnik za predmete vraćene na ponovni postupak po ustavnoj žalbi "Už" (obrazac broj 52).

+ **Vidi:**

[čl. 27. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.2. Upisnici osnovnih sudova

#### Član 262

Osnovni sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete sudije za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
  - 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
  - 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
  - 4) predmete u krivičnom postupku prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
  - 5) izdavanje uvjerenja o vođenju krivičnog postupka "Ku" (obrazac broj 22),
  - 6) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
  - 7) predmete kontrole optužnice "Kvo" (obrazac broj 23a),
  - 8) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
  - 9) razne krivične predmete prema maloljetnicima "Krm" (obrazac broj 22),
  - 10) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
  - 11) izvršenje krivičnih sankcija "Iks" (obrazac broj 25);
- građanske predmete i to za:
- 1) parnične predmete "P" (obrazac broj 26),
  - 2) parnične predmete male vrijednosti "Mal" (obrazac broj 27),
  - 3) platne naloge "PI" (obrazac broj 28),
  - 4) predmete izvršenja na osnovu izvršne isprave "I" (obrazac broj 29),
  - 5) predmete izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv" (obrazac broj 29a),
  - 6) predmete po prigovoru na rješenje o izvršenju "Ip" (obrazac broj 29b),
  - 7) predmete ostavina "O" (obrazac broj 30),
  - 8) složene vanparnične predmete "Rs" (obrazac broj 31),
  - 9) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
  - 10) predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi "Os" (obrazac broj 33),
  - 11) ovjere "Ov" i "Ov I" (obrazac broj 34),
  - 12) ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu "Ov-i" i "Ov-x" (obrazac broj 34),
  - 13) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

+ **Vidi:**

[čl. 28. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.3. Upisnici viših sudova

#### Član 263

Viši sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete u kojima postupa sudija za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
- 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
- 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
- 4) krivični postupak prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
- 5) razne krivične predmete maloljetnika "Krm" (obrazac broj 22),
- 6) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 7) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
- 8) predmete kontrole optužnice "Kvo" (obrazac broj 23a),
- 9) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
- 10) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 ZKP "Kvž" (obrazac broj 23b),
- 11) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 12) drugostepene krivične predmete "Kž" (obrazac broj 35),
- 13) drugostepene krivične predmete u postupku prema maloljetnicima "Kžm" (obrazac broj 36);

- predmete specijalizovanog odjeljenja, i to za:

- 1) predmete u kojima postupa sudija za istragu "Kri-S" (obrazac broj 18),
- 2) prvostepene krivične predmete "K-S" (obrazac broj 20),
- 3) predmete kontrole optužnice "Kvso" (obrazac broj 23a),
- 4) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv-S" (obrazac broj 24);

- građanske predmete, i to za:

- 1) drugostepene parnične predmete "Gž" i drugostepene parnične predmete u privrednim sporovima "Pž" (obrazac broj 37),
- 2) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

+ **Vidi:**

[čl. 29. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

### 2.4. Upisnici privrednih sudova

#### Član 264

Privredni sudovi vode upisnike za:

- 1) parnične predmete "P" (obrazac broj 26),
- 2) sporove male vrijednosti "Mal" (obrazac broj 27),
- 3) platne naloge "PI" (obrazac broj 28),
- 4) predmete izvršenja "I" (obrazac broj 29),
- 4a) predmete izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv" (obrazac broj 29a),
- 4b) predmete po prigovoru na rješenje o izvršenju "Ip" (obrazac broj 29b),

- 5) složene vanparnične predmete "Rs" (obrazac broj 31),
- 6) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 7) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38),
- 8) za upise brodova "R" (Ub) i upise vazduhoplova "R" (Uv) (obrazac broj 39),
- 9) predmete stečaja "St" (obrazac broj 40),
- 10) predmete likvidacije "L" (obrazac broj 41).

+ **Vidi:**

[čl. 30. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## 2.5. Upisnici Apelacionog suda

### Član 265

Apelacioni sud vodi upisnike za:

- 1) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 2) drugostepene krivične predmete "Kž" (obrazac broj 35),
- 3) drugostepene krivične predmete specijalizovanog odjeljenja "Kž-S" (obrazac broj 35),
- 4) drugostepene krivične predmete u postupku prema maloljetnicima "Kžm" (obrazac broj 36),
- 4a) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku "Kvž" (obrazac broj 23b),
- 4b) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku, u predmetima iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja "Kvsž" (obrazac broj 23b),
- 5) drugostepene parnične predmete u privrednim sporovima "Pž" (obrazac broj 37),
- 6) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

+ **Vidi:**

[čl. 31. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## 2.6. Upisnici Upravnog suda

### Član 266

Upravni sud vodi upisnike za:

- 1) upravne sporove "U" (obrazac broj 42),
- 2) predmete po vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih rješenja u prekršajnom postupku "Upv" i "Upz" (obrazac broj 43),
- 3) razne upravne predmete "Ur" (obrazac broj 44).

## 2.7. Upisnici Vrhovnog suda

### Član 267

Vrhovni sud vodi upisnike za:

- 1) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 25),
- 2) razne građanske predmete "R" (obrazac broj 38),
- 3) razne upravne predmete "Ur" (obrazac broj 44),
- 4) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u krivičnom postupku "Kzz" (obrazac broj 45),
- 5) zahtjeve za vanredno ublažavanje kazne "Kzu" (obrazac broj 46),
- 6) trećestepene krivične predmete "Kž-I" i "Kžm-I" (obrazac broj 47),
- 7) predmete revizije u građanskim i privrednim sporovima "Rev" i "Rev-Ip" (obrazac broj 48),
- 8) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku "Gzz" (obrazac broj 49),
- 9) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u privrednim sporovima "Pzz" (obrazac broj 49),
- 10) zahtjeve za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu "Uvp" (obrazac broj 50),
- 11) predmete po tužbama za pravično zadovoljenje "Tpz" (obrazac broj 51).

+ **Vidi:**

[čl. 32. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## GLAVA III

## POJEDINI UPISNICI

### 3.1. Upisnici u krivičnim predmetima

#### Član 268

U upisnik "Kri" upisuju se krivični predmeti u kojima postupa sudija za istragu.

U upisnik "Kri-S" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima postupa sudija za istragu.

#### Član 269

U upisnik "K" upisuju se krivični predmeti u kojima sude osnovni i viši sudovi u prvom stepenu po krivici punoljetnih lica.

U upisnik "K-S" upisuju se predmeti specijalizovanog odjeljenja u prvom stepenu.

U upisnik "K" i "K-S" upisuju se i predmeti po sporazumu o priznanju krivice.

#### Član 270

U upisnik "Kr" upisuju se svi podnesci koji se odnose na krivični postupak, a koji se ne upisuju u druge upisnike.

#### Član 271

U upisnik "Kim" upisuju se predmeti u kojima postupa sudija za maloljetnike u izviđaju i pripremnom postupku prema maloljetnicima.

+ **Vidi:**  
[čl. 33. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 272

U upisnik "Km" upisuju se krivični predmeti po kojima osnovni i viši sudovi vode postupak prema maloljetnicima.

#### Član 273

U upisnik "Krm" upisuju se podnesci koji se odnose na krivični postupak prema maloljetnicima, a koji se ne upisuju u upisnik "Kim" i "Km".

#### Član 274

U upisnik "Iks" upisuju se predmeti lica osuđenih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdržavanje kazne ili koja se iz pritvora upućuju na izdržavanje kazne.

U upisnik iz stava 1 ovog člana upisuju se i molbe osuđenih lica i maloljetnika za uslovni otpust.

U upisnik "Iks" osnovni sudovi upisuju predmete izvršavanja kazne rada u javnom interesu izrečene punoljetnim licima.

#### Član 275

U upisnik "Kvo" upisuju se predmeti u kojima povodom kontrole optužnice odlučuje vijeće.

U upisnik "Kv" upisuju se svi ostali predmeti u kojima rješava vijeće van glavnog pretresa ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kž", "Kp" ili "Kvo".

U upisnik "Kvso" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima povodom kontrole optužnice odlučuje vijeće.

U upisnik "Kvs" upisuju se svi ostali predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima rješava vijeće van glavnog pretresa, ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kžs" ili "Kvso".

+ **Vidi:**  
[čl. 34. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 276

U upisnik "Kž" upisuju se krivični predmeti u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

U upisnik "Kž-S" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

#### Član 276a

U upisnik "Kvž" upisuju se krivični predmeti u kojima se rješava po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.

U upisnik "Kvsž" upisuju se krivični predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima se rješava po žalbi na rješenje vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.

+ **Vidi:**  
[čl. 35. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 277

U upisnik "Kž-I" i "Kžm-I" upisuju se trećestepeni krivični predmeti.

#### Član 278

U upisnik "Kžm" upisuju se krivični predmeti maloljetnika u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

#### Član 279

U upisnik "Kp" upisuju se molbe za pomilovanje osuđenih lica.

#### Član 280

U upisnik "Kzu" upisuju se zahtjevi za vanredno ublažavanje kazne.

#### Član 281

U upisnik "Kzz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u krivičnom postupku.

#### Član 282

U upisnik "Už" upisuju se predmeti vraćeni na ponovni postupak po ustavnoj žalbi.

#### Član 283

U upisnik "Ku" upisuju se zahtjevi stranaka za izdavanje uvjerenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi krivični postupak.

### 3.2. Upisnici u građanskim predmetima

#### Član 284

U upisnik "P" upisuju se tužbe u građanskim predmetima.

U upisnik iz stava 1 ovog člana privredni sudovi upisuju tužbe u privrednim, odnosno pomorskim sporovima.

#### Član 285

U upisnik "Mal" upisuju se predmeti male vrijednosti.

#### Član 286

Upisnik "Gž" vode sudovi koji rješavaju u drugom stepenu protiv odluka donijetih u parničnim, ostavinskim, vanparničnim i izvršnim predmetima.

#### Član 287

U upisnik "Rev" upisuju se predmeti u kojima po reviziji odlučuje Vrhovni sud.

#### Član 288

U upisnik "Gzz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku.

## Član 289

U upisnik "I" upisuju se predmeti izvršenja kod osnovnih i privrednih sudova na osnovu izvršne isprave i predmeti po predlozima za obezbjeđenje potraživanja prije pokretanja parnice.

+ **Vidi:**

[čl. 36. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 289a

U upisnik "Iv" upisuju se kod osnovnih i privrednih sudova predmeti izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave.

+ **Vidi:**

[čl. 37. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 289b

U upisnik "Ip" upisuju se kod osnovnih i privrednih sudova predmeti po prigovoru na rješenja donijeta u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju.

+ **Vidi:**

[čl. 37. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## Član 290

U upisnik "O" upisuju se pismena ostavinskog postupka.

## Član 291

Upisnik "Rs" vode osnovni i privredni sudovi.

U upisnik "Rs" osnovni sudovi upisuju složene vanparnične predmete (uređenje porodičnih odnosa između roditelja i djece, proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, određivanje naknade za eksproprisanu imovinu, smještaj i liječenje u psihijatrijskoj odnosno zdravstvenoj ustanovi, uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, dioba zajedničke stvari ili imovine i uređenje međa).

Privredni sudovi u upisnik "Rs" upisuju složene vanparnične predmete u kojima se održava ročište (poravnanje, priznanje stranih sudskih odluka, obezbjeđenje dokaza i dr.).

## Član 292

U upisnik "R" upisuju se svi predmeti koji se ne upisuju u druge upisnike.

## Član 293

U upisnik za upise brodova "R" (Ub) upisuju se predmeti koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, kao i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika.

U upisnik za upise vazduhoplova "R" (Uv) upisuju se predmeti koji se odnose na vazduhoplove i u kojima se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika.

## Član 294

Ako osnovni i privredni sudovi imaju veći obim poslova u vezi sa pružanjem pravne pomoći, vode upisnik "Pom".

## Član 295

U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi.

Osnovni sud na čijem području postoji zdravstvena ustanova za psihijatrijsko liječenje i čuvanje vodi Upisnik za predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi "Os".

### 3.3. Upisnici u predmetima upravno-sudske zaštite

## Član 296

U upisnik "U" upisuju se predmeti upravnih sporova, a u upisnik "Ur" razni upravni predmeti.

## Član 297

Upisnike "Upv" i "Upz" vodi Upravni sud.

U upisnik "Upv" upisuju se zahtjevi za ponavljanje prekršajnog postupka.

U upisnik "Upz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku.

Upisnik "Uvp" vodi Vrhovni sud i u njemu se upisuju zahtjevi za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu.

### 3.4. Upisnici u predmetima međunarodne pravne pomoći

## Član 298

U upisnik "Pom-I" upisuju se zamolnice stranih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena u inostranstvu i pružanje druge pravne pomoći.

## Član 299

U upisnik "Ov-I" upisuju se ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu.

## Član 300

U upisnik "Ovx" upisuju se ovjerene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

### 3.5. Upisnici u ostalim predmetima

## Član 301

Upisnik "Ov" vode osnovni sudovi za ovjeru potpisa, rukopisa, prepisa i isprava.

## Član 302

U upisnik "Ov I" upisuju se ovjere van suda.

## Član 303

U upisnik "Su" upisuju se pismena koja se odnose na poslove sudske uprave.

Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste upisuju se po grupama, odnosno podgrupama na početku upisnika, a sva ostala pismena, koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa, upisuju se po redu prijema pod daljim rednim brojevima, iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe.

Pojedini poslovi sudske uprave raspoređuju se u grupe odnosno, podgrupe. Sudovi mogu, po potrebi, prilikom osnivanja upisnika odrediti i druge grupe odnosno podgrupe.

Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu određuje se više rednih brojeva, s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj.

Za svaku podgrupu na početku godine osniva se poseban omot i upisuje u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ulažu sva pismena koja tu spadaju. Prilikom ulaganja ta pismena dobijaju zajednički redni broj pod kojim se u upisnik "Su" vodi podgrupa, kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa, koji se vodi u svakom omotu. Ispred oznake pismena stavlja se još oznaka grupe rimskim brojem (na primjer "I-5-Su 4/93", što znači da ovo pismeno spada u prvu grupu, podgrupu pod brojem 5, a pod nazivom "Sudije-porotnici" i da je upisano u popisu spisa, te podgrupe pod brojem 4).

Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave drže se u prostorijama sudske uprave sređeni po grupama i podgrupama.

## Član 304

Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspoređuju se u grupe i podgrupe na sljedeći način, i to:

- I. grupa: Organizacioni poslovi, opšta uputstva, raspisi, statistika i izvještaji,
- II. grupa: Finansijsko i materijalno poslovanje,
- III. grupa: Kadrovski i personalni poslovi,
- IV. grupa: Pritužbe, kontrolni zahtjevi i izuzeća,
- V. grupa: Razno.

Pojedine grupe sadrže podgrupe, i to:

1) I. grupa:

- uputstva i raspisi organizacione prirode,
- raspored poslova,
- sudski dani,
- pregledi i obilasci sudova,
- sudije - porotnici,
- radni i koordinacioni sastanci,
- stručno usavršavanje sudija i službenika,
- sistematizacija radnih mjesta,
- međunarodna pravna pomoć,
- materijalno pravo,
- procesno pravo,
- prethodni postupak,
- takse,
- sudska praksa,
- uputstva i raspisi koji se odnose na statistiku,
- redovni izvještaji o radu,
- redovni statistički izvještaji,
- povremeni statistički izvještaji,
- izvještavanje medija o radu sudova;

2) II. grupa:

- uputstva i raspisi,
- službeni listovi, knjige, časopisi, kancelarijski materijal,
- grijanje i osvjetljenje,
- putni i selidbeni troškovi,
- troškovi čišćenja, održavanja i osiguranja zgrade i inventara,
- poštanski, telegrafski i telefonski troškovi,
- dopuna inventara,
- troškovi postupka,
- troškovi sudija - porotnika,
- poslovi ekonomata,
- ostalo finansijsko poslovanje,
- depoziti;

3) III. grupa:

- izbor predsjednika i sudija,
- uputstva i raspisi,
- stručni ispiti namještenika i službenika,
- pripravnici i volonteri,
- godišnji odmor i odsustvovanja.

U III. grupu poslova upisuju se i drugi poslovi iz oblasti sudske uprave.

## Član 305

U upisnik "Su-tajno" upisuju se predmeti koji imaju oznaku stepena tajnosti "strogo tajno", "tajno" ili "povjerljivo" i vodi ih predsjednik suda ili lice koje on odredi. Pismena koja su primljena i od pošiljaoca označena određenom oznakom stepena tajnosti, zadržavaju taj stepen tajnosti.

U upisnik "Su-int" upisuju se predmeti koji imaju oznaku stepena tajnosti "interno".

## Član 306

U upisnik stručnog usavršavanja "Su-U" upisuje se redni broj, ime i prezime polaznika stručnog usavršavanja, zvanje polaznika (sudija, savjetnik, namještenik), vrsta usavršavanja (seminar, radionica,

kurs i dr.), ustanova ili organizator usavršavanja, tema ili sadržaj usavršavanja i trajanje usavršavanja.

#### **Član 307**

U upisnik za predmete po tužbama za pravično zadovoljenje "Tpz" koji se vodi u Vrhovnom sudu upisuju se tužbe za pravično zadovoljenje.

Predmete povodom podnesenih zahtjeva za ubrzanje postupka (kontrolni zahtjev), sudovi vode u upisniku "Su" u grupi za kontrolne zahtjeve.

#### **Član 307a**

U upisnik "Už" upisuju se predmeti vraćeni na ponovni postupak po ustavnoj žalbi i označavaju se tako što se uz oznaku "Už" dodaje i ranija oznaka tog predmeta (npr. Už-Rev; Už-Kž; Už-İp i sl.).

+ **Vidi:**

**čl. 38. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.**

### **3.6. Posebni upisnici za predmete iz oblasti privrednih sporova**

#### **Član 308**

U upisnik "St" upisuju se predlozi za pokretanje stečajnog postupka.

U upisnik "L" upisuju se predlozi za pokretanje postupka likvidacije.

#### **Član 309**

U upisnik "Pž" upisuju se predmeti po žalbama izjavljenim protiv presuda i drugih odluka donijetih od strane privrednih sudova koje rješava Apelacioni sud.

#### **Član 310**

U upisnik "Rev IP" upisuju se revizije u privrednim sporovima.

#### **Član 311**

U upisnik "Pzz" upisuju se predmeti po zahtjevu za zaštitu zakonitosti u privrednim sporovima.

### **3.7. Imenici i druge pomoćne knjige**

#### **Član 312**

Sudovi vode sljedeće imenike, i to:

- knjigu uslovnih osuda "Kuo" (obrazac broj 53),
- knjigu oduzetih predmeta "Kdp" (obrazac broj 54),
- kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi (obrazac broj 55),
- kontrolnik lica u pritvoru (obrazac broj 56),
- spisak izvršenja (obrazac broj 57),
- spisak isprava "Si" (obrazac broj 58),
- internu dostavnu knjigu "Idk" (obrazac broj 59).

#### **Član 313**

Sudovi vode pomoćne knjige, i to:

- dnevnik rada sudijskog pripravnika,
- karton sudije - porotnika,
- evidenciju pozvanih sudija - porotnika,
- spisak sudskih vještaka,
- spisak poslatih predmeta koje treba vratiti i predmeta upućenih na posredovanje,
- dnevnik službenih izlazaka,
- evidenciju troškova postupka od kojih je stranka bila oslobođena,
- popis izvršenja,
- spisak popisa "karton",
- popis isprava "Pi",
- imenik A i B za popis isprava,
- kontrolnik lica privedenih sudiji za istragu,
- kontrolnik lica u pritvoru i u izviđaju i istrazi,
- kontrolnik lica u pritvoru po optuženju,
- knjigu pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora,
- imenik pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora,
- evidenciju o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora,
- kontrolnik izvršenja vaspitnih mjera,
- knjigu sjednica vijeća i
- knjigu uručenih odluka u sudu.

Sudovi vode i druge pomoćne knjige o čemu odlučuje predsjednik suda.

### **3.8. Vođenje imenika i pomoćnih knjiga**

#### **Član 314**

Radi lakšeg i bržeg pronalaženja brojeva predmeta po upisnicima sudovi vode imenike za upisnike (obrazac broj 60).

Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Ako se upisnik vodi u elektronskom obliku ne vodi se imenik.

#### **Član 315**

Imenici koji se vode kao knjige podijeljeni su po slovima prema azbučnom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo.

Imenici se mogu voditi za više godina u jednoj knjizi. U tom slučaju na početku godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom.

Imenici za krivične upisnike vode se po imenu okrivljenog lica, pamični po imenu tuženog i tužioca, predmeti izvršenja po imenu dužnika i povjerioca, predmeti ostavine po imenu ostavioca, a ostali imenici po imenu predlagača, odnosno lica na koje se postupak odnosi. Za upisnik "Su" vodi se lični i stvarni imenik.

Sudovi sa malim obimom poslova mogu za predmete iz upisnika "Kv" i "Kž", "Kp" i "Kri", "Pi" i "P" voditi jedan imenik.

### **3.9. Knjiga uslovnih osuda**

#### **Član 316**

U knjigu uslovnih osuda upisuju se sve uslovne osude kad postanu pravosnažne.

Knjiga uslovnih osuda osniva se za više godina unaprijed, a vodi se po sistemu kalendara po godinama i mjesecima prema isteku roka vremena provjeravanja.

Dvostruko uslovljene osude (naknada štete i kazna zatvora) upisuju se tako što se prvo upisuje rok do kog štetu treba naknaditi, a poslije toga rok isteka vremena provjeravanja.

Kad se uslovna osuda upisuje, stavlja se u odgovarajuću rubriku "Ku" odnosno "O" upisnika redni broj pod kojim je osuda upisana u knjigu uslovnih osuda.

Upis u knjigu uslovnih osuda označava se oznakom konačnog rješenja kad sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude.

### **3.10. Knjiga oduzetih predmeta**

#### **Član 317**

U knjigu oduzetih predmeta upisuju se predmeti koji su u toku krivičnog postupka oduzeti i čuvaju se u sudu.

Namještenik koji vodi knjigu oduzetih predmeta dužan je da svakog mjeseca provjeri da li se stanje po knjizi slaže sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Ako ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na čuvanju duže od šest mjeseci, obavijestio o tome sudiju i predsjednika suda radi donošenja odgovarajuće odluke.

Kad je oduzeti predmet prodat, uništen ili predat po odluci suda, u knjizi se redni broj tog predmeta označava oznakom konačnog rješenja.

### **3.11. Kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi**

#### **Član 318**

U kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi upisuju se novčane kazne, paušal i troškovi krivičnog postupka, kao i oduzeta imovinska korist po pravosnažnim sudskim odlukama.

Nakon što se izvrši zaduženje u kontrolniku iz stava 1 ovog člana, ispod odluke sudije kojom se naređuje zaduženje, stavlja otisak štambilja o tome da je zaduženje izvršeno.

Redni broj kontrolnika pod kojim je izvršeno zaduženje upisuje se u odgovarajuću rubriku krivičnog upisnika za taj predmet.

#### **Član 319**

Namještenik koji vodi kontrolnik svakog mjeseca provjerava, upoređivanjem kontrolnika sa dnevnikom novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, da li su zaduženi iznosi naplaćeni. Ako ustanovi da pojedina zaduženja nijesu naplaćena, ispitaće razloge i o tome obavijestiti predsjednika suda radi donošenja odgovarajuće odluke.

#### **Član 320**

Predmet se u kontrolniku označava oznakom konačnog rješenja kad je zaduženje po odnosnom predmetu u cjelini naplaćeno ili otpisano.

Kontrolnik se zaključuje krajem svake godine tako što se na svakom tabaku sumiraju zaduženja, naplaćeni, otpisani i nenaplaćeni iznosi, a iza posljednjeg rednog broja izvrši rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenaplaćenim saldonom. Rekapitulaciju potvrđuje namještenik koji vodi kontrolnik, upravitelj sudske pisarnice i predsjednik suda.

Nenaplaćeni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. U ranijem kontrolniku predmet se označava oznakom konačnog rješenja, a u rubrici za primjedbe upisuje se novi redni broj.

#### **Član 321**

U kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi upisuju se iznosi neplaćenih taksi i troškova koji su isplaćeni iz predračunskih sredstava suda, kao i potrebni podaci po pravosnažnosti rješenja kojim je stranci naređeno da plati troškove isplaćene iz predračunskih sredstava suda. Taksu i unaprijed isplaćene troškove iz predračunskih sredstava sud naplaćuje po službenoj dužnosti od stranke koja je dužna da ih naknadi.

### **3.12. Kontrolnik lica u pritvoru**

#### **Član 322**

U kontrolnik lica u pritvoru upisuju se lica u pritvoru.

Kontrolnik iz stava 1 ovog člana posebno se vodi za lica u istrazi, a posebno za ona koja su optužena.

### **3.13. Spisak izvršenja**

#### **Član 323**

U spisak izvršenja upisuju se predmeti izvršenja, a na osnovu tog spiska kontroliše se rad u predmetima izvršenja.

### **3.14. Spisak popisa**

#### **Član 324**

U spisak popisa upisuju se podaci o izvršenom popisu pokretnih stvari.

Prije izvršenja popisa službeno lice će provjeriti, radi eventualnog zaduženja predmeta i sprovođenja jedinstvenog postupka, da li je ranije izvršen popis stvari dužnika.

Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Izvršeni upis u spisak popisa unijeće se i u zapisnik o popisu.

Kad povjerilac odustane od zahtjeva ili kad se izvršenje obustavi ili kad se izvrši naplata, predmet se u spisku označava oznakom konačnog rješenja.

### **3.15. Spisak isprava "Si"**

#### **Član 325**

U spisak isprava upisuju se testamenti i druge važne isprave koje su predate sudu radi čuvanja.

Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Ako su isprave predate otvorene, staviće se u koverat i zapečatiti, a na podnesku, odnosno zapisniku zabilježiti broj pod kojim je taj podnesak upisan u spisku.

Na omot u kojem se nalazi isprava, stavlja se redni broj spiska, posljednja dva broja godine u kojoj je isprava u spisku upisana i kratka sadržina (na primjer "Si 10/10 testament Sajka Sajkovića učitelja iz Podgorice"). Isprava se čuva u sudu na bezbjednom mjestu, odvojeno od drugih predmeta i spisa.

Isprave se vraćaju strankama samo po odluci suda. Kad se testament proglašuje, pripaja se ostavinskim spisima.

### **3.16. Dostavne knjige**

#### **Član 326**

Sud vodi posebne dostavne knjige za poštu, a posebne za druge načine dostavljanja.

Pismena koja se dostavljaju poštom uvode se u dostavnu knjigu, koja ima oblik i sadržinu u skladu sa propisima kojima se uređuje poštanska djelatnost. U dostavnu knjigu posebno se uvode povratnice, preporučene i obične pošiljke.

Prije predaje pismena pružaocu poštanskih usluga sabira se vrijednost nalijepljenih poštanskih maraka i zbirna vrijednost upisuje iza zadnjeg upisa. Tačnost upisa ovjerava namještenik računovodstva.

U dostavnu knjigu upisuju se pismena koja se dostavljaju u mjestu suda preko namještenika.

U dostavnu knjigu za sud upisuju se pismena koja se dostavljaju sudijama i službama u sudu.

## **GLAVA IV**

# **ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE**

### **4.1. Postupanje u krivičnim predmetima**

#### **Član 327**

U krivičnim predmetima hitne prirode sudovi postupaju bez odlaganja, a naročito u pritvorskim predmetima, predmetima u kojima je podnijeta molba za pomilovanje ili zahtjev za vanredno ublažavanje kazne, predmetima izvršenja krivičnih sankcija, postupcima protiv stranih državljana, postupcima prema maloljetnicima i postupcima za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i rodoskrvnenje.

### **4.2. Sudije za istragu**

#### **Član 328**

Predsjednici viših i osnovnih sudova održavaju povremene radne sastanke sa sudijama za istragu i vijećima koja odlučuju u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzimaju potrebne mjere za uredan i blagovremen rad u izviđaju i istrazi.

Ako predsjednik suda prilikom pregleda predmeta utvrdi neuredno i neblagovremeno postupanje u predmetu, upozoriće sudiju za istragu i preduzeti mjere radi obezbjeđenja urednog i hitnog postupka.

#### **Član 329**

Kad sudija za istragu zbog većeg broja okrivljenih ili pritvorenih lica, obimnosti predmeta, složenosti većeg broja radnji i mjera koje treba hitno izvršiti ili zbog zauzetosti u nekom drugom započetom predmetu nije u mogućnosti da izvrši sve potrebne radnje u propisanim rokovima, dužan je da o tome odmah obavijesti predsjednika suda, koji će odrediti jednog ili više sudija da izvrše radnje i mjere u istrazi.

Na način iz stava 1 ovog člana naročito se postupa u slučajevima kad je potrebno održati rokove u vezi sa trajanjem, produženjem ili ukidanjem pritvora.

### **4.3. Obavještenje o postupku i donijetim odlukama**

#### **Član 330**

O određivanju pritvora, kao i o svakoj pravosnažnoj presudi kojom je osuđeno lice koje je u radnom odnosu, sud će odmah, držeći se strogo rokova određenih posebnim propisima, obavijestiti neposrednog starješinu ili poslodavca kod kojeg je to lice zaposleno.

Na način iz stava 1 ovog člana sud postupa i u slučaju kad je pravosnažnom odlukom obustavljen krivični postupak protiv lica iz stava 1 ovog člana ili su pravosnažnom presudom ta lica oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, ako je u pitanju advokat sud će obavijestiti Advokatsku komoru, a za sudiju - porotnika nadležnog predsjednika suda.

#### **Član 331**

O svakom određivanju pritvora i pokretanju krivičnog postupka protiv osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava koji su strani državljanima, sud će odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

#### **Član 332**

O svakoj pravosnažno izrečenoj mjeri bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti sud će obavijestiti nadležnu profesionalnu organizaciju.

Sudovi će redovno dostavljati organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije rješenja o rehabilitaciji i rješenja kojima se utvrđuje brisanje osude.

#### **Član 333**

Sudovi su dužni da obavještavaju i druge organe, ustanove i organizacije, kad je u skladu sa posebnim propisima predviđeno obavještavanje ili dostavljanje pravosnažnih presuda.

### **4.4. Pritvor**

#### **Član 334**

U upisnik u kojem je upisan predmet po kojem je protiv nekog lica određen pritvor, ispred imena se upisuje riječ "pritvor" ili stavlja štambilj sa istim tekstom, koji će se precrtati kosom crtom kad to lice bude pušteno na slobodu.

#### **Član 335**

Predsjednik višeg suda ili sudija koga on odredi za obilazak pritvorenih lica unosi u upisnik svoja zapažanja u vezi sa nadzorom koji vrši nad pritvorenim licima.

Predsjednik višeg suda ili sudija koga on odredi upoznaće sudiju koji postupa u predmetu sa svojim zapažanjima, a po potrebi i upravu zatvora. Ako su uočeni nedostaci ili nepravilnosti, predsjednik suda preduzima mjere da se ti nedostaci otklone.

#### **Član 336**

Kad se donese rješenje o produženju, odnosno o ukidanju pritvora, a očigledno je da se to rješenje neće blagovremeno dostaviti sudiji za istragu, o donijetom rješenju obavijestit će sudija za istragu, radi obavještavanja uprave zatvora da okrivljenog zadrži, odnosno otpusti iz pritvora.

### **4.5. Izvršenje krivičnih sankcija**

#### Član 337

Naredba za izvršenje kazne zatvora upisuje se u Upisnik za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks".

#### Član 338

Predsjednik suda na kraju svakog mjeseca vrši pregled Upisnika za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks" i to konstatuje u koloni za primjedbe posljednjeg rednog broja tog mjeseca.

Prilikom pregleda upisnika predsjednik suda provjerava naročito da li su osuđena lica pozvana na izdržavanje kazne zatvora, da li se neko od osuđenih lica nalazi u bjekstvu i slično i, zavisno od utvrđenog stanja, preuzima odgovarajuće mjere.

#### Član 339

Predsjednik suda koji je dostavio presudu radi izvršenja kazne i predsjednik suda nadležnog za izvršenje kazne zatvora, svakih šest mjeseci sravnjuju podatke o odlukama dostavljenim na izvršenje sa podacima iz upisnika za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks".

### 4.6. Naplata novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi

#### Član 340

Pravosnažne odluke kojima je određeno plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka ili oduzimanje imovinske koristi, upisuju se u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 1) i u dnevnik novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 2), posebno za svako lice.

#### Član 341

Nakon što je u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi upisano zaduženje i rok do kojeg treba izvršiti uplatu, ispod odluke sudije u spisu kojom se naređuje zaduženje i na omotu spisa bilježi se broj kontovnika u kojem je to zaduženje upisano u odgovarajuću rubriku krivičnog upisnika.

#### Član 342

Nakon upisivanja potrebnih podataka u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi poziva se obveznik da plati novčanu kaznu, troškove krivičnog postupka i oduzetu imovinsku korist (obrazac broj 61 Fm 3), u roku određenom odlukom kojom je određeno plaćanje. Uz poziv se prilaže uplatnica.

Poziv sadrži upozorenje da se o izvršenoj uplati sudu odmah dostavi dokaz da je uplata izvršena.

#### Član 343

O svakoj uplati obavještava se sudska pisarnica popunjavanjem obavještenja o naplati novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 4) koje se ulaže u sudski spis.

#### Član 344

Iznos novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi uplaćuje se u korist budžeta Crne Gore.

#### Član 345

Namještenik koji vodi dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi dužan je da provjerava naplatu i preuzima radnje da se potraživanje iz dnevnika i kontovnika naplati što prije, a naročito prije isteka roka zastarjelosti.

Na kraju svakog mjeseca namještenik koji vodi dnevnik dužan je da pregleda sve otvorene stavke i dostavljanjem obavještenja o proteku roka naplate (obrazac broj 61 Fm 5) obavijesti nadležnog sudiju da je rok za naplatu protekao. Postupak izvršenja radi naplate utvrđenog iznosa pokreće se nakon prijema obavještenja.

Ako je sud koji je donio odluku tražio izvršenje novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi od drugog suda, sud nadležan za izvršenje će obavijestiti sud koji je tražio naplatu o pokretanju postupka izvršenja i navesti oznaku svog spisa.

#### Član 346

Ako je od dostavljanja obavještenja za izvršenje protekao rok određen u presudi, namještenik koji vodi dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi dužan je da zatraži od suda nadležnog za izvršenje, obavještenje o razlozima zbog kojih izvršenje nije sprovedeno u određenom roku na obrascu: zahtjev za obavještenje o toku izvršenja novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 6). O utvrđenom stanju obavještava se i predsjednik suda.

#### Član 347

Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u određenom roku, troškove krivičnog postupka i oduzetu imovinsku korist, predmet se dostavlja sudiji radi donošenja odluke (zamjena novčane kazne kaznom zatvora, donošenje rješenja o oslobađanju od naknade troškova krivičnog postupka i dr.).

Nakon pravosnažnosti rješenja o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, rješenja o oslobađanju od naknade troškova krivičnog postupka i kad se utvrdi da je izvršenje novčane kazne ili naplate troškova krivičnog postupka i naplate oduzete imovinske koristi zastarjelo, u odgovarajućem kontovniku i dnevniku novčanih kazni otpisuje se zaduženje knjigovodstvenim crvenim stornom i upisuje broj i datum rješenja po kojem je stomiranje izvršeno.

Predsjednik suda naređuje da se otpišu i zaduženja kod kojih je postala neisplativa prinudna naplata, osim zaduženja novčanih kazni.

U slučaju da se, nakon donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, novčana kazna, troškovi krivičnog postupka i oduzeta imovinska korist naplati, unosi se ponovno zaduženje u istom kontovniku.

Na način iz stava 3 ovog člana postupa se i sa novčanim kaznama izrečenim i naplaćenim zbog nepoštovanja suda.

### 4.7. Oduzimanje i čuvanje predmeta

#### Član 348

Predmeti oduzeti u krivičnom postupku ili pronađeni kod okrivljenog za koje se ne zna čiji su, kao i jemstva upisuju se u Knjigu oduzetih predmeta.

Ako oduzeti novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti treba da posluže kao dokaz u postupku, čuvaju se u blagajni u kasi. Ako nemaju ovu svrhu ili je njima dato jemstvo dostavljaju se na čuvanje u sudski depozit.

Drugi predmeti predaju se na čuvanje namješteniku koji je određen za njihovo čuvanje u skladu sa ovim poslovnikom.

Ako se radi o finansijskim iskazima i izvještajima koji mogu poslužiti kao dokaz, ti iskazi i izvještaji će se srediti po stranicama odnosno rednim brojevima, staviti u omot i čuvati na način iz st. 2 i 3 ovog člana.

#### Član 349

Prilikom prijema optužnice, sudija će naložiti da se provjeri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Ako se ti predmeti ne nalaze kod suda, narediće se da se predaju, odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze.

Oduzeti predmeti zavisno od njihove veličine i svojstava čuvaju se do konačne odluke u sudskom depozitu, u skladu sa ovim poslovnikom.

Lako kvarljive stvari sud će po potrebi prodati, a novac položiti na čuvanje u sudski depozit.

### 4.8. Postupanje po molbama za pomilovanje

## Član 350

Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno.

Ako molba za pomilovanje bude usvojena, izvornik odluke ulaže se u predmet "K", a ovjereni prepis zadržava se u predmetu "Kp".

Ako molba za pomilovanje bude odbijena, u predmetu "K" konstatuje se da je molba odbijena, a u predmetu "Kp" ostaje izvornik odluke.

### 4.9. Postupanje u predmetima izvršenja

#### Član 351

Sud koji je donio rješenje o izvršenju, a izvršenje treba da sprovede drugi sud, dostavlja sudu nadležnom za izvršenje dovoljan broj primjeraka rješenja o izvršenju sa odgovarajućim prilogima za sud i stranke.

Primjerak predloga sa izvornikom rješenja o izvršenju zadržava se u predmetu u kojem je odlučeno o izvršenju.

#### Član 352

Svaki predlog za izvršenje upisuje se u upisnik "I" kao novi predmet, bez obzira koliko je sredstava izvršenja predloženo, odnosno dozvoljeno.

Ako isti povjerilac na osnovu iste izvršne isprave protiv istog dužnika sa više posebnih predloga zatraži više novih sredstava izvršenja, ti predlozi upisuju se u upisnik "I" kao samostalni predmeti.

#### Član 353

Ako isti povjerilac na osnovu iste izvršne isprave zatraži novim predlogom proširenje izvršenja upotrebom istog sredstva izvršenja ili više istovjetnih sredstava izvršenja, koji nijesu bili obuhvaćeni ranijim predlogom ili već donijetim rješenjem o izvršenju, taj novi predlog ne upisuje se posebno u upisnik "I" već se ulaže u postojeći predmet i upisuje u popis spisa pod narednim brojem.

#### Član 354

Sud sprovodi neposredno izvršne radnje iz nadležnosti suda.

#### Član 355

Sud sprovodi bez odlaganja izvršenja, po pravilu, onim redom kojim su predmeti izvršenja primljeni u rad.

Predmeti po kojima treba sprovesti izvršenje upisuju se u spisak izvršenja.

### 4.10. Predmeti stečaja i likvidacije

#### Član 356

Po prijemu predloga za pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, upisničar provjerava uvidom u imenik stečaja i likvidacija da li se u odnosu na tog dužnika vodio ili se još vodi postupak stečaja ili likvidacije i to potvrđuje na predlogu stavljanjem zabilješke "imenik pregledan".

Ako se ustanovi da je postupak vođen ili da je u toku, o tome se sačinjava zabilješka na pismenu i potpisuje od strane upisničara.

Naknadne podneske koji se odnose na predmet u toku, upisničar dostavlja sudiji koji vodi postupak stečaja ili likvidacije.

#### Član 357

Sudija koji vodi postupak stečaja ili likvidacije, po potrebi određuje da se popis povjerilaca vodi posebno i da se prijavljena potraživanja ulažu u odvojeni omot. Na tom odvojenom omotu, vodiće se poseban popis potraživanja.

Popis povjerilaca sadrži podatke o: rednom broju, datumu, ličnom imenu povjerioca, prijavljenim potraživanjima i osporenim potraživanjima.

Ako sudija koji vodi postupak stečaja ili likvidacije odluči da se neka druga pismena posebno popišu, određuje koji će se podaci u taj popis unijeti.

Osnovni broj upisnika "St", odnosno "L" ostaje nepromijenjen sve do okončanja postupka, bez obzira na vrijeme trajanja postupka stečaja ili likvidacije.

## ČETVRTI DIO

### GLAVA I

## FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

#### Član 358

Finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama i drugim fizičkim i pravnim licima u odnosu na prijem novca i drugih vrijednosti radi upotrebe u određene svrhe u postupku, odnosno prijem novca i drugih vrijednosti kojima se u postupku utvrđuje korisnik, kao i naplata novčane kazne, troškova krivičnog postupka, oduzete imovinske koristi i jemstva vrši se u skladu sa zakonom.

#### Član 359

Za finansijsko i materijalno poslovanje u sudu odgovorni su predsjednik suda kao nalogodavac, sudija u predmetu u kojem postupa kao naredbodavac i namještenici zaduženi za vršenje finansijskih i materijalnih poslova kao računopolagači.

#### Član 360

Prilikom zaduživanja i razduživanja računopolagača sa finansijsko materijalnim poslovanjem i u slučaju njegove zamjene obavezno se vrši primopredaja, o čemu se sačinjava odgovarajući zapisnik.

#### Član 361

Finansijsko i materijalno poslovanje u određenom predmetu vrši se na osnovu naredbe sudije.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije u skladu sa ovim poslovníkom.

U predmet se unosi zabilješka o izvršenom polaganju ili primanju sa naznačenjem rednog broja dnevnika pod kojim je knjiženje sprovedeno.

#### Član 362

Novac i vrijednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili zapisnika koji se čuvaju kao finansijski dokumenti, odnosno uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

#### Član 363

Sud, po pravilu, ne prima uplatu u novcu neposredno, već upućuje stranke i druga lica da uplatu izvrše na odgovarajući račun suda, odnosno drugog organa. U tom slučaju stranci će se predati uredno ispunjena uplatnica koja sadrži svrhu uplate i oznaku predmeta u kojem se uplata vrši i zatražiti da se sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno, u naročito opravdanim slučajevima ili kad to sudija naredi, sud će neposredno primiti novac, o čemu će se stranci izdati potvrda o prijemu novca, a kopija potvrde zadržat će se kao računovodstveni dokument.

Ako se iz izjave stranke ne može ustanoviti da li je polaganje ili uplata novca potrebna, računopolagač će odmah zatražiti uputstvo od nadležnog sudije.

## **GLAVA II**

### **SUDSKI DEPOZIT**

#### **Član 364**

U sudski depozit primaju se novac i vrijednosti sa namjenom da se odmah ili u kraćem roku upotrijebe za određene svrhe u postupku (privremeni depozit) ili za koje u postupku treba da se utvrdi korisnik (stalni depozit).

Novac i vrijednosti primljene u sudski depozit čuvaju se u blagajni suda, na posebnom računu suda ili u sefu u banci.

Ako je predmet sudskog depozita takav da zbog posebnih svojstava i veličine nije pogodan za čuvanje u sudu ili u sefu, određuje se da se taj predmet čuva kod odgovarajućeg pravnog ili fizičkog lica.

#### **Član 365**

Sudski depozit ima svoj naziv u kojem se navodi ime polagača i pravna stvar na koju se depozit odnosi.

#### **Član 366**

Sredstvima sudskog depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe sudije koji postupa u predmetu.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije (dnevnik i kontovnik).

Na omotu spisa predmeta stavlja se zabilješka o izvršenom polaganju i primanju, uz navođene broja dnevnika.

Izvjestaji o promjenama stanja sredstava depozita lijepe se na posebni karton hronološkim redom i ulažu u predmet.

### **2.1. Primanje novca**

#### **Član 367**

Novac se prima u sudski depozit na način što polagač vrši uplatu u korist računa suda na kojem se vodi depozit.

Izuzetno, kad položena sredstva treba odmah ili u kratkom roku upotrijebiti za određene svrhe, sud može novac primiti i preko blagajne, ako se time ne krše pravila o blagajničkom maksimumu.

Blagajnički maksimum određuje predsjednik suda u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijsko poslovanje.

Novac primljen na račun sudskog depozita i neposredno na blagajni suda upisuje se u dnevnik novčanog depozita koji se čuva u blagajni suda ili na računu suda u banci (obrazac broj 61 Fm 7).

#### **Član 368**

Pod uplatom u gotovini podrazumijeva se i elektronsko plaćanje sa računa fizičkog ili pravnog lica.

Sa novcem primljenim putem pošte postupa se kao sa novcem primljenim na blagajni suda.

### **2.2. Primanje dragocjenosti**

#### **Član 369**

Sud prima dragocjenosti neposredno ili preko pošte. Primljene dragocjenosti se popisuju i procjenjuju.

Popis dragocjenosti vrši komisija koju određuje predsjednik suda, a procjenu dragocjenosti vrši sudski vještak.

Lice koje se stara o nenovčanom depozitu, po pravilu, član je komisije za popis dragocjenosti.

Primljeni predmeti se tačno popisuju po broju komada, kakvoći, količini, težini, obliku i drugim specifičnim osobinama kako bi se isključila svaka mogućnost zamjene predmeta.

Ako iz bilo kog razloga komisija ne može izvršiti popis po elementima iz stava 4 ovog člana, određuje se sudski vještak koji će utvrditi o kakvim se dragocjenostima radi.

Zapisnik o popisu i procjeni sastavlja se u dva primjerka od kojih se original ulaže u omot sa popisanim dragocjenostima, a kopija u odgovarajući spis predmeta. Na omotu se označava naziv depozita, oznaka predmeta i upozorenje da se primjerak zapisnika nalazi u omotu.

Dragocjenosti se procjenjuju prema prometnoj vrijednosti na dan prijema u sudu.

Dragocjenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se u isti omot.

Troškove popisa i procjene dragocjenosti utvrđuje sudija i određuje ko će ih naknaditi.

### **2.3. Primanje vrijednosnih papira**

#### **Član 370**

Vrijednosni papiri primaju se na način što se vrši njihov popis uz navođenje sljedećih podataka: država u kojoj je vrijednosni papir izdat, naziv izdavaoca vrijednosnog papira, serija i broj vrijednosnog papira, iznos na koji talon glasi, kuponi vezani za vrijednosni papir i datum kad treba isplatiti ili realizovati prvi kupon.

Ako je vrijednosni papir izdat u Crnoj Gori njegova vrijednost označava se u nominalnom iznosu. U slučaju da vrijednosni papir nema sve kupone, tj. ako se prilikom naplate kupona pored kamate isplaćuje i dio glavnice, kao vrijednost označice se smanjena vrijednost papira.

Ako se za vrijednosne papire izdate u inostranstvu ne može odmah utvrditi njihova nominalna vrijednost, kao vrijednost će se privremeno označiti vrijednost od jednog eura (evidencioni euro).

### **2.4. Primanje štednih knjižica**

#### **Član 371**

Štedna knjižica popisuje se tako što se navodi: naziv izdavaoca knjižice, ime vlasnika i korisnika knjižice, broj knjižice, iznos salda na koji knjižica glasi i posebni znak, ukoliko postoji.

Vrijednost štedne knjižice izdate u eurima navešće se prema saldu koji knjižica pokazuje u nominalnom iznosu.

Ako je štedna knjižica izdata u stranoj valuti, navešće se njena vrijednost u eurima na način što će se stanje salda preračunati po kursnoj listi važećoj za taj dan, a ako i na taj način nije moguće odrediti vrijednost privremeno će se kao vrijednost knjiženja označiti vrijednost od jednog eura (evidencioni euro).

### **2.5. Primanje isprava**

#### **Član 372**

Isprave se popisuju tako što se navode njihovo svojstvo, izdavalac, datum i mjesto izdavanja i drugi podaci.

Isprave se upisuju po komadima, bez označavanja vrijednosti.

## 2.6. Primanje strane valute

### Član 373

Ako je predmet depozita strana valuta, u popisu se navodi naziv države u kojoj primljena valuta vrijedi kao zakonsko sredstvo plaćanja, broj novčanica i njihova nominalna vrijednost, naziv izdavaoca, serija, broj i drugi podaci.

Vrijednost primljene strane valute navodi se prema kursnoj listi na dan prijema.

Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplatiće se na račun sudskog depozita, ukoliko nadležni sudija, u zavisnosti od potrebe izvođenja dokaza, ne odluči drukčije.

## 2.7. Čuvanje novca

### Član 374

Novac koji je predat sudu čuva se na posebnom računu suda u banci.

Samo izuzetno primljeni novac može se čuvati u blagajni suda ako ga treba odmah isplatiti.

Ako neposredno primljeni novac ne može biti isplaćen u određene svrhe u roku od pet dana od dana prijema ili ako se ne može čuvati u blagajni suda zbog propisa o blagajničkom maksimumu odmah će se uplatiti na račun suda u banci.

## 2.8. Čuvanje strane valute

### Član 375

Novac u stranoj valuti čuva se na deviznom računu suda u banci.

## 2.9. Čuvanje vrijednosti

### Član 376

Primljene vrijednosti (dragocjenosti, vrijednosni papiri, štedne knjižice i isprave) čuvaju se u blagajni suda ili u sefu u banci.

U zaglavlju kontovnika nenovčanog depozita navodi se mjesto čuvanja vrijednosti oznakom: "blagajna" ili "sef".

### Član 377

Primljene vrijednosti stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta, broj depozita pod kojim su vrijednosti primljene, pravna stvar na koju se odnose, kraća specifikacija sadržaja omota, prezime, ime i adresa polagača.

Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i procjeni.

Nakon zatvaranja omota, članovi komisije se potpisuju na omotu pored mjesta gdje je stavljen pečat.

### Član 378

Primljene vrijednosti se upisuju u dnevnik negotovinskog depozita (obrazac broj 61 Fm 8).

## 2.10. Depoziti na čuvanju kod drugih lica

### Član 379

Prije nego što sud odredi da se depozit čuva kod lica iz člana 364 stav 3 ovog poslovnika, zatražiće od predlagača da položi odgovarajući predujam za troškove čuvanja i rukovanja položenim predmetima depozita.

Prije nego što sud preda predmete depozita, izvršiće popis i procjenu depozita i o tome sačiniti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan ulaže u odgovarajući spis, a drugi predaje čuvaru depozita zajedno sa predmetom depozita.

Prijem depozita iz st. 1 i 2 ovog člana upisuje se u evidenciju depozita na čuvanju kod drugih lica (obrazac broj 61 Fm 9).

## 2.11. Izdavanje novca

### Član 380

Novac koji se čuva u sudskom depozitu izdaje se samo na osnovu pisane naredbe sudije i na način koji on odredi. Naredba o izdavanju novca iz sudskog depozita, naročito sadrži: predmet izdavanja, prezime i ime, odnosno naziv korisnika kome se predmet depozita izdaje i naziv i broj depozita.

Gotovina se korisniku isplaćuje na blagajni suda, poštom ili preko banke. Novac koji se nalazi na računu suda u banci, po pravilu se isplaćuje preko banke odgovarajućim nalogom.

Novac namijenjen za određene svrhe u postupku može se podići sa banke i korisniku isplatiti na blagajni suda.

Kad je potrebno da se iz zapečaćenog omota izdaju pojedini predmeti, sud rješenjem određuje da se pribavi zapečaćeni omot. Zapečaćeni omot otvara se komisijski, a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ulaže u predmet, a u zapisniku o popisu i procjeni se sačinjava ispravka koju komisija potpisuje i nakon toga zatvara omot.

Ako korisnik predmeta koji se izdvaja nije prisutan, izdvojeni predmet će se privremeno predati blagajni suda, što će se upisati u odgovarajući dnevnik i kontovnik, a korisnik pozvati da depozit preuzme u određenom roku.

## 2.12. Izdavanje vrijednosti

### Član 381

Vrijednosti se izdaju neposredno korisniku ili preko pošte, odnosno preko zamoljenog suda.

Ako se vrijednosti izdaju neposredno korisniku, izdavanje se vrši uz potpis na prepisu naredbe sudije o izdavanju vrijednosti, koja se čuva kao knjigovodstveni dokument.

Ako se vrijednost izdaje poštom ili preko zamoljenog suda, predsjednik suda određuje komisiju od tri člana, od kojih je jedan lice ovlašćeno za čuvanje nenovčanog depozita, koja pregleda pošiljku, zatim je zatvara i predaje na otpremu.

## 2.13. Privremeno izdavanje novca i drugih vrijednosti

### Član 382

Privremeno izdavanje novca i vrijednosti radi upotrebe u sudskom postupku vrši se uz potvrdu (revers) koja se ulaže u odgovarajući omot u blagajnu. Kad se privremeno izdati predmet vrati u depozit, potvrda (revers) se poništava.

### Član 383

Depozit se može izdati korisniku samo na osnovu rješenja suda i na način kako je u rješenju određeno.

Rješenjem kojim se odobrava izdavanje depozita utvrđuju se troškovi čuvanja depozita i ko je dužan da naknadi troškove i odlučuje se o položenom predujmu.

#### **Član 384**

Ako dođe do promjene stvarne ili mjesne nadležnosti suda, iz kojih razloga depozit treba dostaviti drugom sudu, o tome se donosi rješenje. Nakon toga sud dostavlja depozit poštom ili preko banke sudu određenom rješenjem.

#### **Član 385**

Eventualne smetnje koje se odnose na izdavanje depozita ili na pojedine pravne poslove u vezi sa njim (zabrana otuđenja ili opterećenja stvari, pravo plodouživanja, ispunjavanje naloga po testamentu i dr.) ili na pojedine poslove rukovanja koji se ponavljaju, upisuju se crvenom hemijskom olovkom u zaglavlju odgovarajućeg kontovnika.

### **2.14. Postupak sa zastarjelim sudskim depozitom**

#### **Član 386**

Rješenjem kojim se daje nalog za izdavanje predmeta depozita korisniku određuje se rok u kojem depozit treba preuzeti i navode pravne posljedice koje nastupaju ako se depozit ne preuzme u roku.

Ako korisnik ne preuzme depozit u određenom roku i nastupi zastarjelost izdavanja depozita, sud će rješenjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarjelo i da je predmet depozita postao državna svojina.

Ako je predmet zastarjelog depozita dragocjenost, sud će izvršiti prodaju te dragocjenosti u korist budžeta Crne Gore.

#### **Član 387**

Odredbe ovog poslovnika kojima se uređuje sudski depozit primjenjuju se i na polaganje jemstva u krivičnom postupku.

### **GLAVA III**

## **POSLOVNE KNJIGE ZA FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE**

#### **Član 388**

Poslovne knjige za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva u okviru kontnog plana propisanog za sudove.

Radi evidencije primanja i izdavanja gotovine, vrijednosnih i ostalih predmeta sud vodi propisane dnevnik i odgovarajuće kontovnike, kao i potrebne pomoćne knjige i evidencije, na obrascima koji su propisani ovim poslovníkom i na drugim propisanim obrascima.

Evidencija se vodi za račun svakog položenog depozita posebno.

### **3.1. Dnevnik**

#### **Član 389**

Za primanje i izdavanje gotovine, vrijednosti i ostalih predmeta koji se odnose na finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama koriste se sljedeći dnevnik:

- 1) dnevnik novčanog depozita koji se čuva u blagajni suda ili na račun suda u banci,
- 2) dnevnik negotovinskog depozita,
- 3) dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi.

Dnevnik se vode na listovima koje ovjerava predsjednik suda, nakon što se popune. Listovi dnevnika se odlažu u posebne korice po rednim brojevima stranica i na kraju godine uvezuju se u knjige i odlažu zajedno sa ostalim knjigovodstvenim dokumentima za tu godinu.

Knjiženje se vrši hronološkim redom preko odgovarajućih kontovnika.

### **3.2. Kontovnici**

#### **Član 390**

Za evidenciju stanja na računima sudskih depozita vode se uz pojedine dnevnik i kontovnici propisani ovim poslovníkom.

Prije otvaranja novog računa treba provjeriti da li u istoj pravnoj stvari već postoji depozit i da li je za njega otvoren poseban račun (kontovnik).

Svaki kontovnik mora ovjeriti predsjednik suda poslije prvog knjiženja.

#### **Član 391**

Uz svaki dnevnik vodi se kontovnik, i to:

- 1) kontovnik gotovinskih depozita koji se čuvaju u blagajni suda ili na račun suda u banci (obrazac broj 61 Fm 10);
- 2) kontovnik negotovinskih depozita i
- 3) kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi.

#### **Član 392**

Kontovnici pojedinih vrsta međusobno se razlikuju po boji gornjeg ruba kontovnika, i to:

- kontovnici gotovinskih depozita koji se čuvaju u blagajni suda označeni su crvenim rubom;
- kontovnici gotovinskih depozita koji se čuvaju na račun suda u banci označeni su plavim rubom;
- kontovnici negotovinskih depozita označeni su žutim rubom; i
- kontovnici novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi nemaju ruba u boji.

Kontovnici se čuvaju odvojeno po vrstama i složeni su po rednim brojevima odgovarajuće vrste u kartonskim kutijama sa potrebnim brojem pregrada.

#### **Član 393**

Svaki kontovnik ima zaglavlje i kolone sa odgovarajućim natpisima.

U lijevom gornjem uglu zaglavlja, poslije prvog knjiženja, predsjednik suda potvrđuje svaki kontovnik svojim potpisom i stavljanjem pečata suda.

Na sredini zaglavlja upisuje se oznaka predmeta i naziv računa, a ispod toga se ostavlja prostor za zabilješke.

U desnom gornjem uglu zaglavlja upisuje se broj konta, broj kontovnika i redni broj stranica. U kontovniku gotovinskih depozita upisuje se i mjesto čuvanja, a u kontovniku novčanih kazni, troškova krivičnih postupka i oduzete imovinske koristi i rok uplate.

Ako je jedan kontovnik koji se odnosi na određeni račun popunjen, tom se kontovniku dodaje drugi kao nastavak prvog. Dodati kontovnik zadržava broj konta i broj kontovnika, dok stranica dobija sljedeći redni broj.

#### Član 394

Svaka knjigovodstvena promjena u poslovnim knjigama i evidencijama finansijskog i materijalnog poslovanja sa strankama knjiži se samo na osnovu pisanog dokumenta, u skladu sa propisima o finansijskom i materijalnom poslovanju.

#### Član 395

Sva primanja i izdavanja gotovinskog depozita koji se čuvaju u blagajni suda sprovode se preko blagajničkog izvještaja za gotovinu uplaćenu po strankama (obrazac broj 61 Fm 11), po redosljedu primanja i izdavanja, nakon čega se na osnovu izvornika blagajničkog izvještaja za gotovinu uplaćenu po strankama, ta primanja i izdavanja knjiže u dnevnik gotovinskog depozita koji se čuva u blagajni suda preko odgovarajućih kontovnika.

Primanja i izdavanja gotovinskih depozita koji se čuvaju na računu suda u banci upisuju se na osnovu izvještaja banke. Izvještaje o uplatama i isplatama gotovinskih depozita koji se čuvaju na računu suda u banci čuva namještenik koji vodi dnevnik gotovinskih depozita, sređene po rednim brojevima izvoda u posebnom omotu.

Primanja i izdavanja negotovinskih depozita upisuju se na osnovu zapisnika o primanju i naredbe sudije o izdavanju i knjiže se kopirnom metodom u dnevnik negotovinskih depozita preko odgovarajućih kontovnika.

### 3.3. Pomoćne knjige i evidencije

#### Član 396

Uz dnevnik, kontovnik i evidencije za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama sudovi vode sljedeće pomoćne knjige i evidencije:

- blagajnički izvještaj za novčanu uplatu po strankama,
- evidenciju depozita na čuvanje kod drugih lica,
- imenik računa (obrazac broj 61 Fm 12),
- evidenciju rokova za rukovanje sudskim depozitima (obrazac broj 61 Fm 13).

#### Član 397

Uz dnevnik i kontovnik sudovi mogu, po potrebi, voditi imenik računa po azbučnom redosljedu nosilaca računa.

#### Član 398

O rokovima u kojima treba preduzeti pojedine radnje u vezi sa poslovanjem i rukovanjem depozitima vodi se evidencija rokova za rukovanje sudskim depozitima, po sistemu kalendara.

Rokovi se upisuju za mjesec dana unaprijed.

### 3.4. Zaključivanje poslovnih knjiga i evidencija finansijskog i materijalnog poslovanja

#### Član 399

Ako je bilo uplata ili isplata, promet blagajne u blagajničkom izvještaju za gotovinu uplaćenu po strankama svakodnevno se evidentira i zaključuje. Ovaj blagajnički izvještaj dostavlja se zajedno sa dokumentacijom finansijskom knjigovodstvu suda radi daljeg knjiženja u okviru kontnog plana.

Mjesečni zbirovi dugovnih i potražnih strana dnevnika gotovinskih depozita koji se čuvaju na blagajni suda ili na računu suda u banci i dnevnik negotovinskih depozita knjiže se u finansijskom knjigovodstvu suda u okviru kontnog plana.

#### Član 400

Ako prilikom prijema nekog iznosa ili stvari ne postoji odgovarajuća naredba sudije, računopolagač će odmah tražiti da se naredba izda, a ako ne postoji predmet, osnovaće se u tu svrhu novi predmet koji će se upisati u upisnik "R" za razne građanske predmete.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije na način predviđen ovim poslovníkom i uputstvima za pojedine evidencije.

U predmetu se unosi zabilješka o izvršenom polaganju ili primanju sa naznačavanjem rednog broja dnevnika pod kojim je knjiženje sprovedeno.

#### Član 401

Novac i vrijednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili zapisnika, koji se čuvaju kao finansijski dokumenti, odnosno uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

#### Član 402

Po završetku poslovne godine sve poslovne knjige i evidencije za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama zaključuju se u skladu sa zakonom, i to odvojeno:

- za sudske depozite na obrascu pregled sudskih depozita (obrazac broj 61 Fm 14),
- za novčane kazne, troškove krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi na obrascu: pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 15).

#### Član 403

Poslovne knjige propisane ovim poslovníkom zaključuje računopolagač.

#### Član 404

Dnevnik, pomoćne knjige i evidencije, kao i pregled sudskih depozita i pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, potpisuje predsjednik suda i računopolagač.

#### Član 405

Pregled sudskih depozita i pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi čine poseban prilog završnom računu suda.

## PETI DIO

### GLAVA I

## ODREDBE O INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA I PRAVOSUDNOM INFORMACIONOM SISTEMU

#### Član 406

Radi vršenja poslova sudske uprave, kancelarijskog poslovanja i drugih poslova od značaja za unutrašnje poslovanje sudova, sudovi koriste elektronske informacione tehnologije (u daljem tekstu: informacione tehnologije).

U sudovima se u radu koriste informacione tehnologije za obradu teksta, vođenje evidencija, obradu i prikupljanje statističkih podataka za elektronsku razmjenu podataka, računovodstvene poslove,

kao i za praćenje propisa, sudske i tužilačke prakse.

U radu sa informacionim tehnologijama shodno se primenjuju propisi kojima se uređuju informacione tehnologije i odredbe ovog poslovnika.

Sa podacima koji se unose posredstvom informacionih tehnologija postupa se na način propisan zakonom.

+ **Vidi:**

[čl. 39. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 407

U sudovima se koriste informacione tehnologije koje omogućavaju:

- 1) vođenje upisnika i pomoćnih knjiga koji moraju sadržati najmanje sve podatke kao upisnici i pomoćne knjige,
- 2) evidenciju sudija, vijeća, sudija-porotnika, sudskih vještaka i dr.,
- 3) slučajnu dodjelu predmeta,
- 4) obradu teksta (izrada akata, naredbi, odluka i dr.),
- 5) vođenje evidencije sudske prakse i propisa,
- 6) spajanje i razdvajanje predmeta,
- 7) skeniranje i čuvanje dokumenata u izvornom obliku,
- 8) kreiranje i štampanje statističkih izvještaja,
- 9) generisanje podataka u bilo kojem formatu i njihovo snimanje na nekom mediju (diskovi, USB-fleš disk, USB-hard disk i dr.),
- 10) praćenje kretanja predmeta i spisa u sudu i u odnosu sa drugim sudovima i organima.

+ **Vidi:**

[čl. 40. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 408

Sekretarijat Sudskog savjeta obezbjeđuje i održava informacione tehnologije u sudovima, prati i implementira nove tehnološke napretke, brine o sigurnosti podataka i sistema, obučava sudije, službenike i namještenike suda i pruža stručnu pomoć u korišćenju Pravosudnog informacionog sistema.

Predsjednik suda odgovoran je za obezbjeđivanje neophodnih kadrovskih i organizacionih uslova za funkcionisanje informacionog sistema, za tačan i ažuran unos podataka i za sprovođenja mjera bezbjednosti i zaštite podataka i informacionih tehnologija neophodnih za korišćenje Pravosudnog informacionog sistema.

+ **Vidi:**

[čl. 2. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

#### Član 409

Lica ovlašćena za pristup Pravosudnom informacionom sistemu su lica ovlašćena za obavljanje određenih radnji pomoću informacionog sistema (u daljem tekstu: korisnici) kao što je unos podataka i upravljanje sudskim predmetima u okviru dodijeljene uloge, ovlašćenja i nadležnosti koje rasporedom poslova odredi predsjednik suda.

Osim korisnika pravo pristupa Pravosudnom informacionom sistemu imaju i službena lica ovlašćena za uvid u podatke određenog suda koja mogu biti zaposlena u tom sudu, drugom sudu, Sekretarijatu Sudskog savjeta ili Ministarstvu. Ova lica nijesu ovlašćena za unos i promjenu podataka o sudskim predmetima, ali imaju ovlašćenja za uvid u podatke na osnovu dodijeljene uloge i ovlašćenja u Pravosudnom informacionom sistemu.

Osim korisnika o funkcionisanju Pravosudnog informacionog sistema staraju se i stručnjaci i administratori informacionog sistema.

Stručnjaci informacionog sistema su lica zadužena za razvoj i održavanje Pravosudnog informacionog sistema, koja odredi i ovlasti Sekretarijat Sudskog savjeta. Oni se određuju za pojedina područja razvoja i održavanja informacionog sistema (računarska oprema, programsko rješenje, baza podataka, komunikacije, školovanje i dr.), a njihova ovlašćenja određuje djelokrug rada, obaveze i odgovornosti.

Administratori informacionog sistema su lica zadužena i ovlašćena za unošenje svih podataka o sudovima, korisnicima, njihovim ulogama i ostalih podataka potrebnih za nesmetani rad i za davanje obavezujućih uputstava o načinu rada u Pravosudnom informacionom sistemu.

Administrator informacionog sistema u Sekretarijatu Sudskog savjeta je lice zaduženo za dodjeljivanje i ukidanje korisničkih naloga, uloga i ovlašćenja za pristup Pravosudnom informacionom sistemu u sudovima.

#### Član 410

Obrasci br. 1 do 61, sa uputstvima za njihovo vođenje, sastavni su dio ovog poslovnika.

### GLAVA II

## ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 411

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Sudski poslovnik ("Službeni list RCG", broj 36/04 i "Službeni list CG", broj 62/09), osim odredaba čl. 347 do 356 i 366 do 368 koje će se primjenjivati do početka rada javnih izvršitelja.

#### Član 412

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**NAPOMENA REDAKCIJE:** Obrasce možete preuzeti u PDF formatu putem interneta klikom na sledeći link:

[Obrasci](#)

+ **Vidi:**

[čl. 41, 42. i 43. Izmjena i dopuna - 2/2014-44.](#)

## OSNOVNI TEKST

Na osnovu člana 109 tačka 1 Zakona o sudovima ("Službeni list RCG", br. 5/02 i 49/04 i "Službeni list CG", broj 22/08), po pribavljenom mišljenju Sudskog savjeta, Ministarstvo pravde donijelo je

# Sudski poslovnik

## PRVI DIO

### GLAVA I

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1

Sudskim poslovníkom (u daljem tekstu: Poslovník) uređuju se organizacija i način unutrašnjeg poslovanja u sudovima u Crnoj Gori.

Odredbe ovog poslovníka primjenjuju se u postupku učešća notara u ostavinskim postupcima, ako pojedina pitanja nijesu drukčije riješena posebnim propisima o radu notara.

Primjenom ovog poslovníka obezbjeđuje se uredno i blagovremeno vršenje poslova sudske uprave, administrativno-tehničkih i drugih poslova značajnih za organizaciju i unutrašnje poslovanje sudova.

##### Član 2

Unutrašnje poslovanje, u smislu ovog poslovníka, obuhvata poslove sudske uprave i administrativno-tehničke poslove, kao i poslove korišćenja Pravosudnog informacionog sistema.

Pravosudni informacioni sistem je jedinstveni elektronski informacioni sistem za upravljanje sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računarske i komunikacione opreme i infrastrukture i baze podataka u koju se unose, čuvaju i prenose podaci iz upisnika u sudovima.

Unutrašnje poslovanje odvojeno je od suđenja.

##### Član 3

Unutrašnje poslovanje u sudovima organizuje se tako da sud svoju funkciju može zakonito, blagovremeno i efikasno ostvarivati i da se strankama omogući da što prije i sa manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.

##### Član 4

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) daje opšta uputstva i obavještenja u pogledu primjene ovog poslovníka.

Predsjednik suda stara se o neposrednom sprovođenju ovog poslovníka i odgovoran je za njegovu primjenu. Predsjednik suda može davati uputstva i objašnjenja o primjeni pojedinih odredaba ovog poslovníka.

Sudije, službenici i namještenici suda u okviru djelokruga svojih poslova neposredno primjenjuju ovaj poslovník.

##### Član 5

Predsjednik suda, po potrebi, a najmanje jednom godišnje obavješta Ministarstvo o stanju i problemima u vezi primjene ovog poslovníka.

##### Član 6

Izrazi koji se u ovom poslovníku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

### GLAVA II

#### SUDSKA UPRAVA

##### 2.1. Poslovi sudske uprave

##### Član 7

Poslovima sudske uprave obezbjeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, ovim poslovníkom i drugim aktima kojima se obezbjeđuju uslovi za redovno i efikasno vršenje sudske vlasti.

Za sudove koji imaju više od deset sudija, poslovi sudske uprave vrše se u kabinetu predsjednika suda.

Za vršenje poslova sudske uprave u kabinetu predsjednika suda određuje se, po potrebi, jedan ili više službenika i namještenika koji će te poslove vršiti po uputstvima predsjednika suda.

##### 2.2. Ovlašćenja i dužnosti predsjednika suda

##### Član 8

Predsjednik suda je odgovoran za vršenje poslova sudske uprave.

Vršenje pojedinih poslova sudske uprave u većim sudovima predsjednik suda može povjeriti zamjeniku predsjednika suda, predsjednicima odjeljenja, sudijama ili službenicima suda.

##### Član 9

U cilju urednog i blagovremenog vršenja poslova u sudu predsjednik suda nadzire rad sudskih odjeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišnika, stalnim upisivanjem predmeta čije rješavanje duže traje, pribavljanjem izvještaja, kao i na drugi odgovarajući način.

Predsjednik suda stara se o pravilnom odnosu sudija, službenika i namještenika prema strankama, državnim organima, pravnim licima i drugim organizacijama i o pravilnim odnosima između zaposlenih u sudu.

O pojavama u sudu kojima se u znatnoj mjeri narušavaju međuljudski odnosi u sudu, ometaju građani u ostvarivanju svojih prava, zloupotrebljava ili prekoračuje službeni položaj ili ovlašćenje ili na drugi način šteti ugledu suda, predsjednik suda dužan je da obavijesti predsjednika neposredno višeg suda.

Predsjednik suda preduzima i druge mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, u skladu sa zakonom.

##### Član 10

Ako se pri razmatranju godišnjeg izvještaja utvrdi da je u sudu, odnosno u sudskim odjeljenjima, broj neriješenih predmeta viši od tromjesečnog priliva, predsjednik suda donosi program rješavanja tih predmeta (u daljem tekstu: program) najkasnije do 31. januara naredne godine.

Programom se uvode mjere radi blagovremenog vršenja poslova u sudu, kao što su izmjene unutrašnje organizacije suda, uvođenje prekovremenog rada, privremena preraspodjela radnog vremena, poslovni sastanci i druge odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i ovim poslovníkom.

Predsjednik suda može, u okviru pripreme i sprovođenja programa, da predloži upućivanje sudija na rad u drugi sud i donese izmjenu godišnjeg rasporeda poslova.

Predlog programa predsjednik suda dostavlja na razmatranje sjednici sudija.

O donijetom programu predsjednik suda obavješta predsjednika neposredno višeg suda i predsjednika Vrhovnog suda.

Predsjednik suda mjesečno prati i nadzire sprovođenje programa radi izmjena i dopuna programa, odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovođenja.

## Član 11

Predsjednik suda usklađuje rad sudskih odjeljenja i drugih organizacionih jedinica u sudu. Kad predsjednik suda uoči u radu odjeljenja, vijeća, sudije pojedinca i sudije za istragu nejednako postupanje ili postupanje protivno važećim propisima ili odstupanje od ustaljene sudske prakse, iznijeće svoja zapažanja radi zauzimanja jedinstvenog stava na sjednicama sudskih odjeljenja odnosno sudija.

## Član 12

Predsjednik suda je dužan da sam ili preko lica koja odredi, provjeri svaku pritužbu stranaka na rad suda ili pojedinih sudija, službenika i namještenika. Prije nego što, u najkraćem roku, odgovori na pritužbu, predsjednik sa njom upoznaje lice na čiji rad se odnosi, traži od njega usmeno ili pisano izjašnjenje, pregleda predmet i vrši druge radnje neophodne za utvrđivanje osnovanosti pritužbe.

Provjera na način iz stava 1 ovog člana vrši se i po anonimnim pritužbama.

Sve usmene i pisane pritužbe upisuju se u "Su" upisnik.

## Član 13

Predsjednik suda izvještava viši sud o svim pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za rad suda.

U stvarima sudske uprave predsjednici viših sudova prate rad nižih sudova i preduzimaju mjere za sprovođenje ovog poslovnika i pravilno funkcionisanje sudske uprave u tim sudovima. Ovu dužnost ostvaruju obilaskom sudova, pribavljanjem izvještaja, održavanjem sastanaka sa sudijama, službenicima i namještenicima u sudu i pregledom poslovanja u stvarima sudske uprave.

Predsjednik Vrhovnog suda izrađuje godišnji plan kontrole sudova od strane predsjednika viših sudova i dostavlja ga svim sudovima.

## Član 14

Predsjednik Vrhovnog suda i Apelacionog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Apelacioni sud) i predsjednici viših sudova mogu organizovati sastanke sa predsjednicima i sudijama pojedinih sudova radi razmatranja pitanja od značaja za unapređenje organizacije rada suda i sudske uprave.

## Član 15

Radi usklađivanja rada i blagovremenog vršenja poslova predsjednik suda ili lice koje on odredi, po potrebi, saziva radne sastanke svih službenika i namještenika suda ili službenika i namještenika koji obavljaju iste ili slične poslove.

## Član 16

Predsjednik suda, po potrebi, saziva radne sastanke sa sudijama-porotnicima, sudskim vještacima i sudskim tumačima radi razmatranja pitanja od značaja za njihovo učešće u radu suda.

## Član 17

Predsjednik suda može da sazove radne sastanke sa organima otkrivanja i gonjenja izvršilaca krivičnih djela, drugim organima ili organizacijama i advokatima, kad je to od interesa za vršenje sudske vlasti.

## Član 18

Sudije i službenici imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje edukacija u pravosudnim organima.

Radi ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1 ovog člana i razmjene mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa, sudovi organizuju i učestvuju na savjetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija o kojima predsjednik suda obavještava sudije i službenike.

Stručno usavršavanje sudija i službenika može se sprovesti i u toku radnog vremena.

Predsjednik suda određuje sudije i službenike koji će, zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu, učestvovati na savjetovanjima i sastancima iz stava 2 ovog člana.

Program, metode i organizaciju osposobljavanja sudija, službenika i namještenika za korišćenje Pravosudnog informacionog sistema određuje Sudski savjet.

## GLAVA III

### UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

## Član 19

Unutrašnja organizacija se utvrđuje zavisno od vrste i obima poslova i potrebe ažurnog i efikasnog rada suda.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, predsjednik suda utvrđuje organizacione jedinice suda i njihov djelokrug i sva pitanja sudske uprave koja nijesu uređena ovim poslovníkom.

### 3.1. Sudska odjeljenja

## Član 20

Sudska odjeljenja se osnivaju za pojedinu pravnu oblast.

Pojedino sudsko odjeljenje može imati jedno ili više vijeća.

## Član 21

Sudskim odjeljenjem rukovodi predsjednik odjeljenja koji je određen godišnjim rasporedom poslova.

Godišnjim rasporedom poslova određuje se i zamjenik predsjednika odjeljenja.

Predsjednik odjeljenja se stara o tekućem i stručnom radu u odjeljenju, kao i o racionalnoj i ravnomjernoj dodjeli predmeta u skladu sa pravilima o dodjeljivanju predmeta i godišnjim rasporedom poslova.

U sudovima u kojima postoje uslovi za vođenje upisnika u elektronskom obliku, raspodjela predmeta vrši se korišćenjem Pravosudnog informacionog sistema (matematičkog algoritma) koji obezbjeđuje da na kraju jednog ciklusa raspodjele sve sudije imaju podjednak broj predmeta u radu i da budu podjednako opterećeni. Trajanje jednog ciklusa raspodjele, koji ne može biti kraći od jednog mjeseca, svaki sud određuje u skladu sa godišnjim prilivom predmeta, godišnjim rasporedom poslova i brojem sudija.

## Član 22

U sudovima se obezbjeđuje praćenje i proučavanje sudske prakse.

U sudovima se može organizovati odjeljenje za praćenje i proučavanje sudske prakse kojim rukovodi predsjednik odjeljenja određen godišnjim rasporedom poslova.

Praćenje i proučavanje sudske prakse obuhvata naročito: praćenje sudske prakse prvostepenih i drugostepenih sudova, praćenje načelnih pravnih stavova i načelnih pravnih mišljenja, pripremanje nacrtu pravnih stavova za sjednice sudskih odjeljenja i obavljanje drugih poslova od značaja za sudsku praksu.

### 3.2. Sudska pisarnica

## Član 23

Administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u sudskoj pisarnici.

U sudovima sa većim obimom poslova u okviru sudske pisarnice mogu se obrazovati odsjeci za rad na predmetima pojedinih odjeljenja (odsjek za krivične, parnične, vanparnične, izvršne i druge predmete), kao i posebne organizacione jedinice kao što su: prijemna kancelarija, kancelarija za ovjeru, ekspediciju pošte i druge.

U višim sudovima za predmete organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u okviru sudske pisarnice organizuju se posebni odsjeci.

## Član 24

Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj sudske pisarnice, koji istovremeno može vršiti i druge poslove iz djelokruga rada sudske pisarnice.

Upravitelj sudske pisarnice stara se o blagovremenom i urednom vršenju administrativnih poslova.

Kad je sudska pisarnica podijeljena na više odsjeka, radom pojedinih odsjeka rukovodi šef odsjeka pod nadzorom upravitelja sudske pisarnice.

### 3.3. Posebne službe

#### Član 25

Sud može imati računovodstvenu službu.

Računovodstvena služba može se organizovati i za više sudova.

U sudovima sa manjim obimom finansijsko-materijalnog poslovanja predsjednik suda određuje da namještenik na radnom mjestu računopolagača, pored svoje redovne dužnosti vrši i administrativne poslove.

#### Član 26

Sudovi mogu osnovati službu za informacioni sistem.

Više sudova ili organa korisnika Pravosudnog informacionog sistema (sud i državno tužilaštvo) u okviru iste zgrade ili opštine mogu imati zajedničku službu za informacioni sistem.

Služba za informacioni sistem daje podršku radu suda, stara se o elektronskoj opremi i pravilnom korišćenju Pravosudnog informacionog sistema.

#### Član 27

Služba za besplatnu pravnu pomoć obrazuje se u okviru osnovnog suda u skladu sa zakonom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

### 3.4. Biblioteka

#### Član 28

Svaki sud ima stručnu biblioteku.

Ako se u zgradi suda nalazi više sudova, za te sudove može se organizovati zajednička stručna biblioteka.

Vrhovni sud ima Centralnu sudsku biblioteku.

#### Član 29

Stručnu biblioteku čine izdanja zakona i drugih propisa, knjige i časopisi, službeni listovi, publikacije sudske prakse i druge stručne publikacije i njihova elektronska izdanja.

Predsjednik suda ili sudija koga on odredi stara se o nabavci knjiga i pretplati na časopise i druge publikacije i održavanju knjižnog fonda i elektronske baze podataka o knjižnom fondu.

#### Član 30

Stručna biblioteka se, po pravilu, nalazi u posebnoj prostoriji.

Stručnom bibliotekom upravlja bibliotekar, koji može uz poslove upravljanja bibliotekom, vršiti i druge poslove.

U sudovima sa većim obimom poslova, za upravljanje stručnom bibliotekom može se odrediti službenik koji radi na poslovima evidencije sudske prakse.

U stručnoj biblioteci se vodi evidencija o knjigama, časopisima, službenim listovima i drugim periodičnim publikacijama.

#### Član 31

Novi brojevi službenih listova dostavljaju se na uvid odjeljenjima i službama, a zatim predaju stručnoj biblioteci na čuvanje.

Predsjednik suda organizuje da se važniji propisi, koji se odnose na rad sudova, dostave sudijama, službenicima i namještenicima ili unesu u elektronsku bazu podataka.

Predsjednik suda će organizovati da se sudije, službenici i namještenici u sudu, pisano ili usmeno, upoznaju sa novim propisima i izmjenama i dopunama postojećih propisa.

### 3.5. Godišnji raspored poslova

#### Član 32

Godišnjim rasporedom poslova određuje se broj odjeljenja i vijeća i sudije koje ih čine, predsjednici odjeljenja i vijeća i sudije koji će ih zamjenjivati, kao i službenici koji će raditi u vijeću.

Osnov za utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova je program rada suda za godinu za koju se donosi. Prilikom utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova vodi se računa o sposobnostima i sklonostima sudija i službenika za vršenje pojedinih poslova, kao i da se tim rasporedom obezbijedi njihova puna zaposlenost i maksimalno korišćenje njihovih znanja i drugih sposobnosti.

Sudska vijeća u sastavu odjeljenja označavaju se brojevima.

#### Član 33

Godišnjim rasporedom poslova utvrđuje se djelokrug odjeljenja, pojedinih vijeća i sudija pojedinaca.

U toku jedne godine sudiji se dodjeljuju u rad predmeti iste pravne oblasti. U slučaju potrebe (nedovoljna opterećenost, nedovoljan broj sudija i dr.), određuje se da se sudiji dodijele u rad i predmeti druge pravne oblasti.

Kad u sudu ima dovoljno predmeta jedne vrste (iste grupe krivičnih djela, istog pravnog osnova u građanskoj oblasti i dr.), predsjednik suda može godišnjim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno vijeća, rade isključivo po tim predmetima (krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja, radni sporovi, razvodi braka, eksproprijacije, sporovi u vezi stečaja i dr.).

U sudovima sa malim obimom poslova i u sudovima u kojima zbog nedovoljnog broja sudija nije moguće rasporediti poslove na način iz stava 1 ovog člana, vodi se računa da se istovremeni rad jednog sudije po krivičnim i pamičnim predmetima svede na najmanju mjeru.

Godišnjim rasporedom poslova u sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem određuje se administrator Pravosudnog informacionog sistema u sudu (u daljem tekstu: administrator sistema).

#### Član 34

Godišnjim rasporedom poslova vrši se raspoređivanje savjetnika.

Savjetnicima se povjerava da samostalno ili pod nadzorom sudije vrše poslove u kojima učešće sudije nije obavezno, a naročito: pripremanje i obradu referata za sudiju izvjestioca, izradu nacrtu sudskih odluka, radnje u sudskim postupcima u kojima nije neophodno da ih vrše sudije, evidenciju, objavljivanje i proučavanje sudske prakse, pripremanje pravnih stavova za sjednice sudija, odnosno sudskih odjeljenja i dr.

## Član 35

Za vršenje administrativno-tehničkih poslova sudske uprave i drugih poslova u sudu, aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuje se potreban broj namještenika čije se raspoređivanje vrši godišnjim rasporedom poslova.

## Član 36

Prilikom raspoređivanja službenika i namještenika naročito se vodi računa o ravnomjernoj podjeli poslova u skladu sa potrebama vršenja sudske funkcije (obim poslova, broj zaposlenih i dr.).

### 3.6. Obuka sudijskih pripravnika i volontera u sudu

#### Član 37

Predsjednik suda u skladu sa programom obuke sudijskih pripravnika organizuje rad sudijskih pripravnika i volontera, raspoređuje ih na rad u pojedina odjeljenja i službe i preduzima druge mjere za njihovo osposobljavanje za praktičan rad, pri čemu vodi računa da se tokom obuke upoznaju sa svim poslovima u sudu.

#### Član 38

Za svakog sudijskog pripravnika i volontera vodi se evidencija u koju se upisuju podaci o vremenu provedenom na obuci u pojedinim odjeljenjima i službama, kao i o poslovima na kojima je pripravnik odnosno volonter radio. Podatke ovjerava sudija, odnosno predsjednik odjeljenja ili rukovodilac službe kod koga je pripravnik odnosno volonter bio na obuci.

### 3.7. Radno vrijeme i godišnji odmor

#### Član 39

Raspored radnog vremena za sve sudove određuje predsjednik Vrhovnog suda.

Radno vrijeme se objavljuje na oglasnoj tabli suda i na ulazu u sud.

Radnje u postupku za koje je propisano da se smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vrijeme.

Započeti pretres i ročišta, čije bi odlaganje izazvalo nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka, dovršiče se i nakon isteka radnog vremena.

#### Član 40

U vrijeme kad sud ne radi vrše se samo oni poslovi koji ne trpe odlaganje.

Predsjednik suda raspoređuje sudiju za istragu i službenike i namještenike koji će biti u pripravnosti da dođu u sud. O tom rasporedu obavještavaju se nadležno državno tužilaštvo i organ uprave nadležan za policijske poslove.

Predsjednik suda određuje pripravnost i drugih sudija, službenika i namještenika radi vršenja poslova koji ne trpe odlaganje.

#### Član 41

Sudije, službenici i namještenici suda koriste godišnji odmor, po pravilu, u julu i avgustu.

Raspored korišćenja godišnjeg odmora predsjednik sačinjava tako da u sudu ostane dovoljan broj sudija, službenika i namještenika, kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje postupka u predmetima koji su zakonom određeni kao hitni (pristorski predmeti; predmeti krivičnog postupka prema maloljetnicima; nasilje u porodici; radni sporovi; sporovi o zakonskom izdržavanju; smetanje državnine; čuvanje i vaspitavanje djece; mjenični, čekovni i zemljišno-knjižni sporovi; privredni sporovi koji se vode u toku stečaja; sporovi po predlozima za obezbjeđenje dokaza, predlozima za izdavanje, ograničenje ili ukidanje privremene mjere i dr.).

### 3.8. Sudska praksa

#### Član 42

U sudu se vodi opšti registar pravnih stavova, u koji se u sažetom obliku unose pravni stavovi usvojeni u odlukama suda u pojedinim predmetima i u odlukama primljenim od višeg suda koje su od značaja za sudsku praksu.

Sudovi vode i poseban registar u koji se unose pravni stavovi usvojeni na kolegijumu, sjednicama odjeljenja, savjetovanjima i radnim sastancima sudija.

Opšti i posebni registar pravnih stavova vode se odvojeno za svaku pravnu oblast.

#### Član 43

Odjeljenje sudske prakse Vrhovnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Vrhovni sud) prikuplja odluke od značaja za sudsku praksu, vrši njihovu metodološku klasifikaciju, analizira, ažurira i čuva ih u elektronskoj bazi podataka, u skladu sa poslovníkom o radu sudskih odjeljenja i Opšte sjednice Vrhovnog suda.

Odjeljenje sudske prakse Vrhovnog suda održava elektronsku bazu podataka koja sadrži kratak sadržaj svih odluka Vrhovnog suda i kratak sadržaj važnih odluka drugih sudova.

Poslovníkom o radu sudskih odjeljenja i Opšte sjednice Vrhovnog suda utvrđuje se način na koji se izvodi iz evidencije sudske prakse daju na korišćenje sudovima, drugim državnim organima i zainteresovanim subjektima.

Na način iz stava 1 ovog člana postupaju odjeljenja sudske prakse drugih sudova.

#### Član 44

Kad se poslovi praćenja sudske prakse vrše na računaru, primjenjuju se jedinstvena metodologija i računarski programi utvrđeni u Pravosudnom informacionom sistemu.

#### Član 45

Sudske odluke od značaja za sudsku praksu objavljuju se u publikaciji koju izdaje Vrhovni sud, kao i na internet stranici Vrhovnog suda.

Sudovi mogu objavljivati odluke od značaja za sudsku praksu i u drugim stručnim publikacijama.

### 3.9. Izvještaji, evidencije i statistika

#### Član 46

Na osnovu evidencija i statističkih podataka u sudu se sastavljaju periodično i povremeno pregledi rada radi vršenja nadzora i boljeg organizovanja rada u sudu.

#### Član 47

Statistiku i evidenciju sud vodi u skladu sa uputstvom predsjednika Vrhovnog suda i organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Statistički obrasci su sastavni dio uputstava iz stava 1 ovog člana.

Prilikom sakupljanja statističkih podataka o ažurnosti suda uzima se u obzir ukupan broj riješenih predmeta i broj riješenih predmeta po jednom sudiji.

Svakom sudiji se uzima u obzir vrijeme provedeno na poslu u toku godine i broj predmeta koje treba da riješi za to vrijeme.

Prilikom izrade godišnjeg izvještaja o radu suda, u odnosu na neriješene predmete u kojima je odluka suda ukinuta, posebno se iskazuje podatak o godini u kojoj je pokrenut postupak.

Ažurnost se izračunava tako što se ukupan broj riješenih predmeta podijeli sa prosječnim brojem riješenih predmeta po jednom sudiji u skladu sa propisom kojim se utvrđuju orijentaciona mjerila za određivanje broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu.

#### **Član 48**

Sudska pisarnica vodi, uz svaki upisnik, popisni list o riješenim predmetima za određeni period izvještavanja u koji se upisuju vremenskim redoslijedom oznake svih riješenih predmeta po vrstama i načinu rješavanja.

Popisni list služi za sastavljanje redovnih izvještaja o svim predmetima koji su završeni u određenom izvještajnom periodu uz oznaku načina rješavanja ("presuda", "povlačenje", "ustupanje", "obustava" i dr.).

Popis riješenih predmeta iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine (u daljem tekstu: specijalizovano odjeljenje) upisuje se u posebni popisni list i unosi u izvještaj u sudskoj pisarnici.

Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana ne odnose se na sudske pisarnice koje koriste Pravosudni informacijski sistem.

#### **Član 49**

U godišnjem izvještaju o radu suda pored stalnih podataka treba da se prikaže i analizira rad suda i iznesu problemi i nedostaci u radu suda i mjere koje se preduzimaju i koje bi trebalo preduzeti da se ostvari potrebna efikasnost u radu, kao i iznos sredstava koja su isplaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

#### **Član 50**

Sudovi prikupljaju, sređuju i dostavljaju statističke podatke o svom radu na propisanim obrascima (statističkim listovima, izvještajima i dr.). Statistički izvještaji popunjavaju se po posebnim propisima na osnovu podataka iz pojedinih upisnika, sudskih odluka i na drugi odgovarajući način odnosno vođenjem elektronske statistike.

Popunjeni statistički obrasci i redovni izvještaji dostavljaju se nadležnim organima u određenim rokovima u pisanom i elektronskom obliku.

U višim sudovima predsjednik suda je dužan da odredi posebno statističko praćenje predmeta iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja.

#### **Član 51**

Radi obezbjeđenja blagovremenog podnošenja statističkih podataka i dostavljanja drugih evidencija za sudsku statistiku, sud vodi popis rokova izvještavanja sa podacima kojem organu se, kad i na osnovu kojih uputstava dostavljaju statistički podaci i druge evidencije. Popis rokova služi kao podsjetnik predsjedniku suda, upravitelju sudske pisarnice odnosno namješteniku određenom za vođenje sudske statistike.

#### **Član 52**

Sve poslove u vezi sa statistikom u sudu vrši, pod nadzorom predsjednika suda, po pravilu, upravitelj sudske pisarnice odnosno namještenik koji pomaže predsjedniku suda u vršenju poslova sudske uprave, a u sudovima sa većim obimom poslova namještenik određen za vođenje sudske statistike.

#### **Član 53**

Namještenik određen za vođenje sudske statistike sastavlja periodično, a najmanje jednom tromjesečno, pregled rada sudija odnosno sudskih odjeljenja i službi na osnovu podataka iz upisnika i drugih evidencija o radu.

Namještenik određen za vođenje sudske statistike iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja sastavlja izvještaj o radu na tim predmetima jednom mjesečno na osnovu podataka iz upisnika i pregleda rada sudija u specijalizovanom odjeljenju.

Iz pregleda rada mora biti vidljiv ukupni obim poslova svakog odjeljenja odnosno pojedinog vijeća i svakog sudije, broj predmeta u radu na početku izvještajnog perioda, broj primljenih predmeta, broj održanih, odloženih i neodržanih ročišta u tom periodu, broj riješenih predmeta i način rješavanja i broj predmeta koji su na kraju izvještajnog perioda ostali neriješeni.

Predsjednik suda može, po potrebi, narediti da se u pregled rada unesu i drugi podaci.

### **3.10. Javnost rada**

#### **Član 54**

Javnost glavnog pretresa i glavne rasprave obezbjeđuje se u skladu sa pravilima postupka propisanim zakonom.

#### **Član 55**

Sud informiše javnost o svom radu organizovanjem konferencije za medije najmanje jedanput godišnje.

Sud može informisati javnost o svom radu i na drugi odgovarajući način.

#### **Član 56**

Prilikom davanja informacija o pojedinim predmetima moraju se poštovati odredbe o tajnosti postupka, ugled, privatnost i poslovni interes stranaka i drugih učesnika u postupku.

Informacija o krivičnom postupku može da sadrži podatke o vrsti podnesenog procesnog akta, zakonskom određenju krivičnog djela i opštem opisu događaja. Ne mogu se davati podaci koji bi štetili interesima krivičnog postupka i podaci iz iskaza koji se u skladu sa zakonom moraju izuzeti iz spisa.

U informaciji koja se odnosi na postupke protiv maloljetnika ne daju se podaci na osnovu kojih bi se mogao odrediti identitet maloljetnika.

U informaciji o krivičnom postupku u kojem je javnost isključena ne daju se podaci o izvršiocu i oštećenom koji bi na bilo koji način omogućili njihovo prepoznavanje.

Informacija o odluci u predmetu daje se nakon objavljivanja presude, a ako odluka nije objavljena, nakon dostavljanja odluke strankama.

Drugostepeni sud ne može davati obavještenja o donijetim odlukama koje nijesu poslate prvostepenom sudu.

#### **Član 57**

Ukoliko data informacija nije vjerodostojno iznijeta u medijima ili ako objavljena informacija neobjektivno prikazuje rad suda, predsjednik suda će zahtijevati objavljivanje odgovora ili ispravke.

Ukoliko sud ocijeni da je u vezi sa izvještavanjem medija potreban odgovor načelne prirode, o tome obavještava Vrhovni sud.

#### **Član 58**

Sudovi prate izvještavanje medija o svom radu.

O praćenju izvještavanja medija i o datim informacijama vodi se evidencija u "Su" upisniku.

#### **Član 59**

Na suđenju nije dozvoljeno fotografisanje, audio i audiovizuelno snimanje osim kad za određeno suđenje to odobri predsjednik Vrhovnog suda, o čemu mora biti upoznat sudija koji postupa u predmetu i to najmanje 24 časa prije početka suđenja.

Ako je fotografisanje i snimanje iz stava 1 ovog člana na suđenju odobreno, vijeće može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini djelovi suđenja ne snimaju.

Fotografisanje, audio i audiovizuelno snimanje sudije, odnosno člana vijeća nije dozvoljeno.

## Član 60

Sudije, službenici i namještenici suda ne smiju iznositi podatke do kojih dođu u vršenju službe koji se u skladu sa zakonom smatraju tajnim podacima.

Sudije, službenici i namještenici suda ne smiju u javnosti iznositi svoje mišljenje o pitanjima koja se tiču predmeta koji se rješava u sudu.

## Član 61

Nakon izvršenja pravosnažne sudske odluke, službenici suda moraju, na način koji obezbjeđuje zaštitu podataka o ličnosti, uništiti sve suvišne kopije pismena iz određenog sudskog spisa i izbrisati elektronske verzije pismena iz računara.

### 3.11. Slučajna dodjela predmeta

## Član 62

Predmeti se dodjeljuju pojedinim sudijama na sljedeći način, i to:

- dnevno prispjeli zahtjevi za pokretanje sudskog postupka po redu podnošenja prvog zahtjeva, poštujući azbučni red početnih slova prezimena sudija,
- ukoliko je istog dana podnijeto više zahtjeva, predmeti se razvrstavaju po azbučnom redu početnih slova prezimena odnosno imena stranaka, odnosno učesnika protiv kojih je podniet procesni akt i dodjeljuju se prema azbučnom redu početnih slova prezimena sudija.

Na način iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se hitni predmeti koji su kao takvi određeni zakonom ili ovim poslovníkom, pri čemu se o dodjeljivanju ovih predmeta vodi posebna evidencija.

Ukoliko se u odjeljenju vode upisnici po različitim vrstama predmeta, predmeti se dodjeljuju sudijama po azbučnom redu početnih slova prezimena sudija za svaku vrstu predmeta posebno.

Dodjeljivanje spisa predmeta sudiji upisuje se u upisnik tako da dodjele prate azbučni red početnih slova prezimena sudija.

## Član 63

Ukoliko je sudija kome je predmet bio dodijeljen, po preuzimanju predmeta izuzet ili mu je predmet oduzet, predmet se dodjeljuje sudiji koji je sljedeći po redosljedu za dodjelu predmeta.

Kad predmete koji su bili dodijeljeni u rad sudiji koji u tom sudu više ne vrši funkciju nije moguće dodijeliti na način iz stava 1 ovog člana, dodijeliće se novoizabranom sudiji.

## Član 64

Ukoliko sudija zbog dužeg odsustvovanja ili preopterećenosti ne može blagovremeno da rješava dodijeljene predmete, njegovi već dodijeljeni predmeti dodjeljuju se ostalim sudijama u sudskom odjeljenju, odnosno pravnoj oblasti po dnevnom redosljedu podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka, uz poštovanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija, o čemu odlučuje predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije.

## Član 65

Predmet u kojem je već bio podniet zahtjev za pokretanje postupka, pa je zahtjev povučen dodjeljuje se sudiji kome je bio ranije dodijeljen.

Predmet u kojem je odluka ukinuta dodjeljuje se sudiji prvostepenog suda koji je u predmetu ranije postupao.

Predmet koji je od suda koji postupava po pravnim lijekovima dostavljen nižem sudu na otklanjanje nedostataka, dodjeljuje se istom sudiji izvjestiocu.

Predmet koji je bio ukinut, prilikom ponovnog dostavljanja sudu koji postupava po pravnim lijekovima, po pravilu se dodjeljuje istom sudiji izvjestiocu.

## Član 66

Sudiji koji zbog preopterećenosti ili predviđenog dužeg odsustvovanja ne može blagovremeno rješavati dodijeljene predmete, može se za određeno vrijeme obustaviti dodjeljivanje predmeta. U tom slučaju se predmeti dodjeljuju ostalim sudijama u sudskom odjeljenju, odnosno pravnoj oblasti po dnevnom redosljedu podnošenja zahtjeva za pokretanje sudskog postupka, uz uvažavanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija.

O obustavljanju dodjeljivanja predmeta za određeno vrijeme odlučuje predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije.

## Član 67

Ukoliko je protiv stranaka ili učesnika u postupku podneseno više procesnih akata i sud u skladu sa pravilima postupka propisanih zakonom odluči da se predmeti spoje zbog jedinstvenog rješavanja, predmet se dodjeljuje sudiji čijem predmetu su pripojeni drugi predmeti.

Ukoliko sud, u skladu sa pravilima postupka propisanih zakonom, odluči da postupak protiv jedne stranke ili učesnika izdvoji i završi posebno, izdvojeni predmet dodjeljuje se sudiji koji odlučuje u predmetu iz stava 1 ovog člana.

## Član 68

Ukoliko je u kraćem vremenskom periodu podnesen veći broj zahtjeva za pokretanje sudskog postupka, sa suštinski istim činjeničnim i pravnim stanjem, po vremenskom redosljedu podnošenja zahtjeva prvi predmet se dodjeljuje sudiji uz poštovanje azbučnog reda početnih slova prezimena sudija u upisniku, a ostali predmeti se posebno označavaju i po pravilu dodjeljuju istom sudiji.

## Član 69

U vrijeme godišnjeg odmora, u skladu sa članom 41 ovog poslovníka, sudijama koji nijesu na godišnjem odmoru dodjeljuju se samo hitni predmeti, koji su kao takvi određeni zakonom ili ovim poslovníkom.

## Član 70

U hitnim predmetima kad je sudija kome je predmet bio dodijeljen nepredviđeno odsutan, a već je zakazan glavni pretres, glavna rasprava ili sjednica vijeća, predsjednik suda sam ili na predlog predsjednika odjeljenja ili sudije, određuje sudiju kome će se taj predmet dodijeliti.

## Član 71

U sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem godišnji raspored poslova za narednu godinu predsjednik suda dostavlja administratoru sistema najkasnije do 24. decembra tekuće godine.

Administrator sistema unosi podatke iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam za dodjelu predmeta najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Kabinet predsjednika suda ili sekretar suda dostavlja obavještenje ili podatke o izostanku sudije sa rada administratoru sistema koji ih unosi u Pravosudni informacioni sistem najkasnije u roku od tri dana od dana prijema istih.

Administrator sistema iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam upisuje podatke o vrstama predmeta na kojima pojedine sudije ili savjetnici rade prema šifarniku vrste predmeta.

Dodjela novih predmeta u rad sudijama vrši se kroz algoritam za slučajnu dodjelu predmeta koji je sastavni dio aplikacije Pravosudnog informacionog sistema, nakon što u sistem budu upisani osnovni podaci o predmetu.

Prije prvog unosa parametara iz godišnjeg rasporeda poslova u algoritam predsjednik suda dužan da zatraži od administratora sistema izvještaj postojećih radnih opterećenja sudija. Na osnovu tog izvještaja izračunava se radna opterećenost sudija i u Pravosudni informacioni sistem unose odgovarajući korektivni faktori i početne vrijednosti opterećenja koje omogućavaju izjednačavanje radne opterećenosti svih sudija u daljoj dodjeli predmeta.

Kad sudija počne sa radom u toku kalendarske godine u Pravosudni informacioni sistem upisuje se broj radnih dana u godini i množi sa odgovarajućim korektivnim faktorom prisutnosti na radu kako bi se njegova radna opterećenost ujednačila sa radnom opterećenošću ostalih sudija.

Kad je sudija zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da radi, na osnovu obavještenja dobijenog od predsjednika ili sekretara suda o izostanku, sudiji se isključuje elektronska slučajna dodjela predmeta za vrijeme izostanka, a po povratku na rad njegovo radno opterećenje se množenjem sa odgovarajućim korektivnim faktorom prisutnosti na radu ujednačava sa radnim opterećenjem

ostalnih sudija.

Nakon što sudija ili savjetnik prestane sa radom u sudu, nakon izmjene godišnjeg rasporeda poslova gasi se elektronska slučajna dodjela predmeta za tog sudiju, a preraspodjela njegovih predmeta na nove sudije ili savjetnike izvršiće se na način kao da se predmeti prvi put dodjeljuju u rad.

Ako se ukinuta odluka vraća istom sudiji, upisom u predviđeno polje algoritam isti predmet automatski dodjeljuje sudiji čija je odluka ukinuta.

Ako se ukinuta odluka vraća drugom sudiji, upisom u predviđeno polje algoritam isti predmet elektronski dodjeljuje u rad novom sudiji.

U slučajevima izuzeća ili drugim opravdanim slučajevima spriječenosti sudije kome je predmet dodijeljen u rad, predsjednik suda određuje ponovnu elektronsku slučajnu dodjelu predmeta čime će algoritam dodijeliti predmet u rad novom sudiji.

Predmeti dodijeljeni u rad pojedinom sudiji u slučaju njegovog dužeg izostanka (više od tri mjeseca), na osnovu odluke predsjednika suda mogu se elektronskom slučajnom dodjelom predmeta dodijeliti novom sudiji.

### **3.12. Sudije-porotnici**

#### **Član 72**

U sudu se vodi spisak sudija-porotnika koji se sastavlja na osnovu odluke o njihovom izboru.

Evidencija podataka o sudijama-porotnicima vodi se po sistemu kartoteke (obrazac broj 1).

#### **Član 73**

Predsjednik suda, na osnovu prijava za pozivanje sudija-porotnika (obrazac broj 2), a u skladu sa godišnjim rasporedom poslova, određuje koje će sudije-porotnike pozvati radi suđenja u pojedina vijeća.

Prijava iz stava 1 ovog člana upisuje se u evidenciju pozvanih sudija-porotnika po sistemu kalendara (obrazac broj 3).

#### **Član 74**

Raspored sudije-porotnika u pojedina vijeća utvrđuje se godišnjim rasporedom poslova, pri čemu se vodi računa o prirodi predmeta, kao i sposobnostima i zvanjima sudija-porotnika koja mogu biti od značaja za pravilno raspravljanje i presuđenje po određenom predmetu.

#### **Član 75**

O zahtjevima sudija-porotnika za određivanje nagrada i naknada u vezi sa vršenjem sudijske funkcije, odlučuje predsjednik suda rješenjem, u skladu sa posebnim propisima.

Ukoliko sudija-porotnik ima pravo na naknadu zarade za vrijeme dok je zbog sudijske dužnosti odsustvovao sa rada, izdaće mu se potvrda o vremenu provedenom na sudijskoj dužnosti.

## **GLAVA IV**

# **ODNOS IZMEĐU SUDOVA, SUDOVA I DRUGIH ORGANA I SUDA I STRANAKA**

### **4.1. Orijentacija u zgradi suda i raspored sudskih prostorija**

#### **Član 76**

Natpis sa nazivom suda postavlja se uz desnu stranu glavnog ulaza zgrade u kojoj je smješten sud.

Ako je u zgradi suda smješteno više sudova, natpisi se postavljaju uz desnu stranu glavnog ulaza, tako što se prvo postavlja natpis višeg suda, a onda natpisi drugih sudova.

Ako je u zgradi suda smješteno više pravosudnih organa, natpisi drugih pravosudnih organa postavljaju se uz lijevu stranu ulaza, u istoj visini sa natpisima sudova istog stepena.

#### **Član 77**

Sud ima šalter za informisanje javnosti koji se nalazi na ulazu u zgradu suda.

Zaposleni koji radi na šalteru iz stava 1 ovog člana, pruža tražene informacije strankama ili ih upućuje u organizacioni dio suda u kojem mogu dobiti tražene informacije.

Na šalteru za informisanje nalaze se brošure namijenjene informisanju stranaka i građana.

#### **Član 78**

Predsjednik suda određuje raspored radnih prostorija u zgradi suda.

Radne prostorije raspoređuju se tako da se obezbijedi uredno i brzo vršenje poslova, a naročito rad sa strankama.

Radne prostorije određene za prijem pismena i prostorije u kojima se sudi, po pravilu, raspoređuju se bliže ulazu u zgradu suda, a ako to nije moguće na drugo najpristupačnije mjesto.

#### **Član 79**

U zgradi suda se na vidnom mjestu postavlja orijentaciona tabla koja sadrži pregled radnih prostorija po vrstama poslova koji se u njima vrše.

Na ulazu u svaku radnu prostoriju stavlja se natpis sa oznakom poslova koji se u njoj vrše, a na ulazu u prostorije u kojima rade predsjednik suda i sudije stavlja se i njihova imena.

#### **Član 80**

Na oglasnu tablu suda ističu se oglasi i saopštenja za koja je to propisano zakonom, radno vrijeme suda, vrijeme primanja stranaka, godišnji raspored poslova i njegove izmjene i lista zakazanih suđenja, osim suđenja u onim predmetima u kojima je javnost isključena.

Lista zakazanih suđenja koju sedmično priprema upravitelj sudske pisarnice obuhvata: poslovni broj predmeta, datum i čas početka suđenja i broj radne prostorije u kojoj će se suđenje obaviti.

#### **Član 81**

Sud je dužan da na vidnom mjestu u prizemlju zgrade suda postavi kutiju za pritužbe i predstavke. Na kutiju se stavlja natpis kojim se jasno ističe njena svrha.

Pritužbe i predstavke na rad sudija, službenika i namještenika u sudu dostavljaju se predsjedniku suda, pisanim ili elektronskim putem.

Pritužbe i predstavke naročito sadrže oznaku predmeta, razlog podnošenja, ime i prezime, adresu i kontakt telefon podnosioca pritužbe ili predstavke.

Predsjednik suda može postupiti i po pritužbi i predavki koja ne sadrži sve podatke iz stava 3 ovog člana.

#### **Član 82**

Predsjednik Vrhovnog suda propisuje obrazac za pritužbe i predstavke koji se u odgovarajućem broju primjeraka stavlja pored kutije za pritužbe i predstavke, a koji je javno dostupan i na drugi način (internet stranica Vrhovnog suda i dr.).

#### **Član 83**

Pritužbe i predstavke se po prijemu upisuju u upisnik "Su" i po njima postupa predsjednik suda u skladu sa zakonom i ovim poslovníkom.

Odgovor na pritužbe i predstavke dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja.

## 4.2. Kućni red

### Član 84

Predsjednik suda donosi kućni red. Ako je u istoj zgradi smješteno više sudova, kućni red donosi predsjednik višeg suda, a u zgradi gdje se nalaze sudovi istog stepena, kućni red sporazumno donose predsjednici sudova.

Ukoliko se u zgradi nalazi više pravosudnih organa, kućni red se donosi na osnovu sporazuma starješina tih organa, osim ako su prostorije suda potpuno odvojene.

Kućnim redom se uređuje način korišćenja radnih i drugih prostorija u zgradi suda, način ulaska i zadržavanja stranaka i drugih lica u zgradi suda, raspolaganje ključevima ulaznih vrata, mjere za održavanje reda i čistoće u zgradi suda, mjere bezbjednosti zgrade i lica u zgradi, mjere za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu, korišćenje zemljišta i parking prostora koji pripadaju zgradi i dr.

Kućnim redom uređuju se i dužnosti službenih lica na koja se kućni red odnosi.

Sa kućnim redom upoznaju se sudije, službenici i namještenici suda i druga službena lica na koja se kućni red odnosi, a izvod iz kućnog reda, u dijelu koji se odnosi na građane, ističe se na vidnom mjestu u sudu.

### Član 85

Po završetku radnog vremena sudski predmeti, službeni materijal, pečati, štambilji, žigovi, kancelarijski materijal i predmeti veće vrijednosti zaključavaju se.

## 4.3. Odnos suda sa strankama i drugim licima

### Član 86

U sudnici je desno od sudije mjesto tužioca, a branioca ili okrivljenog odnosno tuženog lijevo od sudije.

Stranke, punomoćnici, branioci, sudski vještaci i svjedoci u toku saslušanja i prilikom postavljanja pitanja po pravilu stoje pred sudijom.

### Član 87

Vrijeme prijema stranaka i drugih lica određuje se rasporedom poslova i objavljuje na oglasnoj tabli suda.

Na vratima službene prostorije ističe se vrijeme prijema stranaka u toj prostoriji.

### Član 88

Lica kojima je zbog udaljenosti i drugih opravdanih razloga otežan ponovni dolazak u sud, primaju se i van vremena određenog za prijem stranaka, po prethodnom odobrenju predsjednika suda.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u drugim opravdanim slučajevima.

### Član 89

Stranke i druga lica van suđenja mogu primati samo predsjednik suda ili njegov zamjenik, kao i službenici određeni rasporedom poslova.

Sudije primaju samo pozvane stranke.

### Član 90

Stranke, branioci, punomoćnici i druga lica mogu doći u sud nepozvani radi pribavljanja informacija u vezi sa postupkom, razgledanja, prepisivanja i kopiranja sudskih spisa, izdavanja prepisa sudske odluke, uvjerenja i podnošenja pritužbi u vezi sa postupanjem suda.

### Član 91

Ako je službeniku i namješteniku koji radi sa strankama neophodno da za izvjesno vrijeme prekine rad, blagovremeno mu se obezbjeđuje odgovarajuća zamjena.

### Član 92

Stranke ili njihovi branioci razmatraju i kopiraju spise i razgledaju predmete prikupljene u postupku na za to određenom mjestu i pod nadzorom namještenika sudske pisarnice.

Sva pismena moraju biti propisno povezana. Nezapečaćeni zapisnici o vijećanju i glasanju, nacrti sudskih odluka i sudijske zabilješke prethodno će se izdvojiti iz spisa.

Spisi se dostavljaju drugom sudu ili državnom organu radi razmatranja na određeno vrijeme, a rok do kad spis treba da bude vraćan obavezno se evidentira u spisku poslatih spisa koje treba vratiti (obrazac broj 4).

### Član 93

Dozvolu za razgledanje predmeta u sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem izdaje predsjednik suda, u obliku naredbe upućene sudskoj pisarnici.

Kad se predmet vodi pomoću aplikacije Pravosudnog informacionog sistema i kad za to postoje tehnički i drugi uslovi, sud može licima koja su ovlašćena da razmatraju i kopiraju spise i razgledaju prikupljene predmete, omogućiti uvid u određene podatke o predmetu pomoću posebnog modula za pregledanje podataka.

Razmatranje i kopiranje spisa iz Pravosudnog informacionog sistema vrši se u sudskoj pisarnici pod nadzorom namještenika sudske pisarnice.

Dostavljanje spisa drugom sudu radi uvida evidentira se u Pravosudnom informacionom sistemu, uz naznaku roka do kojeg spis treba vratiti, što je vidljivo u pregledu aplikacije Pravosudnog informacionog sistema.

### Član 94

Sudski spis ili dio spisa u predmetu koji nije pravosnažno okončan može se po odobrenju sudije dati van zgrade suda samo sudskom tumaču, sudskom vještaku i licu koje raspolaze potrebnim stručnim znanjem u skladu sa članom 100a Zakona o sudovima, uz potvrdu o preuzimanju spisa.

Licima iz stava 1 ovog člana, spis ili dio spisa daje se samo u sudskoj pisarnici, a ukoliko žive van sjedišta suda, na teritoriji drugog suda, spis ili dio spisa, uz potvrdu o preuzimanju uručuje mu se u sudskoj pisarnici zamoljenog suda.

Namještenik koji radi na poslovima zapisničara upisuje uručeni spis u spisak poslatih spisa koje treba vratiti.

### Član 95

U sudskoj pisarnici daju se obavještenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Obavještenja će se ograničiti samo na nužne podatke o stadijumu postupka u kojem se predmet nalazi i na druga slična obavještenja. Ako se rad suda vodi na računaru može se izdati izvod iz upisnika.

Službeniku i namješteniku suda nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji ili odluka ili o vjerovatnom ishodu spora.

Obavještenja o stanju u spisima daju se licima ovlašćenim da razgledaju spise u skladu sa zakonom.

Obavještenja se daju u pisanoj formi, a kratka i hitna obavještenja mogu se dati telefonom ukoliko je to po prirodi stvari moguće.

### Član 96

Na zahtjev stranke i trećih lica koja učine vjerovatnim svoj pravni interes i kad je to propisima određeno, izdaje se uvjerenje o činjenicama o kojima sud vodi službenu evidenciju ili koje su sadržane u spisima.

Sud, na zahtjev lica, izdaje uvjerenje da se protiv tog lica ne vodi krivični postupak. Ako se utvrdi da se protiv lica vodi postupak, izdaće se uvjerenje u kojem će se to konstatovati i navesti broj predmeta, ime i prezime okrivljenog, jedinstveni matični broj i podaci o fazi postupka i o krivičnom djelu (pravna kvalifikacija).

O sadržaju sudskih odluka, zapisnika i drugih pismena u predmetu, strankama u postupku ne izdaje se uvjerenje već samo prepis ili izvod tih pismena.

#### **4.4. Sudijska toga**

##### **Član 97**

Sudija nosi sudijsku togu na glavnom pretresu, glavnoj raspravi, sjednici vijeća i na sjednici sudija.

Sudijska toga se razlikuje u zavisnosti od ranga suda.

Sudijska toga je posebna odjeća crne boje koju sudija oblači preko svoje odjeće.

Kroj i tkanina sudijske toge jedinstveni su za sve sudije.

Na lijevoj strani sudijske toge nalazi se obilježje.

Sudijska toga sudije osnovnog suda ima obilježje zlatne boje, višeg i privrednog suda sive boje, Apelacionog suda Crne Gore i Upravnog suda Crne Gore zelene, a sudije Vrhovnog suda bordo boje.

Predsjednik Vrhovnog suda na prednjoj strani sudijske toge ima zlatni vez.

Predsjednik suda je dužan da obezbijedi sudijsku togu za sudije.

Sudija je dužan da se brine za dostojanstven izgled i održavanje svoje sudijske toge.

#### **4.5. Besplatna pravna pomoć**

##### **Član 98**

Besplatna pravna pomoć pruža se u skladu sa zakonom i ovim poslovníkom.

Informacije o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se objavljivati u medijima ili uručivanjem informativnih brošura u zgradi suda.

##### **Član 99**

U građanskom postupku sud može dostaviti pisano obavještenje koje sadrži pouku o pravu na: oslobađanje od plaćanja troškova postupka, besplatnu pravnu pomoć, medijaciju i dr.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ročište za glavnu raspravu, lično ili preko punomoćnika, kao i u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, ukoliko sud procijeni da je to potrebno, u skladu sa zakonom.

#### **4.6. Pravna pomoć između sudova**

##### **Član 100**

Zamolnice za ukazivanje pravne pomoći upućene drugim sudovima treba da budu jasne i potpune, da sadrže oznaku predmeta, lična imena stranaka, predmet, kratku sadržinu zahtjeva, oznaku da li je sa rasprave, odnosno pretresa javnost isključena, da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tražile da svjedok prije svjedočenja položi zakletvu.

Ako se zahtijeva saslušanje, navešće se sve okolnosti o kojima saslušani treba da se izjasne.

Ukoliko se predmet u kojem se traži pravna pomoć dostavi zamoljenom sudu, sudska pisarnica formira pomoćni omot, u koji stavlja kopiju zamolnice za ukazivanje pravne pomoći i unosi datum predevicencije. Rok za vraćanje predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje treba vratiti.

Ukoliko postoje okolnosti koje sprečavaju da se postupi po zamolnici za ukazivanje pravne pomoći u primjerenom roku, zamoljeni sud je dužan da o tome odmah obavijesti sud koji je poslao zamolnicu.

U odgovoru po zamolnici za ukazivanje pravne pomoći drugim sudovima i organima navodi se njihova oznaka predmeta.

#### **4.7. Međunarodna pravna pomoć**

##### **Član 101**

U predmete međunarodne pravne pomoći spadaju ovjere dokumenata za korišćenje u inostranstvu, zamolnice stranih sudova za obavljanje procesnih ili drugih radnji i drugi poslovi međunarodne pravne pomoći.

##### **Član 102**

Ovjeru dokumenata za upotrebu u inostranstvu vrši predsjednik suda ili lice koje on ovlasti, a ostale predmete međunarodne pravne pomoći sudija određen godišnjim rasporedom poslova.

Prilikom ovjere dokumenata za upotrebu u inostranstvu, sud je dužan da obrati posebnu pažnju na obim i čitkost pojedinih pismena, na kvalitet papira, otisak pečata i na druge elemente od značaja za urednost isprave.

Ako isprava ne ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana, predsjednik suda će uskratiti ovjeru isprave i uputiti podnosioca isprave da podnese urednu ispravu, koja je po izgledu podobna za upotrebu u inostranstvu.

##### **Član 103**

Predsjednik osnovnog suda svojim potpisom i pečatom suda potvrđuje autentičnost potpisa službenog lica i pečata nadležnog organa koji je izdao ispravu.

Tekst ovjere stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave.

Predsjednik osnovnog suda i lice koje je ovlastio za ovjeru isprava koje se upotrebljavaju u inostranstvu deponuju u Ministarstvu svoje potpise.

##### **Član 104**

Ukoliko dokument obuhvata više listova, listovi se lijepo ili spajaju na drugi adekvatan način koji onemogućava razdvajanje dokumenta, a lijepljeni listovi ovjeravaju se pečatom.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i kad je originalnom dokumentu priložen prevod tog dokumenta ovjeren od strane sudskog tumača.

Ukoliko je za ovjeru priložen dokument na četvrtini strane, klauzula o ovjeri utiskuje se na poledini. Ukoliko su potrebne nadovjere dodaje se novi list koji se pričvrsti za dokument u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana.

##### **Član 105**

Sud izdaje stranci ovjeren dokument radi dalje ovjere kod Ministarstva.

##### **Član 106**

Dokumenti za koje međunarodnim ugovorima nije određeno da ih je potrebno ovjeriti radi njihove upotrebe u državi potpisnici ugovora, moraju biti ovjereni pečatom suda i potpisom sudije.

## Član 107

Potpisi lica koja su ovlaštena za potpisivanje i otiske službenih pečata upisuju se u upisnik "Su", označavaju rednim brojem i čuvaju u posebnom spisu. Ovaj spis se prilaže upisniku "Su" za tekuću godinu.

Promjena lica iz stava 1 ovog člana unosi se u odgovarajući redni broj "Su" upisnika, a u koloni za napomene sačinjava se odgovarajuća zabilješka.

## Član 108

Sudska pismena, odnosno sudska akta koja treba da se uruče u drugoj državi moraju biti pisana na cijelim listovima uz koje se prilaže prevod koji se spaja sa originalom.

Na svakom aktu se upisuje, osim oznake spisa, i redni broj pismena koje treba da se uruči.

## Član 109

Zamolnice (zajedno sa priložima) stranim sudovima da obave procesne radnje kao i zamolnice za uručenje pismena sastavljaju se na jeziku odnosno prilaže im se prevod na jeziku koji je predviđen međunarodnim ugovorima ili se po ustaljenoj praksi upotrebljava u predmetima međunarodne pravne pomoći.

U zamolnicama za izvršenje procesnih radnji mora biti precizno i jasno navedeno koje dokaze treba izvesti za razjašnjenje činjenica i okolnosti, kao i navesti pitanja koja zamoljeni sud treba da postavi učesnicima u postupku.

## Član 110

Prilikom zakazivanja ročišta na koja poziva stranke ili svjedoke iz druge države, sud će voditi računa o vremenu potrebnom za uručenje dostavnice.

Prilikom pružanja međunarodne pravne pomoći državama sa kojima nijesu sklopljeni međunarodni ugovori o pružanju pravne pomoći, sva akta moraju biti prevedena na jezik zamoljene države.

## Član 111

Kad zamolnici stranog suda za uručenje pisanog akta nije priložen prevod na službenom jeziku, iako međunarodnim ugovori određuju da pisana akta koja se uručuju moraju biti na jeziku zamoljene države, sud mora upozoriti stranku koju prvi put poziva zbog uručivanja stranog sudske akta bez prevoda da će joj sudski akt biti uručen poštom, ukoliko se ne odazove sudskom pozivu, i da neće imati mogućnosti da prijem stranog sudske akta odbije.

Stranku koja dođe u sud zbog ličnog uručivanja stranog sudske akta bez prevoda sud mora upozoriti da ima pravo da odbije prijem.

## GLAVA V

### ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU SUDOVA

#### 5.1. Poslovanje van zgrade suda

##### Član 112

Pojedine radnje sud obavlja van zgrade suda, ako je to propisima predviđeno ili ako se drukčije ne mogu obaviti.

Predsjednik suda se stara da se u okviru vršenja sudskih radnji van zgrade suda obavi što više službenih poslova, vodeći računa da se time troškovi stranaka ne povećaju.

##### Član 113

Prevoz radi vršenja radnji van zgrade suda vrši se vozilom suda, vozilom drugog državnog organa ili sredstvima javnog prevoza, a izuzetno, po odobrenju predsjednika suda i vozilom službenog lica.

#### 5.2. Prepisi sudskih odluka i akata

##### Član 114

Pisano izrađena odluka se zadržava u odgovarajućim spisima i strankama se dostavlja u ovjerenom prepisu (otpravak).

Potvrde i uvjerenja suda izdaju se strankama u izvorniku, a u sudskom spisu zadržava se prepis (kopija izvornika).

##### Član 115

Otpravak je prepis pisano izrađene odluke koji se izrađuje po službenoj dužnosti radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima.

Prepis je ponovno kucanje, fotokopiranje i štampanje sačuvanog teksta odluke.

Prepisi se izrađuju, po pravilu, istovremeno sa pisano izrađenom odlukom, u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa odlukom.

Prepisi moraju biti uredni, jasni i čitki, a sadržina mora odgovarati pisano izrađenoj odluci.

Pisano izrađene odluke i prepisi mogu se sačiniti odgovarajućim popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sličnosti cjelishodno.

Prije otpravljavanja prepisi se sravnjuju sa pisano izrađenom odlukom i potpisuju.

##### Član 116

Tačnost prepisa ovjerava ovlašćeni službenik.

Na prepis se unosi ime i prezime predsjednika vijeća odnosno sudije pojedinca koji je potpisao odluku, a ispod toga otiskuje štambilj o ovjeri tačnosti prepisa, sa potpisom ovlašćenog službenika uz stavljanje otiska službenog pečata suda sa lijeve strane potpisa.

Na svim prepisima odluka protiv kojih je dozvoljeno podnošenje redovnog pravnog lijeka, staviće se ispod teksta izvornika, a iznad štambilja o ovjeri tačnosti otppravka sa izvornikom, pouka o pravnom lijeku koja sadrži uputstvo o tome u kojem roku i kome pravni lijek stranka može da izjavi, odnosno preda i u kolikom se broju primjeraka pravni lijek predaje.

#### 5.3. Oblik i način pisanja i potpisivanja sudskih odluka i drugih pismena

##### Član 117

Tekst sudskih odluka treba pisati jasno, sažeto i čitko.

U pisanim odlukama koristi se zakonska terminologija, izbjegava se suvišna upotreba stranih riječi, a riječi koje nijesu opšteusvojene u radu suda svode se na najmanju potrebnu mjeru.

Način izlaganja mora biti jasan i razumljiv, sa korišćenjem prihvaćenih izraza za pojedine pojmove.

Vremensko trajanje kazne, iznos novčane kazne, kao i novčani iznos tužbenog zahtjeva u parničnim stvarima, označavaju se u izreci odluke brojem i slovima.

U izreci odluke stranke se uvijek označavaju njihovim imenom i prezimenom, odnosno nazivom, a ne po redu njihovog nabrajanja (prvo tužilac, drugo optuženi i sl).

U tekstu se mogu upotrebljavati skraćenice samo ako su opšteusvojene i lako razumljive i ako ne daju povoda sumnji o njihovom pravom značenju.

Naziv zakona i drugog propisa može se u tekstu navesti u skraćenom obliku (ZKP, ZPP, KZ) ako je prethodno naveden pun naziv sa brojem i godinom službenog lista u kojem je objavljen.

##### Član 118

Sva akta sudske uprave potpisuje predsjednik suda ili sudija koji ga zamjenjuje.

Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odjeljenjima potpisuje predsjednik vijeća, odnosno sudija pojedinac.

Upravitelj sudske pisarnice, odnosno odsjeka sudske pisarnice može potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pisane odluke ili uputstva predsjednika vijeća, odnosno sudije pojedinca, a odnose se na pozivanje stranaka, svjedoka, sudskih vještaka, dostavljanje tužbe, odgovora na tužbu i druge poslove koji spadaju u samostalni djelokrug sudske pisarnice.

### Član 119

U slučaju trajne spriječenosti ili nastupanja drugih okolnosti usljed kojih ne postoji mogućnost da predsjednik vijeća, sudija ili zapisničar potpišu odluku koja je donijeta, ali nije izrađena, odnosno potpisana, odluku će izraditi ili potpisati umjesto predsjednika vijeća, drugi sudija, a umjesto zapisničara drugi zapisničar, odnosno namještenik suda koga odredi predsjednik suda. Neizrađena odluka izradiće se prema sadržaju objavljene odluke i prema podacima iz spisa.

Ukoliko je zaključena rasprava, odnosno pretres, a odluka nije objavljena, predsjednik će predmet dati u rad drugom predsjedniku vijeća ili sudiji pojedincu da otvori raspravu, odnosno pretres i da sprovede postupak.

### Član 120

Sudske odluke, ostali akti i prepisi odluka, moraju biti čitljivi, uredno otkucani na računaru, odnosno pisaćoj mašini na bijelom papiru formata A4.

Ako tekst sudske odluke ima dvije ili više strana, strane moraju biti spojene i označene rednim brojevima.

Sudske odluke pišu se na cijelom listu sa dovoljno praznog prostora sa obje strane ruba (u širini od 2 cm) bez podvlačenja, boldovanja, korišćenja italik slova i uz upotrebu fonta Arial sa veličinom slova 12.

Uvod, izreka i obrazloženje odluka moraju biti vidljivo odvojeni.

U odlukama i drugim pismenima koja nemaju poseban uvod, u gornji lijevi ugao stavlja se: Grb Crne Gore, riječi Crna Gora, naziv suda, oznaka predmeta, datum i sjedište suda.

U gornjem desnom uglu u svim odlukama stavlja se oznaka spisa (poslovni broj) u kojem je donesena odluka.

### Član 121

Kad je predlog odluke u postupku u kojem nije predviđeno saslušanje protivne stranke, tako sastavljen da potpuno odgovara rješenju koje bi se imalo donijeti, sud može donijeti rješenje stavljanjem otiska štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rješenje.

Sudovi će nastojati da stranke, u stvarima po kojima se mogu izdati skraćeni prepisi, predaju sudu podneske u potrebnom broju primjeraka koji su podobni da se upotrijebe kao skraćeni prepisi.

Prepisi će se sačiniti skraćeno samo pod uslovom da je na izvorniku rješenje suda stavljeno štambiljem.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem sve odluke i akta donijeta u sudu unose se u taj sistem.

## 5.4. Obrasci i štambilji

### Član 122

Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju štambilje i obrasce.

Štambilji i pečati mogu biti spojeni (na primjer na jednom dijelu prijemni štambilj, na njemu pečat suda i datumar i dr.).

Sud će za svoje potrebe i za potrebe stranaka, sastavljati i umnožavati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se često ponavljaju (uobičajeni dopisi, potvrde, izvještaji, zahtjevi za izdavanje uvjerenja i slična pismena).

### Član 123

Za pojedine kratke i česte zabilješke, potpise, oznake, naredbe, uputstva za rad i slična postupanja upotrebljavaju se odgovarajući štambilji.

Pored štambilja propisanih ovim poslovníkom, sud može upotrebljavati i druge štambilje koje odredi predsjednik suda.

### Član 124

Kao obavezni u sudovima se upotrebljavaju sljedeći štambilji:

- 1) "Hitno!",
- 2) "Maloljetnik!",
- 3) "Pritvor",
- 4) "Izdržavanje",
- 5) "Radni spor",
- 6) "Smetanje državine",
- 7) "Obezbjeđenje dokaza",
- 8) Konstatacija o žalbi,
- 9) Daktilografski štambilj,
- 10) Konstatacija o naplati takse,
- 11) Konstatacija o odobrenom oslobađanju od plaćanja troškova postupka,
- 12) Rješenje o usvajanju platnog naloga,
- 13) Rješenje o dozvoli izvršenja,
- 14) Ovjera tačnosti prepisa,
- 15) Potvrda o pravosnažnosti odluke,
- 16) Potvrda o izvršnosti odluke,
- 17) Konstatacija o zaduženju u kontovniku naplate,
- 18) Dostavljanje žalbe na odgovor,
- 19) Prijem optužnice na kontrolu i potvrđivanje,
- 20) Ovjera potpisa,
- 21) Ovjera prepisa,
- 22) Prijem pismena,
- 23) Prijem pismena (skraćena zabilješka),
- 24) Štambilj o upisu izrečenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi,
- 25) Opomena za plaćanje takse.

Tekst, oblik i veličina štambilja iz stava 1 ovog člana dati su na obrascu broj 5.

Za predmete po kojima postupa specijalizovano odjeljenje koristi se štambilj: "ORGANIZOVANI KRIMINAL".

Sudovi koji koriste Pravosudni informacioni sistem koriste i štambilj: "PRAVOSUDNI INFORMACIONI SISTEM" koji označava da je predmet evidentiran u Pravosudnom informacionom sistemu.

#### **Član 125**

Na prepise (otpravke odluka, dopise, potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama, sudovima, drugim organima i organizacijama), stavlja se otisak okruglog pečata suda.

Za pečaćenje voskom upotrebljava se metalni žig, koji ima isti tekst kao i okrugli pečat suda.

#### **Član 126**

Pečati, štambilj i žigovi se evidentiraju i njima se zadužuju i rukuju sudije, službenici i namještenici određeni godišnjim rasporedom poslova. Pečati, žigovi i štambilji moraju se držati zaključani. Najmanje jednom godišnje evidencija o pečatima, štambiljima i žigovima se sravnjuje.

Štambilji koji se upotrebljavaju u radu sudske pisarnice, čuva upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice.

Predsjednicima vijeća izdaće se štambilji koji se upotrebljavaju u vijećima.

Podaci o pečatima, štambiljima, žigovima i o tome kod koga se nalaze unose se u spisak pečata, žigova i štambilja (obrazac broj 6).

Štambiljem se smatra i tekst štambilja odštampan kao formular ili otkucan na pismenu ili zapisniku.

### **5.5. Obnavljanje spisa**

#### **Član 127**

Ako se spisi predmeta u cjelosti ili djelimično izgube, unište ili oštete tako da se više ne mogu upotrijebiti, spisi će se obnoviti, što se evidentira u rubrici za napomene.

Obnavljanje spisa po kojima je postupak u toku i sve radnje obnavljanja upisuju se pod istim brojem u upisnik u kojem je evidentiran izgubljeni, oštećeni ili uništeni spis.

Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravosnažno okončan evidentira se u "Su" upisnik, a nakon donijetog rješenja kojim se naređuje obnavljanje spisa.

Obnovljeni spis zadržava redni broj odgovarajućeg upisnika spisa koji je izgubljen.

Sudovi koji koriste Pravosudni informacioni sistem obnavljanje spisa zasnivaju i na podacima unesenim u Pravosudni informacioni sistem.

### **5.6. Naplata takse**

#### **Član 128**

Namještenik koji prima pismena vodi računa o tome koja pismena podliježu plaćanju takse, o visini takse, o postojanju zakonskog osnova za oslobađanje od plaćanja takse i dr.

Ako se prilikom pregleda pošiljke primljene poštom utvrdi da taksa nije plaćena ili nije plaćena u propisanom iznosu, to se konstatuje u otisku prijemnog štambilja.

Za pismena koja podliježu plaćanju takse namještenik će upozoriti stranku na obavezu plaćanja takse, upoznati je sa posljedicama neplaćanja i odrediti rok od tri dana za plaćanje takse.

Upozorenje iz stava 3 ovog člana konstatuje se na sudskom spisu.

#### **Član 129**

Ako je uz pismeno upućeno sudu poštom priložen novac, taksa će se uplatiti, a dokaz o uplati ostaviti uz pismeno.

Višak novca, kao i novac za koji se ne zna čemu je namijenjen predaje se blagajni suda, uz zabilješku. Prijem novca potvrđuje se na način što se na pismenu stavlja broj pod kojim je knjiženje izvršeno, a pismeno predaje nadležnom odjeljenju u rad.

#### **Član 130**

Predsjednik suda, predsjednik vijeća, sudija pojedinac i upravitelj sudske pisarnice redovno kontrolišu naplatu takse.

Kad je naložena prinudna naplata takse u predmetu postoji dokaz da je nadležni organ taj nalog primio, smatraće se da je taksa naplaćena.

Predmet se ne može arhivirati dok ovlašćeni službenik suda svojim potpisom ne ovjeri zabilješku da je taksa naplaćena.

Otisak štambilja sa zabilješkom da je taksa naplaćena stavlja na naslovnu stranu omota spisa, u desni gornji ugao, ispred oznake predmeta.

### **5.7. Oslobađanje od plaćanja takse i troškova postupka**

#### **Član 131**

Kad je stranka oslobođena plaćanja takse i troškova postupka, to se konstatuje stavljanjem otiska odgovarajućeg štambilja u lijevi gornji ugao omota spisa, a na zapisnicima i drugim pismenima na prvoj strani lista na dan kad je donijeta odluka o oslobađanju plaćanja troškova postupka (štambilj broj 11).

Iznos troškova postupka koje stranka nije platila zbog oslobađanja od plaćanja, unosi se u evidenciju troškova postupka od kojih je stranka oslobođena "Ktp" (obrazac broj 7).

Po završenom postupku stranka se poziva da neplaćene troškove i takse plati ako je na to obavezna u skladu sa zakonom. U slučaju da stranka ne plati troškove postuka sud će pokrenuti postupak za prinudnu naplatu.

Predmet se ne može arhivirati dok sud ne odluči o naknadi troškova i taksi i dok ih ne naplati ili odredi njihovu prinudnu naplatu.

### **5.8. Polaganje predujma**

#### **Član 132**

Kad stranke treba da polože predujam za troškove koji će nastati usljed izvođenja dokaza, sud će rješenjem odrediti da stranke na prolazni depozit suda polože potreban novčani iznos.

U rješenju kojim se određuje plaćanje predujma, navodi se iznos koji treba uplatiti, račun na koji treba izvršiti uplatu, rok do kojeg treba izvršiti uplatu i posljedice koje mogu nastupiti ako se uplata ne izvrši.

### **5.9. Naknada za izgubljenu zaradu**

#### **Član 133**

Licu koje je pozvano u sud i koje to zahtijeva izdaće se potvrda radi ostvarivanja naknade za izgubljenu zaradu.

### **5.10. Deponovanje generalnog punomoćja**

#### **Član 134**

Kad se punomoćnik stranke poziva na generalno punomoćje koje se nalazi u spisima sudske uprave, upravitelj sudske pisarnice će, prije dostavljanja predmeta sudiji, provjeriti da li je predmetu priložen prepis punomoćja, kao i da li to punomoćje postoji i da li je opozvano, što se konstatuje u predmetu uz navođenje poslovnog broja pismena uz koja je priložen izvornik punomoćja, odnosno redni broj u "Su" upisniku pod kojim je deponovano generalno punomoćje.

## 5.11. Upotreba telefona, telegrama, telefaksa i elektronske pošte

### Član 135

Telefon se koristi kad se na taj način službeni poslovi mogu brže, uspješnije i ekonomičnije obaviti i nije predviđen pisani oblik komunikacije.

Na način iz stava 1 ovog člana naročito se prikupljaju obavještenja od Državnog tužilaštva, drugih organa, organizacija, privrednih društava i pravnih lica u hitnim predmetima; obavještavaju sudije za istragu i drugi zaposleni u sudu; pozivaju stranke, njihovi zastupnici i punomoćnici, svjedoci i sudski vještaci, sudije porotnici; ubrzava dostavljanje traženih spisa, predmeta, izvještaja i ostalih akata od nadležnih organa.

U slučajevima propisanim zakonom, telefonom se može pozivati na ročišta, kao i pribavljati podaci i obavještenja tokom rasprave ili ročišta čiji bi nedostatak prouzrokovao odlaganje rasprave ili ročišta.

Radnje koje se vrše u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana mogu se vršiti i putem elektronske pošte, uz obavezu da se ispis elektronske pošte doda u spis predmeta.

### Član 136

O obavljenom telefonskom razgovoru, izvršenom pozivanju ili predatom saopštenju i dr. sačinjava se službena zabilješka sa bitnim podacima, datumom i potpisom službenika ili namještenika koji je obavio razgovor.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem službena zabilješka unosi se kao posebna vrsta zapisnika u Pravosudni informacijski sistem, a zatim se ispisuje, potpisuje i uvezuje u spis.

### Član 137

Telegram, telefaks i elektronska pošta se upotrebljavaju samo u hitnim slučajevima ili ako se na drugi način ne bi mogla otkloniti moguća šteta.

Sud je dužan da istovremeno sa upućivanjem telegrama, telefaksa, odnosno elektronske pošte uputi i original pismeno.

Primljeni telegram, faks poruka i elektronska pošta moraju se odštampati, odnosno kopirati i sa njima se postupa na način određen za druge podneske. Ukoliko su elektronskoj pošti priložene datoteke većeg obima ili multimedijalne datoteke (crteži, fotografije i dr.) te datoteke snimaju se na optički medij i smatraju prilogom elektronske pošte.

Upotrebu sredstava komunikacije iz stava 3 ovog člana određuje sudija za istragu, predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac koji rješava predmet, a u ostalim slučajevima predsjednik suda ili predsjednik odjeljenja.

## DRUGI DIO

## TOK SUDSKOG POSTUPKA

### GLAVA I

## POSTUPANJE SA PISMENIMA UPUĆENIM SUDU

### 1.1. Prijem pismena

#### Član 138

Pismena (podnesci, dopisi, spisi i dr.) koja su sudu dostavljena poštom ili ih je stranka predala sudu neposredno, prima namještenik suda koji je za to ovlašćen.

Prijem pismena koja se odnose na deponovanje novca, dragocjenosti, mjenica ili drugih vrijednosnih papira vrši se u skladu sa čl. 370 do 379 ovog poslovnika.

#### Član 139

Prijem pismena vrši se za vrijeme redovnog radnog vremena.

Van redovnog radnog vremena, kao i u dane kad se ne radi, po pravilu, pismena koja se odnose na hitne predmete primaju sudije, službenici i namještenici koji su u pripravnosti.

Pošiljke koje stignu van redovnog radnog vremena prima, i po potrebi, otvara za to određen namještenik. Hitne pošiljke i telegrame koji sudu stignu van redovnog radnog vremena može primiti i namještenik koji je određen za čuvanje zgrade, ali ih ne može otvoriti već ih predaje namješteniku određenom za otvaranje pošiljke koje stignu van redovnog radnog vremena.

U slučaju iz stava 3 ovog člana namještenik koji primi hitnu pošiljku ili telegram dužan je da te pošiljke ili telegrame preda namješteniku zaduženom za prijem pismena početkom prvog narednog radnog dana.

#### Član 140

Podnesci u predmetima po kojima postupa specijalizovano odjeljenje predaju se posebnom odsjeku sudske pisarnice određenom za prijem tih podnesaka.

Hitne pošiljke i telegrame u predmetima po kojima postupa specijalizovano odjeljenje koji su primljeni u sud van redovnog radnog vremena, prima i otvara predsjednik suda, sudija ili drugi službenik i namještenik koji su određeni za rad sa tim predmetima.

#### Član 141

Ovlašćeni namještenik koji prima pismena neposredno od stranke, ne smije odbiti prijem pismena upućenog sudu.

Ako pismeno sadrži formalne nedostatke (nije potpisano, nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke ili je zbog rukopisa, nekvalitetnog papira ili drugih razloga nečitko i sl.), namještenik podnosiocu pismena ukazuje na te nedostatke i objašnjava kako da ih otkloni.

Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se pismeno primi, namještenik će to pismeno primiti, a na pismeno staviti zabilješku o upozorenju iz stava 2 ovog člana.

Ako sud nije nadležan za rad po primljenom pismenu, namještenik će na to upozoriti podnosioca i uputiti ga da pismeno preda nadležnom organu. Ako podnosilac i pored upozorenja zahtijeva da se pismeno primi, namještenik će to pismeno primiti, a na pismeno staviti zabilješku o upozorenju, upisati ga u upisnik za razne predmete i nakon toga dostaviti nadležnom organu.

#### Član 142

Ovlašćeni namještenik potvrđuje prijem pismena stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručuje stranci i opomenu za plaćanje takse. Opomena za plaćanje takse može se staviti i štambiljem.

Na zahtjev stranke izdaće se potvrda o prijemu pismena koje je vezano za rok, a namještenik je dužan da u prijemnom štambilju naznači vrijeme prijema.

#### Član 143

Prijem pismena preko dostavne knjige potvrđuje se stavljanjem datuma i potpisa u knjigu, kao i na dostavnicu, povratnicu ili kopiju pismena čiji se original prima, ako su priložene. Pored potpisa stavlja se i službeni pečat. Vrijeme prijema (čas, minut), stavlja se u svim slučajevima kad je to propisima predviđeno ili kad to odredi predsjednik vijeća ili sudija pojedinac. Podatak o vremenu prijema unosi se i na primljenom pismenu, odnosno na njegovom omotu u slučaju da namještenik koji je pismeno primio nije ovlašćen da ga otvori.

#### Član 144

Pismena koja se sudovima dostavljaju poštom prima i podiže iz poštanskog pregratka ovlašćeni namještenik.

Ovlašćeni namještenik ne smije podići pošiljku na kojoj je označena vrijednost, kao i preporučenu pošiljku, ako utvrdi da je pošiljka oštećena. U tom slučaju mora zahtijevati od pružaoca poštanskih usluga da se stanje i sadržina pošiljke komisijski utvrdi, a zatim preuzima pošiljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu.

## Član 145

Ako lice koje primi pošiljku nije ovlašteno da je otvori, dužno je da odmah po prijemu, nakon što na omot konstatuje datum i vrijeme prijema (čas i minut), preda pošiljku namješteniku ovlaštenom za njeno otvaranje. Ovo naročito važi za pošiljke upućene lično predsjedniku suda ili sudiji za istragu, za pošiljke koje imaju oznaku "strogo tajno", "tajno", "povjerljivo" ili "interno", kao i za pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursom i dr.

Obične pošiljke predaju se neposredno namješteniku ovlaštenom za otvaranje pošiljke, dok se preporučene i pošiljke sa oznakom "strogo tajno", "tajno", "povjerljivo" ili "interno" i druge pošiljke čiji je prijem pisano potvrđen, predaju preko dostavne knjige.

### 1.2. Otvaranje i pregledanje pošte

#### Član 146

Sve obične pošiljke primljene u zatvorenim omotima otvara namještenik sudske pisarnice koji je određen za prijem.

Pošiljku sa oznakama tajnosti i pošiljke upućene predsjedniku suda, namještenik predaje lično predsjedniku suda ili sudiji kome je upućena, bez otvaranja.

Pošiljku koja prema oznaci na omotu sadrži izjavu posljednje volje ili se odnosi na istragu otvara nadležni sudija.

Vrijednosne pošiljke otvara komisija koju formira predsjednik suda.

#### Član 147

Prilikom otvaranja pošte treba paziti da se ne oštete omoti sa poštanskim žigom pismena, da se prilozi raznih pismena ne pomiješaju, a neko pismeno ili prilog ne ostane u omotu, kao i da se provjeri da li se brojevi napisani na omotu slažu sa brojevima primljenih pismena i dr.

Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez prpratnog akta ili se ne vidi ko je pošiljalac, to se utvrđuje službenom zabilješkom, uz koju se prilaže omot.

U slučajevima iz stava 2 ovog člana, ukoliko je to moguće, sudska pisarnica o tome odmah obavještava pošiljaoca.

Kad se iz samog pismena ne može utvrditi mjesto odakle je poslato i ime pošiljaoca ili kad datum predaje pošti može biti od važnosti za računanje rokova (žalba, konkurs i dr.), a ovi podaci su označeni na omotu, uz primljeno pismeno prilaže se omot.

Ako je u jednom omotu više poslatih pismena uz koje bi trebalo priložiti omot, omot se prilaže uz jedno pismeno, a na ostala se stavlja broj iz upisnika pod kojim je evidentirano pismeno uz koje je priložen omot (na primjer Omot uz I broj 137/04).

Kad je datum poštanskog žiga na omotu nečitak, tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi dan predaje pošiljke, a na drugi način se ne može utvrditi blagovremenost, tražiće se izvještaj od pružaoca poštanskih usluga.

Ako su omoti sudskoj pisarnici predati oštećeni ili ako postoji sumnja o neovlaštenom otvaranju, pošiljku treba otvoriti u prisustvu troje namještenika suda. Nedostaci i nepravilnosti utvrđeni prilikom otvaranja pošiljke konstatuju se zabilješkom (ako pismenu nedostaju prilozi, staviće se "primljeno bez priloga", ako mu nedostaju samo pojedini prilozi treba navesti njihove nazive i dr.).

Ako se u omotu nađe pismeno upućeno drugom sudu ili drugom organu pismeno se na najpogodniji način dostavlja onome kome je upućeno uz zabilješku. Ovakvo pismeno se ne upisuje u upisnik.

Ako se prilikom otvaranja pošiljke utvrdi da je uz pismeno priložen novac ili neka druga vrijednost, na primljenom pismenu kratkom zabilješkom konstatovaće se njihova vrsta i iznos. Primljeni novac i vrijednosti poslije evidentiranja pismena predaju se u sudski depozit.

Ako je uz pismeno priložena dostavnica, na njoj će se potvrditi prijem stavljanjem datuma, potpisa i službenog pečata, nakon čega se vraća pošiljaocu.

#### Član 148

Unos podataka o podnesku u Pravosudnom informacionom sistemu vrši, po pravilu, namještenik određen za prijem određene vrste podneska.

Ako je podnesak primljen u vrijeme kad Pravosudni informacioni sistem nije dostupan, namještenik će na podnesak staviti odgovarajuću zabilješku.

Sve informacije o priložima podnesku, pošiljci u kojoj je podnesak primljen, kao i napomene o nedostatku podneska ili pošiljke, sadržaju i posebnom postupanju unose se u Pravosudni informacioni sistem, a po potrebi i na podnesak.

Podnesci u elektronskom obliku mogu se u sudu primati uz pomoć sistema za prijem elektronskih podnesaka.

Primljeni elektronski podnesci automatski se unose u Pravosudni informacioni sistem.

### 1.3. Stavljanje štambilja o prijemu

#### Član 149

Na svaki primjerak pismena primljenog u sudu stavlja se otisak štambilja o prijemu (štambilj broj 22) i to, po pravilu, na prvu stranu u sredini gornjeg dijela pismena. Ako tu nema dovoljno mjesta otisak se stavlja na pogodno mjesto na prvoj stranici, a ako to nije moguće, na poleđini pismena u gornjem lijevom uglu. Ako su sve stranice pismena u cjelini ispunjene tekстом, otisak štambilja o prijemu stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i ovjerava pečatom, ili se prilaže odgovarajući obrazac.

Na ostale primjerke pismena stavlja se skraćena zabilješka o prijemu pismena (štambilj broj 23).

#### Član 150

Na zapisnik o prijemu usmenih podnesaka ne stavlja se zabilješka o prijemu, već se taj zapisnik predaje neposredno upravitelju sudske pisarnice.

Zapisnici o prijemu usmenih podnesaka koji se odnose na upis u javne evidencije, predaju se odmah namješteniku određenom za prijem pismena radi stavljanja zabilješke o prijemu.

Ako je podnošenje pismena vezano za rok, dan prijema u sudu, odnosno predaje pružaocu poštanskih usluga, označava se i slovima, a ako se rok računa na časove, označava se slovima i čas prijema pismena.

Na vraćene dostavnice, primljene raspise, uputstva i drugu službenu prepisku stavlja se skraćena zabilješka o prijemu pismena.

### 1.4. Raspoređivanje primljenih pismena

#### Član 151

Primljena pismena sređuju se prema oznakama odgovarajućih upisnika i predaju upravitelju sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice.

Pismena specijalizovanog odjeljenja ili koja se odnose na hitne predmete ili po kojima treba odmah postupiti, predaju se bez odlaganja, a ostala pismena u toku dana u vrijeme koje je određeno aktom kojim se uređuje radno vrijeme suda.

Pismena koja su vezana za rok i pismena sa važnim ispravama, sređuju se i predaju odvojeno.

Na pismena iz st. 2 i 3 ovog člana stavlja se i propisane oznake u skladu sa propisima kojima se uređuju pojedine vrste postupaka.

#### Član 152

Ako se uz pismeno prime predmeti, novac, vrijednosni papiri ili dragocjenosti, pri vrhu pismena crvenom olovkom stavlja se oznaka "Depozit", a sa pismenom se dalje postupa u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju suda.

## GLAVA II

# RAD PO PRIMLJENIM PISMENIMA U SUDSKOJ PISARNICI

## 2.1. Osnivanje predmeta

### Član 153

Upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice, dijeli primljena pismena namještenicima koji su određeni za obavljanje pojedinih poslova u sudskoj pisarnici.

Primljena i raspoređena pismena upisuju se u odgovarajuće upisnike na dan i datum kad su primljena, ako se tim pismenom osniva nov predmet. Telegrami, pismena sa određenim rokovima, kao i druga hitna pismena uvode se u upisnik prije ostalih i odmah dostavljaju nadležnom odjeljenju.

Ako se zbog velikog broja ili iz drugih opravdanih razloga primljena pismena ne mogu upisati istog dana kad su primljena, upisuju se najkasnije sljedećeg radnog dana, prije upisa nove pošte, i to pod datumom prijema.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem, ako se podaci o podnesku ne unose u sudskoj pisarnici, već u upisniku, lice koje vodi upisnik dužno je istog, a najkasnije sljedećeg radnog dana da u odgovarajući upisnik Pravosudnog informacijskog sistema unese sve primljene podneske kojima se osniva novi predmet.

Izuzetno od stava 4 ovog člana pismena primljena do završetka radnog vremena u petak moraju se unijeti u Pravosudni informacijski sistem najkasnije narednog radnog dana.

## 2.2. Oznaka spisa

### Član 154

Svaki spis ima oznaku (poslovni broj).

Oznaka spisa sastoji se od skraćenog naziva upisnika, rednog broja upisnika i od posljednja dva broja godine u kojoj je primljeno pismo upisano u upisnik (na primjer K. broj 450/10).

### Član 155

Ako se u toku postupka nastavi vođenje spisa pod oznakom drugog upisnika ili se izmijeni oznaka spisa istog upisnika, ranija oznaka na omotu precrtava se, a ispod nje se stavlja nova. Ako se promijeni i sud, precrtava se naziv tog suda i stavlja se naziv novog suda.

Nova oznaka spisa stavlja se u popis spisa.

Nova pismena i kasnije sudske odluke dobijaju novu oznaku predmeta, a podbrojevi listova vode se daljim redom.

### Član 156

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem podnesci i sva druga pismena unose se u Pravosudni informacijski sistem i ulažu se u odgovarajući spis vremenskim redoslijedom kojim su primljeni ili nastali u sudu, o čemu se staraju službenici koji rukuju spisima, a naročito oni koji su zaduženi za unos podataka.

## 2.3. Omot spisa

### Član 157

Omot spisa je po pravilu od tvrdog papira koji je po boji različit za pojedine postupke (obrazac broj 8).

Ukoliko je spis zbog velikog broja akata preobiman, može se podijeliti na pojedine omote koji se označavaju rimskim brojevima, a redni i dokumentacioni brojevi nastavljaju se i ulažu u dodatni tvrdi omot.

Kod elektronski obrađenih upisnika, omot spisa može da predstavlja elektronski ispis koji se ulaže u poseban plastični omot ili spaja sa omotom spisa.

Svi spisi mogu imati i dodatni omot određene boje kao posebnu oznaku hitne ili određene vrste predmeta (pritvor, pomilovanje, privremena mjera i dr.), dok se za stare predmete stavlja dodatni omot crne boje.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem oznaka predmeta, broj vijeća, odnosno sudije pojedinca kome je predmet dodijeljen u rad i ime i prezime predsjednika vijeća određuje se automatski kod unosa u Pravosudni informacijski sistem.

Na omotu spisa stavlja se štambilj "PRAVOSUDNI INFORMACIONI SISTEM".

## 2.4. Popis spisa

### Član 158

Svaki spis mora imati popis spisa. U popis spisa uvodi se prvo pismo na osnovu kojeg je spis osnovan i ujedno označava broj lista. Uvođenje drugih pismena u popis i označavanje listova vrši se hronološkim redom.

U popis spisa unose se pismena po redoslijedu prijema. Redni broj popisa označava se na pismenu (podbroj).

Listovi spisa označavaju se tekućim brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje, bez obzira na podbroj. Broj lista upisuje se i u odgovarajuću rubriku popisa spisa. Ne unose se u popis spisa kratki izvještaji koji nijesu od značaja za tok postupka (dostava adrese i dr.). Vraćene dostavnice po kojima je izvršena dostava sudskih odluka, unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koju se odnose i lijepe se na odluci, a dostavnice koje nemaju značaj za dalji tok postupka izdvajaju se iz spisa.

### Član 159

Odredba člana 158 ovog poslovnika ne odnosi se na sudove koji koriste Pravosudni informacijski sistem.

## 2.5. Združivanje

### Član 160

Kasnije primljena pismena koja se odnose na predmete u toku združuju se sa tim predmetima.

Kad se primijeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovođenja jedinstvenog postupka o tome se obavještava upravitelj sudske pisarnice koji dalje obavještava nadležnog sudiju.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem nakon spajanja spisa, podnesci, podaci o kretanju spisa i podaci o odluci upisuju se u sistem onog predmeta u kojem se donosi zajednička odluka.

## 2.6. Sređivanje spisa

### Član 161

Pismena se ulažu u omot spisa i povezuju redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismo ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, optužba se ulaže u omot spisa ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema, što se konstatuje u primjedbi popisa spisa.

Namještenici koji unose pismena u popis dužni su da ih odmah povežu.

Sređeni spisi se povezuju perforiranjem i odgovarajućom vrpcom.

Prilozi koji se zbog obima ne mogu uložiti u spise drže se odvojeno, o čemu se u predmetu sačinjava zabilješka.

### Član 162

Sudije, službenici i namještenici koji postupaju po predmetu staraju se da se sa predmetima pažljivo rukuje i da pismena budu uvijek sređena i povezana. Pismena se ne smiju podvlačiti i po njima pisati primjedbe.

Sud kojem je dostavljen nesređen predmet vratiće ga odmah sudu od kojeg je predmet primio, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema.

## **2.7. Postupanje sa dostavnicama i povratnicama**

### **Član 163**

Dostavnice i povratnice ulažu se bez odlaganja u spis na koji se odnose.

## **2.8. Predaja pismena u rad**

### **Član 164**

Sudska pisarnica predaje predmete u rad nadležnom vijeću, odnosno sudiji pojedincu ili službama, ukoliko dalja radnja ne treba da se izvrši u sudskoj pisarnici. Predmeti specijalizovanog odjeljenja i hitne prirode predaju se odmah i preko reda.

Predaja predmeta sudiji, savjetniku i drugim službama u sudu i vraćanje sudskoj pisarnici, evidentira se u upisniku običnom olovkom u rubrici za kretanje predmeta, odnosno u rubrici za primjedbe.

Zahtjev za izuzeće odmah se predaje predsjedniku suda.

### **Član 165**

O primljenim predmetima u vijeću i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zaduženju sudije i predsjednika vijeća.

### **Član 166**

Sudska pisarnica predaje predmete i pismena sudijama i službama preko dostavne knjige za sud, koja se vodi posebno za svako vijeće, sudiju pojedinca i službu.

## **GLAVA III**

# **RAD U VIJEĆU I KOD SUDIJE POJEDINCA**

## **3.1. Redosljed rješavanja predmeta**

### **Član 167**

Predmeti se rješavaju po redu prijema.

Po prijemu spisa sudija odmah pregleda i svrstava predmete prema hitnosti, prirodi i značaju.

Sudija je dužan da bez odlaganja uzme u rad predmete za koje je zakonom propisano da su hitni.

## **3.2. Zakazivanje**

### **Član 168**

Sudija zakazuje ročište ili glavni pretres naredbom, odnosno rješenjem kojim određuje dan, datum, čas i mjesto njegovog održavanja.

Naredba odnosno rješenje sadrži naročito:

- ime, prezime, punu adresu i svojstvo lica koje će se pozvati;
- način dostavljanja poziva;
- šta i kom licu treba dostaviti;
- koji dokazi će se pribaviti do dana za koji je ročište određeno i od koga;
- da li treba pozvati sudije-porotnike.

Za naredbe kojima se zakazuju pretresi ili ročišta mogu se koristiti odgovarajući obrasci ili štambilji.

Za više predmeta ne mogu se odrediti pretresi, odnosno ročišta u isti čas, osim ako su spojeni, radi jedinstvenog vođenja postupka.

Prilikom pozivanja lica koja stanuju van sjedišta suda, vodi se računa o saobraćajnim i vremenskim prilikama, udaljenosti mjesta stanovanja od sjedišta suda, mogućnosti blagovremenog dostavljanja poziva i drugim okolnostima. Ako stranka u sudu ima više predmeta, sud će nastojati da ove predmete zakaže za isti dan.

### **Član 169**

Broj ročišta u toku jednog dana određuje se prema uobičajenom trajanju pojedinih procesnih radnji.

U slučaju kad se ročište odloži ili prekine sudija će nastojati da se odmah odredi dan i čas kad će se ročište održati ili nastaviti i ujedno odrediti lica koja treba pozvati, s tim što će se prisutnim licima, ako su obuhvaćena rješenjem o odlaganju odnosno prekidanju ročišta, saopštiti da tog dana dođu radi prisustvovanja na ročištu.

Ročišta se upisuju u dnevnik za sudove koji se vodi po sistemu kalendara (obrazac broj 9).

### **Član 170**

Spise dodijeljene u rad sudija zadržava samo koliko je potrebno da se po njima izda odgovarajuća naredba, odnosno izradi odgovarajuća odluka.

Sudija spise vraća upisničaru.

Sudija u naredbi iz stava 1 ovog člana jasno i potpuno određuje šta treba uraditi i kako postupiti. Ako se sa spisom dostavlja izrađena odluka ili neko drugo pismeno, sudija određuje u koliko primjeraka ih treba prepisati, kome sve otpravak treba dostaviti i do kojeg roka spis treba držati u evidenciji.

Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtjevima složenije i obimnije sadržine sudija je dužan da izradi izvornik.

### **Član 171**

Kad sudija vrati spis upisničar vrši, prema sadržaju naredbe, potrebna razvođenja u upisniku, a nakon toga spis predaje u rad službeniku ili namješteniku koji vrši pozivanje stranaka i drugih lica, prepisivanje, sravnjivanje i otpremanje spisa, stavljanje potrebnih zabilješki i druge radnje.

Službenik ili namještenik koji postupi po naredbi sudije dužan je, po pravilu, da ispod teksta naredbe stavi zabilješku o tome da je po naredbi postupio, a ako po njoj nije postupio da navede i razlog za to.

### **Član 172**

U odluci za dostavljanje sudija određuje kome se, na koji način i preko koga odluka dostavlja. Za fizička lica označava se lično ime, zanimanje i tačna adresa, a za pravna lica puni naziv.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se dati na obrascu prilikom čega predsjednik vijeća ili sudija pojedinac u obrascu precrtavaju nepotreban tekst.

## Član 173

U odluci kojom se određuje pretres ili ročište sudija određuje rok predevencije, a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje, rok evidencije.

Datum rokova unosi se u odgovarajuću rubriku, u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacijski sistem predmeti u kojima su određena ročišta vode se u ročišniku Pravosudnog informacijskog sistema, kao i sve naredbe i ostala uputstva za rad izdata sudskoj pisarnici. Za naredbe i rješenja o određivanju ročišta odnosno o sprovođenju neke druge sudske radnje koriste se odgovarajuće funkcije sistema i unose podaci o licima koje treba pozvati, vremenu vršenja sudske radnje, dostavljanju poziva i dr.

### 3.3. Zapisnici

## Član 174

O svakoj sudskoj radnji sačinjava se zapisnik u skladu pravilima postupka propisanim zakonom.

U zapisniku se označava tačno vrijeme početka i završetka određene sudske radnje.

Zapisnici o glavnim raspravama, pripremnim i ostalim ročištima, kao i zapisnici sastavljeni u vezi sa vršenjem drugih sudskih radnji, sačinjavaju se prema određenim obrascima sa dovoljno ostavljenog praznog prostora na obje strane (u širini od 2 cm), bez proreda, sa odvojenim stavovima na lijevoj strani lista. Podaci o ličnosti okrivljenog, svjedoka, sudskih vještaka i drugih lica koja daju svoje izjave na zapisnik kod suda pišu se uvučeno za oko 4 cm od lijevog kraja stranice i odvojeno od teksta njihovih izjava, a ime i prezime ispisuju se velikim slovima.

Odluke donesene tokom rasprave koje se odnose na upravljanje postupkom ili odluke o glavnoj stvari koje su objavljene na raspravi unose se u zapisnik odvojeno od ostalog teksta i označavaju nazivom, u posebnom redu, velikim rastavljenim slovima ("P R E S U D A", "R J E Š E N J E"). Tekst donesene odluke ispisuje se u posebnom stavu, uvučen za oko 4 cm od lijevog kraja stranice.

U završnom dijelu zapisnika konstatovaće se vrijeme dovršenja radnje (uz oznaku časa i minuta) ispod čega će se u lijevom uglu, neposredno ispod teksta, unijeti zabilješka o utvrđenoj visini sudske takse.

## Član 175

Zapisnik potpisuje sudija ili službenik koji sprovodi određenu radnju, ispod teksta sa desne strane. Zapisničar stavlja svoj potpis ispod teksta sa lijeve strane.

Na sredini zapisnika ostavlja se prostor za potpisivanje stranaka, ako je to propisano.

Potpisi na zapisniku moraju biti čitljivi.

Ukoliko je to potrebno, ime i prezime ostalih potpisnika unijet će se računom ili pisaćom mašinom.

## Član 176

Zapisnik koji se sastavlja povodom vršenja sudske radnje van zgrade suda može se izuzetno pisati hemijskom olovkom, ako nema mogućnosti za upotrebu računara ili pisaće mašine, u kom slučaju se zapisnik mora prepisati računom ili pisaćom mašinom odmah nakon dolaska u sud.

Prepis zapisnika iz stava 1 ovog člana ovjerava predsjednik vijeća ili sudija pojedinac, odnosno drugi službenik koji je vršio određenu sudsku radnju, svojim potpisom i stavljanjem sudskog pečata. Zapisnik pisan rukom zadržać se u spisu i istom će se priložiti prepis.

Zapisnici o obavljenim izvršnim radnjama, prepisaće se računom ili pisaćom mašinom samo u izuzetnim slučajevima (ako je uloženi pravni lijek i dr.).

## Član 177

Kad u skladu sa zakonom nije nužno sastavljanje zapisnika (prijem manje važnih izjava ili podataka od stranaka, razna saopštenja stranaka) može se sačiniti službena zabilješka u kojoj se označava izvršena službena radnja, datum i mjesto izvršenja.

Službenu zabilješku iz stava 1 ovog člana potpisuje sudija ili službenik koji je sastavio. Ako zabilješka sadrži izjavu stranke ili saopštenje učinjeno stranci koja je prisutna, i ta stranka će se potpisati.

### 3.4. Knjiga sjednica vijeća

## Član 178

O svakoj sjednici vijeća koje odlučuje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sjednica vijeća (obrazac broj 10) koja sadrži: oznaku vijeća, datum održavanja sjednice, ime predsjednika, članova vijeća i zapisničara, ko je od članova vijeća bio izjavitelj, oznaku predmeta o kojem je rješavano, o kakvom se i čijem zahtjevu odlučivalo i kakva je odluka donesena. Odluka se označava u najkraćem obliku ("presuda", "rješenje", "potvrđeno", "ukinuto", "preinačeno", "prigovor odbijen" i dr.).

Evidenciju iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik vijeća i zapisničar.

### 3.5. Zapisnik o vijećanju i glasanju

## Član 179

Zapisnik o vijećanju i glasanju dobija oznaku predmeta po kojem je vijeće odlučivalo i potpisuju ga svi članovi vijeća i zapisničar.

Zapisnik o vijećanju i glasanju zapisničar stavlja u poseban omot sa oznakom: "Zapisnik o vijećanju i glasanju", na koji unosi datum. U desni gornji ugao stavlja se oznaka predmeta i pečat suda.

Omot sa zapisnikom o vijećanju i glasanju povezuje se u predmet po kojem je odlučivano, pečati i spaja sa zapisnikom o pretresu ili ročištu.

Ako je vijeće višeg suda odlučivalo u predmetu tog suda van glavnog pretresa, zapisnik o vijećanju i glasanju povezuje se u taj predmet.

## Član 180

Zapisnik o vijećanju i glasanju sadrži dan vijećanja, ime i prezime predsjednika, imena i prezimena članova vijeća i izvjestioca, kao i oznaku da li je odluka donijeta jednoglasno ili sa izdvojenim mišljenjem.

Zapisnik o vijećanju i glasanju potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar.

Ukoliko član vijeća ima izdvojeno mišljenje, to mišljenje se sa obrazloženjem dodaje zapisniku o vijećanju i glasanju i čini njegov sastavni dio.

### 3.6. Ostali rad u vijeću

## Član 181

Sudijama se obezbjeđuje daktilograf za izradu presuda i drugih obimnijih odluka. Odluke manjeg obima sudija, po pravilu, izrađuje sam.

Ako je u sudu organizovan rad sa diktafonom, odluke izdiktirane u diktafon prepisuju se računom ili pisaćom mašinom odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke. Prepisani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primjerak.

## Član 182

Pisano izrađene odluke dostavljaju se sudskoj pisarnici sa dovoljnim brojem prepisa i sa uputstvom za njihovu dostavu.

Uputstvom se određuje i da li sudska pisarnica treba da drži predmet u predevenciji ili evidenciji ili da izvrši spajanje sa nekim drugim predmetom, kao i druge radnje potrebne za pravilan rad po donesenoj odluci.

Ako odluka nije saopštena strankama na pretresu, odnosno ročištu, sudije i službenici ne mogu saopštavati sadržaj odluke prije njenog otpremanja iz suda.

### Član 183

Predmeti po kojima su održani pretresi ili ročišta i po kojima je donesena odluka za dalje postupanje vraćaju se sudskoj pisarnici istog, a najkasnije sljedećeg dana, radi razvođenja po upisnicima i postupanja po odluci.

## 3.7. Rad u vijeću drugostepenih sudova

### Član 184

Predsjednik vijeća, u sporazumu sa članovima vijeća, može odrediti da sudija izvjestilac u pojedinim složenijim predmetima izradi pisani referat i da ga dostavi članovima vijeća radi pripreme za sjednicu.

Vijeće može odrediti saizvjestioca ako to traži izvjestilac ili vijeće nađe za potrebno.

### Član 185

Prilikom donošenja odluke vijeće ocjenjuje da li pravni stav usvojen u toj odluci treba da se upiše u evidenciju sudske prakse.

### Član 186

Ako vijeće nađe da po pravnom pitanju o kojem rješava treba utvrditi pravni stav radi obezbjeđenja jedinstvene primjene propisa, obavještava o tome predsjednika odjeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sjednici odjeljenja, odnosno sjednici sudija, osim u predmetima koji su po svojoj pravnoj strukturi hitni i ne trpe odlaganje.

### Član 187

Pisano izradenu odluku predsjednik vijeća dostavlja odjeljenju sudske prakse.

Ako predsjednik odjeljenja ili odjeljenje sudske prakse ukaže da se u donesenoj odluci odstupilo od jedinstvene primjene propisa, predsjednik vijeća ponovo iznosi stvar na sjednicu vijeća. Ako vijeće ne promijeni odluku, predmet se upućuje predsjedniku odjeljenja radi iznošenja na sjednici odjeljenja.

### Član 188

Kad je ustanovljeno da se nije odstupilo od jedinstvene primjene propisa, pismeno izrađena odluka dostavlja se sudskoj pisarnici radi prepisa i otpravljanja. Na pisano izradenu odluku stavlja se dostavna naredba (D-na) za prepis (ako je potreban) i dostavljanje.

## GLAVA IV

# RAD NA SJEDNICAMA SUDIJA I SJEDNICAMA SUDSKIH ODJELJENJA

## 4.1. Sjednica sudija

### Član 189

Na sjednici sudija raspravlja se o pitanjima koja su iz njene nadležnosti u skladu sa zakonom.

### Član 190

U radu sjednice sudija na kojoj se raspravlja o pitanjima značajnim za primjenu zakona i sudsku praksu mogu učestvovati savjetnici.

### Član 191

Poziv za sjednicu sudija sadrži dnevni red, a prilažu mu se i materijali o kojima će se raspravljati.

Poziv se dostavlja svakom sudiji i savjetniku. Svi pozvani dužni su da prisustvuju sjednici, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.

### Član 192

Predsjednik suda može sudiji, savjetniku ili sudskom odjeljenju povjeriti obradu pojedinih pitanja vezanih za primjenu propisa i sudsku praksu radi razmatranja na sjednici.

### Član 193

O pripremi sjednice na kojoj se raspravlja o potrebi za promjenom načelnog pravnog stava ili načelnog pravnog mišljenja, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu zakona, stara se odjeljenje sudske prakse.

O zaključcima sjednice koji su od šireg značaja za rad suda, predsjednik suda može obavijestiti Vrhovni sud, neposredno viši sud i Ministarstvo.

Ako dođe do podjele glasova na jednake djelove na sjednici sudija, smatra se prihvaćenim onaj zaključak za koji je glasao predsjednik suda.

### Član 194

O radu sjednice sudija vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano ili neopravdano odsutan, sva mišljenja iznijeta u toku raspravljanja, kao i rezultat glasanja. Zapisnik potpisuje predsjednik suda i savjetnik koji je sačinio zapisnik.

## 4.2. Sjednica sudskih odjeljenja

### Član 195

Predsjednik sudskog odjeljenja priprema sjednicu sudskog odjeljenja, saziva je po svojoj inicijativi ili na zahtjev nekog od članova vijeća, odnosno sudija u sudskom odjeljenju ili na zahtjev predsjednika suda, predlaže izvjestioca i saizvjestioce, stara se o formulisanju pravnih stavova i mišljenja i zaključaka donijetih na sjednici, kao i o izvršenju poslova potrebnih za ostvarenje funkcije sudskih odjeljenja i izvršenje zadataka iz programa.

### Član 196

Kad je potrebno da u rješavanju nekog pravnog pitanja sarađuju dva sudska odjeljenja, zajedničku sjednicu tih odjeljenja sazivaju predsjednici odjeljenja, s tim da svako određuje izvjestioca.

Zajedničkom sjednicom rukovodi predsjednik onog sudskog odjeljenja u čiji djelokrug spada materija o kojoj se raspravlja na sjednici.

Prilikom glasanja na zajedničkoj sjednici potrebno je da se za zajednički stav izjasni većina članova svakog sudskog odjeljenja.

### Član 197

Savjetnici u sastavu sudskog odjeljenja imaju pravo da na sjednicama sudskih odjeljenja ili zajedničkim sjednicama raspravljaju o pitanjima stavljenim na dnevni red, bez prava glasa.

### Član 198

Ako dođe do podjele glasova na jednake djelove u sjednici sudskog odjeljenja ili do razlike u stavovima dva sudska odjeljenja, na zajedničkoj sjednici, sporno pitanje se iznosi na sjednici sudija.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u slučaju kad sudija ili vijeće pri ponovnom odlučivanju ne postupi u skladu sa pravnim stavom sudskih odjeljenja.

#### **Član 199**

Tekst pravnog stava usvojenog na sjednici sudskog odjeljenja izrađuje izvjestilac, a ako je glasao protiv usvojenog pravnog shvatanja, sudija koga sjednica odredi.

Konačni tekst pravnog stava potpisuju svi članovi sudskog odjeljenja.

Sudija koji se ne slaže sa usvojenim pravnim stavom, bilo sa izrekom ili obrazloženjem, neće potpisati pravni stav već će svoje mišljenje odvojeno izložiti i priložiti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja.

Konačni tekst pravnog stava dostavlja se odjeljenju sudske prakse.

#### **Član 200**

Na način sazivanja i rada sjednice sudskih odjeljenja shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sjednicu sudija.

### **4.3. Sjednice odjeljenja sudske prakse**

#### **Član 201**

Na sjednici odjeljenja sudske prakse, na osnovu dostavljenih odluka, pravnih stavova i drugih podataka od sudskih odjeljenja i službi, prati se sudska praksa i sastavljaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji će se iznijeti na sjednici sudija, radi zauzimanja određenog stava u cilju ujednačavanja prakse.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, o pripremi sjednice sudija stara se odjeljenje sudske prakse.

Na sjednici sudija odjeljenje sudske prakse iznosi mišljenja i predloge do kojih se došlo proučavanjem pojava koje su zapažene u vezi sa radom suda.

## **GLAVA V**

# **RAD SUDSKE PISARNICE NAKON DONIJETIH ODLUKA**

### **5.1. Postupanje po odlukama**

#### **Član 202**

Nakon donijetih odluka upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice dijeli primljene predmete namještenicima koji su rasporedom poslova raspoređeni na pojedine poslove.

Prema sadržaju odluke sudska pisarnica, odnosno odsjek sudske pisarnice razvodi predmet kroz upisnik i vrši druge radnje.

Na pismeno izradenu odluku uvijek se stavlja zabilješka o otpremanju u skladu sa odlukom o dostavljanju.

Ako je određeno samo pribavljanje predmeta, dostavnice, izvještaja i dr. ispod teksta odluke se stavlja kratka zabilješka da je po odluci postupljeno, a ako nije navode se razlozi za to.

Kad se na računaru ili pisačoj mašini izrađuju odluke, istovremeno će se odštampati i potreban broj prepisa za stranke i sud. Sudska pisarnica će sravniti prepise i napraviti zabilješku o otpremanju.

#### **Član 203**

Razvođenje po upisnicima vrše namještenici raspoređeni na poslovima upisničara.

Razvođenje po upisnicima vrši se na način što se u upisnik upisuju datumi pretresa ili ročišta, datum i vrsta donijetih odluka, izrečene sankcije, vaspitne i druge mjere, datum dostavljanja predmeta sudu koji odlučuje po pravnom lijeku, vrsta drugostepene odluke, datum pravosnažnosti odluke, datum dostavljanja izvršne odluke sudu nadležnom za izvršenje i dr.

U odgovarajućoj rubrici upisnika ili ako takve rubrike nema, u rubriku za primjedbe upisuju se rokovi predevicije i evidencije, podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda i dr., tako da se iz upisnika može vidjeti gdje se predmet nalazi i u kojem je stadijumu postupka.

#### **Član 204**

Stranke i druga lica pozivaju se na pretrese i ročišta korišćenjem obrasca poziva, prema vrsti predmeta i svojstvu lica, za svako lice posebno.

Obrazac poziva popunjavaju računaram ili pisačom mašinom, jasno i potpuno, namještenici sudske pisarnice ili zapisničari.

Na poziv se mora upisati ime i prezime sudije. Poziv potpisuje sudija ili za tačnost otpavka odgovara upravitelj sudske pisarnice odnosno šef odsjeka sudske pisarnice ili namještenik koji je poziv popunio.

Pozivu se prilaže odgovarajući omot sa povratnicom (obrazac broj 11), odnosno dostavnicom (obrazac broj 12) nakon što se ispune jasno i potpuno pisačom mašinom.

Na povratnici, odnosno dostavnici, u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevicije.

### **5.2. Pisanje i sravnjivanje**

#### **Član 205**

Zamolnice, nalozi strankama i drugi dopisi izrađuju se računaram ili pisačom mašinom u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u predmetu. Ako je u odluci da se neka radnja izvrši putem zamolnice data potpuna sadržina zamolnice, odnosno naloga izradiće se samo jedan primjerak.

Zamolnice potpisuje sudija.

#### **Član 206**

Svi prepisi pažljivo se sravnjuju sa izvornikom.

Prepise sravnjuju, po pravilu, dva namještenika koji su rasporedom poslova za to određeni. Nakon sravnjivanja teksta namještenici stavlja u odgovarajuću rubriku štambilja datum i svoje potpise.

Ako su prilikom prepisivanja učinjene takve greške da je potrebno precrtavanje, brisanje i slično u većem obimu, upravitelj sudske pisarnice, odnosno šef odsjeka sudske pisarnice narediće da se ponovo prepíše cijela odluka ili njen dio.

### **5.3. Otpremanje i dostavljanje pismena**

#### **Član 207**

Dostavljanje sudskih odluka i drugih pismena vrši se, po pravilu, preko pružaoca poštanskih usluga, a može se vršiti i preko sudskog namještenika, neposredno u sudu, preko dostavne službe drugih državnih organa i ovlašćenog pravnog lica registrovanog za vršenje poslova dostave i elektronskim putem.

#### **Član 208**

Ako je za sudsku odluku ili drugo pismo koje se dostavlja preko pružaoca poštanskih usluga potreban dokaz o prijemu, dostavljanje se uvijek vrši u omotu, sa povratnicom. U ostalim slučajevima prilaže se dostavnica.

Dostavljanje kratkih obavještenja strankama vrši se u omotu bez dostavnice.

## Član 209

Odluke i druga pismena otprema namještenik sudske pisarnice određen za to rasporedom poslova, a u sudovima sa većim obimom posla, posebna organizaciona jedinica u sastavu sudske pisarnice.

Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom poštom ili preko sudskog namještenika odmah po prijemu. Pismena primljena nakon zaključenja dostavnih knjiga, ako nijesu hitna, otpremaju se sutradan.

Na primjerku pismena koje ostaje u sudu ili ispod teksta odluke za dostavljanje stavlja se zabilješka o otpremanju, datum otpreme i potpis namještenika koji otprema poštu, broj dostavnica, omota i drugih pismena koji se otprema, kao i način otpremanja, a zatim se predmet vraća upravitelju sudske pisarnice, odnosno šefu odsjeka sudske pisarnice, radi razvođenja i stavljanja predmeta u rokovnik, odnosno ročišnik.

Pismena koja se istog dana upućuju na istu adresu preko organa lokalne samouprave i lokalne uprave stavljaju se po pravilu u jedan omot.

## Član 210

Pošiljke koje se otpremaju preko pružaoca poštanskih usluga, razvrstavaju se u tri grupe: obične, preporučene i sa povratnicom, i tim redom upisuju u dostavnu knjigu za poštu, koja služi kao evidencija o otpremi.

Ako se poštarina plaća gotovinski, iznos poštarine se nakon otpremanja upisuje u kontrolnik poštarine.

Kad se dostava vrši elektronskom poštom, odštampan elektronski izvještaj o poslatom pismenu prilaže se spisima predmeta kao dokaz da je dostava izvršena.

## Član 211

Ako se pismeno dostavlja preko organa ili pravnog lica registrovanog za poslove dostave u jedan omot se mogu staviti pismena za više lica, a ako je potrebna potvrda primaoca o izvršenoj dostavi, za svako lice će se priložiti posebna dostavnica.

Sudska pismena u mjestu suda dostavljaju namještenici suda.

## Član 212

Sudija, nakon zaključenja glavne rasprave, određuje mjesto i vrijeme uručenja odluke u sudu.

Licu koje je pozvano u sud da mu se uruči odluka dostavu će izvršiti namještenik sudske pisarnice određen za to rasporedom poslova.

Licu koje se zatekne u sudu pismeno će se uručiti u sudu ako je lice poznato namješteniku koji otprema pismena ili ako se na vjerodostojan način utvrdi identitet tog lica.

Advokatima i drugim licima kojima se često dostavljaju pismena predsjednik suda može na njihov zahtjev dozvoliti da pismena svakog dana primaju neposredno u sudu. U tom slučaju pismena se stavljaju u pregradak tog lica, a kad se javi, pismena mu uručuje namještenik sudske pisarnice. Namještenik sudske pisarnice redovno provjerava da li ova lica preuzimaju pismena, a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana, dostavljaju im se kao i drugim strankama.

Prijem pismena u sudu potvrđuje se potpisom na dostavnici.

## Član 213

Pismena koja namještenici dostavljaju bez dostavnice upisuju se u dostavnu knjigu za mjesto i knjigu zaduženja namještenika primljenim pismenima za dostavljanje (obrazac broj 13).

Neuručena pismena vraćaju se sudskoj pisarnici odmah, uz označavanje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno, a namještenik se razdužuje u dostavnoj knjizi.

## Član 214

Pismena koja namještenici dostavljaju uz dostavnicu upisuju se u knjizi zaduženja namještenika primljenim pismenima za dostavljanje.

Dostavnice o izvršenoj dostavi i neuručeni pozivi i druga pismena vraćaju se odmah sudu, uz označavanje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno.

Na svakoj dostavnici u desnom uglu označava se redni broj knjige pod kojim je dostavnica upisana. Knjigu vodi namještenik sudske pisarnice određen godišnjim rasporedom poslova. Namještenik koji vrši dostavu ne može voditi dostavnu knjigu za poštu.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem, podaci o datumu dostave pismena ili same dostavnice, datumu pokušaja dostave, razlogu neizvršene dostave i napomene vezane uz dostavu unose se u taj sistem.

## Član 215

Ako se poštarina ne plaća gotovinski, radi evidentiranja i pravdanja utroška poštanskih maraka sudska pisarnica vodi kontrolnik poštarine, u povezanoj knjizi sa unaprijed numerisanim stranicama, koji ovjerava predsjednik suda.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem podaci o kretanju spisa nastaju kao rezultat dostave pismena pomoću sistema koji prikazuje hronološki kretanje spisa, uključujući datum slanja i potvrde prijema, organizacionu jedinicu koja šalje i koja prima pismo.

### 5.4. Postupanje po predmetima vezanim za rok

## Član 216

Predmeti po kojima je postupak u toku drže se po pravilu u sudskoj pisarnici u rokovniku ročišta i rokova, osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti vijećima, kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno sravnjivanje ili otpremanje namještenicima sudske pisarnice.

Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti radi suđenja, predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti radi određivanja pretresa ili ročišta ili donošenja odluka za druga postupanja, ali ne duže od petnaest dana, osim kad je u pitanju izrada odluke u kom slučaju se primjenjuju rokovi određeni zakonom.

O prekoračenju roka iz stava 2 ovog člana, obavještava se predsjednik suda.

Evidenciju o tome gdje se i u kojem stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi sudska pisarnica stavljanjem zabilješke o kretanju predmeta u odgovarajuću rubriku upisnika, a ako takva rubrika ne postoji u rubrici za primjedbe u upisniku.

Zabilješka o kretanju predmeta vodi se na način da se uvidom u odgovarajući upisnik može vidjeti gdje je predmet, a iz drugih upisa i u kojem se stadijumu postupka nalazi taj predmet.

Zabilješke u upisnicima moraju biti jasne, tako da se bez teškoća može pratiti kretanje predmeta.

### 5.5. Rokovnik

## Član 217

Predmeti u kojima su određeni pretresi, ročišta ili rokovi drže se u sudskoj pisarnici u rokovniku predmeta, zaključani u zatvorenom ormaru koji je podijeljen na pregrade obilježene od jedan do 31.

Predmeti se stavljaju u odgovarajuću pregradu prema roku, odnosno predevidenciji i evidenciji, bez obzira na mjesec i godinu, sređeni po rednim brojevima oznake predmeta, prvo za tekuću, a zatim za raniju godinu.

Ako se predmet prije isteka određenog roka vodi za privremenu upotrebu, u rokovnik se stavlja na mjesto predmeta zabilješka gdje se nalazi.

U sudovima sa većim obimom posla postoji, prema potrebi, poseban ormar za rokove (rokovnik), a poseban za pretrese i ročišta (ročišnik).

Datumi pretresa, ročišta i rokovi upisuju se u upisnik, pretresi i ročišta u određenu rubriku, a rokovi u rubriku primjedbi.

Prilikom stavljanja predmeta u rokovnik, ročišta se upisuju u dnevnik za sudove.

### 5.6. Evidencija i predevidencija

## Član 218

Ako su dan i čas suđenja već saopšteni strankama i drugim licima, a nije potrebno drugo postupanje, predmeti se stavljaju u pregradu rokovnika koja odgovara danu određenog suđenja.

Predmet se stavlja u predevidenciju kad je potrebno da se na određeno vrijeme prije roka ili dana za koji je određen pretres ili ročište provjeri izvršenje određenih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mjere za održavanje pretresa, ročišta i rokova.

Rok predevidencije određuje se, po pravilu, tako da od roka predevidencije do ročišta, odnosno roka, ostane dovoljno vremena da se potrebne mjere mogu blagovremeno preduzeti.

Sudija određuje rok predevidencije, odnosno evidencije odlukom u predmetu uz označavanje dana i mjeseca, a po potrebi i časa kad rok ističe (na primjer "Predev. 15.05.2010. god. u 10 časova", Ev. 15.05.2010. god. u 11 časova").

Predmeti po kojima su određeni pretresi i ročišta stavljaju se u rok za predevidenciju, a predmeti po kojima su određeni drugi rokovi samo po potrebi.

## Član 219

Predmet se stavlja po datumu u odgovarajuću pregradu rokovnika odnosno ročišnika, a ispod potpisa sudije namještenik stavlja svoj potpis.

Sudska pisarnica svakodnevno pregleda rokove i ročišta koji dospijevaju narednog dana.

Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan predaju se sudiji dan uoči isteka roka za vršenje odgovarajuće radnje, ukoliko za pojedini slučaj sudija nije drukčije odredio.

U predmetima po kojima je određena predevidencija pregleda se da li je u svemu postupljeno po odluci odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvršenoj dostavi vraćene i združene u predmetu, da li su traženi izvještaji primljeni i združeni i slično u kom slučaju se predmet iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije.

Ako potrebne radnje nijesu izvršene ili o tome nema dokaza ili su nepravilno izvršene, sudska pisarnica, sama ili na osnovu odluke sudije, preduzima potrebne mjere: urgiranje da se povratnice i dostavnice vrate sudu, da se dostave traženi izvještaji, da se izvrši ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu, da se ukloni uočena nepravilnost i slično i, ukoliko za to ima vremena, određuje novi rok predevidencije.

U slučaju da se zbog smetnji pretres odnosno ročište ne može održati, namještenik sudske pisarnice će na to ukazati sudiji, radi donošenja odluke o odlaganju ročišta.

Sudija je dužan da o odlaganju ročišta, kad je to moguće, i o danu i času novog pretresa, odnosno ročišta, obavijesti sva pozvana lica kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem određivanje termina ročišta i drugih radnji vrši se upisivanjem radnji u aplikaciji Pravosudnog informacionog sistema.

## 5.7. Spajanje i razdvajanje predmeta

### Član 220

Kad se više predmeta spoji radi vođenja zajedničkog postupka, predmet po kojem je kasnije pokrenut postupak spaja se sa predmetom po kojem je postupak pokrenut ranije. Ako se spajaju predmeti iz nadležnosti sudije pojedinca sa onima za čije je rješavanje nadležno vijeće ili viši sud, svi spojeni spisi ulažu se u najstariji predmet iz nadležnosti vijeća odnosno višeg suda.

Na omotu zajedničkog predmeta označava se predmet koji je spojen radi zajedničkog raspravljanja (na primjer "Spojen mu P. 70/09"), a ako na omotu spojenog predmeta postoje posebne oznake, prenose se na omot zajedničkog predmeta.

U popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ročištu, u popis spisa unosi se samo zapisnik. U oba slučaja u rubrici za primjedbe treba naznačiti koji je predmet spojen radi zajedničkog raspravljanja.

Spojjeni spisi iskazuju se kao završeni sudiji koji je donio odluku u zajedničkom predmetu kad odluka bude izrađena i otpremljena.

Kad se jednom predmetu prilaže drugi samo radi uvida, neće se postupiti na način iz st. 1 do 4 ovog člana, već se na omotu predmeta kojem se drugi prilaže crvenom olovkom označava koji je predmet priložen (na primjer "Priložen P. 12/09"). U slučaju da predmet bude izdvojen, oznaka na omotu predmeta se precrtava.

### Član 221

Kad se predmet prije završetka postupka razdvoji radi odvojenog postupanja, u odvojeni predmet ulažu se ovjereni prepisi pismena koja se samo na taj predmet odnose.

Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake koje se odnose samo na taj predmet i iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedničkog predmeta.

Za odvojeni predmet sačinice se novi popis spisa.

## GLAVA VI

## OSTALE ODREDBE O RADU SUDSKE PISARNICE

### Član 222

Namještenici sudske pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vrijeme, a naročito da se postupa u propisanim ili određenim rokovima, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom radu sudija po predmetima, a odnosi se na djelokrug rada sudske pisarnice, da sudijama na vrijeme budu predati svi predmeti u rad čim stigne podnesak ili izvještaj po kojem treba donijeti odluku ili preduzeti neku drugu radnju.

Namještenici sudske pisarnice staraju se da sudije, službenici i namještenici blagovremeno vraćaju predmete sudskoj pisarnici radi upisivanja u upisnicima.

Upravitelj sudske pisarnice će ukazati sudiji ili službeniku odnosno namješteniku koji postupa po predmetu na protek pojedinih rokova ili na očigledne greške u zapisnicima i izvornicima odluka, kao i na očigledne greške i propuste u vezi sa obračunom i naplatom takse, određivanjem rokova i ročišta i dr.

Upravitelj sudske pisarnice redovno, a najmanje jedanput mjesečno izvještava predsjednika suda o odlukama koje nijesu izrađene, a rok propisan zakonom za izradu tih odluka je istekao. O tim slučajevima za svakog sudiju vodi se posebna evidencija.

Namještenik sudske pisarnice stavlja u predmet odgovarajuće konstatacije u pogledu postupanja, odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica, kao i u vezi rada sudske pisarnice (na primjer "dostavnica nije vraćena", "traženi izvještaj nije primljen", "nije stigao odgovor na tužbu", "nije uložena žalba", "stranka nije postupila u ostavljenom roku", i dr.).

Podneseni pravni lijek dostavlja se na odgovor protivnoj stranci i na pravnom lijeku utiskuje štambilj "Dostavljanje žalbe na odgovor".

Kad se kompletira spis za dostavljanje drugostepenom sudu, sudska pisarnica priprema nacrt izvještaja o dostavljanju predmeta višem sudu, koji podnosi sudiji na odobrenje i potpis.

Upravitelj sudske pisarnice provjerava da li je pravni lijek blagovremen i dozvoljen i ako smatra da je pravni lijek neblagovremen ili nedozvoljen na podnesku koji sadrži pravni lijek običnom olovkom stavlja oznaku "neblagovremeno" ili "nedozvoljeno" i predmet predaje sudiji.

### Član 223

Kretanje predmeta u sudskoj pisarnici (prepis, sravnjivanje, otpremljanje i dr.), po pravilu, se ne unosi u upisnik, ako se predmet bez dužeg zadržavanja (u toku dana ili odmah) vraća.

Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu, drugom organu ili drugim organizacionim jedinicama suda, u rubrici za primjedbe u upisniku upisuje se običnom olovkom kad i kome je predmet dostavljen i istovremeno se predmet unosi u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti.

### Član 224

Vraćene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvršena ulažu se odmah u predmet.

U sudovima sa većim obimom poslova kad su dostavnice i povratnice uredno uručene, mogu se držati složene po datumima rokova i ročišta u posebnom ormaru sa pregradama, a neposredno prije nastupanja rokova, odnosno ročišta ulažu se u predmet.

Po prijemu neuručeni ili nepravilno uručeni poziva i drugih pismena postupa se odmah, bez obzira na rok predevidencije i evidencije.

Povratnice i dostavnice o uručanju odluka i drugih pismena ulažu se u predmete i lijepe na odluku na koju se odnose.

### Član 225

Sudska pisarnica stara se o spisima i pribavlja potrebne podatke, izvještaje i obavještenja od drugih sudova, organa i ustanova.

Namješteniku sudske pisarnice može se povjeriti vršenje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudije, kao što su: sastavljanje jednostavnih podnesaka, pripremanje nacrtu izvještaja i dopisa.

## Član 226

Sudska pisarnica:

- 1) konstatuje pravosnažnost i izvršnost odluke;
- 2) ovjerava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;
- 3) daje usmena i pisana obavještenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
- 4) prima na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka saopštenja i izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promjeni adrese, mjestu boravka i danu prijema odluke kad povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kad u njima nije naznačen dan dostave i dr.
- 5) pregleda službene listove u cilju utvrđivanja da li su pojedini oglasi u vezi sa pojedinim predmetima objavljeni i sačinjava zabilješke o tome;
- 6) ponavlja zahtjev (urgira) u slučajevima kad po podnesenim zahtjevima nije postupljeno i kad za urgiranje nije potrebna odluka sudije;
- 7) otklanja nedostatke na podnescima u okviru poslova koje vrši namještenik određen za prijem podnesaka;
- 8) preduzima odgovarajuće mjere da se novčane kazne i troškovi postupka poslije izdate naredbe suda uredno i brzo naplate;
- 9) stara se da se takse pravilno naplate i preduzima propisane mjere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;
- 10) stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predumljeni iz predračunskih sredstava;
- 11) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude.

Predsjednik suda može narediti da se, pored poslova iz stava 1 ovog člana i drugih poslova iz nadležnosti sudske pisarnice, u sudskoj pisarnici vrše i druge radnje i poslovi za koje nije nužno da ih vrše sudije i savjetnici.

### 6.1. Dostavljanje predmeta višem sudu

#### Član 227

Povodom pravnih lijekova izjavljenih protiv odluke suda, predmet se dostavlja nadležnom višem sudu uz izvještaj (obraci br. 14 i 15), odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kompletiranja spisa.

Spisi se smatraju kompletiranim nakon dostavljanja žalbe, odnosno odgovora na žalbu protivnoj strani i povraćaja dostavnica.

Predmet u kojem je izjavljen pravni lijek protiv drugostepene odluke prvostepeni sud dostavlja drugostepenom sudu. Drugostepeni sud pridružuje svoj predmet i sve dostavlja Vrhovnom sudu. Tako se postupa i u slučajevima kad je Vrhovni sud nadležan da odluči o pravnom lijeku koji je izjavljen protiv odluke njegovog vijeća.

#### Član 228

Sa predmetom koji se dostavlja višem sudu dostavljaju se i sve isprave koje se čuvaju odvojeno od predmeta. U slučaju da u predmetu postoje prepisi tih isprava, izvornici se dostavljaju višem sudu samo na njegov zahtjev.

Prije nego što se predmet otpremi višem sudu, službenik suda koji je pripremao izvještaj iz člana 227 stav 1 ovog poslovnika, dužan je da provjeri da li su predmetu priložene odgovarajuće dostavnice i potreban broj prepisa odluka povodom kojih je pravni lijek izjavljen, kao i da li je predmet sređen. Na isti način se postupa i kad se spis dostavlja na uvid drugom sudu ili drugom državnom organu.

### 6.2. Postupanje sa predmetom u višem sudu

#### Član 229

Po prijemu predmeta povodom pravnog lijeka kod višeg suda osniva se novi predmet pod oznakom odgovarajućeg upisnika višeg suda. Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se izvještaj kojim je predmet dostavljen.

#### Član 230

Viši sud odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana pisano izrađene odluke, vraća predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primjeraka svoje odluke za stranke i sud, kao i primjerak zapisnika sjednice vijeća održane u prisustvu stranaka, odnosno zapisnika sa glavnog pretresa ako je održan.

Na način iz stava 1 ovog člana postupa se i u slučaju kad trećestepeni sud vraća predmet drugostepenom sudu povodom pravnog lijeka protiv odluke drugostepenog suda.

U predmetu višeg suda ostaje ovjeren prepis odluke prvostepenog suda, izvornik odluke i zapisnik o vijećanju i glasanju višeg suda, kao i druga pismena i odluke koje se odnose isključivo na postupak pred višim sudom. Ako je odlučivao trećestepeni sud, u predmetu tog suda ostaje i ovjeren prepis presude drugostepenog suda i prvostepenog suda.

Prilikom odlučivanja o pravnim lijekovima podnesenim protiv odluka koje se odnose na isti predmet, prvo će se postupati po pravnim lijekovima podnesenim protiv rješenja o određivanju ili produženju pritvora, sredstava obezbjeđenja, odnosno protiv odluka koje su prethodnog ili privremenog karaktera i dr., a nakon toga će se postupati po pravnim lijekovima izjavljenim protiv odluke o glavnoj stvari.

### 6.3. Postupanje sa predmetom koji je vraćen neposredno od strane višeg suda

#### Član 231

Kad sud primi predmet od višeg suda, namještenik suda vrši razvođenje u odgovarajućem upisniku. Ako je odluka od strane višeg suda u cjelini ili djelimično ukinuta, namještenik suda će predmet upisati pod novim brojem odgovarajućeg upisnika i bez odlaganja ga dostaviti sudiji. Sudija je dužan da najkasnije u roku od mjesec dana zakaže ročište za raspravljanje i istovremeno odredi da se strankama uz poziv za ročište dostavi prepis drugostepene odluke. Ako zbog opravdanih razloga nije moguće zakazati ročište u ovom roku, odluka višeg suda dostaviće se strankama bez odlaganja.

## GLAVA VII

## ARHIVIRANJE, ČUVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA

#### Član 232

Pravosnažno riješeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu odluke za stavljanje spisa u arhivu koju potpisuje sudija ili za to ovlašćeni službenik suda koji na omotu predmeta svojim potpisom na stambilju određuju da je predmet za arhiviranje.

Formiraju se dvije vrste arhive: priručna i opšta arhiva. Priručna arhiva se nalazi u sastavu sudske pisarnice, po pravilu, u posebnoj prostoriji. Završeni predmeti u priručnoj arhivi mogu se držati najduže dvije godine, a nakon isteka ovog roka predaju se na čuvanje opštoj arhivi zajedno sa odgovarajućim upisnicima. Opšta arhiva je zajednička za sve vrste spisa i drži se odvojeno od sudske pisarnice u posebnoj prostoriji. U arhivi se čuvaju upisnici i imenici iz ranijih godina, ako nijesu potrebni za tekući rad.

Predmeti moraju biti zaštićeni od vlage i požara i obezbijedjeni od oštećenja, uništenja i krađe.

#### Član 233

Prije arhiviranja predmeta treba:

- 1) izdvojiti predmete koji su bili priloženi predmetu, a postupak nije spojen;
- 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva, dostavnice i povratnice (osim za lično dostavljanje) i dr.;

- 3) spise složiti hronološkim redom;
  - 4) provjeriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama ili nekom drugom organu, kao i da li je predmet konačno završen;
  - 5) provjeriti da li je na omotu spisa stavljen otisak štambilja o tome da je taksa naplaćena ili da li je dat nalog poreskom organu za prinudnu naplatu takse;
  - 6) provjeriti da li je u krivičnom predmetu sudija konstatovao da je obaviješten organ nadležan za izvršenje sankcije, da je donijeta odluka o troškovima krivičnog postupka koji su isplaćeni iz budžetskih sredstava i da su ti troškovi, novčana kazna i paušal naplaćeni ili unijeti u kontrolnik novčanih kazni, paušala i troškova, združene povratnice i dostavnice i da su izvršene sve druge potrebne radnje;
  - 7) provjeriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlučeno;
  - 8) provjeriti da li su popunjeni i izdvojeni statistički listići;
  - 9) provjeriti da li su nadležnom državnom organu dostavljeni podaci o osuđenim licima;
  - 10) provjeriti da li je izvršeno dostavljanje odluka svim licima i organima kojima je odluku trebalo dostaviti;
  - 11) provjeriti da li je oštećeni obaviješten o pravosnažnoj odluci.
- Ako su omoti obimnijih predmeta oštećeni te predmete treba prije arhiviranja staviti u nove omote.

#### **Član 234**

Testamenti i druge važne isprave koje se nalaze na čuvanju kod suda, ne predaju se arhivi niti se mogu zadržavati u priručnoj arhivi, već se čuvaju u sudskom depozitu.

#### **Član 235**

Pojedini predmeti od istorijskog i naučnog značaja, kao i drugi predmeti za koje predsjednik suda tako odluči mogu se čuvati na posebnom mjestu. Na njihovo mjesto u arhivi staviće se pomoćni omot sa zabilješkom o mjestu čuvanja.

Na omotu u kojem se nalazi spis staviće se oznaka predmeta, naziv predmeta i razlog odvojenog čuvanja (istorijski, naučni, politički).

#### **Član 236**

Završeni predmeti sređuju se u arhivi po vrsti predmeta (parnični, krivični, vanparnični, izvršni i dr.) i po rednim brojevima spisa pojedinih upisnika u posebne fascikle. Na omote fascikle, na prednjoj strani, stavlja se skraćena oznaka i godina predmeta, kao i redni brojevi predmeta (na primjer O. 1/09, P. 200/09).

Na police u arhivi postavlja se jedan ili više uočljivih natpisa o tome šta je na njima složeno.

#### **Član 237**

Arhiviranim predmetima rukuje namještenik sudske pisarnice (arhivar).

Predmeti se iz arhive izdaju samo na zahtjev predsjednika suda ili sudije ili lica koje odredi predsjednik suda. Drugim sudovima, državnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pisanom odlukom odobri predsjednik suda ili sudija. Na mjesto gdje se nalazio izdati predmet stavlja se pomoćni omot spisa sa zahtjevom i odobrenjem.

Arhivar vodi spisak predmeta izdatih iz arhive (obrazac broj 16) sa naznačenjem vremena kad predmet treba da bude vraćen arhivi. Arhivar najmanje jedanput mjesečno provjerava da li su predmeti vraćeni u predviđenim rokovima, a ako nijesu o tome obavještava upravitelja sudske pisarnice.

### **7.1. Čuvanje i izdvajanje spisa**

#### **Član 238**

Čuvanje, odabiranje i izdvajanje spisa, upisnika, imenika i drugih pomoćnih knjiga vrši se u skladu sa propisima o čuvanju, prikupljanju i izlučivanju arhivskog materijala i ovim poslovnikom.

Nakon pravosnažnog okončanja sudskog postupka pregledaće se spisi i donijeti odluka o stavljanju u arhivu.

Pojedini spisi stavlja se u arhivu na osnovu pisane odluke sudije nakon što su izvršene sve potrebne radnje u vezi dostave, prikupljanja dostavnica i povratnica o izvršenoj dostavi, kao i radnje koje se odnose na izvršenje kazni ili naplatu troškova postupka.

### **7.2. Spisi koji se trajno čuvaju**

#### **Član 239**

Ukoliko nije zakonom drukčije određeno, u sudu se trajno čuvaju:

- 1) spisi koji su zbog svog sadržaja i zbog lica na koja se odnose od istorijskog ili naučnog značaja, kao i spisi koji su od značaja za opštu ili mjesnu istoriju;
- 2) spisi koji se odnose na zgradu suda i pravne odnose u pogledu zgrade suda i drugih nepokretnosti koje su date na korišćenje sudu, zajedno sa odgovarajućim planovima, skicama, ugovorima o građenju i slično;
- 3) sudski registri sa ispravama;
- 4) testamenti i ostale isprave koje su povjerene sudu na čuvanje zajedno sa popisima isprava i odgovarajućim upisnicima;
- 5) spisi u krivičnim predmetima zbog krivičnih djela za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 ili više godina;
- 6) presude i sudska poravnanja iz spisa koja se odnose na statusne privredne sporove, nasljednopravne sporove i sporove o nepokretnostima, smrtovnice i rješenja o nasljeđivanju;
- 7) rješenja o proglašenju nestalih lica umrlim i o dokazivanju smrti;
- 8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti;
- 9) godišnji izvještaji i analize o radu suda;
- 10) personalni dosjei službenika i namještenika suda;
- 11) upisnici i njima odgovarajući imenici koji se odnose na predmete koji se trajno čuvaju;
- 12) opšti akti suda.

### **7.3. Rokovi čuvanja spisa u arhivi**

#### **Član 240**

Rokovi čuvanja pojedinih spisa u arhivi, ukoliko se trajno ne čuvaju, su sljedeći:

- 1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarnopravnim zahtjevima na nepokretnostima, trideset godina;
- 2) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju preko deset godina, trideset godina;
- 3) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju preko tri do deset godina, dvadeset godina;
- 4) za spise u kojima je izrečena kazna zatvora do tri godine, deset godina;
- 5) za spise u kojima je izrečena novčana kazna ili sudska opomena, pet godina;
- 6) za spise u kojima je krivični postupak pokrenut privatnom tužbom ili po predlogu, pa je postupak obustavljen ili je donesena presuda kojom je optužba odbijena, dvije godine;
- 7) za spise koji se odnose na platne naloge, deset godina;

- 8) za spise koji se odnose na izvršni postupak, pet godina;
- 9) za sve drugostepene spise, pet godina;
- 10) za spise sudske uprave, deset godina;
- 11) za spise koji se odnose na upravni postupak, deset godina;
- 12) za sve ostale spise, deset godina.

Rokovi iz stava 1 ovog člana računaju se od dana pravosnažno okončanog postupka.

Nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana spisi se izdvajaju iz arhive radi uništenja ili predaje nadležnom arhivu.

#### **Član 241**

Upisnici i imenici, osim iz člana 239 stav 1 tačka 11 ovog poslovnika, čuvaju se za vrijeme dok se čuvaju spisi na koje se odnose.

Upisnici za ovjeru i novčane knjige čuvaju se deset godina od zadnjeg godišnjeg zaključenja.

### **7.4. Zbirke sudskih odluka**

#### **Član 242**

Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka u koje se, na kraju svake godine, uvezuju sve presude i druge odluke koje su postale pravosnažne.

Odluci koja se stavlja u zbirku prilaže se, po mogućnosti, i odluka višeg suda donesena povodom uložene pravne lijeka koja se zajedno sa odlukom na koju se odnosi uvezuje u zbirku.

Odluke se uvezuju po rednom broju oznake spisa, po godini kad je spis osnovan.

Posebne zbirke osnivaju se za pojedine vrste predmeta (krivične, parnične, ostavinske i vanparnične).

Uvezane zbirke čuvaju se u opštoj arhivi suda.

## **TREĆI DIO**

# **UPISNICI I POMOĆNE KNJIGE**

## **GLAVA I**

### **OPŠTE ODREDBE**

#### **1.1. Osnivanje i oznake**

#### **Član 243**

Sudovi vode upisnike i pomoćne knjige u skladu sa ovim poslovníkom, a po potrebi i druge upisnike i pomoćne knjige.

Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (na primjer "Su. 2009", "P. 2009").

Sudovi sa većim obimom poslova mogu za predmete iste vrste voditi dvije ili više knjiga upisnika (na primjer samo za bračne sporove, samo za imovinsko-pravne sporove i dr.), pri čemu se prva knjiga upisnika označava sa rimskim brojem "I", druga rimskim brojem "II" i tako redom (na primjer P: 2009/I, P: 2009/II).

Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za više godina. Na sredini prve strane lista kojim počinje nova godina stavlja se oznaka godine.

Na način iz st. 2, 3 i 4 ovog člana osnivaju se imenici i druge pomoćne knjige, ukoliko ovim poslovníkom nije drukčije određeno.

#### **Član 244**

Upisnike i pomoćne knjige vode namještenici suda određeni rasporedom poslova.

Upisnici se vode tako da se uvidom u njih može utvrditi u kojem je stadijumu postupak po određenom predmetu i gdje se predmet nalazi, kao i stanje poslovanja u sudu u odnosu na određenu vrstu predmeta.

Upisnici i pomoćne knjige drže se van radnog vremena u zaključanim ormarima ili plakarima.

Upisnici i pomoćne knjige mogu se voditi i u Pravosudnom informacionom sistemu.

#### **1.2. Vodenje upisnika**

#### **Član 245**

Upisivanje pismena u upisnike vrši se hronološkim redom.

Svaki predmet u upisniku vodi se do okončanja postupka pod istim rednim brojem, osim u slučajevima iz člana 220 ovog poslovnika.

Kad je postupak pokrenut od strane više lica i protiv više lica, predmet se uvodi u upisnik pod rednim brojem, s tim što se ispred imena lica koja su pokrenula postupak stavlja mala slova (a, b, v) po azbučnom redu, a ispred imena lica protiv kojih je pokrenut postupak arapski brojevi (1, 2, 3).

#### **Član 246**

Prva pismena kojima se pokreće postupak ili traži neka sudska radnja upisuju se u odgovarajuće upisnike i pomoćne knjige.

Pismena koja se odnose na već upisane predmete, a koja zbog njihovog značaja treba da budu vidljiva u upisniku (žalba, prigovor i dr.) upisuju se u upisnik pod rednim brojem predmeta. Ostala pismena ulažu se u odgovarajući predmet bez posebnog upisivanja u upisnik.

U slučaju kad u upisniku kod ranijeg upisa nema dovoljno mjesta za upisivanje daljih upisa, nastaviće se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu iza posljednjeg zauzetog rednog broja u upisniku. Radi označavanja veze sa tako nastavljenim upisom, stavlja se ispred oznake rednog broja predmeta, čiji se upisi nastavljaju, crvenom olovkom ili crvenim mastilom, redni broj predmeta iza kojeg slijedi nastavljeni upis. Red gdje se nalaze nastavljeni upisi nosi redni broj predmeta na koji se nastavljeni upis odnosi.

#### **Član 247**

Upisivanje u upisnike i pomoćne knjige vrši se hemijskom olovkom.

Zabilješke o kretanju spisa i druge zabilješke upisuju se grafitnom olovkom i brišu kad postanu bespredmetne. Crvenom olovkom upisuju se samo one zabilješke za koje je to određeno ovim poslovníkom.

#### **Član 248**

Upis se ne mogu brisati niti na drugi način poništavati.

Ako je neki predmet pogrešno upisan u upisnik ili pomoćnu knjigu, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu cijeli upis kosom crtom, a u rubrici za primjedbe stavlja se oznaka "pogrešan upis".

Predmet koji se upiše iza pogrešno upisanog predmeta dobija sljedeći redni broj. Poništeni redni brojevi pri zaključivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od posljednjeg rednog broja.

Drugi pogrešni upisi u upisnicima i pomoćnim knjigama ispravljaju se unošenjem tačnog upisa, s tim što se preko pogrešnog teksta povlači tanka vodoravna crta, tako da precrtani tekst ostane čitak.

### 1.3. Označavanje završenih predmeta

#### Član 249

Kad je predmet riješen, ispred rednog broja stavlja se oznaka predmeta (na primjer 585).

Predmet se označava kao riješen kad je odluka otpremljena bez obzira da li je pravosnažna.

Predmet koji se odnosi na više lica (više okrivljenih, više tužilaca, tuženih i dr.), označava se kao konačno riješen kad je postupak okončan i odluka otpremljena svim licima. Kad je predmet riješen samo u pogledu nekih lica, oznaka konačnog rješenja stavlja se samo kod slova ili brojeva koji se odnose na ta lica.

Predmet koji je djelimično riješen označava se tako što se ispred rednog broja upisnika stavlja oznaka "L" crvenom olovkom.

Ako se upisnici vode na računaru, svi završeni predmeti mogu se prenijeti u posebnu bazu podataka, a u postojećoj bazi podataka ostaje samo oznaka da je predmet završen sa osnovnim podacima stranaka.

#### Član 250

Kad su svi predmeti upisani na jednoj stranici upisnika ili pomoćne knjige označeni kao riješeni, u donjem lijevom uglu te stranice stavlja se crvenom olovkom ili štambiljem znak "(1\_\_1)".

Znakom iz stava 1 ovog člana uokviriće se i redni broj predmeta kad se taj predmet stavlja u arhivu.

### 1.4. Spajanje predmeta u upisnicima

#### Član 251

Kad se više predmeta spoji radi vođenja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta označava se u rubrici za primjedbe u upisniku (zajednički predmet) sa kojim je taj predmet spojen (na primjer "Spojen sa predmetom P. 50/09").

U rubrici za primjedbe u upisniku pod rednim brojem zajedničkog predmeta stavlja se zabilješka (na primjer "Spojen mu predmet K. 50/09").

Spojeni predmet se vodi dalje pod oznakom zajedničkog predmeta, a u upisniku se razvodi kao završen na drugi način.

#### Član 252

Izuzetno od člana 251 ovog poslovnika, u slučaju kad se predmet prilaže drugom samo radi uvida, prilaganje predmeta upisuje se grafitnom olovkom u rubrici za primjedbe predmeta koji se prilaže (na primjer "priložen predmet P.30/09" i stavlja datum prilaganja).

Zabilješka iz stava 1 ovog člana stavlja se i u rubrici za primjedbe u upisniku pod rednim brojem onog predmeta kojem je drugi predmet priložen (na primjer "priložen je K.50/09").

### 1.5. Razdvajanje predmeta u upisnicima

#### Član 253

Kad sud odluči da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivičnih djela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahtjeva u istoj tužbi, odvojeno raspravi, predmet će se u upisniku razdvojiti tako što će se prepisati pismena koja se odnose na izdvojeni predmet i upisati kao nov predmet. O tome se u rubrici za primjedbe kod novog predmeta unosi zabilješka, na primjer "izdvojeno iz K. 40/09", a kod ranije zajedničkog predmeta: "odvojen K. 30/09". U oba slučaja označava se i datum razdvajanja.

Zabilješke iz stava 1 ovog člana stavlja se i u popis spisa.

Upisi koji se odnose na izdvojeni dio predmeta prenose se u odgovarajuće rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

### 1.6. Zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga

#### Član 254

Upisnici i pomoćne knjige se zaključuju na kraju godine tako što se iza posljednjeg upisanog rednog broja unose sljedeći podaci: dan, mjesec i godina zaključenja, redni broj posljednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, broj riješenih predmeta i broj predmeta koji su na kraju godine ostali neriješeni (zabilješka o zaključivanju upisnika).

Ispod zabilješke iz stava 1 ovog člana, potpisuju se upisničar, upravitelj sudske pisarnice i predsjednik suda.

### 1.7. Prenošnje i prevođenje starih predmeta

#### Član 255

Predmeti koji su na kraju godine ostali neriješeni prenijeće se u upisnik naredne godine tako što se na prvoj stranici upisnika navode redni brojevi tih predmeta. Svi upisi koji se odnose na te predmete vrše se i dalje u ranijem upisniku. Kad se predmet riješi u tekućoj godini, u ranijem upisniku stavlja se kod rednog broja predmeta oznaka konačnog rješenja, a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se redni broj.

#### Član 256

Ako se pojedini predmeti konačno ne riješe u godini u kojoj su upisani i u narednoj godini, prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom evidentiranja prvog pismena) u upisnik za tekuću godinu i upisuju se prije novih predmeta. Prevedeni predmeti zadržavaju oznaku upisnika i broj tako da se prije upisuju ranije primljeni predmeti. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena.

U rubrici za primjedbe u upisniku, iz koga se prevode predmeti, upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik, a kod rednog broja stavlja oznaka konačnog rješenja.

Ispod posljednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povlači se crvenom olovkom vodoravna linija, a pismena primljena u tekućoj godini upisuju se ispod te linije počev od rednog broja 1.

#### Član 257

Ako je iz jedne od prethodnih godina ostalo neriješeno najmanje stotinu predmeta iz istog upisnika, predsjednik suda može odlučiti da se ne vrši prenošenje predmeta u skladu sa odredbama ovog poslovnika, što se konstatuje ispod zabilješke o zaključivanju upisnika.

### 1.8. Ponovno upisivanje

#### Član 258

Kad se u predmetu koji je u upisniku označen kao konačno riješen postupak nastavi usljed ukidanja odluke (u cjelini ili djelimično), ponavljanja ili prekida postupka, predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima, a novoj oznaci predmeta dodaju se posljednje dvije cifre godine u kojoj je predmet prvi put evidentiran. U rubrici za primjedbe upisuje se ranija oznaka i oznaka drugostepene odluke, a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije).

### 1.9. Uvođenje u imenik

#### Član 259

Predmet upisan u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik.

## **1.10. Pregled**

### **Član 260**

Upravitelj sudske pisarnice i šef odsjeka sudske pisarnice pregledaju najmanje jedanput mjesečno, po slučajnom izboru, upise u svim upisnicima, imenicima i ostalim pomoćnim knjigama. Tom prilikom upoređuju upise sa spisima i provjeravaju da li su tačni i potpuni. O izvršenom pregledu šef odsjeka obavještava upravitelja sudske pisarnice, a upravitelj sudske pisarnice predsjednika suda i predsjednika odjeljenja.

Predsjednik suda najmanje dva puta godišnje pregleda upisnike i pomoćne knjige.

Prilikom pregleda ukazuje se na propuste, ispravljaju zapažene greške i daju potrebna objašnjenja.

Izvršen pregled konstatuje se potpisom i datumom iza posljednjeg pregledanog upisa.

## **GLAVA II**

## **UPISNICI**

### **2.1. Upisnici koje vode svi sudovi**

#### **Član 261**

Svi sudovi vode:

- 1) Upisnik sudske uprave - "Su" (obrazac broj 17),
- 2) Upisnik sudske uprave za podatke stepena tajnosti "strogo tajno", "tajno" ili "povjerljivo" - "Su-tajno" (obrazac broj 17).

### **2.2. Upisnici osnovnih sudova**

#### **Član 262**

Osnovni sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete sudije za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
- 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
- 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
- 4) predmete u krivičnom postupku prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
- 5) izdavanje uvjerenja o vođenju krivičnog postupka "Ku" (obrazac broj 22),
- 6) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
- 7) predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
- 8) razne krivične predmete maloljetnika "Krm" (obrazac broj 25),
- 9) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 25),
- 10) izvršenje krivičnih sankcija "IKS" (obrazac broj 25);

- građanske predmete, i to za:

- 1) parnične predmete "P" (obrazac broj 26),
- 2) parnične predmete male vrijednosti "Mal" (obrazac broj 27),
- 3) platne naloge "PI" (obrazac broj 28),
- 4) predmete izvršenja "I" (obrazac broj 29),
- 5) predmete ostavina "O" (obrazac broj 30),
- 6) složene vanparnične predmete "Rs" (obrazac broj 31),
- 7) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 8) predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi "Os" (obrazac broj 33),
- 9) ovjere "Ov" i "Ov I" (obrazac broj 34),
- 10) ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu "Ov-i", i "Ov-x" (obrazac broj 34),
- 11) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

### **2.3. Upisnici viših sudova**

#### **Član 263**

Viši sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete u kojima postupka sudija za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
- 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
- 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
- 4) krivični postupak prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
- 5) razne krivične predmete maloljetnika "Krm" (obrazac broj 22),
- 6) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 7) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
- 8) predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
- 9) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 10) drugostepene krivične predmete "Kž" (obrazac broj 35),
- 11) drugostepene krivične predmete u postupku prema maloljetnicima "Kžm" (obrazac broj 36);

- predmete specijalizovanog odjeljenja, i to za:

- 1) predmete u kojima postupa sudija za istragu "Kri-S" (obrazac broj 18),
  - 2) prvostepene krivične predmete "K-S" (obrazac broj 20),
  - 3) predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv-S" (obrazac broj 24);
- građanske predmete i to za:
- 1) drugostepene parnične predmete "Gž" i drugostepene parnične predmete u privrednim sporovima "Pž" (obrazac broj 37),
  - 2) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

## **2.4. Upisnici privrednih sudova**

### **Član 264**

Privredni sudovi vode upisnike za:

- 1) parnične predmete "P" (obrazac broj 26),
- 2) sporove male vrijednosti "Mal" (obrazac broj 27),
- 3) platne naloge "PI" (obrazac broj 28),
- 4) predmete izvršenja "I" (obrazac broj 29),
- 5) složene vanparnične predmete "Rs" (obrazac broj 31),
- 6) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 7) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38),
- 8) za upise brodova "R" (Ub) i upise vazduhoplova "R" (Uv) (obrazac broj 39),
- 9) predmete stečaja "St" (obrazac broj 40),
- 10) predmete likvidacije "L" (obrazac broj 41).

## **2.5. Upisnici Apelacionog suda**

### **Član 265**

Apelacioni sud vodi upisnike za:

- 1) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 2) drugostepene krivične predmete "Kž" (obrazac broj 35),
- 3) drugostepene krivične predmete specijalizovanog odjeljenja "Kž-S" (obrazac broj 35),
- 4) drugostepene krivične predmete u postupku prema maloljetnicima "Kžm" (obrazac broj 36),
- 5) drugostepene parnične predmete u privrednim sporovima "Pž" (obrazac broj 37),
- 6) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38).

## **2.6. Upisnici Upravnog suda**

### **Član 266**

Upravni sud vodi upisnike za:

- 1) upravne sporove "U" (obrazac broj 42),
- 2) predmete po vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih rješenja u prekršajnom postupku "Upv" i "Upz" (obrazac broj 43),
- 3) razne upravne predmete "Ur" (obrazac broj 44).

## **2.7. Upisnici Vrhovnog suda**

### **Član 267**

Vrhovni sud vodi upisnike za:

- 1) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 25),
- 2) razne građanske predmete "R" (obrazac broj 38),
- 3) razne upravne predmete "Ur" (obrazac broj 44),
- 4) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u krivičnom postupku "Kzz" (obrazac broj 45),
- 5) zahtjeve za vanredno ublažavanje kazne "Kzu" (obrazac broj 46),
- 6) trećestepene krivične predmete "Kž-I" i "Kžm-I" (obrazac broj 47),
- 7) predmete revizije u građanskim i privrednim sporovima "Rev" i "Rev-Ip" (obrazac broj 48),
- 8) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku "Gzz" (obrazac broj 49),
- 9) zahtjeve za zaštitu zakonitosti u privrednim sporovima "Pzz" (obrazac broj 49),
- 10) zahtjeve za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu "Uvp" (obrazac broj 50),
- 11) predmete po tužbama za pravično zadovoljenje "Tpz" (obrazac broj 51),
- 12) predmete vraćene na ponovni postupak po ustavnoj žalbi "Už" (obrazac broj 52).

## **GLAVA III**

## **POJEDINI UPISNICI**

### **3.1. Upisnici u krivičnim predmetima**

#### **Član 268**

U upisnik "Kri" upisuju se krivični predmeti u kojima postupa sudija za istragu.

U upisnik "Kri-S" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima postupa sudija za istragu.

#### **Član 269**

U upisnik "K" upisuju se krivični predmeti u kojima sude osnovni i viši sudovi u prvom stepenu po krivici punoljetnih lica.

U upisnik "K-S" upisuju se predmeti specijalizovanog odjeljenja u prvom stepenu.

U upisnik "K" i "K-S" upisuju se i predmeti po sporazumu o priznanju krivice.

#### **Član 270**

U upisnik "Kr" upisuju se svi podnesci koji se odnose na krivični postupak, a koji se ne upisuju u druge upisnike.

#### **Član 271**

U upisnik "Kim" upisuju se zahtjevi za pripremni postupak prema maloljetnicima.

#### **Član 272**

U upisnik "Km" upisuju se krivični predmeti po kojima osnovni i viši sudovi vode postupak prema maloljetnicima.

#### **Član 273**

U upisnik "Krm" upisuju se podnesci koji se odnose na krivični postupak prema maloljetnicima, a koji se ne upisuju u upisnik "Kim" i "Km".

#### **Član 274**

U upisnik "Iks" upisuju se predmeti lica osuđenih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdržavanje kazne ili koja se iz pritvora upućuju na izdržavanje kazne.

U upisnik iz stava 1 ovog člana upisuju se i molbe osuđenih lica i maloljetnika za uslovni otpust.

U upisnik "Iks" osnovni sudovi upisuju predmete izvršavanja kazne rada u javnom interesu izrečene punoljetnim licima.

#### **Član 275**

U upisnik "Kv" upisuju se svi predmeti u kojima rješava vijeće suda van glavnog pretresa, ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kž" ili "Kp".

U upisnik "Kv-S" upisuju se svi predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima rješava vijeće suda van glavnog pretresa, ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kž-S".

#### **Član 276**

U upisnik "Kž" upisuju se krivični predmeti u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

U upisnik "Kž-S" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

#### **Član 277**

U upisnik "Kž-I" i "Kžm-I" upisuju se trećestepeni krivični predmeti.

#### **Član 278**

U upisnik "Kžm" upisuju se krivični predmeti maloljetnika u kojima se po žalbi rješava u drugostepenom postupku.

#### **Član 279**

U upisnik "Kp" upisuju se molbe za pomilovanje osuđenih lica.

#### **Član 280**

U upisnik "Kzu" upisuju se zahtjevi za vanredno ublažavanje kazne.

#### **Član 281**

U upisnik "Kzz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u krivičnom postupku.

#### **Član 282**

U upisnik "Už" upisuju se predmeti vraćeni na ponovni postupak po ustavnoj žalbi.

#### **Član 283**

U upisnik "Ku" upisuju se zahtjevi stranaka za izdavanje uvjerenja o tome da li se ili ne protiv njih vodi krivični postupak.

### **3.2. Upisnici u građanskim predmetima**

#### **Član 284**

U upisnik "P" upisuju se tužbe u građanskim predmetima.

U upisnik iz stava 1 ovog člana privredni sudovi upisuju tužbe u privrednim, odnosno pomorskim sporovima.

#### **Član 285**

U upisnik "Mal" upisuju se predmeti male vrijednosti.

#### **Član 286**

Upisnik "Gž" vode sudovi koji rješavaju u drugom stepenu protiv odluka donijetih u parničnim, ostavinskim, vanparničnim i izvršnim predmetima.

#### **Član 287**

U upisnik "Rev" upisuju se predmeti u kojima po reviziji odlučuje Vrhovni sud.

#### **Član 288**

U upisnik "Gzz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku.

#### **Član 289**

U upisnik "I" upisuju se kod osnovnih i privrednih sudova predmeti izvršenja.

#### **Član 290**

U upisnik "O" upisuju se pismena ostavinskog postupka.

#### **Član 291**

Upisnik "Rs" vode osnovni i privredni sudovi.

U upisnik "Rs" osnovni sudovi upisuju složene vanpamične predmete (uređenje porodičnih odnosa između roditelja i djece, proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, određivanje naknade za eksproprisanu imovinu, smještaj i liječenje u psihijatrijskoj odnosno zdravstvenoj ustanovi, uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, dioba zajedničke stvari ili imovine i uređenje međa).

Privredni sudovi u upisnik "Rs" upisuju složene vanpamične predmete u kojima se održava ročište (poravnanje, priznanje stranih sudskih odluka, obezbjeđenje dokaza i dr.).

#### **Član 292**

U upisnik "R" upisuju se svi predmeti koji se ne upisuju u druge upisnike.

#### **Član 293**

U upisnik za upise brodova "R" (Ub) upisuju se predmeti koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, kao i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika.

U upisnik za upise vazduhoplova "R" (Uv) upisuju se predmeti koji se odnose na vazduhoplove i u kojima se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika.

#### **Član 294**

Ako osnovni i privredni sudovi imaju veći obim poslova u vezi sa pružanjem pravne pomoći, vode upisnik "Pom".

#### **Član 295**

U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi.

Osnovni sud na čijem području postoji zdravstvena ustanova za psihijatrijsko liječenje i čuvanje vodi Upisnik za predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi "Os".

### **3.3. Upisnici u predmetima upravno-sudske zaštite**

#### **Član 296**

U upisnik "U" upisuju se predmeti upravnih sporova, a u upisnik "Ur" razni upravni predmeti.

#### **Član 297**

Upisnike "Upv" i "Upz" vodi Upravni sud.

U upisnik "Upv" upisuju se zahtjevi za ponavljanje prekršajnog postupka.

U upisnik "Upz" upisuju se zahtjevi za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku.

Upisnik "Uvp" vodi Vrhovni sud i u njemu se upisuju zahtjevi za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu.

### **3.4. Upisnici u predmetima međunarodne pravne pomoći**

#### **Član 298**

U upisnik "Pom-I" upisuju se zamolnice stranih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena u inostranstvu i pružanje druge pravne pomoći.

#### **Član 299**

U upisnik "Ov-i" upisuju se ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu.

#### **Član 300**

U upisnik "Ovx" upisuju se ovjerene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

### **3.5. Upisnici u ostalim predmetima**

#### **Član 301**

Upisnik "Ov" vode osnovni sudovi za ovjeru potpisa, rukopisa, prepisa i isprava.

#### **Član 302**

U upisnik "Ov I" upisuju se ovjere van suda.

#### **Član 303**

U upisnik "Su" upisuju se pismena koja se odnose na poslove sudske uprave.

Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste upisuju se po grupama, odnosno podgrupama na početku upisnika, a sva ostala pismena, koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa, upisuju se po redu prijema pod daljim rednim brojevima, iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe.

Pojedini poslovi sudske uprave raspoređuju se u grupe odnosno, podgrupe. Sudovi mogu, po potrebi, prilikom osnivanja upisnika odrediti i druge grupe odnosno podgrupe.

Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu određuje se više rednih brojeva, s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj.

Za svaku podgrupu na početku godine osniva se poseban omot i upisuje u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ulažu sva pismena koja tu spadaju. Prilikom ulaganja ta pismena dobijaju zajednički redni broj pod kojim se u upisnik "Su" vodi podgrupa, kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa, koji se vodi u svakom omotu. Ispred oznake pismena stavlja se još oznaka grupe rimskim brojem (na primjer "I-5-Su 4/93", što znači da ovo pismeno spada u prvu grupu, podgrupu pod brojem 5, a pod nazivom "Sudije-porotnici" i da je upisano u popisu spisa, te podgrupe pod brojem 4).

Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave drže se u prostorijama sudske uprave sređeni po grupama i podgrupama.

#### **Član 304**

Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspoređuju se u grupe i podgrupe na sljedeći način, i to:

- I. grupa: Organizacioni poslovi, opšta uputstva, raspisi, statistika i izvještaji,
- II. grupa: Finansijsko i materijalno poslovanje,
- III. grupa: Kadrovski i personalni poslovi,
- IV. grupa: Pritužbe, kontrolni zahtjevi i izuzeća,
- V. grupa: Razno.

Pojedine grupe sadrže podgrupe, i to:

1) I. grupa:

- uputstva i raspisi organizacione prirode,
- raspored poslova,
- sudski dani,
- pregledi i obilasci sudova,
- sudije - porotnici,
- radni i koordinacioni sastanci,
- stručno usavršavanje sudija i službenika,
- sistematizacija radnih mjesta,
- međunarodna pravna pomoć,
- materijalno pravo,
- procesno pravo,
- prethodni postupak,
- takse,
- sudska praksa,
- uputstva i raspisi koji se odnose na statistiku,
- redovni izvještaji o radu,
- redovni statistički izvještaji,
- povremeni statistički izvještaji,
- izvještavanje medija o radu sudova;

2) II. grupa:

- uputstva i raspisi,
- službeni listovi, knjige, časopisi, kancelarijski materijal,
- grijanje i osvjetljenje,
- putni i selidbeni troškovi,
- troškovi čišćenja, održavanja i osiguranja zgrade i inventara,
- poštanski, telegrafski i telefonski troškovi,
- dopuna inventara,
- troškovi postupka,
- troškovi sudija - porotnika,
- poslovi ekonomata,
- ostalo finansijsko poslovanje,
- depoziti;

3) III. grupa:

- izbor predsjednika i sudija,
- uputstva i raspisi,
- stručni ispiti namještenika i službenika,
- pripravnici i volonteri,
- godišnji odmor i odsustvovanja.

U III. grupu poslova upisuju se i drugi poslovi iz oblasti sudske uprave.

#### **Član 305**

U upisnik "Su-tajno" upisuju se predmeti koji imaju oznaku stepena tajnosti "strogo tajno", "tajno" ili "povjerljivo" i vodi ih predsjednik suda ili lice koje on odredi. Pismena koja su primljena i od pošiljaoca označena određenom oznakom stepena tajnosti, zadržavaju taj stepen tajnosti.

U upisnik "Su-int" upisuju se predmeti koji imaju oznaku stepena tajnosti "interno".

#### **Član 306**

U upisnik stručnog usavršavanja "Su-Us" upisuje se redni broj, ime i prezime polaznika stručnog usavršavanja, zvanje polaznika (sudija, savjetnik, namještenik), vrsta usavršavanja (seminar, radionica, kurs i dr.), ustanova ili organizator usavršavanja, tema ili sadržaj usavršavanja i trajanje usavršavanja.

#### **Član 307**

U upisnik za predmete po tužbama za pravično zadovoljenje "Tpz" koji se vodi u Vrhovnom sudu upisuju se tužbe za pravično zadovoljenje.

Predmete povodom podnesenih zahtjeva za ubrzanje postupka (kontrolni zahtjev), sudovi vode u upisniku "Su" u grupi za kontrolne zahtjeve.

### **3.6. Posebni upisnici za predmete iz oblasti privrednih sporova**

#### **Član 308**

U upisnik "St" upisuju se predlozi za pokretanje stečajnog postupka.

U upisnik "L" upisuju se predlozi za pokretanje postupka likvidacije.

#### **Član 309**

U upisnik "Pž" upisuju se predmeti po žalbama izjavljenim protiv presuda i drugih odluka donijetih od strane privrednih sudova koje rješava Apelacioni sud.

#### **Član 310**

U upisnik "Rev IP" upisuju se revizije u privrednim sporovima.

#### **Član 311**

U upisnik "Pzz" upisuju se predmeti po zahtjevu za zaštitu zakonitosti u privrednim sporovima.

### **3.7. Imenici i druge pomoćne knjige**

#### **Član 312**

Sudovi vode sljedeće imenike, i to:

- knjigu uslovnih osuda "Kuo" (obrazac broj 53),
- knjigu oduzetih predmeta "Kdp" (obrazac broj 54),
- kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi (obrazac broj 55),
- kontrolnik lica u pritvoru (obrazac broj 56),
- spisak izvršenja (obrazac broj 57),
- spisak isprava "Si" (obrazac broj 58),
- internu dostavnu knjigu "Idk" (obrazac broj 59).

#### **Član 313**

Sudovi vode pomoćne knjige, i to:

- dnevnik rada sudijskog pripravnika,
- karton sudije - porotnika,
- evidenciju pozvanih sudija - porotnika,
- spisak sudskih vještaka,
- spisak poslatih predmeta koje treba vratiti i predmeta upućenih na posredovanje,
- dnevnik službenih izlazaka,
- evidenciju troškova postupka od kojih je stranka bila oslobođena,
- popis izvršenja,
- spisak popisa "karton",
- popis isprava "Pi",
- imenik A i B za popis isprava,
- kontrolnik lica privedenih sudiji za istragu,
- kontrolnik lica u pritvoru i u izviđaju i istrazi,
- kontrolnik lica u pritvoru po optuženju,
- knjigu pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora,
- imenik pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora,
- evidenciju o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora,
- kontrolnik izvršenja vaspitnih mjera,
- knjigu sjednica vijeća i
- knjigu uručenih odluka u sudu.

Sudovi vode i druge pomoćne knjige o čemu odlučuje predsjednik suda.

### **3.8. Vođenje imenika i pomoćnih knjiga**

#### **Član 314**

Radi lakšeg i bržeg pronalaženja brojeva predmeta po upisnicima sudovi vode imenike za upisnike (obrazac broj 60).

Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke. Ako se upisnik vodi u elektronskom obliku ne vodi se imenik.

#### **Član 315**

Imenici koji se vode kao knjige podijeljeni su po slovima prema azbučnom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo.

Imenici se mogu voditi za više godina u jednoj knjizi. U tom slučaju na početku godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom.

Imenici za krivične upisnike vode se po imenu okrivljenog lica, pamični po imenu tuženog i tužioca, predmeti izvršenja po imenu dužnika i povjerioca, predmeti ostavine po imenu ostavioca, a ostali imenici po imenu predlagača, odnosno lica na koje se postupak odnosi. Za upisnik "Su" vodi se lični i stvarni imenik.

Sudovi sa malim obimom poslova mogu za predmete iz upisnika "Kv" i "Kž", "Kp" i "Kri", "Pi" i "P" voditi jedan imenik.

### **3.9. Knjiga uslovnih osuda**

#### **Član 316**

U knjigu uslovnih osuda upisuju se sve uslovne osude kad postanu pravosnažne.

Knjiga uslovnih osuda osniva se za više godina unaprijed, a vodi se po sistemu kalendara po godinama i mjesecima prema isteku roka vremena provjeravanja.

Dvostruko uslovljene osude (naknada štete i kazna zatvora) upisuju se tako što se prvo upisuje rok do kog štetu treba naknaditi, a poslije toga rok isteka vremena provjeravanja.

Kad se uslovna osuda upisuje, stavlja se u odgovarajuću rubriku "Ku" odnosno "O" upisnika redni broj pod kojim je osuda upisana u knjigu uslovnih osuda.

Upis u knjigu uslovnih osuda označava se oznakom konačnog rješenja kad sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude.

### **3.10. Knjiga oduzetih predmeta**

## Član 317

U knjigu oduzetih predmeta upisuju se predmeti koji su u toku krivičnog postupka oduzeti i čuvaju se u sudu.

Namještenik koji vodi knjigu oduzetih predmeta dužan je da svakog mjeseca provjeri da li se stanje po knjizi slaže sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Ako ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na čuvanju duže od šest mjeseci, obavijestit će o tome sudiju i predsjednika suda radi donošenja odgovarajuće odluke.

Kad je oduzeti predmet prodat, uništen ili predat po odluci suda, u knjizi se redni broj tog predmeta označava oznakom konačnog rješenja.

### 3.11. Kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi

## Član 318

U kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi upisuju se novčane kazne, paušal i troškovi krivičnog postupka, kao i oduzeta imovinska korist po pravosnažnim sudskim odlukama.

Nakon što se izvrši zaduženje u kontrolniku iz stava 1 ovog člana, ispod odluke sudije kojom se naređuje zaduženje, stavlja otisak štambilja o tome da je zaduženje izvršeno.

Redni broj kontrolnika pod kojim je izvršeno zaduženje upisuje se u odgovarajuću rubriku krivičnog upisnika za taj predmet.

## Član 319

Namještenik koji vodi kontrolnik svakog mjeseca provjerava, upoređivanjem kontrolnika sa dnevnikom novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, da li su zaduženi iznosi naplaćeni. Ako ustanovi da pojedina zaduženja nijesu naplaćena, ispitaće razloge i o tome obavijestiti predsjednika suda radi donošenja odgovarajuće odluke.

## Član 320

Predmet se u kontrolniku označava oznakom konačnog rješenja kad je zaduženje po odnosnom predmetu u cjelini naplaćeno ili otpisano.

Kontrolnik se zaključuje krajem svake godine tako što se na svakom tabaku sumiraju zaduženja, naplaćeni, otpisani i nenaplaćeni iznosi, a iza posljednjeg rednog broja izvrši rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenaplaćenim saldonom. Rekapitulaciju potvrđuje namještenik koji vodi kontrolnik, upravitelj sudske pisarnice i predsjednik suda.

Nenaplaćeni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. U ranijem kontrolniku predmet se označava oznakom konačnog rješenja, a u rubrici za primjedbe upisuje se novi redni broj.

## Član 321

U kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi upisuju se iznosi neplaćenih taksi i troškova koji su isplaćeni iz predračunskih sredstava suda, kao i potrebni podaci po pravosnažnosti rješenja kojim je stranci naređeno da plati troškove isplaćene iz predračunskih sredstava suda. Taksu i unaprijed isplaćene troškove iz predračunskih sredstava sud naplaćuje po službenoj dužnosti od stranke koja je dužna da ih naknadi.

### 3.12. Kontrolnik lica u pritvoru

## Član 322

U kontrolnik lica u pritvoru upisuju se lica u pritvoru.

Kontrolnik iz stava 1 ovog člana posebno se vodi za lica u istrazi, a posebno za ona koja su optužena.

### 3.13. Spisak izvršenja

## Član 323

U spisak izvršenja upisuju se predmeti izvršenja, a na osnovu tog spiska kontroliše se rad u predmetima izvršenja.

### 3.14. Spisak popisa

## Član 324

U spisak popisa upisuju se podaci o izvršenom popisu pokretnih stvari.

Prije izvršenja popisa službeno lice će provjeriti, radi eventualnog zaduženja predmeta i sprovođenja jedinstvenog postupka, da li je ranije izvršen popis stvari dužnika.

Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Izvršeni upis u spisak popisa unijeće se i u zapisnik o popisu.

Kad povjerilac odustane od zahtjeva ili kad se izvršenje obustavi ili kad se izvrši naplata, predmet se u spisku označava oznakom konačnog rješenja.

### 3.15. Spisak isprava "Si"

## Član 325

U spisak isprava upisuju se testamenti i druge važne isprave koje su predate sudu radi čuvanja.

Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Ako su isprave predate otvorene, staviće se u koverat i zapečatiti, a na podnesku, odnosno zapisniku zabilježiti broj pod kojim je taj podnesak upisan u spisku.

Na omot u kojem se nalazi isprava, stavlja se redni broj spiska, posljednja dva broja godine u kojoj je isprava u spisku upisana i kratka sadržina (na primjer "Si 10/10 testament Sajka Sajkovića učitelja iz Podgorice"). Isprava se čuva u sudu na bezbjednom mjestu, odvojeno od drugih predmeta i spisa.

Isprave se vraćaju strankama samo po odluci suda. Kad se testament proglaši, pripaja se ostavinskim spisima.

### 3.16. Dostavne knjige

## Član 326

Sud vodi posebne dostavne knjige za poštu, a posebne za druge načine dostavljanja.

Pismena koja se dostavljaju poštom uvode se u dostavnu knjigu, koja ima oblik i sadržinu u skladu sa propisima kojima se uređuje poštanska djelatnost. U dostavnu knjigu posebno se uvode povratnice, preporučene i obične pošiljke.

Prije predaje pismena pružaocu poštanskih usluga sabira se vrijednost nalijepljenih poštanskih maraka i zbirna vrijednost upisuje iza zadnjeg upisa. Tačnost upisa ovjerava namještenik računovodstva.

U dostavnu knjigu upisuju se pismena koja se dostavljaju u mjestu suda preko namještenika.

U dostavnu knjigu za sud upisuju se pismena koja se dostavljaju sudijama i službama u sudu.

## GLAVA IV

# ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE

#### 4.1. Postupanje u krivičnim predmetima

##### Član 327

U krivičnim predmetima hitne prirode sudovi postupaju bez odlaganja, a naročito u pritvorskim predmetima, predmetima u kojima je podnijeta molba za pomilovanje ili zahtjev za vanredno ublažavanje kazne, predmetima izvršenja krivičnih sankcija, postupcima protiv stranih državljana, postupcima prema maloljetnicima i postupcima za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i rodoskrvljenje.

#### 4.2. Sudije za istragu

##### Član 328

Predsjednici viših i osnovnih sudova održavaju povremene radne sastanke sa sudijama za istragu i vijećima koja odlučuju u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzimaju potrebne mjere za uredan i blagovremen rad u izviđaju i istrazi.

Ako predsjednik suda prilikom pregleda predmeta utvrdi neuredno i neblagovremeno postupanje u predmetu, upozoriće sudiju za istragu i preduzeti mjere radi obezbjeđenja urednog i hitnog postupka.

##### Član 329

Kad sudija za istragu zbog većeg broja okrivljenih ili pritvorenih lica, obimnosti predmeta, složenosti većeg broja radnji i mjera koje treba hitno izvršiti ili zbog zauzetosti u nekom drugom započetom predmetu nije u mogućnosti da izvrši sve potrebne radnje u propisanim rokovima, dužan je da o tome odmah obavijesti predsjednika suda, koji će odrediti jednog ili više sudija da izvrše radnje i mjere u istrazi.

Na način iz stava 1 ovog člana naročito se postupa u slučajevima kad je potrebno održati rokove u vezi sa trajanjem, produženjem ili ukidanjem pritvora.

#### 4.3. Obavještenje o postupku i donijetim odlukama

##### Član 330

O određivanju pritvora, kao i o svakoj pravosnažnoj presudi kojom je osuđeno lice koje je u radnom odnosu, sud će odmah, držeći se strogo rokova određenih posebnim propisima, obavijestiti neposrednog starješinu ili poslodavca kod kojeg je to lice zaposleno.

Na način iz stava 1 ovog člana sud postupa i u slučaju kad je pravosnažnom odlukom obustavljen krivični postupak protiv lica iz stava 1 ovog člana ili su pravosnažnom presudom ta lica oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, ako je u pitanju advokat sud će obavijestiti Advokatsku komoru, a za sudiju - porotnika nadležnog predsjednika suda.

##### Član 331

O svakom određivanju pritvora i pokretanju krivičnog postupka protiv osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava koji su strani državljanjani, sud će odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

##### Član 332

O svakoj pravosnažno izrečenoj mjeri bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti sud će obavijestiti nadležnu profesionalnu organizaciju.

Sudovi će redovno dostavljati organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije rješenja o rehabilitaciji i rješenja kojima se utvrđuje brisanje osude.

##### Član 333

Sudovi su dužni da obavještavaju i druge organe, ustanove i organizacije, kad je u skladu sa posebnim propisima predviđeno obavještavanje ili dostavljanje pravosnažnih presuda.

#### 4.4. Pritvor

##### Član 334

U upisnik u kojem je upisan predmet po kojem je protiv nekog lica određen pritvor, ispred imena se upisuje riječ "pritvor" ili stavlja štambilj sa istim tekstom, koji će se precrtati kosom crtom kad to lice bude pušteno na slobodu.

##### Član 335

Predsjednik višeg suda ili sudija koga on odredi za obilazak pritvorenih lica unosi u upisnik svoja zapažanja u vezi sa nadzorom koji vrši nad pritvorenim licima.

Predsjednik višeg suda ili sudija koga on odredi upoznaće sudiju koji postupa u predmetu sa svojim zapažanjima, a po potrebi i upravu zatvora. Ako su uočeni nedostaci ili nepravilnosti, predsjednik suda preduzima mjere da se ti nedostaci otklone.

##### Član 336

Kad se donese rješenje o produženju, odnosno o ukidanju pritvora, a očigledno je da se to rješenje neće blagovremeno dostaviti sudiji za istragu, o donijetom rješenju obavijestiće se sudija za istragu, radi obavještavanja uprave zatvora da okrivljenog zadrži, odnosno otpusti iz pritvora.

#### 4.5. Izvršenje krivičnih sankcija

##### Član 337

Naredba za izvršenje kazne zatvora upisuje se u Upisnik za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks".

##### Član 338

Predsjednik suda na kraju svakog mjeseca vrši pregled Upisnika za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks" i to konstatuje u koloni za primjedbe posljednjeg rednog broja tog mjeseca.

Prilikom pregleda upisnika predsjednik suda provjerava naročito da li su osuđena lica pozvana na izdržavanje kazne zatvora, da li se neko od osuđenih lica nalazi u bjekstvu i slično i, zavisno od utvrđenog stanja, preduzima odgovarajuće mjere.

##### Član 339

Predsjednik suda koji je dostavio presudu radi izvršenja kazne i predsjednik suda nadležnog za izvršenje kazne zatvora, svakih šest mjeseci spravjuju podatke o odlukama dostavljenim na izvršenje sa podacima iz upisnika za predmete izvršenja krivičnih sankcija "Iks".

#### 4.6. Naplata novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi

##### Član 340

Pravosnažne odluke kojima je određeno plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka ili oduzimanje imovinske koristi, upisuju se u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 1) i u dnevnik novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 2), posebno za svako lice.

#### **Član 341**

Nakon što je u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi upisano zaduženje i rok do kojeg treba izvršiti uplatu, ispod odluke sudije u spisu kojom se naređuje zaduženje i na omotu spisa bilježi se broj kontovnika u kojem je to zaduženje upisano u odgovarajuću rubriku krivičnog upisnika.

#### **Član 342**

Nakon upisivanja potrebnih podataka u kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi poziva se obveznik da plati novčanu kaznu, troškove krivičnog postupka i oduzetu imovinsku korist (obrazac broj 61 Fm 3), u roku određenom odlukom kojom je određeno plaćanje. Uz poziv se prilaže uplatnica.

Poziv sadrži upozorenje da se o izvršenoj uplati sudu odmah dostavi dokaz da je uplata izvršena.

#### **Član 343**

O svakoj uplati obavještava se sudska pisarnica popunjavanjem obavještenja o naplati novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 4) koje se ulaže u sudski spis.

#### **Član 344**

Iznos novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi uplaćuje se u korist budžeta Crne Gore.

#### **Član 345**

Namještenik koji vodi dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi dužan je da provjerava naplatu i preduzima radnje da se potraživanje iz dnevnika i kontovnika naplati što prije, a naročito prije isteka roka zastarjelosti.

Na kraju svakog mjeseca namještenik koji vodi dnevnik dužan je da pregleda sve otvorene stavke i dostavljanjem obavještenja o proteku roka naplate (obrazac broj 61 Fm 5) obavijesti nadležnog sudiju da je rok za naplatu protekao. Postupak izvršenja radi naplate utvrđenog iznosa pokreće se nakon prijema obavještenja.

Ako je sud koji je donio odluku tražio izvršenje novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi od drugog suda, sud nadležan za izvršenje će obavijestiti sud koji je tražio naplatu o pokretanju postupka izvršenja i navesti oznaku svog spisa.

#### **Član 346**

Ako je od dostavljanja obavještenja za izvršenje protekao rok određen u presudi, namještenik koji vodi dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi dužan je da zatraži od suda nadležnog za izvršenje, obavještenje o razlozima zbog kojih izvršenje nije sprovedeno u određenom roku na obrascu: zahtjev za obavještenje o toku izvršenja novčane kazne, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 6). O utvrđenom stanju obavještava se i predsjednik suda.

#### **Član 347**

Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u određenom roku, troškove krivičnog postupka i oduzetu imovinsku korist, predmet se dostavlja sudiji radi donošenja odluke (zamjena novčane kazne kaznom zatvora, donošenje rješenja o oslobađanju od naknade troškova krivičnog postupka i dr.).

Nakon pravosnažnosti rješenja o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, rješenja o oslobađanju od naknade troškova krivičnog postupka i kad se utvrdi da je izvršenje novčane kazne ili naplate troškova krivičnog postupka i naplate oduzete imovinske koristi zastarjelo, u odgovarajućem kontovniku i dnevniku novčanih kazni otpisuje se zaduženje knjigovodstvenim crvenim stonom i upisuje broj i datum rješenja po kojem je stormiranje izvršeno.

Predsjednik suda naređuje da se otpišu i zaduženja kod kojih je postala neisplativa prinudna naplata, osim zaduženja novčanih kazni.

U slučaju da se, nakon donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, novčana kazna, troškovi krivičnog postupka i oduzeta imovinska korist naplati, unosi se ponovno zaduženje u istom kontovniku.

Na način iz stava 3 ovog člana postupa se i sa novčanim kaznama izrečenim i naplaćenim zbog nepoštovanja suda.

### **4.7. Oduzimanje i čuvanje predmeta**

#### **Član 348**

Predmeti oduzeti u krivičnom postupku ili pronađeni kod okrivljenog za koje se ne zna čiji su, kao i jemstva upisuju se u Knjigu oduzetih predmeta.

Ako oduzeti novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti treba da posluže kao dokaz u postupku, čuvaju se u blagajni u kasi. Ako nemaju ovu svrhu ili je njima dato jemstvo dostavljaju se na čuvanje u sudski depozit.

Drugi predmeti predaju se na čuvanje namješteniku koji je određen za njihovo čuvanje u skladu sa ovim poslovníkom.

Ako se radi o finansijskim iskazima i izvještajima koji mogu poslužiti kao dokaz, ti iskazi i izvještaji će se srediti po stranicama odnosno rednim brojevima, staviti u omot i čuvati na način iz st. 2 i 3 ovog člana.

#### **Član 349**

Prilikom prijema optužnice, sudija će naložiti da se provjeri da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Ako se ti predmeti ne nalaze kod suda, narediće se da se predaju, odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze.

Oduzeti predmeti zavisno od njihove veličine i svojstava čuvaju se do konačne odluke u sudskom depozitu, u skladu sa ovim poslovníkom.

Lako kvarljive stvari sud će po potrebi prodati, a novac položiti na čuvanje u sudski depozit.

### **4.8. Postupanje po molbama za pomilovanje**

#### **Član 350**

Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno.

Ako molba za pomilovanje bude usvojena, izvornik odluke ulaže se u predmet "K", a ovjereni prepis zadržava se u predmetu "Kp".

Ako molba za pomilovanje bude odbijena, u predmetu "K" konstatuje se da je molba odbijena, a u predmetu "Kp" ostaje izvornik odluke.

### **4.9. Postupanje u predmetima izvršenja**

#### **Član 351**

Sud koji je donio rješenje o izvršenju, a izvršenje treba da sprovede drugi sud, dostavlja sudu nadležnom za izvršenje dovoljan broj primjeraka rješenja o izvršenju sa odgovarajućim prilogima za sud i stranke.

Primjerak predloga sa izvornikom rješenja o izvršenju zadržava se u predmetu u kojem je odlučeno o izvršenju.

#### **Član 352**

Svaki predlog za izvršenje upisuje se u upisnik "I" kao novi predmet, bez obzira koliko je sredstava izvršenja predloženo, odnosno dozvoljeno.

Ako isti povjerilac na osnovu iste izvršne isprave protiv istog dužnika sa više posebnih predloga zatraži više novih sredstava izvršenja, ti predlozi upisuju se u upisnik "I" kao samostalni predmeti.

### **Član 353**

Ako isti povjerilac na osnovu iste izvršne isprave zatraži novim predlogom proširenje izvršenja upotrebom istog sredstva izvršenja ili više istovjetnih sredstava izvršenja, koji nijesu bili obuhvaćeni ranijim predlogom ili već donijetim rješenjem o izvršenju, taj novi predlog ne upisuje se posebno u upisnik "I" već se ulaže u postojeći predmet i upisuje u popis spisa pod narednim brojem.

### **Član 354**

Sud sprovodi neposredno izvršne radnje iz nadležnosti suda.

### **Član 355**

Sud sprovodi bez odlaganja izvršenja, po pravilu, onim redom kojim su predmeti izvršenja primljeni u rad.

Predmeti po kojima treba sprovesti izvršenje upisuju se u spisak izvršenja.

## **4.10. Predmeti stečaja i likvidacije**

### **Član 356**

Po prijemu predloga za pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, upisničar provjerava uvidom u imenik stečaja i likvidacija da li se u odnosu na tog dužnika vodio ili se još vodi postupak stečaja ili likvidacije i to potvrđuje na predlogu stavljanjem zabilješke "imenik pregledan".

Ako se ustanovi da je postupak vođen ili da je u toku, o tome se sačinjava zabilješka na pismenu i potpisuje od strane upisničara.

Naknadne podneske koji se odnose na predmet u toku, upisničar dostavlja sudiji koji vodi postupak stečaja ili likvidacije.

### **Član 357**

Sudija koji vodi postupak stečaja ili likvidacije, po potrebi određuje da se popis povjerilaca vodi posebno i da se prijavljena potraživanja ulažu u odvojeni omot. Na tom odvojenom omotu, vodiće se poseban popis potraživanja.

Popis povjerilaca sadrži podatke o: rednom broju, datumu, ličnom imenu povjerioca, prijavljenim potraživanjima i osporenim potraživanjima.

Ako sudija koji vodi postupak stečaja ili likvidacije odluči da se neka druga pismena posebno popišu, određuje koji će se podaci u taj popis unijeti.

Osnovni broj upisnika "St", odnosno "L" ostaje nepromijenjen sve do okončanja postupka, bez obzira na vrijeme trajanja postupka stečaja ili likvidacije.

## **ČETVRTI DIO**

### **GLAVA I**

## **FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE**

### **Član 358**

Finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama i drugim fizičkim i pravnim licima u odnosu na prijem novca i drugih vrijednosti radi upotrebe u određene svrhe u postupku, odnosno prijem novca i drugih vrijednosti kojima se u postupku utvrđuje korisnik, kao i naplata novčane kazne, troškova krivičnog postupka, oduzete imovinske koristi i jemstva vrši se u skladu sa zakonom.

### **Član 359**

Za finansijsko i materijalno poslovanje u sudu odgovorni su predsjednik suda kao nalogodavac, sudija u predmetu u kojem postupa kao naredbodavac i namještenici zaduženi za vršenje finansijskih i materijalnih poslova kao računopolagači.

### **Član 360**

Prilikom zaduživanja i razduživanja računopolagača sa finansijsko materijalnim poslovanjem i u slučaju njegove zamjene obavezno se vrši primopredaja, o čemu se sačinjava odgovarajući zapisnik.

### **Član 361**

Finansijsko i materijalno poslovanje u određenom predmetu vrši se na osnovu naredbe sudije.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije u skladu sa ovim poslovníkom.

U predmet se unosi zabilješka o izvršenom polaganju ili primanju sa naznačenjem rednog broja dnevnika pod kojim je knjiženje sprovedeno.

### **Član 362**

Novac i vrijednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili zapisnika koji se čuvaju kao finansijski dokumenti, odnosno uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

### **Član 363**

Sud, po pravilu, ne prima uplatu u novcu neposredno, već upućuje stranke i druga lica da uplatu izvrše na odgovarajući račun suda, odnosno drugog organa. U tom slučaju stranci će se predati uredno ispunjena uplatnica koja sadrži svrhu uplate i oznaku predmeta u kojem se uplata vrši i zatražiti da se sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno, u naročito opravdanim slučajevima ili kad to sudija naredi, sud će neposredno primiti novac, o čemu će se stranci izdati potvrda o prijemu novca, a kopija potvrde zadržaće se kao računovodstveni dokument.

Ako se iz izjave stranke ne može ustanoviti da li je polaganje ili uplata novca potrebna, računopolagač će odmah zatražiti uputstvo od nadležnog sudije.

## **GLAVA II**

## **SUDSKI DEPOZIT**

### **Član 364**

U sudski depozit primaju se novac i vrijednosti sa namjenom da se odmah ili u kraćem roku upotrijebe za određene svrhe u postupku (privremeni depozit) ili za koje u postupku treba da se utvrdi korisnik (stalni depozit).

Novac i vrijednosti primljene u sudski depozit čuvaju se u blagajni suda, na posebnom računu suda ili u sefu u banci.

Ako je predmet sudskog depozita takav da zbog posebnih svojstava i veličine nije pogodan za čuvanje u sudu ili u sefu, odrediće se da se taj predmet čuva kod odgovarajućeg pravnog ili fizičkog lica.

### **Član 365**

Sudski depozit ima svoj naziv u kojem se navodi ime polagača i pravna stvar na koju se depozit odnosi.

### **Član 366**

Sredstvima sudskog depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe sudije koji postupa u predmetu.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije (dnevnik i kontovnik).

Na omotu spisa predmeta stavlja se zabilješka o izvršenom polaganju i primanju, uz navođene broja dnevnika.

Izveštaji o promjenama stanja sredstava depozita lijepe se na posebni karton hronološkim redom i ulažu u predmet.

## **2.1. Primanje novca**

### **Član 367**

Novac se prima u sudski depozit na način što polagač vrši uplatu u korist računa suda na kojem se vodi depozit.

Izuzetno, kad položena sredstva treba odmah ili u kratkom roku upotrijebiti za određene svrhe, sud može novac primiti i preko blagajne, ako se time ne krše pravila o blagajničkom maksimumu.

Blagajnički maksimum određuje predsjednik suda u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijsko poslovanje.

Novac primljen na račun sudskog depozita i neposredno na blagajni suda upisuje se u dnevnik novčanog depozita koji se čuva u blagajni suda ili na računu suda u banci (obrazac broj 61 Fm 7).

### **Član 368**

Pod uplatom u gotovini podrazumijeva se i elektronsko plaćanje sa računa fizičkog ili pravnog lica.

Sa novcem primljenim putem pošte postupa se kao sa novcem primljenim na blagajni suda.

## **2.2. Primanje dragocjenosti**

### **Član 369**

Sud prima dragocjenosti neposredno ili preko pošte. Primljene dragocjenosti se popisuju i procjenjuju.

Popis dragocjenosti vrši komisija koju određuje predsjednik suda, a procjenu dragocjenosti vrši sudski vještak.

Lice koje se stara o nenovčanom depozitu, po pravilu, član je komisije za popis dragocjenosti.

Primljeni predmeti se tačno popisuju po broju komada, kakvoći, količini, težini, obliku i drugim specifičnim osobinama kako bi se isključila svaka mogućnost zamjene predmeta.

Ako iz bilo kog razloga komisija ne može izvršiti popis po elementima iz stava 4 ovog člana, određuje se sudski vještak koji će utvrditi o kakvim se dragocjenostima radi.

Zapisnik o popisu i procjeni sastavlja se u dva primjerka od kojih se original ulaže u omot sa popisanim dragocjenostima, a kopija u odgovarajući spis predmeta. Na omotu se označava naziv depozita, oznaka predmeta i upozorenje da se primjerak zapisnika nalazi u omotu.

Dragocjenosti se procjenjuju prema prometnoj vrijednosti na dan prijema u sudu.

Dragocjenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se u isti omot.

Troškove popisa i procjene dragocjenosti utvrđuje sudija i određuje ko će ih naknaditi.

## **2.3. Primanje vrijednosnih papira**

### **Član 370**

Vrijednosni papiri primaju se na način što se vrši njihov popis uz navođenje sljedećih podataka: država u kojoj je vrijednosni papir izdat, naziv izdavaoca vrijednosnog papira, serija i broj vrijednosnog papira, iznos na koji talon glasi, kuponi vezani za vrijednosni papir i datum kad treba isplatiti ili realizovati prvi kupon.

Ako je vrijednosni papir izdat u Crnoj Gori njegova vrijednost označava se u nominalnom iznosu. U slučaju da vrijednosni papir nema sve kupone, tj. ako se prilikom naplate kupona pored kamate isplaćuje i dio glavnice, kao vrijednost označice se smanjena vrijednost papira.

Ako se za vrijednosne papire izdate u inostranstvu ne može odmah utvrditi njihova nominalna vrijednost, kao vrijednost će se privremeno označiti vrijednost od jednog eura (evidencioni euro).

## **2.4. Primanje štednih knjižica**

### **Član 371**

Štedna knjižica popisuje se tako što se navodi: naziv izdavaoca knjižice, ime vlasnika i korisnika knjižice, broj knjižice, iznos salda na koji knjižica glasi i posebni znak, ukoliko postoji.

Vrijednost štedne knjižice izdate u eurima navešće se prema saldu koji knjižica pokazuje u nominalnom iznosu.

Ako je štedna knjižica izdata u stranoj valuti, navešće se njena vrijednost u eurima na način što će se stanje salda preračunati po kursnoj listi važećoj za taj dan, a ako i na taj način nije moguće odrediti vrijednost privremeno će se kao vrijednost knjiženja označiti vrijednost od jednog eura (evidencioni euro).

## **2.5. Primanje isprava**

### **Član 372**

Isprave se popisuju tako što se navode njihovo svojstvo, izdavalac, datum i mjesto izdavanja i drugi podaci.

Isprave se upisuju po komadima, bez označavanja vrijednosti.

## **2.6. Primanje strane valute**

### **Član 373**

Ako je predmet depozita strana valuta, u popisu se navodi naziv države u kojoj primljena valuta vrijedi kao zakonsko sredstvo plaćanja, broj novčanica i njihova nominalna vrijednost, naziv izdavaoca, serija, broj i drugi podaci.

Vrijednost primljene strane valute navodi se prema kursnoj listi na dan prijema.

Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplatice se na račun sudskog depozita, ukoliko nadležni sudija, u zavisnosti od potrebe izvođenja dokaza, ne odluči drukčije.

## **2.7. Čuvanje novca**

### **Član 374**

Novac koji je predat sudu čuva se na posebnom računu suda u banci.

Samo izuzetno primljeni novac može se čuvati u blagajni suda ako ga treba odmah isplatiti.

Ako neposredno primljeni novac ne može biti isplaćen u određene svrhe u roku od pet dana od dana prijema ili ako se ne može čuvati u blagajni suda zbog propisa o blagajničkom maksimumu odmah će se uplatiti na račun suda u banci.

## **2.8. Čuvanje strane valute**

## Član 375

Novac u stranoj valuti čuva se na deviznom računu suda u banci.

## 2.9. Čuvanje vrijednosti

### Član 376

Primljene vrijednosti (dragocjenosti, vrijednosni papiri, štedne knjižice i isprave) čuvaju se u blagajni suda ili u sefu u banci.

U zaglavlju kontovnika nenovčanog depozita navodi se mjesto čuvanja vrijednosti oznakom: "blagajna" ili "sef".

### Član 377

Primljene vrijednosti stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta, broj depozita pod kojim su vrijednosti primljene, pravna stvar na koju se odnose, kraća specifikacija sadržaja omota, prezime, ime i adresa polagača.

Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i procjeni.

Nakon zatvaranja omota, članovi komisije se potpisuju na omotu pored mjesta gdje je stavljen pečat.

### Član 378

Primljene vrijednosti se upisuju u dnevnik negotovinskog depozita (obrazac broj 61 Fm 8).

## 2.10. Depoziti na čuvanju kod drugih lica

### Član 379

Prije nego što sud odredi da se depozit čuva kod lica iz člana 364 stav 3 ovog poslovnika, zatražiće od predlagača da položi odgovarajući predujam za troškove čuvanja i rukovanja položenim predmetima depozita.

Prije nego što sud preda predmete depozita, izvršiće popis i procjenu depozita i o tome sačiniti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan ulaže u odgovarajući spis, a drugi predaje čuvaru depozita zajedno sa predmetom depozita.

Prijem depozita iz st. 1 i 2 ovog člana upisuje se u evidenciju depozita na čuvanju kod drugih lica (obrazac broj 61 Fm 9).

## 2.11. Izdavanje novca

### Član 380

Novac koji se čuva u sudskom depozitu izdaje se samo na osnovu pisane naredbe sudije i na način koji on odredi. Naredba o izdavanju novca iz sudskog depozita, naročito sadrži: predmet izdavanja, prezime i ime, odnosno naziv korisnika kome se predmet depozita izdaje i naziv i broj depozita.

Gotovina se korisniku isplaćuje na blagajni suda, poštom ili preko banke. Novac koji se nalazi na računu suda u banci, po pravilu se isplaćuje preko banke odgovarajućim nalogom.

Novac namijenjen za određene svrhe u postupku može se podići sa banke i korisniku isplatiti na blagajni suda.

Kad je potrebno da se iz zapečaćenog omota izdaju pojedini predmeti, sud rješenjem određuje da se pribavi zapečaćeni omot. Zapečaćeni omot otvara se komisijski, a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ulaže u predmet, a u zapisniku o popisu i procjeni se sačinjava ispravka koju komisija potpisuje i nakon toga zatvara omot.

Ako korisnik predmeta koji se izdvaja nije prisutan, izdvojeni predmet će se privremeno predati blagajni suda, što će se upisati u odgovarajući dnevnik i kontovnik, a korisnik pozvati da depozit preuzme u određenom roku.

## 2.12. Izdavanje vrijednosti

### Član 381

Vrijednosti se izdaju neposredno korisniku ili preko pošte, odnosno preko zamoljenog suda.

Ako se vrijednosti izdaju neposredno korisniku, izdavanje se vrši uz potpis na prepisu naredbe sudije o izdavanju vrijednosti, koja se čuva kao knjigovodstveni dokument.

Ako se vrijednost izdaje poštom ili preko zamoljenog suda, predsjednik suda određuje komisiju od tri člana, od kojih je jedan lice ovlašćeno za čuvanje nenovčanog depozita, koja pregleda pošiljku, zatim je zatvara i predaje na otpremu.

## 2.13. Privremeno izdavanje novca i drugih vrijednosti

### Član 382

Privremeno izdavanje novca i vrijednosti radi upotrebe u sudskom postupku vrši se uz potvrdu (revers) koja se ulaže u odgovarajući omot u blagajnu. Kad se privremeno izdati predmet vrati u depozit, potvrda (revers) se poništava.

### Član 383

Depozit se može izdati korisniku samo na osnovu rješenja suda i na način kako je u rješenju određeno.

Rješenjem kojim se odobrava izdavanje depozita utvrđuju se troškovi čuvanja depozita i ko je dužan da naknadi troškove i odlučuje se o položenom predujmu.

### Član 384

Ako dođe do promjene stvarne ili mjesne nadležnosti suda, iz kojih razloga depozit treba dostaviti drugom sudu, o tome se donosi rješenje. Nakon toga sud dostavlja depozit poštom ili preko banke sudu određenom rješenjem.

### Član 385

Eventualne smetnje koje se odnose na izdavanje depozita ili na pojedine pravne poslove u vezi sa njim (zabrana otuđenja ili opterećenja stvari, pravo plodouživanja, ispunjavanje naloga po testamentu i dr.) ili na pojedine poslove rukovanja koji se ponavljaju, upisuju se crvenom hemijskom olovkom u zaglavlju odgovarajućeg kontovnika.

## 2.14. Postupak sa zastarjelim sudskim depozitom

### Član 386

Rješenjem kojim se daje nalog za izdavanje predmeta depozita korisniku određuje se rok u kojem depozit treba preuzeti i navode pravne posljedice koje nastupaju ako se depozit ne preuzme u roku.

Ako korisnik ne preuzme depozit u određenom roku i nastupi zastarjelost izdavanja depozita, sud će rješenjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarjelo i da je predmet depozita postao državna svojina.

Ako je predmet zastarjelog depozita dragocjenost, sud će izvršiti prodaju te dragocjenosti u korist budžeta Crne Gore.

## Član 387

Odredbe ovog poslovnika kojima se uređuje sudski depozit primjenjuju se i na polaganje jemstva u krivičnom postupku.

## GLAVA III

# POSLOVNE KNJIGE ZA FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

## Član 388

Poslovne knjige za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama vode se po sistemu dvojnog knjigovodstva u okviru kontnog plana propisanog za sudove.

Radi evidencije primanja i izdavanja gotovine, vrijednosnih i ostalih predmeta sud vodi propisane dnevnik i odgovarajuće kontovnike, kao i potrebne pomoćne knjige i evidencije, na obrascima koji su propisani ovim poslovníkom i na drugim propisanim obrascima.

Evidencija se vodi za račun svakog položenog depozita posebno.

### 3.1. Dnevnik

## Član 389

Za primanje i izdavanje gotovine, vrijednosti i ostalih predmeta koji se odnose na finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama koriste se sljedeći dnevnik:

- 1) dnevnik novčanog depozita koji se čuva u blagajni suda ili na račun suda u banci,
- 2) dnevnik negotovinskog depozita,
- 3) dnevnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi.

Dnevnik se vodi na listovima koje ovjerava predsjednik suda, nakon što se popune. Listovi dnevnika se odlažu u posebne korice po rednim brojevima stranica i na kraju godine uvezuju se u knjige i odlažu zajedno sa ostalim knjigovodstvenim dokumentima za tu godinu.

Knjiženje se vrši hronološkim redom preko odgovarajućih kontovnika.

### 3.2. Kontovnici

## Član 390

Za evidenciju stanja na računima sudskih depozita vode se uz pojedine dnevnik i kontovnici propisani ovim poslovníkom.

Prije otvaranja novog računa treba provjeriti da li u istoj pravnoj stvari već postoji depozit i da li je za njega otvoren poseban račun (kontovnik).

Svaki kontovnik mora ovjeriti predsjednik suda poslije prvog knjiženja.

## Član 391

Uz svaki dnevnik vodi se kontovnik, i to:

- 1) kontovnik gotovinskih depozita koji se čuvaju u blagajni suda ili na račun suda u banci (obrazac broj 61 Fm 10);
- 2) kontovnik negotovinskih depozita i
- 3) kontovnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi.

## Član 392

Kontovnici pojedinih vrsta međusobno se razlikuju po boji gornjeg ruba kontovnika, i to:

- kontovnici gotovinskih depozita koji se čuvaju u blagajni suda označeni su crvenim rubom;
- kontovnici gotovinskih depozita koji se čuvaju na račun suda u banci označeni su plavim rubom;
- kontovnici negotovinskih depozita označeni su žutim rubom; i
- kontovnici novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi nemaju ruba u boji.

Kontovnici se čuvaju odvojeno po vrstama i složeni su po rednim brojevima odgovarajuće vrste u kartonskim kutijama sa potrebnim brojem pregrada.

## Član 393

Svaki kontovnik ima zaglavljje i kolone sa odgovarajućim natpisima.

U lijevom gornjem uglu zaglavljja, poslije prvog knjiženja, predsjednik suda potvrđuje svaki kontovnik svojim potpisom i stavljanjem pečata suda.

Na sredini zaglavljja upisuje se oznaka predmeta i naziv računa, a ispod toga se ostavlja prostor za zabilješke.

U desnom gornjem uglu zaglavljja upisuje se broj konta, broj kontovnika i redni broj stranica. U kontovniku gotovinskih depozita upisuje se i mjesto čuvanja, a u kontovniku novčanih kazni, troškova krivičnih postupka i oduzete imovinske koristi i rok uplate.

Ako je jedan kontovnik koji se odnosi na određeni račun popunjen, tom se kontovniku dodaje drugi kao nastavak prvog. Dodati kontovnik zadržava broj konta i broj kontovnika, dok stranica dobija sljedeći redni broj.

## Član 394

Svaka knjigovodstvena promjena u poslovnim knjigama i evidencijama finansijskog i materijalnog poslovanja sa strankama knjiži se samo na osnovu pisanog dokumenta, u skladu sa propisima o finansijskom i materijalnom poslovanju.

## Član 395

Sva primanja i izdavanja gotovinskog depozita koji se čuvaju u blagajni suda sprovode se preko blagajničkog izvještaja za gotovinu uplaćenu po strankama (obrazac broj 61 Fm 11), po redosljedu primanja i izdavanja, nakon čega se na osnovu izvornika blagajničkog izvještaja za gotovinu uplaćenu po strankama, ta primanja i izdavanja knjiže u dnevnik gotovinskog depozita koji se čuva u blagajni suda preko odgovarajućih kontovnika.

Primanja i izdavanja gotovinskih depozita koji se čuvaju na račun suda u banci upisuju se na osnovu izvještaja banke. Izvještaje o uplatama i isplatama gotovinskih depozita koji se čuvaju na račun suda u banci čuva namještenik koji vodi dnevnik gotovinskih depozita, sređene po rednim brojevima izvoda u posebnom omotu.

Primanja i izdavanja negotovinskih depozita upisuju se na osnovu zapisnika o primanju i naredbe sudije o izdavanju i knjiže se kopirnom metodom u dnevnik negotovinskih depozita preko odgovarajućih kontovnika.

### 3.3. Pomoćne knjige i evidencije

## Član 396

Uz dnevnik, kontovnik i evidencije za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama sudovi vode sljedeće pomoćne knjige i evidencije:

- blagajnički izvještaj za novčanu uplatu po strankama,
- evidenciju depozita na čuvanje kod drugih lica,
- imenik računa (obrazac broj 61 Fm 12),
- evidenciju rokova za rukovanje sudskim depozitima (obrazac broj 61 Fm 13).

#### **Član 397**

Uz dnevnik i kontovnik sudovi mogu, po potrebi, voditi imenik računa po azbučnom redosljedu nosilaca računa.

#### **Član 398**

O rokovima u kojima treba preduzeti pojedine radnje u vezi sa poslovanjem i rukovanjem depozitima vodi se evidencija rokova za rukovanje sudskim depozitima, po sistemu kalendara. Rokovi se upisuju za mjesec dana unaprijed.

### **3.4. Zaključivanje poslovnih knjiga i evidencija finansijskog i materijalnog poslovanja**

#### **Član 399**

Ako je bilo uplata ili isplata, promet blagajne u blagajničkom izvještaju za gotovinu uplaćenu po strankama svakodnevno se evidentira i zaključuje. Ovaj blagajnički izvještaj dostavlja se zajedno sa dokumentacijom finansijskom knjigovodstvu suda radi daljeg knjiženja u okviru kontnog plana.

Mjesečni zbirni dugovnih i potražnih strana dnevnika gotovinskih depozita koji se čuvaju na blagajni suda ili na računu suda u banci i dnevnik negotovinskih depozita knjiže se u finansijskom knjigovodstvu suda u okviru kontnog plana.

#### **Član 400**

Ako prilikom prijema nekog iznosa ili stvari ne postoji odgovarajuća naredba sudije, računopolagač će odmah tražiti da se naredba izda, a ako ne postoji predmet, osnovaće se u tu svrhu novi predmet koji će se upisati u upisnik "R" za razne građanske predmete.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrijednosti upisuju se u propisane evidencije na način predviđen ovim poslovníkom i uputstvima za pojedine evidencije.

U predmetu se unosi zabilješka o izvršenom polaganju ili primanju sa naznačavanjem rednog broja dnevnika pod kojim je knjiženje sprovedeno.

#### **Član 401**

Novac i vrijednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili zapisnika, koji se čuvaju kao finansijski dokumenti, odnosno uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

#### **Član 402**

Po završetku poslovne godine sve poslovne knjige i evidencije za finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama zaključuju se u skladu sa zakonom, i to odvojeno:

- za sudske depozite na obrascu pregled sudskih depozita (obrazac broj 61 Fm 14),
- za novčane kazne, troškove krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi na obrascu: pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 61 Fm 15).

#### **Član 403**

Poslovne knjige propisane ovim poslovníkom zaključuje računopolagač.

#### **Član 404**

Dnevnik, pomoćne knjige i evidencije, kao i pregled sudskih depozita i pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi, potpisuje predsjednik suda i računopolagač.

#### **Član 405**

Pregled sudskih depozita i pregled izrečenih i naplaćenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi čine poseban prilog završnom računu suda.

### **PETI DIO**

#### **GLAVA I**

### **ODREDBE O INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA I PRAVOSUDNOM INFORMACIONOM SISTEMU**

#### **Član 406**

Radi vršenja poslova sudske uprave, kancelarijskog poslovanja i drugih poslova od značaja za unutrašnje poslovanje sudova, sudovi mogu koristiti elektronske informacione tehnologije (u daljem tekstu: informacione tehnologije).

U sudovima se, po pravilu, u radu koriste informacione tehnologije za obradu teksta, vođenje evidencija, obradu i prikupljanje statističkih podataka za elektronsku razmjenu podataka, računovodstvene poslove, kao i za praćenje propisa, sudske i tužilačke prakse.

U radu sa informacionim tehnologijama shodno se primenjuju propisi kojima se uređuju informacione tehnologije i odredbe ovog poslovníka.

Sa podacima koji se nose posredstvom informacionih tehnologija postupa se na način propisan zakonom.

#### **Član 407**

U sudovima se mogu koristiti informacione tehnologije koje omogućavaju:

- 1) vođenje upisnika i pomoćnih knjiga koji moraju sadržati najmanje sve podatke kao upisnici i pomoćne knjige,
- 2) evidenciju sudija, vijeća, sudija-porotnika, sudskih vještaka i dr.,
- 3) slučajnu dodjelu predmeta,
- 4) obradu teksta (izrada akata, naredbi, odluka i dr.),
- 5) vođenje evidencije sudske prakse i propisa,
- 6) spajanje i razdvajanje predmeta,
- 7) skeniranje i čuvanje dokumenata u izvornom obliku,
- 8) kreiranje i štampanje statističkih izvještaja,
- 9) generisanje podataka u bilo kojem formatu i njihovo snimanje na nekom mediju (diskovi, USB-fleš disk, USB-hard disk i dr.),
- 10) praćenje kretanja predmeta i spisa u sudu i u odnosu sa drugim sudovima i organima.

## Član 408

Sekretarijat Sudskog savjeta obezbjeđuje i održava informacione tehnologije u sudovima, prati i implementira nove tehnološke napretke, brine o sigurnosti podataka i sistema, obučava sudije, službenike i namještenike suda i pruža stručnu pomoć u korišćenju Pravosudnog informacionog sistema.

U sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem predsjednik suda odgovoran je za obezbjeđivanje neophodnih kadrovskih i organizacionih uslova za funkcionisanje informacionog sistema, za tačan i ažuran unos podataka i za sprovođenja mjera bezbjednosti i zaštite podataka i informacionih tehnologija neophodnih za korišćenje Pravosudnog informacionog sistema.

## Član 409

Lica ovlašćena za pristup Pravosudnom informacionom sistemu su lica ovlašćena za obavljanje određenih radnji pomoću informacionog sistema (u daljem tekstu: korisnici) kao što je unos podataka i upravljanje sudskim predmetima u okviru dodijeljene uloge, ovlašćenja i nadležnosti koje rasporedom poslova odredi predsjednik suda.

Osim korisnika pravo pristupa Pravosudnom informacionom sistemu imaju i službena lica ovlašćena za uvid u podatke određenog suda koja mogu biti zaposlena u tom sudu, drugom sudu, Sekretarijatu Sudskog savjeta ili Ministarstvu. Ova lica nijesu ovlašćena za unos i promjenu podataka o sudskim predmetima, ali imaju ovlašćenja za uvid u podatke na osnovu dodijeljene uloge i ovlašćenja u Pravosudnom informacionom sistemu.

Osim korisnika o funkcionisanju Pravosudnog informacionog sistema staraju se i stručnjaci i administratori informacionog sistema.

Stručnjaci informacionog sistema su lica zadužena za razvoj i održavanje Pravosudnog informacionog sistema, koja odredi i ovlasti Sekretarijat Sudskog savjeta. Oni se određuju za pojedina područja razvoja i održavanja informacionog sistema (računarska oprema, programsko rješenje, baza podataka, komunikacije, školovanje i dr.), a njihova ovlašćenja određuje djelokrug rada, obaveze i odgovornosti.

Administratori informacionog sistema su lica zadužena i ovlašćena za unošenje svih podataka o sudovima, korisnicima, njihovim ulogama i ostalih podataka potrebnih za nesmetani rad i za davanje obavezujućih uputstava o načinu rada u Pravosudnom informacionom sistemu.

Administrator informacionog sistema u Sekretarijatu Sudskog savjeta je lice zaduženo za dodjeljivanje i ukidanje korisničkih naloga, uloga i ovlašćenja za pristup Pravosudnom informacionom sistemu u sudovima.

## Član 410

Obrasci br. 1 do 61, sa uputstvima za njihovo vođenje, sastavni su dio ovog poslovnika.

## GLAVA II

### ZAVRŠNE ODREDBE

## Član 411

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Sudski poslovnik ("Službeni list RCG", broj 36/04 i "Službeni list CG", broj 62/09), osim odredaba čl. 347 do 356 i 366 do 368 koje će se primjenjivati do početka rada javnih izvršitelja.

## Član 412

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-3866/11

Podgorica, 25. maja 2011. godine

Ministar,

**Duško Marković**

**NAPOMENA REDAKCIJE:** Obrascе možete preuzeti u PDF formatu putem interneta klikom na sledeći link:

[Obrasci](#)

## IZMENE

Na osnovu člana 109 tačka 1 Zakona o sudovima ("Službeni list RCG", br. 5/02 i 49/04 i "Službeni list CG", br. 22/08 i 39/11), po prethodno pribavljenom mišljenju Sudskog savjeta, Ministarstvo pravde i ljudskih prava donijelo je

## Izmjene Sudskog poslovnika

Poslovnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2012 od 9.8.2012. godine.

## Član 1

U Sudskom poslovniku ("Službeni list CG", broj 26/11) obrazac broj 19 mijenja se i glasi:

UPISNIK  
za pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim"  
(čl. 262 i 263)  
(Format 300h350)

Redni broj	Dan prijema	Sudija za maloljetnike	Maloljetni učinilac krivičnog djela	Krivično djelo	Pripremni postupak		Pritvor		
					Naredba državnog tužioca	Odluka sudije za maloljetnike po predlogu oštećenog	Određen	Produžen	Ukinut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Privremene mjere				Dokazne radnje		Pripremni postupak okončan	Spis stavljen u arhivu	Kretanje spisa
Mjere nadzora	Jemstvo	Privremeni nadzor od strane organa starateljstva	Privremeni smještaj u drugu porodicu, vaspitnu ustanovu ili organizaciju	Predlog državnog tužioca	Odluka sudije za maloljetnike			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Član 2

UPISNIK  
za predmete u krivičnom postupku prema maloljetnicima "Km"  
(čl. 262 i 263)  
(Format 300h350)

Redni broj	Dan prijema	Maloljetni učinilac krivičnog djela	Krivično djelo	Predlog za izricanje krivične sankcije	Privremene mjere			
					Mjere nadzora	Jemstvo	Privremeni nadzor od strane organa starateljstva	Privremeni smještaj u drugu porodicu, vaspitnu ustanovu ili organizaciju
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pritvor			Odluka po predlogu za izricanje krivične sankcije				Sjednica	Glavni pretres
Određen	Produžen	Ukinut	Prihvaćen predlog	Odluka vijeća u slučaju neslaganja				
				Vraćen predlog	Obustava	Prihvaćen		
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Izrečena kazna	Izrečena vaspitna mjera	Izrečena mjera bezbjednosti	Obustavljen postupak	Datum podnošenja žalbe	Podnosilac žalbe	Odluka drugostepenog suda	Datum pravosnažnosti
19	20	21	22	23	24	25	26

Datum naloga za izvršenje	Izmjena pravosnažne odluke	Izrečena vaspitna mjera zamijenjena drugom	Obustava izvršenja vaspitne mjere	Datum otpremanja statističkog listića	Predmet stavljen u arhivu	Kretanje spisa
27	28	29	30	31	32	33

### Član 3

Izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-5567/03

Podgorica, 27. jula 2012. godine

Ministar,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 109 tačka 1 Zakona o sudovima ("Službeni list RCG", br. 5/02 i 49/04 i "Službeni list CG" br. 22/08, 39/11 i 46/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Sudskog savjeta, Ministarstvo pravde donijelo je

## Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

*Izmene i dopune su objavljene u "Službenom listu CG", br. 2/2014 od 14.1.2014. godine, a stupile su na snagu 22.1.2014.*

### Član 1

U Sudskom poslovniku ("Službeni list CG", br. 26/11 i 44/12) u članu 21 stav 4 riječi: "U sudovima u kojima postoje uslovi za vođenje upisnika u elektronskom obliku," brišu se.

### Član 2

U članu 33 stav 5, članu 156, članu 160 stav 3, članu 173 stav 3, članu 219 stav 8 i članu 408 stav 2 riječi: "u sudovima koji koriste Pravosudni informacioni sistem" brišu se.

### Član 3

Član 48 briše se.

### Član 4

U članu 71 stav 1 mijenja se i glasi:

"Predsjednik suda dostavlja godišnji raspored poslova administratoru sistema, najkasnije do 15. januara za tekuću godinu."

U stavu 2 riječi: "31. decembra" zamjenjuju se riječima: "20. januara".

### Član 5

U članu 93 stav 1 mijenja se i glasi:

"Dozvolu za razgledanje predmeta u sudovima izdaje sudija, odnosno predsjednik vijeća, a za završene predmete predsjednik suda."

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Ako postoje tehnički i drugi uslovi sud može licima koja su ovlašćena da razgledaju i kopiraju spise omogućiti uvid u određene podatke u predmetu pomoću posebnog modula za pregledanje podataka."

### Član 6

U članu 95 stav 1 riječi: "Ako se rad suda vodi na računaru može se izdati izvod iz upisnika" zamjenjuju se riječima: "Obavještenje se može dati i izdavanjem izvoda iz upisnika."

### Član 7

U članu 120 stav 1 riječi: "odnosno pisačoj mašini" brišu se.

## Član 8

U članu 121 stav 4 mijenja se i glasi:

"Sve odluke i akta donijeta u sudu unose se u Pravosudni informacijski sistem."

## Član 9

U članu 124 stav 4 briše se.

## Član 10

U članu 127 stav 5 mijenja se i glasi:

"Obnavljanje spisa zasniva se i na podacima unesenim u Pravosudni informacijski sistem."

## Član 11

U članu 136 stav 2 mijenja se i glasi:

"Službena zabilješka unosi se u Pravosudni informacijski sistem kao posebna vrsta akata, a zatim se štampa, potpisuje i uvezuje u spis".

## Član 12

U članu 153 stav 2 mijenja se i glasi:

"Primljena pismena kojima se osniva novi predmet, upisuju se u odgovarajući upisnik odmah po prijemu, redosljedom kojim su primljena uz naznačenje datuma i časa prijema."

Stav 4 briše se.

U stavu 5 riječi: "Izuzetno od stava 4 ovog člana" brišu se.

Dosadašnji stav 5 postaje stav 4.

## Član 13

U članu 157 stav 4 riječ "crne" zamjenjuje se riječju "crvene".

Stav 5 mijenja se i glasi:

"Stari predmeti su predmeti u kojima je od pokretanja postupka proteklo više od tri godine i koji imaju prioritet u rješavanju."

Stav 6 briše se.

## Član 14

Član 159 briše se.

## Član 15

U članu 175 stav 4, članu 176 st. 1 i 3 i članu 181 stav 2 riječi: "ili pisačom mašinom" u odgovarajućem padežu brišu se.

## Član 16

U članu 202 stav 5 mijenja se i glasi:

"Prilikom izrade odluke istovremeno će se odštampati potreban broj prepisa za stranke i sud. Sudska pisarnica će sravniti prepise i napraviti zabilješku o otpremanju."

## Član 17

U članu 203 stav 3 poslije riječi "primjedbe" dodaju se zarez i riječi: "odnosno u odgovarajuće polje upisnika u elektronskom obliku".

## Član 18

U članu 204 stav 2 riječi: "ili pisačom mašinom" i u stavu 4 riječi: "pisačom mašinom" brišu se.

## Član 19

U članu 205 stav 1 riječi: "računarom ili pisačom mašinom" brišu se.

## Član 20

U članu 214 stav 4 mijenja se i glasi:

"Podaci o datumu dostave pismena, datumu pokušaja dostave, razlogu neizvršene dostave i napomene vezane uz dostavu unose se u Pravosudni informacijski sistem."

## Član 21

U članu 215 stav 2 mijenja se i glasi:

"Podaci o kretanju spisa nastaju kao rezultat dostave pismena pomoću Pravosudnog informacijskog sistema koji prikazuju hronološki kretanje spisa, uključujući datum slanja i potvrde prijema i organizacionu jedinicu koja šalje i koja prima pismeno."

## Član 22

U članu 223 stav 2 mijenja se i glasi:

"Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu, drugim organizacionim jedinicama suda ili drugom organu, u rubriku za primjedbe u upisniku, odnosno u odgovarajuće polje upisnika u elektronskom obliku, upisuje se kad i kome je predmet dostavljen."

## Član 23

U članu 243 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"Upisnici u elektronskom obliku i pomoćne knjige vode se u skladu sa programskim rješenjem Pravosudnog informacijskog sistema."

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

## Član 24

U članu 244 stav 4 riječi: "mogu se voditi" zamjenjuju se riječima: "vode se".

## Član 25

U članu 248 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Pogrešni upisi u upisnicima u elektronskom obliku ispravljaju se prema programskom rješenju Pravosudnog informacionog sistema."

## Član 26

U članu 249 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Predmeti u upisnicima u elektronskom obliku razvođe se kao završeni prema programskom rješenju Pravosudnog informacionog sistema."

## Član 27

U članu 261 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3) Upisnik za predmete vraćene na ponovni postupak po ustavnoj žalbi "UŽ" (obrazac broj 52)."

## Član 28

Član 262 mijenja se i glasi:

"Osnovni sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete sudije za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
- 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
- 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
- 4) predmete u krivičnom postupku prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
- 5) izdavanje uvjerenja o vođenju krivičnog postupka "Ku" (obrazac broj 22),
- 6) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
- 7) predmete kontrole optužnice "Kvo" (obrazac broj 23a),
- 8) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
- 9) razne krivične predmete prema maloljetnicima "Krm" (obrazac broj 22),
- 10) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 11) izvršenje krivičnih sankcija "Iks" (obrazac broj 25);

- građanske predmete i to za:

- 1) parnične predmete "P" (obrazac broj 26),
- 2) parnične predmete male vrijednosti "Mal" (obrazac broj 27),
- 3) platne naloge "Pl" (obrazac broj 28),
- 4) predmete izvršenja na osnovu izvršne isprave "I" (obrazac broj 29),
- 5) predmete izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv" (obrazac broj 29a),
- 6) predmete po prigovoru na rješenje o izvršenju "Ip" (obrazac broj 29b),
- 7) predmete ostavina "O" (obrazac broj 30),
- 8) složene vanparnične predmete "Rs" (obrazac broj 31),
- 9) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 10) predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi "Os" (obrazac broj 33),
- 11) ovjere "Ov" i "Ov I" (obrazac broj 34),
- 12) ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu "Ov-i" i "Ov-x" (obrazac broj 34),
- 13) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38)."

## Član 29

Član 263 mijenja se i glasi:

"Viši sudovi vode upisnike za:

- krivične predmete, i to za:

- 1) predmete u kojima postupa sudija za istragu "Kri" (obrazac broj 18),
- 2) pripremni postupak prema maloljetnicima "Kim" (obrazac broj 19),
- 3) prvostepene krivične predmete "K" (obrazac broj 20),
- 4) krivični postupak prema maloljetnicima "Km" (obrazac broj 21),
- 5) razne krivične predmete maloljetnika "Krm" (obrazac broj 22),
- 6) razne krivične predmete "Kr" (obrazac broj 22),
- 7) predmete pomilovanja "Kp" (obrazac broj 23),
- 8) predmete kontrole optužnice "Kvo" (obrazac broj 23a),
- 9) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv" (obrazac broj 24),
- 10) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 ZKP "Kvž" (obrazac broj 23b),
- 11) predmete pravne pomoći "Pom" i "Pom-I" (obrazac broj 32),
- 12) drugostepene krivične predmete "Kž" (obrazac broj 35),
- 13) drugostepene krivične predmete u postupku prema maloljetnicima "Kžm" (obrazac broj 36);

- predmete specijalizovanog odjeljenja, i to za:

- 1) predmete u kojima postupa sudija za istragu "Kri-S" (obrazac broj 18),
- 2) prvostepene krivične predmete "K-S" (obrazac broj 20),
- 3) predmete kontrole optužnice "Kvso" (obrazac broj 23a),
- 4) ostale predmete krivičnog vijeća van glavnog pretresa "Kv-S" (obrazac broj 24);

- građanske predmete, i to za:

- 1) drugostepene parnične predmete "Gž" i drugostepene parnične predmete u privrednim sporovima "Pž" (obrazac broj 37),
- 2) razne građanske i vanparnične predmete "R" (obrazac broj 38)."

### Član 30

U članu 264 poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

- "4a) predmete izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv" (obrazac broj 29a),
- 4b) predmete po prigovoru na rješenje o izvršenju "Ip" (obrazac broj 29b)."

### Član 31

U članu 265 poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

- "4a) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku "Kvž" (obrazac broj 23b),
- 4b) predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku, u predmetima iz nadležnosti specijalizovanog odjeljenja "Kvsž" (obrazac broj 23b)."

### Član 32

U članu 267 tačka 12 briše se.

### Član 33

Član 271 mijenja se i glasi:

"U upisnik "Kim" upisuju se predmeti u kojima postupa sudija za maloljetnike u izviđaju i pripremnom postupku prema maloljetnicima."

### Član 34

Član 275 mijenja se i glasi:

"U upisnik "Kvo" upisuju se predmeti u kojima povodom kontrole optužnice odlučuje vijeće.

U upisnik "Kv" upisuju se svi ostali predmeti u kojima rješava vijeće van glavnog pretresa ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kž", "Kp" ili "Kvo".

U upisnik "Kvso" upisuju se predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima povodom kontrole optužnice odlučuje vijeće.

U upisnik "Kvs" upisuju se svi ostali predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima rješava vijeće van glavnog pretresa, ukoliko se ne upisuju u upisnik "Kžs" ili "Kvso"."

### Član 35

Poslije člana 276 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 276a

U upisnik "Kvž" upisuju se krivični predmeti u kojima se rješava po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.

U upisnik "Kvsž" upisuju se krivični predmeti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u kojima se rješava po žalbi na rješenje vijeća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku."

### Član 36

Član 289 mijenja se i glasi:

"U upisnik "I" upisuju se predmeti izvršenja kod osnovnih i privrednih sudova na osnovu izvršne isprave i predmeti po predlozima za obezbjeđenje potraživanja prije pokretanja parnice."

### Član 37

Poslije člana 289 dodaju se dva nova člana koja glase:

#### "Član 289a

U upisnik "Iv" upisuju se kod osnovnih i privrednih sudova predmeti izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave.

#### Član 289b

U upisnik "Ip" upisuju se kod osnovnih i privrednih sudova predmeti po prigovoru na rješenja donijeta u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju."

### Član 38

Poslije člana 307 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 307a

U upisnik "Už" upisuju se predmeti vraćeni na ponovni postupak po ustavnoj žalbi i označavaju se tako što se uz oznaku "Už" dodaje i ranija oznaka tog predmeta (npr. Už-Rev; Už-Kž; Už-Ip i sl.)."

### Član 39

U članu 406 stav 1 riječi: "mogu koristiti" zamjenjuju se riječju "koriste".

U stavu 2 riječi: ".po pravilu," brišu se.

### Član 40

U članu 407 stav 1 riječi: "mogu koristiti" zamjenjuju se riječju "koriste".

### Član 41

Poslije obrasca broj 23 dodaju se dva nova obrasca koji glase:

"Obrazac broj 23a

(Format: 300x350 mm)

Redni broj	Datum dostavljanja optužnice vijeću	Odluka vijeća									Žalilac i datum žalbe	Odluka po žalbi	Datum pravosnažnosti	Pritvor			Primjedbe
		Otklanjanje nedostataka	Dopuna istrage	Sprovođenje istrage	Sudiji za istragu	Oglašavanje nenadležnim	Obustava postupka	Odbačaj optužnice	Optužnica potvrđena	Izdvajanje spisa				Određivanje	Produženje	Ukidanje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZA PREDMETE KONTROLE OPTUŽNICE

Ovaj upisnik vode osnovni i viši sudovi.

U ovaj upisnik evidentiraju se optužnice dostavljene vijeću radi kontrole i potvrđivanja.

U kolone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 upisuje se znak "x" u zavisnosti od toga kakvu je odluku donijelo vijeće.

U kolonu 12 upisuje se datum žalbe na odluku vijeća povodom kontrole optužnice i ime i prezime i svojstvo lica koje podnosi žalbu odnosno naznaku da je žalbu uložio državni tužilac.

U kolonu 13 upisuje se odluka višeg suda povodom žalbe na odluku iz kolone 3 do 11.

U kolonu 14 upisuje se datum kad je rješenje povodom kontrole optužnice postalo pravosnažno.

Kolone 15, 16, 17 i 18 popunjavaju se na način što se u odgovarajuću kolonu upisuje datum kad je vijeće povodom kontrole optužnice odredilo, ukinulo ili produžilo pritvor.

Obrazac broj 23b

## UPISNIK

za predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav 7 ZKP-a "Kvž" i predmete po žalbi na rješenja vijeća iz člana 24 stav

7 ZKP-a u predmetima iz nadležnosti specijalizovanih odjeljenja "Kvsž"

(Član 265)

(Format: 260x380 mm)

Broj i datum	Odluka koja se pobija		Okrivljeni	Žalilac					Datum sjednice vijeća	Odluka			Predmet vraćen	Primjedbe
	Oznaka odluke	Predmet pobijane odluke		Okrivljeni	Tužilac			Drugo lice		Potvrđena	Ukinuta	Preinačena		
					Državni	Privatni	Oštećeni							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZA PREDMETE PO ŽALBI NA RJEŠENJA VIJEĆA IZ ČLANA 24 STAV 7 ZKP-a

Ovaj upisnik vode viši sudovi i Apelacioni sud.

U ovaj upisnik evidentiraju se predmeti u kojima viši sudovi rješavaju u drugom stepenu protiv odluka vijeća iz člana 24 stav 7 ZKP-a osnovnih sudova odnosno u kojim

Apelacioni sud rješava u drugom stepenu protiv odluka vijeća iz člana 24 stav 7 ZKP-a viših sudova.

Ako je protiv iste odluke izjavljeno više žalbi sve žalbe upisuju se pod jednim rednim brojem.

U kolonu 2 upisuje se oznaka prvostepene odluke koja se pobija žalbom.

U kolonu 3 upisuju se podaci o čemu je odlučivano u prvom stepenu (npr. određivanje statusa svjedoka saradnika, odluke povodom kontrole optužnice, odluka o trajnom oduzimanju imovine itd.).

U kolonu 4 upisuje se ime i prezime, odnosno naziv svih okrivljenih bez obzira da li su svi izjavili žalbu. Ime se podcrtava crvenom bojom.

U kolonu 5 upisuje se ime i prezime okrivljenog koji je izjavio žalbu.

U kolone 6, 7 i 8 upisuju se ime, prezime odnosno naziv tužioca koji je podnio žalbu.

U kolone 11, 12 i 13 upisuje se znak "x" zavisno od odluke koja je donijeta."

## Član 42

Poslije obrasca broj 29 dodaju se dva nova obrasca koji glase:

"Obrazac broj 29a

## UPISNIK

za predmete izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave "Iv"

(čl. 262 i 246)

(Format: 280x300 mm)

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Prezime ime i opština		Predloženo izvršenje	Odluka			Izjavljen prigovor	Postupak dovršen			Primjedba
			Izvršni povjerilac	Izvršni dužnik		Izvršenje dozvoljeno	Predlog odbijen	Predlog odbačen		Sprovedenim izvršenjem	Obustavom postupka	Na drugi način	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZA PREDMETE IZVRŠENJA NA OSNOVU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Ovaj upisnik vode osnovni i privredni sudovi.

U ovaj upisnik evidentiraju se predmeti izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave.

U kolonu 6 upisuje se vrsta predloženog izvršenja onako kako je označeno u predlogu za izvršenje (npr. izvršenje na pokretnim stvarima, izvršenje na novčanom potraživanju itd.).

Kolone 7, 8 i 9 popunjavaju se na način što se u odgovarajuću kolonu upisuje znak "x".

U kolonu 10 upisuje se znak "x" ukoliko je izjavljen prigovor na rješenje. Ostali podaci o prigovoru upisuju se u "Ip" upisnik.

**UPISNIK**  
za predmete po prigovoru na rješenje o izvršenju "Ip"  
(čl. 262 i 264)  
(Format: 280x300 mm)

Redni broj i datum	Oznaka i broj prvostepenog rješenja	Izvršni povjerilac	Izvršni dužnik	Podnosilac prigovora	Odluka u prvom stepenu povodom prigovora				Prigovor	Odluka u drugom stepenu povodom prigovora				Pravosnažnost	
					Odbačen	Upućen nadležnom sudu	Usvojen i obustavljeno izvršenje	Usvojen prigovor i ponovo odlučeno o predlogu		Odbačen	Usvojen i obustavljeno izvršenje	Usvojen i vraćen na ponovno odlučivanje	Postupak nastavljen kao po prigovoru na platni nalog		Odbijen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZA PREDMETE PO PRIGOVORU NA RJEŠENJE O IZVRŠENJU**

Ovaj upisnik vode osnovni i privredni sudovi.

U ovaj upisnik upisuju se predmeti po prigovoru na rješenje u izvršnom postupku.

Kolone 6, 7, 8 i 9 popunjavaju se na način što se upisuje znak "x" u odgovarajuću kolonu ukoliko je o prigovoru rješavao sudija koji je donio prvostepeno rješenje.

U kolonu 10 upisuje se znak "x" kad je na rješenje iz kolona 6, 7, 8 i 9 izjavljen prigovor.

Kolone 11, 12, 13, 14 i 15 popunjavaju se na način što se upisuje znak "x" u odgovarajuću kolonu kad je o prigovoru rješavalo vijeće."

**Član 43**

Obrazac broj 52 mijenja se i glasi:

"Obrazac broj 52

**UPISNIK**  
za predmete vraćene na ponovni postupak po ustavnoj žalbi "Už"  
(član 261)  
(Format: 400x 580 mm)

Redni broj	Dan prijema	Oznaka i broj predmeta na koji se odnosi ustavna žalba	Kratak sadržaj odluke Ustavnog suda	Odluka suda	Primjedbe
1	2	3	4	5	6

**UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZA PREDMETE VRAĆENE NA PONOJNI POSTUPAK PO USTAVNOJ ŽALBI**

Ovaj upisnik vode svi sudovi.

U upisnik se evidentiraju svi predmeti u kojima je odluka ukinuta odlukom Ustavnog suda po izjavljenoj ustavnoj žalbi.

Predmeti se označavaju tako što se uz oznaku "Už" dodaje i ranija oznaka tog predmeta (npr. Už-Rev; Už-Kž; Už-Ip i sl.).

U kolonu 4 upisuje se podatak da je usvojena ustavna žalba i ukinuta odluka kao i član Konvencije koji je povrijeđen.

U kolonu 5 upisuje se odluka koju je donio sud u ponovnom postupku."

**Član 44**

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 03-13035/13

Podgorica, 31. decembra 2013. godine

Ministar,  
**Duško Marković, s.r.**